



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 9 • TUZLA, PETAK, 9. AVGUST/KOLOVOZ 2002. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM I HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 10

159

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

Proglašava se Zakon o pozorišnoj djelatnosti, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-583/02
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešliagić, v.r.

ZAKON

O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pozorišna djelatnost, postupak osnivanja i rad pozorišta i pozorišnih grupa, status i djelovanje pozorišnih umjetnika i drugih lica zaposlenih u pozorištu, nadzor nad radom pozorišta i drugih pravnih lica koja se bave pozorišnom djelatnošću i druga pitanja od značaja za pozorišnu djelatnost.

Član 2.

Pod pozorišnom djelatnošću, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pripremanje za javno izvođenje i javno izvođenje dramskih, operskih, baletskih, muzičko-scenskih, muzičkih, lutkarskih i drugih scenskih djela (u daljem tekstu: scensko djelo).

Član 3.

Pod pripremanjem za javno izvođenje scenskog djela, pored stručnih i operativno-tehničkih poslova, podrazumijeva se i utvrđivanje umjetničke koncepcije pozorišta i godišnjeg repertoarskog plana.

Pod javnim izvođenjem scenskog djela podrazumijeva se izvođenje scenskog djela u pozorištu, u drugoj javnoj prostoriji ili na drugom javnom mjestu.

Član 4.

Utvrđivanje umjetničke koncepcije pozorišta i godišnjeg repertoarskog plana, kao i javno izvođenje scenskog djela poslovi su od posebnog društvenog interesa.

Član 5.

Pozorišna djelatnost se može obavljati profesionalno i amaterski.

Pozorišnom djelatnošću mogu se baviti:

- pozorišta
- pozorišne grupe i udruženja građana
- samostalni umjetnici.

Član 6.

Pozorišnom djelatnošću mogu se baviti i organizacione jedinice Univerziteta koje obrazuju pozorišne umjetnike, ukoliko u okviru registrovane djelatnosti pripremaju i javno izvode scenske projekte ili obavljaju usluge iz pozorišne djelatnosti.

II - POZORIŠTE

1. Osnivanje pozorišta

Član 7.

Pozorište je ustanova u oblasti kulture koja obavlja pozorišnu djelatnost.

Pozorište ima svojstvo pravnog lica.

Član 8.

Pozorište mogu osnovati domaće i strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine.

Pozorište mogu osnovati dva ili više osnivača a u skladu sa zakonom.

Ako pozorište osnivaju dva ili više osnivača njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti se uređuju ugovorom.

Pozorište kao javnu ustanovu mogu osnovati Skupština Kantona, odnosno općinsko vijeće ili u svojstvu suosnivača Skupština Kantona i općinsko vijeće.

Član 9.

Pozorište može biti osnovano ako je obezbijeden:

1. odgovarajući broj pozorišnih umjetnika;
2. odgovarajući prostor i oprema;
3. finansijska sredstva potrebna za osnivanje i početak rada pozorišta.

Finansijska sredstva za osnivanje i rad pozorišta obezbjeđuje osnivač, odnosno suosnivači.

Bliži propis o uslovima za rad pozorišta iz stava 1. ovog člana donosi ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta (u daljem tekstu: ministar).

Član 10.

Akt o osnivanju pozorišta sadrži:

- naziv osnivača
- naziv i sjedište pozorišta
- djelatnost pozorišta
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja
- prava i obaveze pozorišta u pravnom prometu
- međusobna prava i obaveze između osnivača i pozorišta
- način raspolaganja viškom prihoda i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati pozorište i njegova ovlaštenja i odgovornosti
- rok za donošenje pravila, pravilnika o unutrašnjoj organizaciji pozorišta, imenovanje organa upravljanja, rukovođenja i nadzora nad radom pozorišta i
- druga pitanja od značaja za rad pozorišta.

Član 11.

Pored upisa u sudski registar, pozorište se upisuje i u Registar ustanova kulture (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Bliži propis o obliku i sadržaju obrazaca i postupku za upis i brisanje iz Registra donosi ministar.

Član 12.

Provjeru uslova za rad pozorišta vrši Ministarstvo.

Ministarstvo je dužno da u roku od 30 dana, od dana prijema prijave za upis u Registar, izvršiti provjeru uslova za rad.

Rješenje o upisu pozorišta u Registar donosi ministar na prijedlog stručne komisije.

Provjera uslova za rad i upis u Registar vrši se u skladu sa opštim propisom o ustanovama, propisima o kulturi i ovim zakonom.

Član 13.

Pozorište može početi sa radom nakon provjere uslova iz člana 9. ovog zakona i izvršenog upisa u Registar ustanova kulture.

Član 14.

U sastavu pozorišta može djelovati jedan ili više umjetničkih ansambala.

Član 15.

Odredbe ovog zakona o osnivanju, registraciji i radu pozorišta odgovarajuće se primjenjuju i na filharmoniju, simfonijski orkestar, koncertne agencije i druge profesionalne ansamble i muzičko-scenske grupe, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

2. Upravljanje i rukovođenje pozorištem

Upravni odbor

Član 16.

Organ upravljanja u pozorištu je Upravni odbor. Upravni odbor pozorišta sačinjavaju predstavnici pozorišta i predstavnici osnivača.

Upravni odbor pozorišta ima predsjednika i četiri člana.

Dva člana Upravnog odbora imenuju se iz reda zaposlenih u pozorištu.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač, odnosno suosnivač.

Predsjednika i članove Upravnog odbora čiji je osnivač Skupština Kantona imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su imenovani, ukoliko se utvrdi njihova odgovornost za neuspješan ili nezakonit rad pozorišta.

Član 17.

Upravni odbor pozorišta:

- donosi pravila pozorišta
 - utvrđuje umjetničku koncepciju pozorišta i opšte smjernice repertoarske politike na prijedlog direktora pozorišta
 - utvrđuje godišnji repertoar pozorišta na prijedlog direktora pozorišta
 - usvaja godišnji izvještaj o radu pozorišta
 - imenuje i razrješava direktora pozorišta na osnovu provedenog konkursa, a uz saglasnost osnivača pozorišta
 - imenuje umjetničkog rukovodioca pozorišta na prijedlog direktora pozorišta
 - utvrđuje planove rada i razvoja
 - utvrđuje godišnji program rada
 - donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun
 - donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i ostala opšta akta
 - usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora
 - odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima pozorišta, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stepenu
 - podnosi osnivaču, najmanje jedanput godišnje, izvještaj o poslovanju pozorišta.
- Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova, ako zakonom ili pravilima pozorišta za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga, kvalificirana većina.

Direktor

Član 18.

Organ rukovođenja u pozorištu je direktor.

Za direktora može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu društvenog smjera, pet godina radnog iskustva, te stručne, radne i organizacione sposobnosti utvrđene pravilima pozorišta.

Direktora imenuje i razrješava Upravni odbor uz prethodnu saglasnost osnivača.

Saglasnost na imenovanje direktora čiji je osnivač Skupština Kantona daje Vlada Kantona.

Direktor se imenuje na četiri godine, na osnovu javnog konkursa i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Kandidat za direktora, uz prijavu na konkurs, dostavlja i svoj program razvoja pozorišta za četvorogodišnji period.

Ako nijedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, imenuje se vršilac dužnosti direktora iz reda zaposlenih u pozorištu, na period do šest mjeseci.

Član 19.

Direktor pozorišta:

- predlaže Upravnom odboru umjetničku koncepciju pozorišta
- predlaže Upravnom odboru godišnji repertoar pozorišta
- neposredno rukovodi radom pozorišta
- zastupa i predstavlja pozorište u pravnom prometu i saradnji s drugim pravnim i fizičkim licima

- odgovara za blagovremenu realizaciju godišnjeg repertoara pozorišta

- odgovara, zajedno sa umjetničkim rukovodiocem, za svako javno izvođenje scenskog djela

- predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u pozorištu u skladu sa zakonom

- odlučuje o povremenom angažovanju umjetnika potrebnih za ostvarivanje programa pozorišta, na prijedlog umjetničkog rukovodioca pozorišta

- donosi opšte i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i pravilima pozorišta

- donosi i druge odluke vezane za rad pozorišta

- odlučuje o korištenju sredstava do iznosa utvrđenog pravilima pozorišta

- izvršava odluke Upravnog odbora pozorišta

- podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju pozorišta

- izdaje naredbe za izvršenje finansijskog plana

- odgovara za rezultate poslovanja i zakonitost rada pozorišta

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima pozorišta.

Za svoj rad i za rezultate rada, direktor je odgovoran Upravnom odboru.

Direktor jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvještaj o svom radu.

Član 20.

Direktor pozorišta je dužan da obustavi od izvršenja opšti akt koji nije u saglasnosti sa ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta pozorištu ili društvenoj zajednici i da o tome obavijesti osnivača.

Ako osnivač u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja ne postupi u skladu sa zakonom i o tome ne obavijesti direktora pozorišta, akt koji je obustavio direktor može se izvršiti.

Član 21.

Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

- na lični zahtjev

- ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad pozorišta

- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima pozorišta.

Prijedlog za prijevremeno razrješenje direktora, iz razloga utvrđenog stavom 1. alineja 2. ovog člana, može dati osnivač, predsjednik, odnosno član Upravnog odbora ili Nadzorni odbor pozorišta.

Postupak razrješenja direktora uređuje se pravilima pozorišta, u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor

Član 22.

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja pozorišta.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora pozorišta, čiji je osnivač Skupština Kantona, imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih zaposlenika u pozorištu.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Član 23.

Nadzorni odbor:

- analizira izvještaj o poslovanju pozorišta

- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun

- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga

- izvještava osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

3. Stručni organ pozorišta

Član 24.

Stručni organ pozorišta je umjetnički savjet, kao stručno savjetodavno tijelo.

Umjetnički savjet pozorišta:

- razmatra i predlaže direktoru umjetničku koncepciju pozorišta

- razmatra i predlaže direktoru opšte smjernice repertoarske politike

- razmatra i predlaže direktoru godišnji repertoarski plan

- daje prijedlog direktoru za gostovanja umjetnika iz zemlje i inostranstva

- daje saglasnost za izvođenje premijerne predstave.

Pozorište je dužno za izvođenje premijerne predstave pribaviti saglasnost umjetničkog savjeta.

Član 25.

Umjetnički savjet, pored poslova iz stava 2. prethodnog člana, raspravlja o svim stručnim pitanjima rada pozorišta, daje mišljenja i prijedloge u vezi sa organizacijom rada i razvojem pozorišne djelatnosti, te obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima pozorišta.

Djelokrug rada, sastav i način imenovanja članova umjetničkog savjeta, prava, obaveze i odgovornosti umjetničkog savjeta bliže se uređuje pravilima pozorišta.

Član 26.

Pozorište ima umjetničkog rukovodioca.

Umjetnički rukovodilac:

- neposredno rukovodi radom umjetničkog savjeta

- daje ili obezbjeđuje, od strane odgovarajućeg stručnjaka, stručnu ocjenu (recenziju) za svako scensko djelo prije uvrštavanja u godišnji repertoar pozorišta

- neposredno radi na realizaciji godišnjeg repertoara pozorišta

- koordinira rad svih umjetnika i tehničkog osoblja na pripremama pojedinih scenskih djela

- odgovara, zajedno sa direktorom pozorišta, za svako javno izvođenje scenskog djela

- prati rad i umjetnička dostignuća svakog umjetnika u pozorištu, odnosno ansambli i o tome podnosi izvještaj direktoru na kraju sezone.

4. Udruživanje pozorišta

Član 27.

Pozorišta se, radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa, mogu udružiti u zajednicu pozorišta.

O udruživanju iz stava 1. ovog člana, odlučuje Upravni odbor pozorišta na prijedlog direktora.

Poslovi od zajedničkog interesa, međusobna prava i obaveze pozorišta koja se udružuju u zajednicu pozorišta uređuju se ugovorom.

5. Javnost rada pozorišta

Član 28.

Pozorište je dužno poštovati javnost rada i javno objaviti:

- umjetničku koncepciju pozorišta
- godišnji repertoar pozorišta i
- gostovanje umjetnika iz zemlje i inostranstva.

Pozorište je dužno najmanje jedanput godišnje dostaviti osnivaču godišnji program rada, repertoar i izvještaj o radu.

Blিže odredbe o javnosti rada pozorišta utvrđuju se pravilima pozorišta.

Član 29.

Pozorište je dužno da vodi evidenciju tekućeg rada pozorišta i čuva dokumentacioni materijal o svim javnim izvođenjima scenskih djela.

Dokumentaciju iz prethodnog stava pozorište je dužno predati nadležnom arhivu, u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana donosi ministar.

6. Sredstva za rad pozorišta

Član 30.

Sredstva za rad pozorišta obezbjeđuju se iz:

- budžeta Kantona, odnosno općine
- prihoda ostvarenih djelatnošću pozorišta
- od naknada za obavljanje intelektualnih usluga, naknada za rad od korisnika usluga, marketinga, legata, poklona i zavještanja,

donacija pravnih i fizičkih lica i humanitarnih organizacija, te iz drugih izvora pod uslovima utvrđenim zakonom i aktom o osnivanju pozorišta.

Sredstva za rad pozorišta mogu se obezbijediti i iz budžeta Kantona, odnosno druge općine ako je program ili dio programa pozorišta od javnog interesa za Kanton, odnosno drugu općinu.

Da je program ili dio programa pozorišta od javnog interesa za Kanton, odnosno drugu općinu utvrđuje se na osnovu odluke koju donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na prijedlog nadležne općinske službe.

Kriterije na osnovu kojih se utvrđuje da je program ili dio programa pozorišta od javnog interesa za Kanton, odnosno općinu, utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na prijedlog nadležne općinske službe.

Međusobna prava i obaveze u pogledu obezbjeđenja sredstava u smislu stava 2. ovog člana regulišu se ugovorom.

7. Prestanak rada pozorišta

Član 31.

Pozorište prestaje s radom ako ne ispunjava uslove iz člana 9. ovog zakona, ako po ocjeni osnivača, nema više potrebe za njegovim radom ili ako osnivač utvrdi da ne obavlja poslove i zadatke radi kojih je osnovano i drugim slučajevima utvrđenim zakonom i aktom o osnivanju.

U slučaju prestanka rada pozorišta, osnivač će utvrditi kome će biti predata imovina pozorišta.

Član 32.

Odredbe ovog zakona o osnivanju, registrovanju, obavljanju djelatnosti, organu upravljanja, rukovođenja i nadzora, umjetničkom

savjetu, finansiranju pozorišta kao javne ustanove odgovarajuće se primjenjuju na rad privatnih pozorišta.

Na privatna pozorišta, pored odredbi ovog zakona, primjenjuju se i opšti propisi o ustanovama.

III - POZORIŠNA GRUPA

Član 33.

Pozorišnu grupu mogu osnovati pozorišni umjetnici koji se samostalno, u vidu zanimanja, bave pozorišnom djelatnošću.

Pozorišni umjetnici iz stava 1. ovoga člana mogu međusobno ili u saradnji sa pozorišnim umjetnicima koji su u radnom odnosu u pozorištu, osnovati pozorišnu grupu.

Pozorišni umjetnici iz stava 1. ovog člana mogu se udruživati u pozorišnu grupu po osnovu ugovora koji sadrži: imena pozorišnih umjetnika koji se udružuju, cilj udruživanja i karakter djelatnosti pozorišne grupe, sjedište pozorišne grupe, način sticanja i raspoređivanja dobiti, odgovornost za rad pozorišne grupe, kao i druga pitanja za koja osnivači smatraju da ih treba regulisati ugovorom.

Pozorišna grupa nema status pravnog lica.

Pozorišna grupa posluje preko fizičkih lica koja je čine.

Na pozorišnu grupu se odgovarajuće primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje status samostalnih umjetnika.

Član 34.

Pozorišna grupa upisuje se u poseban registar pozorišnih grupa koji vodi Ministarstvo.

Član 35.

Plan i program pozorišne grupe donose osnivači.

Član 36.

Odredbe ovog zakona o obavljanju pozorišne djelatnosti odgovarajuće se primjenjuju na pozorišne grupe i udruženja građana koja se amaterski bave pozorišnom djelatnošću.

IV - POZORIŠNI UMJETNICI I POZORIŠNI RADNICI

Član 37.

Pozorišni umjetnici, u smislu ovog zakona, su: dramski glumci i reditelji, solisti i reditelji opere, dirigenti, dramaturzi, lektori, scenografi, kostimografi, korepetitori, solisti i koreografi baleta, članovi operskog i baletskog hora, članovi orkestra, solisti i članovi ansambla narodnih igara i pjesama, kreatori i animatori lutki.

Pozorišni djelatnici su lica koja se amaterski bave pozorišnom djelatnošću angažovana u udruženjima građana.

Član 38.

Pozorišni umjetnici u radnom odnosu u nekom od pozorišta mogu, uz pismenu saglasnost pozorišta organizovati dramske, muzičke i druge ansamble u cilju povremenog pripremanja izvođenja i javnog izvođenja umjetničkih programa, biti angažovani u radu drugih pozorišta na osnovu ugovora o međusobnoj saradnji, te saradivati na pripremanju i izvođenju scenskih djela kao i u drugim oblicima umjetničkog stvaranja izvan pozorišta (radio, televizija, film i drugi javni nastupi).

Uslovi za davanje saglasnosti iz prethodnog stava uređuju se pravilima pozorišta.

Član 39.

Radni odnos u pozorištu sa pozorišnim umjetnicima i umjetničkim rukovodiocem zasniva se zaključenjem ugovora o radu danom stupanja na posao.

Izbor pozorišnih umjetnika i umjetničkog rukovodioca vrši se putem konkursa u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji pozorišta, pravilima pozorišta i ovim zakonom.

Član 40.

Dramski umjetnici ili umjetnički solisti u pozorištima kao javnim ustanovama zasnivaju radni odnos zaključenjem ugovora o radu na određeno vrijeme, na rok od dvije godine, odnosno za vrijeme trajanja uloge.

Pozorišni umjetnici koji čine kolektivna umjetnička tijela utvrđena pravilima pozorišta (opera, balet orkestar i sl.), zasnivaju radni odnos zaključenjem ugovora o radu na određeno vrijeme na rok najmanje dvije godine, a najduže četiri godine.

Ponovno zasnivanje radnog odnosa sa pozorišnim umjetnikom, kao i produženje ugovora o radu, vrši se na osnovu umjetničkih i radnih rezultata umjetnika postignutih u prethodnom periodu.

Na produženje ugovora o radu, novaciju ugovora ili otkaz ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o radu.

Član 41.

Pozorišni umjetnici, koji su kao vanjski saradnici angažovani u realizaciji pojedinih predstava, imaju pravo da učestvuju u razmatranju pitanja u vezi sa tom predstavom dok je na repertoaru pozorišta.

Član 42.

Prvakom drame, baleta i opere može postati naročito istaknuti pozorišni umjetnik.

Kriteriji i postupak za izbor prvaka iz stava 1. ovog člana utvrđuje se pravilima matičnog pozorišta.

V - NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Član 43.

Nadzor nad zakonitošću rada pozorišta i drugih pravnih lica koja se bave pozorišnom djelatnošću, pozorišnih grupa i pozorišnih ansambala, vrši Ministarstvo.

Nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje vrši Ministarstvo.

VI - KAZNENE ODREDBE

Član 44.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pozorište, ako:

1. ne utvrdi umjetničku koncepciju i opšte smjernice repertoarske politike pozorišta (član 17. stav 1. alineja 2.)

2. javno izvede premijernu predstavu bez prethodne saglasnosti umjetničkog savjeta (član 24. stav 3.)

3. javno ne objavi umjetničku koncepciju, godišnji repertoarski plan pozorišta i gostovanje umjetnika iz zemlje i inostranstva (član 28. stav 1.)

4. ne dostavi godišnji program rada i repertoar, te izvještaj o njihovom izvršavanju najmanje jedanput godišnje na zahtjev osnivača (član 28. stav 2.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom od 300 do 1.500 KM.

Član 45.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kazniće se za prekršaj pozorište, drugo pravno lice, koje se bavi pozorišnom djelatnošću:

1. ako otpočne sa radom prije upisa u Registar (član 13.)

2. ako ne čuva dokumentacioni materijal i ne vodi evidenciju tekućeg rada (član 29.).

Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Pozorišta su dužna da se organizuju i usklade svoju djelatnost i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postojeća pozorišta dužna su da ispune uslove utvrđene članom 9. ovog zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 47.

Odredbe člana 40. ovog zakona ne primjenjuju se na pozorišne umjetnike koji imaju radni staž stečen umjetničkim radom, i to:

- baletske i operne umjetnike sa najmanje 20 godina staža

- dramske umjetnike, članove opernih i baletskih horova, te članove muzičko-scenskih grupa sa najmanje 25 godina radnog staža.

Sa umjetnicima iz prethodnog stava zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Član 48.

Ministar će donijeti bliže propise iz članova 9., 11. i 29. ovog zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 49.

Postojeće pozorište, koje ne uskladi svoju unutrašnju organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ili se ne upiše u Registar u Ministarstvu u roku od 6 mjeseci prestaje sa radom i na zahtjev Ministarstva brisat će se iz sudskog registra.

Pozorišna grupa, kao i pravno lice koje se bavi pozorišnom djelatnošću, dužna je da se u roku od 6 mjeseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, upiše u Registar Ministarstva.

Nadležni sud će na zahtjev Ministarstva brisati iz sudskog registra pozorišnu djelatnost drugog pravnog lica koje se bavi pozorišnom djelatnošću ukoliko se u roku iz stava 2. ovog člana ne upiše u Registar Ministarstva.

Član 50.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Tuzlanskog kantona prestaje primjena Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službeni list SR BiH", br. 6/76 i 12/87).

Član 51.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Dr. Izet Žigić, v.r.

Broj: 01-02-352-25/01
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

159

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA
O KAZALIŠNOJ DJELATNOSTI**

Proglašava se Zakon o kazališnoj djelatnosti, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-583/02
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešlić, v.r.

ZAKON**O KAZALIŠNOJ DJELATNOSTI****I - TEMELJNE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se kazališna djelatnost, postupak osnutka i rad kazališta i kazališnih grupa, status i djelovanje kazališnih umjetnika i drugih osoba zaposlenih u kazalištu, nadzor nad radom kazališta i drugih pravnih osoba koje se bave kazališnom djelatnošću i druga pitanja od značaja za kazališnu djelatnost.

Članak 2.

Pod kazališnom djelatnošću, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pripremanje za javno izvođenje i javno izvođenje dramskih, operskih, baletskih, glazbeno-scenskih, glazbenih, lutkarskih i drugih scenskih djela (u daljem tekstu: scensko djelo).

Članak 3.

Pod pripremanjem za javno izvođenje scenskog djela, pored stručnih i operativno-tehničkih poslova, podrazumijeva se i utvrđivanje umjetničke koncepcije kazališta i godišnjeg repertoarskog plana.

Pod javnim izvođenjem scenskog djela podrazumijeva se izvođenje scenskog djela u kazalištu, u drugoj javnoj prostoriji ili na drugom javnom mjestu.

Članak 4.

Utvrđivanje umjetničke koncepcije kazališta i godišnjeg repertoarskog plana, kao i javno izvođenje scenskog djela poslovi su od posebnog društvenog interesa.

Članak 5.

Kazališna djelatnost se može obavljati profesionalno i amaterski.

Kazališnom djelatnošću mogu se baviti:

- kazališta
- kazališne skupine i udruge građana
- samostalni umjetnici.

Članak 6.

Kazališnom djelatnošću mogu se baviti i organizacione jedinice Univerziteta koji obrazuju kazališne umjetnike, ukoliko u okviru registrirane djelatnosti pripremaju i javno izvode scenske projekte ili obavljaju usluge iz kazališne djelatnosti.

II - KAZALIŠTE**1. Osnutak kazališta**

Članak 7.

Kazalište je ustanova u oblasti kulture koja obavlja kazališnu djelatnost.

Kazalište ima svojstvo pravne osobe.

Članak 8.

Kazalište mogu osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine.

Kazališta mogu osnovati dva ili više osnivača a sukladno zakonu.

Ako kazalište osnivaju dva ili više osnivača njihova međusobna prava, obveze i odgovornosti se uređuju ugovorom.

Kazalište kao javnu ustanovu mogu osnovati Sabor Kantona, odnosno općinsko vijeće ili u svojstvu suosnivača Sabor Kantona i općinsko vijeće.

Članak 9.

Kazalište može biti osnovano ako je osiguran:

1. odgovarajući broj kazališnih umjetnika;
2. odgovarajući prostor i oprema;
3. financijska sredstva potrebna za osnutak i početak rada kazališta.

Financijska sredstva za osnutak i rad kazališta osigurava osnivač, odnosno suosnivači.

Bliži propis o uvjetima za rad kazališta iz stavka 1. ovog članka donosi ministar naobrazbe, znanosti kulture i športa (u daljem tekstu: ministar).

Članak 10.

Akt o osnutku kazališta sadrži:

- naziv osnivača
- naziv i sjedište kazališta
- djelatnost kazališta
- iznos sredstava za osnutak i početak rada i način njihovog organizovanja
- prava i obveze kazališta u pravnom prometu
- međusobna prava i obveze između osnivača i kazališta
- način raspolaganja viškom prihoda i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima
- osoba koja će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati kazalište i njezine ovlasti i odgovornosti
- rok za donošenje pravila, pravilnika o unutarnjem ustrojstvu kazališta, imenovanje organa upravljanja, rukovođenja i nadzora nad radom kazališta i
- druga pitanja od značaja za rad kazališta.

Članak 11.

Pored upisa u sudski registar, kazalište se upisuje i u Registar ustanova kulture (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Bliži propis o obliku i sadržaju obrazaca i postupku za upis i brisanje iz Registra donosi ministar.

Članak 12.

Provjeru uvjeta za rad kazališta vrši Ministarstvo.

Ministarstvo je dužno da u roku od 30 dana od dana prijama prijave za upis u Registar, izvršiti provjeru uvjeta za rad.

Rješenje o upisu kazališta u Registar donosi ministar na prijedlog stručnog povjerenstva.

Provjera uvjeta za rad i upis u Registar vrši se sukladno općem propisu o ustanovama, propisima o kulturi i ovim zakonom.

Članak 13.

Kazalište može početi sa radom nakon provjere uvjeta iz članka 9. ovog zakona i izvršenog upisa u Registar ustanova kulture.

Članak 14.

U sastavu kazališta može djelovati jedan ili više umjetničkih ansambala.

Članak 15.

Odredbe ovog zakona o osnutku, registraciji i radu kazališta odgovarajuće se primjenjuju i na filharmoniju, simfonijski orkestar, koncertne agencije i druge profesionalne ansamble i glazbeno-scenske skupine, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

2. Upravljanje i rukovođenje kazalištem

Upravni odbor

Članak 16.

Organ upravljanja u kazalištu je Upravni odbor.

Upravni odbor kazališta sačinjavaju predstavnici kazališta i predstavnici osnivača.

Upravni odbor kazališta ima predsjednika i četiri člana.

Dva člana Upravnog odbora imenuju se iz reda zaposlenih u kazalištu.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač, odnosno suosnivač.

Predsjednika i članove Upravnog odbora čiji je osnivač Sabor Kantona imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su imenovani, ukoliko se utvrdi njihova odgovornost za neuspješan ili nezakonit rad kazališta.

Članak 17.

Upravni odbor kazališta:

- donosi pravila kazališta
- utvrđuje umjetničku koncepciju kazališta i opće smjernice repertoarske politike na prijedlog ravnatelja kazališta
- utvrđuje godišnji repertoar kazališta na prijedlog ravnatelja kazališta
- usvaja godišnje izvješće o radu kazališta
- imenuje i razrješava ravnatelja kazališta na temelju provedenog natječaja, a uz suglasnost osnivača kazališta
- imenuje umjetničkog rukovoditelja kazališta na prijedlog ravnatelja kazališta
- utvrđuje planove rada i razvoja
- utvrđuje godišnji program rada
- donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun
- donosi akt o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji i ostala opća akta
- usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja
- odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima kazališta, odlučio o pravu, obvezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stupnju

- podnosi osnivaču, najmanje jedanput godišnje, izvješće o poslovanju kazališta.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova, ako zakonom ili pravilima kazališta za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga, kvalificirana većina.

Ravnatelj

Članak 18.

Organ upravljanja u kazalištu je ravnatelj.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu društvenog smjera, pet godina radnog iskustva, te stručne, radne i organizacione sposobnosti utvrđene pravilima kazališta.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravni odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.

Suglasnost na imenovanje ravnatelja čiji je osnivač Sabor Kantona daje Vlada Kantona.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, na temelju javnog natječaja i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Kandidat za ravnatelja, uz prijavu na natječaj, dostavlja i svoj program razvoja kazališta za četvorogodišnje razdoblje.

Ako nijedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, imenuje se vršitelj dužnosti ravnatelja iz reda zaposlenih u kazalištu, na razdoblje do šest mjeseci.

Članak 19.

Ravnatelj kazališta:

- predlaže Upravnom odboru umjetničku koncepciju kazališta
 - predlaže Upravnom odboru godišnji repertoar kazališta
 - neposredno rukovodi radom kazališta
 - zastupa i predstavlja kazalište u pravnom prometu i suradnji s drugim pravnim i fizičkim osobama
 - odgovara za blagovremenu realizaciju godišnjeg repertoara kazališta
 - odgovara, zajedno sa umjetničkim rukovoditeljem, za svako javno izvođenje scenskog djela
 - predlaže Upravnom odboru unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta
 - odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u kazalištu sukladno zakonu
 - odlučuje o povremenom angažiranju umjetnika potrebnih za ostvarivanje programa kazališta, na prijedlog umjetničkog rukovoditelja kazališta
 - donosi opće i pojedinačne akte sukladno zakonu i pravilima kazališta
 - donosi i druge odluke vezane za rad kazališta
 - odlučuje o korišćenju sredstava do iznosa utvrđenoga pravilima kazališta
 - izvršava odluke Upravnog odbora kazališta
 - podnosi Upravnom odboru izvješće o financijskom poslovanju kazališta
 - izdaje nalog za izvršenje financijskog plana
 - odgovara za rezultate poslovanja i zakonitost rada kazališta
 - obavlja i druge poslove sukladno zakonu i pravilima kazališta.
- Za svoj rad i za rezultate rada, ravnatelj je odgovoran Upravnom odboru.
- Ravnatelj jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvješće o svom radu.

Članak 20.

Ravnatelj kazališta je dužan da obustavi od izvršenja opći akt koji nije u suglasnosti sa ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom,

kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta kazalištu ili društvenoj zajednici i da o tome obavijesti osnivača.

Ako osnivač u roku od 30 dana od dana prijama obavještenja ne postupi sukladno zakonu i o tome ne obavijesti ravnatelja kazališta, akt koji je obustavio ravnatelj može se izvršiti.

Članak 21.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

- na osobni zahtjev
- ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad kazališta

- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima kazališta.

Prijedlog za prijevremeno razrješenje ravnatelja, iz razloga utvrđenog stavkom 1. alineja 2. ovog članka, može dati osnivač, predsjednik, odnosno član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora kazališta.

Postupak razrješenja ravnatelja uređuje se pravilima kazališta, sukladno zakonu.

Nadzorni odbor

Članak 22.

Nadzorni odbor je organ kontroliranja poslovanja kazališta. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora kazališta, čiji je osnivač Sabor Kantona, imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih zaposlenika u kazalištu.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Članak 23.

Nadzorni odbor:

- analizira izvješće o poslovanju kazališta
- obavlja nadzor nad uporabom sredstava za rad, pregleda godišnje izvješće o poslovanju i godišnji obračun
- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga
- izvješćiva osnivača, Upravni odbor i ravnatelja o rezultatima nadzora.

3. Stručni organ kazališta

Članak 24.

Stručni organ kazališta je umjetnički savjet, kao stručno savjetodavno tijelo.

Umjetnički savjet kazališta:

- razmatra i predlaže ravnatelju umjetničku koncepciju kazališta
- razmatra i predlaže ravnatelju opće smjernice repertoarske politike
- razmatra i predlaže ravnatelju godišnji repertoarski plan
- daje prijedlog ravnatelju za gostovanja umjetnika iz zemlje i inozemstva
- daje suglasnost za izvođenje premijerne predstave.

Kazalište je dužno za izvođenje premijerne predstave pribaviti suglasnost umjetničkog savjeta.

Članak 25.

Umjetnički savjet, pored poslova iz stavka 2. prethodnog članka, raspravlja o svim stručnim pitanjima rada kazališta, daje mišljenja i prijedloge u svezi sa ustrojstvom rada i razvojem kazališne djelatnosti, te obavlja i druge poslove sukladno pravilima kazališta.

Djelokrug rada, sastav i način imenovanja članova umjetničkog savjeta, prava, obveze i odgovornosti umjetničkog savjeta bliže se uređuje pravilima kazališta.

Članak 26.

Kazalište ima umjetničkog rukovoditelja.

Umjetnički rukovoditelj:

- neposredno rukovodi radom umjetničkog savjeta
- daje ili osigurava, od strane odgovarajućeg stručnjaka, stručnu ocjenu (recenziju) za svako scensko djelo prije uvršćivanja u godišnji repertoar kazališta
- neposredno radi na realiziranju godišnjeg repertoara kazališta
- koordinira rad svih umjetnika i tehničkog osoblja na pripremama pojedinih scenskih djela
- odgovara, zajedno sa ravnateljem kazališta, za svako javno izvođenje scenskog djela
- prati rad i umjetnička dostignuća svakog umjetnika u kazalištu, odnosno ansamblu i o tome podnosi izvješće ravnatelju na kraju sezone.

4. Udruživanje kazališta

Članak 27.

Kazališta se, radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa, mogu udružiti u zajednicu kazališta.

O udruživanju iz stavka 1. ovog članka, odlučuje Upravni odbor kazališta na prijedlog ravnatelja.

Poslovi od zajedničkog interesa, međusobna prava i obveze kazališta koja se udružuju u zajednicu kazališta uređuju se ugovorom.

5. Javnost rada kazališta

Članak 28.

Kazalište je dužno štovati javnost rada i javno objaviti:

- umjetničku koncepciju kazališta
- godišnji repertoar kazališta i
- gostovanje umjetnika iz zemlje i inozemstva.

Kazalište je dužno najmanje jedanput godišnje dostaviti osnivaču godišnji program rada, repertoar i izvješće o radu.

Bliže odredbe o javnosti rada kazališta utvrđuju se pravilima kazališta.

Članak 29.

Kazalište je dužno da vodi evidenciju tekućeg rada kazališta i čuva dokumentacioni materijal o svim javnim izvođenjima scenskih djela.

Dokumentaciju iz prethodnog stavka kazalište je dužno predati mjerodavnom arhivu, sukladno propisima o arhivskoj djelatnosti.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz stavka 1. ovog članka donosi ministar.

6. Sredstva za rad kazališta

Članak 30.

Sredstva za rad kazališta osiguravaju se iz:

- proračuna Kantona, odnosno općine
- prihoda ostvarenih djelatnošću kazališta

- od nadoknada za obavljanje intelektualnih usluga, nadoknada za rad od korisnika usluga, marketinga, legata, poklona i zavještanja, donacija pravnih i fizičkih osoba i humanitarnih organizacija, te iz drugih izvora pod uvjetima utvrđenim zakonom i aktom o osnutku kazališta.

Sredstva za rad kazališta mogu se osigurati i iz proračuna Kantona, odnosno druge općine ako je program ili dio programa kazališta od javnog interesa za Kanton, odnosno drugu općinu.

Da je program ili dio programa kazališta od javnog interesa za Kanton, odnosno drugu općinu utvrđuje se na temelju odluke koju donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na prijedlog mjerodavne općinske službe.

Kriterije na temelju kojih se utvrđuje da je program ili dio programa kazališta od javnog interesa za Kanton, odnosno općinu, utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na prijedlog mjerodavne općinske službe.

Međusobna prava i obveze glede osiguranja sredstava u smislu stavka 2. ovog članka reguliraju se ugovorom.

7. Prestanak rada kazališta

Članak 31.

Pozorište prestaje s radom ako ne ispunjava uslove iz članka 9. ovog zakona, ako po ocjeni osnivača, nema više potrebe za njegovim radom ili ako osnivač utvrdi da ne obavlja poslove i zadatke radi kojih je osnovano i drugim slučajevima utvrđenim zakonom i aktom o osnutku.

U slučaju prestanka rada kazališta, osnivač će utvrditi kome će biti predana imovina kazališta.

Članak 32.

Odredbе ovog zakona o osnutku, registriranju, obavljanju djelatnosti, organu upravljanja, rukovođenja i nadzora, umjetničkom savjetu, financiranju kazališta kao javne ustanove odgovarajuće se primjenjuju na rad privatnih kazališta.

Na privatna kazališta, pored odredbi ovog zakona, primjenjuju se i opći propisi o ustanovama.

III - KAZALIŠNA SKUPINA

Članak 33.

Kazališnu skupinu mogu osnovati kazališni umjetnici koji se samostalno, u vidu zanimanja, bave kazališnom djelatnošću.

Kazališni umjetnici iz stavka 1. ovoga članka mogu međusobno ili u suradnji sa kazališnim umjetnicima koji su u radnom odnosu u kazalištu, osnovati kazališnu skupinu.

Kazališni umjetnici iz stavka 1. ovog članka mogu se udruživati u kazališnu skupinu po temelju ugovora koji sadrži: imena kazališnih umjetnika koji se udružuju, cilj udruživanja i karakter djelatnosti kazališne skupine, sjedište kazališne skupine, način stjecanja i raspoređivanja dobiti, odgovornost za rad kazališne skupine, kao i druga pitanja za koja osnivači smatraju da ih treba regulirati ugovorom.

Kazališna skupina nema status pravne osobe.

Kazališna skupina posluje preko fizičkih osoba koje je čine.

Na kazališnu skupinu se odgovarajuće primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje status samostalnih umjetnika.

Članak 34.

Kazališna skupina upisuje se u poseban registar kazališnih skupina koji vodi Ministarstvo.

Članak 35.

Plan i program kazališne skupine donose osnivači.

Članak 36.

Odredbе ovog zakona o obavljanju kazališne djelatnosti odgovarajuće se primjenjuju na kazališne skupine i udruge građana koje se amaterski bave kazališnom djelatnošću.

IV - KAZALIŠNI UMJETNICI I KAZALIŠNI DJELATNICI

Članak 37.

Kazališni umjetnici, u smislu ovog zakona, su: dramski glumci i reditelji, solisti i reditelji opere, dirigenti, dramaturzi, lektori, scenografi, kostimografi, korepetitori, solisti i koreografi baleta, članovi operskog i baletskog hora, članovi orkestra, solisti i članovi ansambla narodnih igara i pjesama, kreatori i animatori lutki.

Kazališni djelatnici su osobe koje se amaterski bave kazališnom djelatnošću angažirana u udrugama građana.

Članak 38.

Kazališni umjetnici u radnom odnosu u nekom od kazališta mogu uz pismenu suglasnost kazališta organizirati dramske, glazbene i druge ansamble u cilju povremenog pripremanja izvođenja i javnog izvođenja umjetničkih programa, biti angažirani u radu drugih kazališta na temelju ugovora o međusobnoj suradnji, te surađivati na pripremanju i izvođenju scenskih djela kao i u drugim oblicima umjetničkog stvaranja izvan kazališta (radio, televizija, film i drugi javni nastupi).

Uvjeti za davanje suglasnosti iz prethodnog stavka uređuju se pravilima kazališta.

Članak 39.

Radni odnos u kazalištu sa kazališnim umjetnicima i umjetničkim rukovoditeljem zasniva se zaključenjem ugovora o radu danom stupanja na posao.

Izbor kazališnih umjetnika i umjetničkog rukovoditelja vrši se putem natječaja sukladno pravilniku o unutarnjem ustrojstvu kazališta, pravilima kazališta i ovom zakonu.

Članak 40.

Dramski umjetnici ili umjetnički solisti u kazalištima kao javnim ustanovama zasnivaju radni odnos zaključenjem ugovora o radu na određeno vrijeme, na rok od dvije godine, odnosno za vrijeme trajanja uloge.

Kazališni umjetnici koji čine kolektivna umjetnička tijela utvrđena pravilima kazališta (opera, balet orkestar i sl.), zasnivaju radni odnos zaključenjem ugovora o radu na određeno vrijeme na rok najmanje dvije godine, a najduže četiri godine.

Ponovno zasnivanje radnog odnosa sa kazališnim umjetnikom, kao i produženje ugovora o radu, vrši se na temelju umjetničkih i radnih rezultata umjetnika postignutih u prethodnom razdoblju.

Na produženje ugovora o radu, novaciju ugovora ili otkaz ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o radu.

Članak 41.

Kazališni umjetnici, koji su kao izvanjski suradnici angažirani u realiziranju pojedinih predstava, imaju pravo da učestvuju u razmatranju pitanja u svezi sa tom predstavom dok je na repertoaru kazališta.

Članak 42.

Prvakom drame, baleta i opere može postati osobito istaknuti kazališni umjetnik.

Kriteriji i postupak za izbor prvaka iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se pravilima matičnog kazališta.

V - NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Članak 43.

Nadzor nad zakonitošću rada kazališta i drugih pravnih osoba koje se bave kazališnom djelatnošću, kazališnih skupina i kazališnih ansambala, vrši Ministarstvo.

Nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje vrši Ministarstvo.

VI - KAZNENE ODREDBE

Članak 44.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj kazalište, ako:

1. ne utvrdi umjetničku koncepciju i opće smjernice repertoarske politike kazališta (članak 17. stavak 1. alineja 2.)
2. javno izvede premijernu predstavu bez prethodne suglasnosti umjetničkog savjeta (članak 24. stavak 3.)
3. javno ne objavi umjetničku koncepciju, godišnji repertoarski plan kazališta i gostovanje umjetnika iz zemlje i inozemstva (članak 28. stavak 1.)
4. ne dostavi godišnji program rada i repertoar, te izvješće o njihovom izvršavanju najmanje jedanput godišnje na zahtjev osnivača (članak 28. stavak 2.).

Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba novčanom kaznom od 300 do 1.500 KM.

Članak 45.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kaznit će se za prekršaj kazalište, druga pravna osoba, koje se bavi kazališnom djelatnošću:

1. ako otpočne sa radom prije upisa u Registar (članak 13.);
2. ako ne čuva dokumentacioni materijal i ne vodi evidenciju tekućeg rada (članak 29.).

Za prekršaje iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Kazališta su dužna da se organiziraju i usklade svoju djelatnost i opće akte sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postojeća kazališta dužna su da ispune uvjete utvrđene člankom 9. ovog zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 47.

Odredbe članka 40. ovog zakona ne primjenjuju se na kazališne umjetnike koji imaju radni staž stečen umjetničkim radom, i to:

- baletske i operne umjetnike sa najmanje 20 godina staža
- dramske umjetnike, članove opernih i baletskih horova, te članove glazbeno-scenskih skupina sa najmanje 25 godina radnog staža.

Sa umjetnicima iz prethodnog stavka zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Članak 48.

Ministar će donijeti bliže propise iz članaka 9., 11. i 29. ovog zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 49.

Postojeće kazalište, koje ne uskladi svoju unutarnju ustrojbu i poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ili se ne upiše u Registar u Ministarstvu u roku od 6 mjeseci prestaje sa radom i na zahtjev Ministarstva brisat će se iz sudskog registra.

Kazališna skupina, kao i pravna osoba koja se bavi kazališnom djelatnošću, dužna je da se u roku od 6 mjeseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, upiše u Registar Ministarstva.

Nadležni sud će na zahtjev Ministarstva brisati iz sudskog registra kazališnu djelatnost druge pravne osobe koja se bavi kazališnom djelatnošću ukoliko se u roku iz stavka 2. ovog članka ne upiše u Registar Ministarstva.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Tuzlanskog kantona prestaje primjena Zakona o kazališnoj djelatnosti ("Službeni list SR BiH", br. 6/76 i 12/87).

Članak 51.

Ovaj zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Sabor	Predsjednik Sabora Tuzlanskog kantona Dr. Izet Žigić, v.r.
Broj: 01-02-352-25/01 Tuzla, 5. 7. 2002. godine	

160

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA
O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI**

Proglašava se Zakon o muzejskoj djelatnosti, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-584/02
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešlić, v.r.

ZAKON**O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI****I - OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način obavljanja muzejske djelatnosti od značaja za Tuzlanski kanton (u daljem tekstu: Kanton) i općine na području Kantona (u daljem tekstu: općina), osnivanje

i način rada muzeja, muzejska zvanja, nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost.

Član 2.

Muzejska djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Kanton.

Član 3.

Muzejsku djelatnost obavljaju muzeji kao ustanove, muzejske zbirke, te muzeji, galerije i muzejske zbirke unutar ustanova i drugih pravnih lica pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Izuzetno, muzejsku djelatnost obavljaju i galerije kao ustanove ako imaju muzejsku građu.

Član 4.

Muzejska djelatnost obuhvata: prikupljanje, čuvanje i istraživanje kulturnih i prirodnih dobara, te njihova stručna i naučna obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i saznanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, naučnih časopisa i drugih sredstava informisanja.

Član 5.

Sredstva za osnivanje i rad muzeja, galerije i muzejske zbirke obezbjeđuje osnivač.

II - MUZEJSKI MATERIJAL

Član 6.

Muzejski materijal obuhvata: proizvode prirode, proizvode ljudskog rada i duha, predmete, dokumente i druga svjedočanstva o pojavama i procesima u društvu, istorijskim zbivanjima, kulturnom, naučnom, političkom, ekonomskom i tehničkom razvoju, životu i običajima ljudskih zajednica, životu i djelu istaknutih ličnosti, kao i druge predmete koji svjedoče o razvoju prirode i društva od praistorije do danas.

Član 7.

Muzej pribavlja muzejski materijal prikupljanjem na terenu, iskopavanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem.

Ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu muzejskog materijala sastavlja se u pismenoj formi.

Član 8.

Muzej vrši obradu muzejskog materijala stručno i uz primjenu savremenih naučnih metoda.

Član 9.

Zaštita i korištenje muzejskog materijala kao dobra kulturno-istorijskog naslijeđa, vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim je uređena ova oblast na nivou F BiH.

Član 10.

Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na teritoriji Kantona može se vršiti samo u saradnji sa Javnom ustanovom Muzej istočne Bosne Tuzla.

Strano pravno ili fizičko lice može istraživati i prikupljati muzejski materijal na teritoriji Kantona, pod uslovom da se to istraživanje i prikupljanje obavlja u saradnji i pod nadzorom Muzeja istočne Bosne Tuzla i na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 11.

Muzejski materijal može se, izuzetno, rashodovati samo ukoliko je izgubio muzejsku vrijednost.

Rashodovanje muzejskog materijala se vrši na prijedlog stručne komisije.

Stručnu komisiju za rashodovanje muzejskog materijala obrazuje Upravni odbor muzeja, u skladu sa pravilima muzeja.

III - MUZEJ

Osnivanje muzeja

Član 12.

Muzej se osniva kao ustanova u oblasti kulture za obavljanje muzejske djelatnosti u svim oblicima svojine.

Muzej ima svojstvo pravnog lica.

Član 13.

Muzej:

- istražuje, prikuplja i obrađuje muzejski materijal
- čuva muzejski materijal od oštećenja, uništenja i nestajanja
- obezbjeđuje mjere zaštite muzejskog materijala, posebno za vrijeme ratnog stanja ili vanrednih prilika
- obezbjeđuje korištenje muzejskog materijala u kulturne, naučne, odgojno-obrazovne i druge svrhe putem njegovog prezentiranja u okviru stalnih ili povremenih izložbi i na drugi način
- omogućava naučnim i stručnim radnicima proučavanje muzejskog materijala
- brine se o čuvanju i održavanju muzejskog materijala koji se nalazi van muzeja na području na kojem obavlja svoju djelatnost
- obavlja naučno istraživački rad u skladu sa zakonom
- objavljuje rezultate svog stručnog i naučnoistraživačkog rada putem vlastitih publikacija i na drugi način
- ostvaruje međukantonanu, međuentitetsku i međunarodnu saradnju u oblasti muzejske djelatnosti
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i pravilima muzeja.

Član 14.

Muzej može osnovati domaće i strano pravno i fizičko lice, na način propisan ovim i drugim zakonom.

Muzej mogu osnovati dva ili više osnivača, a u skladu sa ovim i drugim zakonom.

Ako muzej osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava i obaveze se utvrđuju ugovorom.

Muzej kao javnu ustanovu mogu osnovati Skupština Kantona, odnosno općinsko vijeće ili u svojstvu suosnivača Skupština Kantona i općinsko vijeće.

Član 15.

Muzej može biti osnovan ako su, u skladu sa Normativima i standardima za muzejsku djelatnost, obezbijedjeni slijedeći uslovi:

- odgovarajući broj zaposlenika
- odgovarajući muzejski materijal

- odgovarajući prostor i oprema
- finansijska sredstva potrebna za osnivanje i početak obavljanja djelatnosti muzeja.

Finansijska sredstva za osnivanje i rad muzeja obezbjeđuje osnivač, odnosno suosnivači.

Normative i standarde iz stava 1. ovog člana donosi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: ministar).

Blíže uslove za osnivanje i rad muzeja iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar.

Član 16.

Akt o osnivanju muzeja sadrži:

- naziv osnivača
- naziv i sjedište muzeja
- djelatnost muzeja
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja
 - prava i obaveze muzeja u pravnom prometu
 - međusobna prava i obaveze između osnivača i muzeja
 - način raspolaganja viškom prihoda i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходима
 - lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati muzej i njegova ovlaštenja i odgovornosti
 - rok za donošenje pravila, pravilnika o unutrašnjoj organizaciji muzeja, imenovanje organa upravljanja, rukovođenja i nadzora nad radom muzeja i
 - druga pitanja od značaja za rad muzeja.

Član 17.

Muzej se upisuje u Registar ustanova kulture (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo.

Blíži propis o obliku i sadržaju obrazaca i postupku za upis i brisanje iz Registra donosi ministar.

Član 18.

Provjeru uslova za rad muzeja vrši Ministarstvo.

Ministarstvo je dužno da u roku od 30 dana od dana prijema prijave, izvrši provjeru uslova za rad.

Rješenje o upisu muzeja u Registar donosi ministar na prijedlog stručne komisije.

Muzej može početi sa radom nakon provjere uslova iz člana 15. ovog zakona i upisa u Registar.

Provjera uslova za rad, upis i brisanje iz Registra, kao i prestanak rada muzeja, vrši se u skladu sa ovim zakonom.

Upravljanje i rukovođenje muzejom

Upravni odbor

Član 19.

Organ upravljanja u muzeju je Upravni odbor.

Upravni odbor muzeja sačinjavaju predstavnici zaposlenika muzeja i predstavnici osnivača.

Predsjednika i članove Upravnog odbora muzeja imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove Upravnog odbora muzeja čiji je osnivač Skupština Kantona imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Upravni odbor muzeja ima predsjednika i četiri člana. Dva člana Upravnog odbora muzeja imenuju se iz reda zaposlenih u muzeju.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku ovog vremena mogu biti ponovo imenovani.

Članovi Upravnog odbora muzeja mogu biti razrješeni dužnosti i prije isteka mandata, ukoliko se utvrdi njihova odgovornost za neuspješan ili nezakonit rad muzeja.

Član 20.

Upravni odbor muzeja:

- donosi pravila muzeja
- utvrđuje program rada muzeja
- utvrđuje planove rada i razvoja
- usvaja godišnji izvještaj o radu muzeja na prijedlog direktora muzeja
 - imenuje i razrješava direktora muzeja na osnovu provedenog konkursa, a uz saglasnost osnivača muzeja
 - donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun
 - donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i ostala opšta akta
 - usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora
 - odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima muzeja, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stepenu
 - po potrebi imenuje stručne komisije
 - podnosi osnivaču, najmanje jedanput godišnje, izvještaj o poslovanju muzeja.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova, ako zakonom ili pravilima muzeja za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga, kvalificirana većina.

Direktor muzeja

Član 21.

Muzejom rukovodi direktor.

Za direktora muzeja može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu iz oblasti kojom se muzej bavi, najmanje 5 godina radnog iskustva, te da se odlikuje stručnim, radnim i organizacionim sposobnostima.

Direktora muzeja imenuje i razrješava Upravni odbor uz prethodnu saglasnost osnivača, odnosno suosnivača.

Saglasnost na imenovanje direktora muzeja čiji je osnivač Skupština Kantona daje Vlada Kantona.

Direktor muzeja imenuje se na četiri godine, na osnovu javnog konkursa i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Upravni odbor ukoliko ne imenuje direktora, imenovat će vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci.

Član 22.

Direktor muzeja:

- predlaže Upravnom odboru program rada muzeja
- neposredno rukovodi radom muzeja
- zastupa i predstavlja muzej u pravnom prometu i saradnji s drugim pravnim i fizičkim licima
 - odgovara za blagovremenu realizaciju godišnjeg programa rada muzeja
 - predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta
 - odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u muzeju u skladu sa zakonom
 - donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom i pravilima muzeja
 - odlučuje o korištenju sredstava do iznosa utvrđenog pravilima muzeja
 - izvršava odluke Upravnog odbora muzeja
 - podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju muzeja

- izdaje naredbe za izvršenje finansijskog plana
- odgovara za rezultate poslovanja i zakonitost rada muzeja
- odobrava projekte iskopavanja, istraživanja i prezentacije muzejskog materijala
- daje saglasnost na razmjenu muzejskog materijala
- nalaže preduzimanje posebnih mjera za čuvanje i zaštitu muzejskog materijala
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima muzeja.

Za svoj rad i za rezultate rada, direktor muzeja je odgovoran Upravnom odboru.

Direktor jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvještaj o svom radu.

Član 23.

Direktor muzeja je dužan da obustavi od izvršenja opšti akt koji nije u saglasnosti sa ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta muzeju ili društveno zajednici i da o tome obavijesti osnivača.

Ako osnivač u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja ne preduzme odgovarajuće mjere i o tome ne obavijesti direktora muzeja, akt koji je obustavio direktor može se izvršiti.

Član 24.

Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan:

- na lični zahtjev
- ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad muzeja
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima muzeja.

Prijedlog za prijevremeno razrješenje direktora iz razloga iz stava 1. alineja 2. ovoga člana, može dati osnivač, predsjednik odnosno član Upravnog odbora ili Nadzorni odbor muzeja.

Postupak razrješenja direktora uređuje se pravilima muzeja, u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor

Član 25.

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja muzeja.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih zaposlenika u muzeju.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku ovog vremena mogu biti ponovo imenovani.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora muzeja čiji je osnivač Skupština Kantona imenuje Vlada Kantona.

Član 26.

Nadzorni odbor:

- analizira izvještaj o poslovanju muzeja
- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun
- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga
- izvještava osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

Stručni organ muzeja

Član 27.

Stručni organ muzeja je stručni savjet, kao stručno savjetodavno tijelo.

Stručni savjet muzeja raspravlja o svim stručnim pitanjima rada muzeja, daje mišljenja i prijedloge u vezi sa organizacijom rada i razvojem muzejske djelatnosti, te obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima muzeja.

Djelokrug rada, sastav i način imenovanja članova stručnog savjeta, prava, obaveze i odgovornosti, bliže se uređuje pravilima muzeja.

Član 28.

Stručne poslove muzejske djelatnosti obavljaju zaposlenici muzeja koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i stručno zvanje.

Radni odnos u muzeju zasniva se sa zaposlenicima muzeja u skladu sa Zakonom o radu i ovim zakonom.

Izbor zaposlenika muzeja vrši se putem konkursa ili oglasa u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji muzeja, pravilima muzeja i ovim zakonom.

Bliži propis o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u muzejskoj djelatnosti donosi ministar.

Udruživanje muzeja

Član 29.

Muzeji se, radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa, mogu udružiti u zajednicu muzeja.

Odluku o udruživanju iz prethodnog stava donosi Upravni odbor muzeja.

Poslovi od zajedničkog interesa, međusobna prava i obaveze muzeja koji se udružuju u zajednicu muzeja uređuju se ugovorom.

Javnost rada muzeja

Član 30.

Muzej obavještava javnost o programima istraživanja, stalnim i povremenim izložbama i značajnim otkrićima, na način utvrđen pravilima muzeja.

Sredstva za rad muzeja

Član 31.

Sredstva za rad muzeja obezbjeđuju se iz:

- sredstava osnivača
- prihoda ostvarenih djelatnošću muzeja
- od naknada za obavljanje intelektualnih usluga, od naknada za rad od korisnika usluga, marketinga, iz legata, poklona i zavještanja, donacija pravnih i fizičkih lica i humanitarnih organizacija i drugih izvora, pod uslovima utvrđenim zakonom i aktom o osnivanju muzeja.

Sredstva za rad muzeja osim iz sredstava osnivača, mogu se obezbjeđiti i iz budžeta Kantona ili druge općine, ako je program ili dio programa muzeja od javnog interesa za Kanton ili drugu općinu.

Da je program ili dio programa muzeja od javnog interesa za Kanton ili drugu općinu, utvrđuje odlukom Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na prijedlog nadležne općinske službe.

Kriterije, na osnovu kojih se utvrđuje da je program ili dio programa muzeja od javnog interesa za Kanton ili drugu općinu,

utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na prijedlog nadležne općinske službe.

Međusobna prava i obaveze u pogledu obezbjeđenja sredstava u smislu stava 2. ovog člana regulišu se ugovorom između Kantona i općine.

Dokumentacija i evidencija muzeja

Član 32.

Muzej vodi slijedeće evidencije:

- ulaznu i izlaznu knjigu
- knjigu inventara
- knjigu poklona
- kartoteku i fototeku muzejskog materijala.

Bliži propis o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz stava 1. ovog člana donosi ministar.

Prestanak rada muzeja

Član 33.

Muzej prestaje s radom ako ne ispunjava uslove iz članova 15. i 18. ovog zakona, ako po ocjeni osnivača nema više potrebe za njegovim radom ili ako osnivač utvrdi da ne obavlja djelatnost radi koje je osnovan i drugim slučajevima utvrđenim zakonom i aktom o osnivanju.

U slučaju prestanka rada muzeja osnivač muzeja će odrediti muzej ili drugo pravno lice koje će preuzeti muzejski materijal od muzeja koji prestaje sa radom i kome će biti predata imovina muzeja.

Muzejska zbirka, galerija i muzejska izložba

Član 34.

Pravno ili fizičko lice koje ima muzejski materijal može osnovati muzejsku zbirku, galeriju ili organizovati muzejsku izložbu.

Član 35.

Muzejska zbirka istražuje, prikuplja, stručno i naučno obrađuje, čuva i prezentira muzejski materijal.

Muzejska izložba prezentira muzejski materijal koji se odnosi na određenu temu, period, djelatnost, događaj, instituciju ili ličnost.

Član 36.

Odredbe ovog zakona o osnivanju, registrovanju, obavljanju djelatnosti, organu upravljanja, nadzora i rukovođenja, stručnom organu muzeja, finansiranju muzeja kao javnih ustanova odgovarajuće se primjenjuju na rad muzejskih zbirki i galerija.

Na muzejske zbirke i galerije, ako se osnivaju kao ustanove, pored odredbi ovog zakona, primjenjuju se i opšti propisi o ustanovama.

IV - MUZEJ ISTOČNE BOSNE TUZLA

Član 37.

Muzej istočne Bosne Tuzla, pored poslova utvrđenih u članu 13. ovog zakona, obavlja i matične poslove djelatnosti prema međunarodnim standardima i radi na povezivanju sa međunarodnim muzejskim udruženjima.

Član 38.

Muzej istočne Bosne Tuzla obavlja matične poslove za muzeje koje na području Kantona osnivaju Kanton i općine kao i druga pravna i fizička lica u skladu sa odredbama ovog zakona.

Matični poslovi muzejske djelatnosti su:

- vođenje centralnog kataloga muzejskog materijala za područje Kantona
- razvijanje i unapređivanje stručnog rada muzeja u djelatnostima za koje je muzej registrovan
- obavljanje stručnog nadzora i pružanje stručne pomoći
- staranje o stručnom usavršavanju zaposlenika muzeja.

Član 39.

Muzeji su dužni da matičnom muzeju dostavljaju obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matičnih poslova.

V - POSLOVI LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 40.

Općine sa teritorije Kantona, u skladu sa ovim zakonom, na svom području vrše poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na: osnivanje muzeja, galerije i muzejske zbirke od interesa za općinu.

VI - NADZOR

Član 41.

Nadzor nad zakonitosti rada muzeja vrši Ministarstvo.

Nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje vrši Ministarstvo.

VII - KAZNE ODREDBE

Član 42.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kazniče se za prekršaj muzej, ako:

1. ne vrši stručni nadzor nad istraživanjem i prikupljanjem muzejskog materijala koje obavlja strano pravno ili fizičko lice (član 10. stav 2.)
2. rashoduje muzejski materijal suprotno odredbi člana 11. ovog zakona
3. počne sa radom prije upisa u Registar (član 18.)
4. ne vodi ulaznu knjigu i izlaznu knjigu, knjigu inventara, knjigu poklona, kartoteku i fototeku muzejskog materijala (član 32.)
5. ne dostavi matičnom muzeju obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matičnih poslova (član 39.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniče se i odgovorno lice u muzeju novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kazniče se za prekršaj strano pravno i fizičko lice ako:

- otpočne istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona, a da prethodno nije pribavilo saglasnost Ministarstva (član 10. stav 2.).

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Postojeći muzeji dužni su da:

- usklade svoju organizaciju, djelatnost i pravila muzeja sa odredbama ovog zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona

- obezbijede uslove za trajno obavljanje djelatnosti utvrđene Normativima i standardima za muzejsku djelatnost, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 44.

Ministar će donijeti bliže propise iz člana 15. stav 3. i 4., člana 17. stav 2., člana 28. stav 4. i član 32. stav 2. ovog zakona, u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz prethodnog stava, primjenjivati će se, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, odredbe:

- Pravilnika o uslovima za osnivanje i početak obavljanja djelatnosti muzeja i galerija ("Sl. list RBiH", br. 2/94)

- Pravilnika o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnog zvanja u muzejskoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", br. 2/94)

- Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja ulazne i izlazne knjige, knjige inventara, knjige poklona, kartoteke i fototeke muzejskog materijala ("Službeni list RBiH", br. 7/95).

Član 45.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Kantona prestaje da važi Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", br. 13/93, 20/93 i 13/94).

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-353-16/01
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

160

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašava se Zakon o muzejskoj djelatnosti, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-584/02
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešlić, v.r.

ZAKON

O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI

I - TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuju se: uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti od značaja za Tuzlanski kanton (u daljem tekstu: Kanton) i općine na području Kantona (u daljem tekstu: općina), osnutak i način rada muzeja, muzejska zvanja, nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost.

Članak 2.

Muzejska djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Kanton.

Članak 3.

Muzejsku djelatnost obavljaju muzeji kao ustanove, muzejske zbirke, te muzeji, galerije i muzejske zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba pod uvjetima propisanim ovim zakonom.

Iznimno, muzejsku djelatnost obavljaju i galerije kao ustanove ako imaju muzejsku građu.

Članak 4.

Muzejska djelatnost obuhvaća: prikupljanje, čuvanje i istraživanje kulturnih i prirodnih dobara, te njihova stručna i znanstvena obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i saznanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih časopisa i drugih sredstava informiranja.

Članak 5.

Sredstva za osnutak i rad muzeja, galerije i muzejske zbirke osigurava osnivač.

II - MUZEJSKI MATERIJAL

Članak 6.

Muzejski materijal obuhvaća: proizvode prirode, proizvode ljudskog rada i duha, predmete, dokumente i druga svjedočanstva o pojavama i procesima u društvu, historijskim zbivanjima, kulturnom, znanstvenom, političkom, ekonomskom i tehničkom razvoju, životu i običajima ljudskih zajednica, životu i djelu istaknutih osoba, kao i druge predmete koji svjedoče o razvoju prirode i društva od prahistorije do danas.

Članak 7.

Muzej pribavlja muzejski materijal prikupljanjem na terenu, iskopavanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem.

Ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu muzejskog materijala sastavlja se u pismenoj formi.

Članak 8.

Muzej vrši obradu muzejskog materijala stručno i uz primjenu suvremenih znanstvenih metoda.

Članak 9.

Zaštita i korišćenje muzejskog materijala kao dobra kulturno-historijskog naslijeđa, vrši se sukladno odredbama zakona kojim je uređena ova oblast na razini F BiH.

Članak 10.

Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na teritoriji Kantona može se vršiti samo u suradnji sa Javnom ustanovom Muzej istočne Bosne Tuzla.

Strane pravne ili fizičke osobe mogu istraživati i prikupljati muzejski materijal na teritoriji Kantona, pod uvjetom da se to

istraživanje i prikupljanje obavlja u suradnji i pod nadzorom Muzeja istočne Bosne Tuzla i na temelju prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i športa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Članak 11.

Muzejski materijal može se, iznimno, rashodovati samo ukoliko je izgubio muzejsku vrijednost.

Rashodovanje muzejskog materijala se vrši na prijedlog stručnog povjerenstva.

Stručno povjerenstvo za rashodovanje muzejskog materijala obrazuje Upravni odbor muzeja, sukladno pravilima muzeja.

III - MUZEJ

Osnutak muzeja

Članak 12.

Muzej se osniva kao ustanova u oblasti kulture za obavljanje muzejske djelatnosti u svim oblicima svojine.

Muzej ima svojstvo pravne osobe.

Članak 13.

Muzej:

- istražuje, prikuplja i obrađuje muzejski materijal
- čuva muzejski materijal od oštećenja, uništenja i nestajanja
- osigurava mjere zaštite muzejskog materijala, posebno za vrijeme ratnog stanja ili izvanrednih prilika
- osigurava korišćenje muzejskog materijala za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne i druge svrhe putem njegovog prezentiranja u okviru stalnih ili povremenih izložbi i na drugi način
- omogućava znanstvenim i stručnim djelatnicima proučavanje muzejskog materijala
- brine se o čuvanju i održavanju muzejskog materijala koji se nalazi izvan muzeja na području na kojem obavlja svoju djelatnost
- obavlja znanstvenoistraživački rad sukladno zakonu
- objavljuje rezultate svog stručnog i znanstvenoistraživačkog rada putem vlastitih publikacija i na drugi način
- ostvaruje međukantonalnu, međuentitetsku i međunarodnu suradnju u oblasti muzejske djelatnosti
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i pravilima muzeja.

Članak 14.

Muzej mogu osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe, na način propisan ovim i drugim zakonom.

Muzej može osnovati dva ili više osnivača sukladno ovom i drugom zakonu.

Ako muzej osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava i obveze se utvrđuju ugovorom.

Muzej kao javnu ustanovu mogu osnovati Sabor Kantona, odnosno općinsko vijeće ili u svojstvu suosnivača Sabor Kantona i općinsko vijeće.

Članak 15.

Muzej može biti osnovan ako su, sukladno Normativima i standardima za muzejsku djelatnost, osigurani slijedeći uvjeti:

- odgovarajući broj zaposlenika
- odgovarajući muzejski materijal
- odgovarajući prostor i oprema
- financijska sredstva potrebna za osnutak i početak obavljanja djelatnosti muzeja.

Financijska sredstva za osnutak i rad muzeja osigurava osnivač, odnosno suosnivači.

Normative i standarde iz stavka 1. ovog članka donosi ministar naobrazbe, znanosti, kulture i športa (u daljem tekstu: ministar).

Bliže uvjete za osnutak i rad muzeja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ministar.

Članak 16.

Akt o osnutku muzeja sadrži:

- naziv osnivača
- naziv i sjedište muzeja
- djelatnost muzeja
- iznos sredstava za osnutak i početak rada i način njihovog osiguravanja
- prava i obveze muzeja u pravnom prometu
- međusobna prava i obveze između osnivača i muzeja
- način raspolaganja viškom prihoda i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima
- osoba koja će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati muzej i njezine ovlasti i odgovornosti
- rok za donošenje pravila, pravilnika o unutarnjem ustrojstvu muzeja, imenovanje organa upravljanja, rukovođenja i nadzora nad radom muzeja i
- druga pitanja od značaja za rad muzeja.

Članak 17.

Muzej se upisuje u Registar ustanova kulture (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo.

Bliži propis o obliku i sadržaju obrazaca i postupku za upis i brisanje iz Registra donosi ministar.

Članak 18.

Provjeru uvjeta za rad muzeja vrši Ministarstvo.

Ministarstvo je dužno da u roku od 30 dana od dana prijama prijave izvrši provjeru uvjeta za rad.

Rješenje o upisu muzeja u Registar donosi ministar na prijedlog stručnog povjerenstva.

Muzej može početi sa radom nakon provjere uvjeta iz članka 15. ovog zakona i upisa u Registar.

Provjera uvjeta za rad, upis i brisanje iz Registra, kao i prestanak rada muzeja, vrši se sukladno ovom zakonu.

Upravljanje i rukovođenje muzejom

Upravni odbor

Članak 19.

Organ upravljanja u muzeju je Upravni odbor.

Upravni odbor muzeja sačinjavaju predstavnici zaposlenika muzeja i predstavnici osnivača.

Predsjednika i članove Upravnog odbora muzeja imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove Upravnog odbora muzeja čiji je osnivač Sabor Kantona imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Upravni odbor muzeja ima predsjednika i četiri člana. Dva člana Upravnog odbora muzeja imenuju se iz reda zaposlenih u muzeju.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku ovog vremena mogu biti ponovo imenovani.

Članovi Upravnog odbora muzeja mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata, ukoliko se utvrdi njihova odgovornost za neuspješan ili nezakonit rad muzeja.

Članak 20.

Upravni odbor muzeja:

- donosi pravila muzeja
- utvrđuje program rada muzeja
- utvrđuje planove rada i razvoja
- usvaja godišnje izvješće o radu muzeja na prijedlog ravnatelja muzeja
- imenuje i razrješava ravnatelja muzeja na temelju provedenog natječaja, a uz suglasnost osnivača muzeja
- donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun
- donosi akt o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji i ostala opća akta
- usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja
- odlučuje o prigovoru zaposlenih na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima muzeja, odlučio o pravu, obvezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stupnju
- po potrebi imenuje stručna povjerenstva
- podnosi osnivaču, najmanje jedanput godišnje, izvješće o poslovanju muzeja.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova, ako zakonom ili pravilima muzeja za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga, kvalificirana većina.

Ravnatelj muzeja

Članak 21.

Muzejom rukovodi ravnatelj.

Za ravnatelja muzeja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu iz oblasti kojom se muzej bavi, najmanje 5 godina radnog iskustva, te da se odlikuje stručnim, radnim i organizacionim sposobnostima.

Ravnatelja muzeja imenuje i razrješava Upravni odbor uz prethodnu suglasnost osnivača, odnosno suosnivača.

Suglasnost na imenovanje ravnatelja muzeja čiji je osnivač Sabor Kantona daje Vlada Kantona.

Ravnatelj muzeja imenuje se na četiri godine, na temelju javnog natječaja i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Upravni odbor ukoliko ne imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja na razdoblje do šest mjeseci.

Članak 22.

Ravnatelj muzeja:

- predlaže Upravnom odboru program rada muzeja
- neposredno rukovodi radom muzeja
- zastupa i predstavlja muzej u pravnom prometu i suradnji s drugim pravnim i fizičkim osobama
- odgovara za blagovremeno realiziranje godišnjeg programa rada muzeja
- predlaže Upravnom odboru unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u muzeju sukladno zakonu
- donosi pojedinačne akte sukladno zakonu i pravilima muzeja
- odlučuje o korišćenju sredstava do iznosa utvrđenog pravilima muzeja
- izvršava odluke Upravnog odbora muzeja
- podnosi Upravnom odboru izvješće o financijskom poslovanju muzeja
- izdaje zapovjedi za izvršenje financijskog plana
- odgovara za rezultate poslovanja i zakonitost rada muzeja
- odobrava projekte iskopavanja, istraživanja i prezentacije muzejskog materijala

- daje suglasnost na razmjenu muzejskog materijala
- nalaže poduzimanje posebnih mjera za čuvanje i zaštitu muzejskog materijala
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i pravilima muzeja.

Za svoj rad i za rezultate rada, ravnatelj muzeja je odgovoran Upravnom odboru.

Ravnatelj jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvješće o svom radu.

Članak 23.

Ravnatelj muzeja je dužan da obustavi od izvršenja opći akt koji nije u suglasnosti sa ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta muzeju ili društvenoj zajednici i da o tome obavijesti osnivača.

Ako osnivač u roku od 30 dana od dana prijama obavijesti, ne poduzme odgovarajuće mjere i o tome ne obavijesti ravnatelja muzeja, akt koji je obustavio ravnatelj može se izvršiti.

Članak 24.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan:

- na osobni zahtjev
- ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad muzeja

- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima muzeja. Prijedlog za prijevremeno razrješenje ravnatelja, iz razloga iz stavka 1. alineja 2. ovog članka, može dati osnivač, predsjednik odnosno član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora muzeja.

Postupak razrješenja ravnatelja uređuje se pravilima muzeja, sukladno zakonu.

Nadzorni odbor

Članak 25.

Nadzorni odbor je organ kontroliranja poslovanja muzeja. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih zaposlenika u muzeju.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku ovog vremena mogu biti ponovo imenovani.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora muzeja čiji je osnivač Sabor Kantona imenuje Vlada Kantona.

Članak 26.

Nadzorni odbor:

- analizira izvješće o poslovanju muzeja
- obavlja nadzor nad uporabom sredstava za rad, pregleda godišnje izvješće o poslovanju i godišnji obračun
- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga
- izvješćiva osnivača, Upravni odbor i ravnatelja o rezultatima nadzora.

Stručni organ muzeja

Članak 27.

Stručni organ muzeja je stručni savjet, kao stručno savjetodavno tijelo.

Stručni savjet muzeja raspravlja o svim stručnim pitanjima rada muzeja, daje mišljenja i prijedloge u svezi s ustrojstvom rada i razvojem muzejske djelatnosti, te obavlja i druge poslove sukladno pravilima muzeja.

Djelokrug rada, sastav i način imenovanja članova stručnog savjeta, prava, obveze i odgovornosti, bliže se uređuje pravilima muzeja.

Članak 28.

Stručne poslove muzejske djelatnosti obavljaju zaposlenici muzeja koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i stručno zvanje.

Radni odnos u muzeju zasniva se sa zaposlenicima muzeja sukladno Zakonu o radu i ovom zakonu.

Izbor zaposlenika muzeja vrši se putem natječaja ili oglasa sukladno sa pravilnikom o unutarnjoj organizaciji muzeja, pravilima muzeja i ovim zakonom.

Bliži propis o stručnim zvanjima, uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj djelatnosti donosi ministar.

Udruživanje muzeja

Članak 29.

Muzeji se, radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa, mogu udružiti u zajednicu muzeja.

Odluku o udruživanju iz prethodnog stavka donosi Upravni odbor muzeja.

Poslovi od zajedničkog interesa, međusobna prava i obveze muzeja koja se udružuju u zajednicu muzeja uređuju se ugovorom.

Javnost rada muzeja

Članak 30.

Muzej obavješćiva javnost o programima istraživanja, stalnim i povremenim izložbama i značajnim otkrićima, na način utvrđen pravilima muzeja.

Sredstva za rad muzeja

Članak 31.

Sredstva za rad muzeja osiguravaju se iz:

- sredstava osnivača
- prihoda ostvarenih djelatnošću muzeja
- od nadoknada za obavljanje intelektualnih usluga, od nadoknada za rad od korisnika usluga, marketinga, iz legata, poklona i zavještanja, donacija pravnih i fizičkih osoba i humanitarnih organizacija i drugih izvora, pod uvjetima utvrđenim zakonom i aktom o osnivanju muzeja.

Sredstva za rad muzeja, osim iz sredstava osnivača, mogu se osigurati i iz proračuna Kantona ili druge općine, ako je program ili dio programa muzeja od javnog interesa za Kanton ili drugu općinu.

Da je program ili dio programa muzeja od javnog interesa za Kanton ili drugu općinu, utvrđuje odlukom Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na prijedlog mjerodavne općinske službe.

Kriterije, na temelju kojih se utvrđuje da je program ili dio programa muzeja od javnog interesa za Kanton ili drugu općinu, utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na prijedlog nadležne općinske službe.

Međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava u smislu stavka 2. ovog članka reguliraju se ugovorom između Kantona i općine.

Dokumentacija i evidencija muzeja

Članak 32.

Muzej vodi slijedeće evidencije:

- ulaznu i izlaznu knjigu
- knjigu inventara
- knjigu poklona
- kartoteku i fototeku muzejskog materijala.

Bliži propis o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz stavka 1. ovog članka donosi ministar.

Prestanak rada muzeja

Članak 33.

Muzej prestaje s radom ako ne ispunjava uvjete iz članaka 15. i 18. ovog zakona, ako po ocjeni osnivača nema više potrebe za njegovim radom ili ako osnivač utvrdi da ne obavlja djelatnost radi koje je osnovan i drugim slučajevima utvrđenim zakonom i aktom o osnutku.

U slučaju prestanka rada muzeja osnivač muzeja će odrediti muzej ili drugu pravnu osobu koja će preuzeti muzejski materijal od muzeja koji prestaje sa radom i kome će biti predana imovina muzeja.

Muzejska zbirka, galerija i muzejska izložba

Članak 34.

Pravna ili fizička osoba koja ima muzejski materijal može osnovati muzejsku zbirku, galeriju ili organizirati muzejsku izložbu.

Članak 35.

Muzejska zbirka istražuje, prikuplja stručno i znanstveno obrađuje, čuva i prezentira muzejski materijal.

Muzejska izložba prezentira muzejski materijal koji se odnosi na određenu temu, razdoblje, djelatnost, događaj, instituciju ili osobu.

Članak 36.

Odredbе ovog zakona o osnutku, registriranju, obavljanju djelatnosti, organu upravljanja, nadzora i rukovođenja, stručnom organu muzeja, financiranju muzeja kao javnih ustanova odgovarajuće se primjenjuju na rad muzejskih zbirki i galerija.

Na muzejske zbirke i galerije, ako se osnivaju kao ustanove, pored odredbi ovog zakona, primjenjuju se i opći propisi o ustanovama.

IV - MUZEJ ISTOČNE BOSNE TUZLA

Članak 37.

Muzej istočne Bosne Tuzla, pored poslova utvrđenih u članku 13. ovog zakona, obavlja i matične poslove muzejske djelatnosti prema međunarodnim standardima i radi na povezivanju sa međunarodnim muzejskim udrugama.

Članak 38.

Muzej istočne Bosne Tuzla obavlja matične poslove za muzeje koje na području Kantona osnivaju Kanton i općine, kao i druge pravne i fizičke osobe sukladno odredbama ovog zakona.

Matični poslovi muzejske djelatnosti su:

- vođenje centralnog kataloga muzejskog materijala za područje Kantona
- razvijanje i unapređivanje stručnog rada muzeja u djelatnostima za koje je muzej registriran
- obavljanje stručnog nadzora i pružanje stručne pomoći
- staranje o stručnom usavršavanju zaposlenika muzeja.

Članak 39.

Muzeji su dužni da matičnom muzeju dostavljaju obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matičnih poslova.

V - POSLOVI LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 40.

Općine sa teritorije Kantona, sukladno ovom zakonu, na svom području vrše poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na: osnutak muzeja, galerije i muzejske zbirke od interesa za općinu.

VI - NADZOR

Članak 41.

Nadzor nad zakonitošću rada muzeja vrši Ministarstvo.

Nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu vrši Ministarstvo.

VII - KAZNE NE ODREDBE

Članak 42.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj muzej, ako:

1. ne vrši stručni nadzor nad istraživanjem i prikupljanjem muzejskog materijala koje obavlja strana pravna ili fizička osoba (članak 10. stavak 2.)
2. rashoduje muzejski materijal suprotno odredbi članka 11. ovog zakona
3. počne sa radom prije upisa u Registar (članak 18.)
4. ne vodi ulaznu knjigu i izlaznu knjigu, knjigu inventara, knjigu poklona, kartoteku i fototeku muzejskog materijala (članak 32.)
5. ne dostavi matičnom muzeju obavijest i podatke potrebne za obavljanje matičnih poslova (članak 39.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u muzeju novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj strana pravna i fizička osoba ako:

- otpočne istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona, a da prethodno nije pribavilo suglasnost Ministarstva (članak 10. stavak 2.).

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Postojeći muzeji dužni su da:

- usklade svoje ustrojstvo, djelatnost i pravila muzeja sa odredbama ovog zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona
- osiguraju uvjete za trajno obavljanje djelatnosti utvrđene Normativima i standardima za muzejsku djelatnost, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 44.

Ministar će donijeti bliže propise iz članka 15. stavci 3. i 4., članka 17. stavak 2., članka 28. stavak 4. i članka 32. stavak 2. ovog zakona, u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz prethodnog stavka, primjenjivat će se, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, odredbe:

- Pravilnika o uvjetima za osnutak i početak obavljanja djelatnosti muzeja i galerija ("Sl. list RBiH", br. 2/94)
- Pravilnika o stručnim zvanjima, uvjetima i načinu stjecanja stručnog zvanja u muzejskoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", br. 2/94)
- Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja ulazne i izlazne knjige, knjige inventara, knjige poklona, kartoteke i fototeke muzejskog materijala ("Službeni list RBiH", br. 7/95).

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Kantona prestaje da važi Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", br. 13/93, 20/93 i 13/94).

Članak 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 TUZLANSKI KANTON
 Sabor
 Broj: 01-02-353-16/01
 Tuzla, 5. 7. 2002. godine

Predsjednik
 Sabora Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

161

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRAĐENJU

Proglašava se Zakon o građenju, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-585/02
 Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
 Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešlić, v.r.

ZAKON

O GRAĐENJU

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se izrada tehničke dokumentacije, projekata, građenje, održavanje građevina, stručni nadzor, organizacija i postupci urbanističko-građevinske inspekcije, te određuju tehnička svojstva kojima moraju udovoljiti građevine koje se grade na području Tuzlanskog kantona.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na građenje primjenjuju se i na rekonstrukciju, uklanjanje građevine ili njezinog dijela i druge radove iz člana 2. ovog zakona.

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

Građenjem, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-završne i građevinsko-instalaterske radove), te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija, te drugih zahvata u prostoru.

Projektovanje je izrada idejnog i projekta za izvođenje potrebnog za izdavanje načelne i građevinske dozvole, izrada izvedbenog projekta za potrebe gradnje, te projekta za uklanjanje građevine.

Rekonstrukcija je izvođenje građevinskih radova na postojećoj građevini: kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu biti od uticaja na stabilnost građevine ili njenog dijela, kojima se uvode nove instalacije i ugrađuje nova oprema u građevinu, mijenja namjena, tehnološki proces ili vanjski izgled građevine, kojima se mijenjaju uslovi pod kojima je, na osnovu odobrenja za građenje izgrađena građevina. Zamjena instalacija i opreme, kada se izvodi prema uslovima utvrđenim u odobrenju za građenje, ne smatra se rekonstrukcijom.

Nadzor nad građenjem podrazumijeva kontrolu izvođenja radova prema projektnoj dokumentaciji i propisima.

Građevinom, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se građevine svih vrsta bez ili s instalacijama i ugrađenom opremom, saobraćajne, vodoprivredne i energetske građevine i površine sa pripadajućim instalacijama, telekomunikacione građevine i instalacije, građevine i instalacije komunalne infrastrukture, proizvodne i druge gospodarske građevine i postrojenja, skladišta, sajmišta i slične građevine, trgovci, javne površine, javne zelene površine, igrališta, sportske građevine, groblja, deponije otpada, javne pijace, skloništa i slične građevine.

Građevinskim dijelom, iz prethodne alineje, u smislu ovog zakona, smatra se dio građevine izgrađen od građevinskog materijala i proizvoda s instalacijama i građevinsko-završnim radovima.

Radovi redovnog održavanja i sanacije oštećene građevine koji se mogu smatrati radovima tekućeg održavanja, podrazumijevaju radove koji ne utiču na konstrukciju građevine, zaštitu okoline, namjenu, promjenu dimenzije ili spoljašnji izgled (manji popravci, malterisanje, bojenje fasada i njihovo dovođenje u prvobitno stanje, zamjena i bojenje građevinske stolarije i manjih dijelova krovne konstrukcije, ostakljivanje postojećih otvora, zamjena pokrova, podova, bravarije i oštećene limarije, zidanje pregradnih zidova, zamjena i opravka oštećenih instalacija, zidanje porušenih dimnjaka i sl.).

Građevinskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi koji su namijenjeni za trajnu ugradnju u građevinu, kao što su građevinski materijal, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene konstrukcije.

Konzervacijom građevine, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se i radovi kojima se oštećenja ili nedovršena građevina zaštićuje od daljnjeg propadanja, a do sticanja uslova za njenu sanaciju, rekonstrukciju ili dovršenje radova na nezavršenoj građevini.

Gradilište je prostor na kojem se gradi građevina, kao i ostali privremeno zauzeti prostor koji služi za gradnju.

Dogradnjom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se svako proširenje postojeće građevine kojom se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na tu građevinu, i ako dograđeni dio čini građevinsku ili funkcionalnu cjelinu sa građevinom uz koji se dograđuje, a da ne prelazi dvije trećine površine postojećeg objekta.

Nadzidivanje, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se izgradnja jedne ili više etaža, kao i preuređenje krovništa, odnosno potkrovlja na postojećoj građevini, kojim se dobija novi stambeni ili poslovni prostor.

Promjenom namjene građevine, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pretvaranje stambenog u poslovni prostor, odnosno poslovnog u stambeni, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru, ako takva promjena bitno mijenja uslove korištenja te građevine, okolnih gradilišta, za primjenu odgovarajuće saobraćaja i uslova očuvanja okolice.

Opremom, u smislu ovog zakona, smatraju se ugrađena postrojenja, uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi ugrađeni proizvodi koji su u sklopu tehnološkog procesa.

Privremenom građevinom, u smislu ovog zakona, smatra se građevinski objekat izgrađen ili postavljen privremeno na određenoj lokaciji: za potrebe gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja, kao i za organizovanje sajмова, javnih manifestacija i sl.

Pripremnim radovima, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje radova i građenje pomoćnih građevina privremenog karaktera koji se izvode za potrebe organizovanja gradilišta i primjene odgovarajuće tehnologije građenja.

Održavanje građevina, u smislu ovog zakona, smatra se praćenje stanja građevina i preduzimanje mjera nužnih za sigurnost, pouzdanost i izgled građevine, te život i zdravlje ljudi.

Sanacijom, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se radovi na oštećenim građevinama kojima se građevina dovodi u stanje prije oštećenja.

Uklanjanje građevina, u smislu ovog zakona, podrazumijeva rušenje i demontažu, odvoženje preostalog materijala, opreme i drugih elemenata.

Član 3.

Radovi na zamjeni, dopuni i popuni opreme, ako je to u skladu s namjenom građevine, te radovi koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi na održavanju građevina, a kojima se ne utiče na bitna svojstva građevina, ne smatraju se rekonstrukcijom.

Član 4.

Projektovanje, gradnja i održavanje građevina obavlja se prema odredbama ovog zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona, zakonom propisanih normi, kao i prema pravilima struke.

Član 5.

Gradnjom i upotrebom građevine ne smiju se ugroziti život i zdravlje ljudi i okolice, druge građevine, te stabilnost tla na okolnom zemljištu, saobraćajne površine, komunalne i druge instalacije.

II. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

Član 6.

Bitni zahtjevi za građevinu odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara i eksplozije, higijenu, zdravlje i zaštitu okolice, bezbjednost i pristupačnost u korištenju, zaštitu od buke, te uštedu energije, toplinsku zaštitu i zaštitu objekata od prodora kapilarne vlage i atmosferilija.

Građevina mora udovoljavati zahtjevima iz stava 1. ovog člana u predviđenom roku svog trajanja uz redovnu upotrebu i održavanje.

Mehanička otpornost i stabilnost

Član 7.

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da tokom građenja i korištenja predvidiva djelovanja ne prouzrokuju:

1. rušenje građevine ili njezina dijela,
2. deformacije nedopuštena stepena,
3. oštećenje građevinskog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,
4. nesrazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,
5. oštećenja na okolnim građevinama i ugrožavanje stabilnosti tla na okolnom zemljištu.

Zaštita od požara i eksplozije

Član 8.

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da pod normalnim uslovima upotrebe u njoj i njenoj neposrednoj blizini ne može nastati eksplozija, a da se u slučaju požara:

1. očuva nosivost konstrukcije tokom određenog vremena utvrđenog posebnim propisima,
2. spriječi širenje vatre i dima unutar požarnog sektora,
3. spriječi širenje vatre na susjedne građevine,
4. omogući da lica mogu neozlijeđena napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje,
5. omogući zaštita spasilaca.

Higijena, zdravlje i zaštita okolice

Član 9.

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da zadovoljava uslove zaštite života i zdravlja građana i da ne ugrožava radnu i životnu okolicu, posebno zbog:

1. oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (zagađivanje zraka i sl.),
2. opasnih zračenja,
3. zagađivanje vode i tla,
4. nestručnog odvođenja otpadnih voda, dima, plinova, te tekućeg otpada, nestručnog zbrinjavanja krutog otpada,
5. arhitektonskih barijera za lica sa teškoćama u kretanju,
6. skupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.

Sigurnost i pristupačnost u korištenju

Član 10.

Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da se tokom njenog korištenja izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, udara struje, požara i eksplozije.

Građevina (kolektivni stambeni objekat, javna ustanova, uslužni i privredni objekti) mora biti projektovana i izgrađena na način koji omogućava nesmetan pristup licima sa teškoćama u kretanju.

Zaštita od buke

Član 11.

Građevina mora biti projektovana i izgrađena na način da nivo buke u građevini ili u njezinoj blizini ne prelazi posebnim propisom određene dopuštene vrijednosti za tu namjenu.

Ušteda u energiji i toplinska zaštita

Član 12.

Građevina i njezini uređaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje moraju biti projektovani i izgrađeni na način da, u odnosu na mjesne

klimatske prilike, potrošnja energije prilikom njihovog korištenja bude što niža, a da za lica koja borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući uslovi u odnosu na toplotu, u skladu sa važećim propisima.

Odstupanje od bitnih zahtjeva za građevinu

Član 13.

U slučaju rekonstrukcije građevine koja je spomenik kulture nulte i prve kategorije, može se odstupiti od nekog od bitnih zahtjeva iz ovog poglavlja.

Saglasnost za odstupanje iz stava 1. ovog člana daje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno Služba za prostorno uređenje i građenje u saradnji sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Tehnički propisi

Član 14.

Bitni zahtjevi za građevinu iz članova 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovog zakona, te tehnička svojstva koja moraju ispunjavati građevinski proizvodi, razrađuju se, odnosno propisuju se osnovnim dokumentima i tehničkim propisima, a u skladu s međunarodnim i harmoniziranim europskim propisima iz tog područja, ukoliko federalnim i kantonalnim tehničkim propisima i normativima nisu regulisana određena tehnička svojstva bitna za određenu građevinu.

III. GRAĐEVINSKI PROIZVODI I OPREMA

Član 15.

Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrijebiti, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom o usklađenosti sa posebnim propisima.

Član 16.

Građevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, odnosno za koje nije donesen odgovarajući propis ili poznata norma, mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo na osnovu odobrenja Ministarstva.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na osnovu potvrde ovlaštene institucije za certifikaciju da građevinski proizvod, odnosno oprema unutar granica svoje namjene udovoljava zahtjevima u pogledu osiguranja tehničkih svojstava bitnih za građevine prema poglavlju II. ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na određeni rok koji ne može biti duži od pet godina. Ako se u tom roku ne donese norma ili odgovarajući propis, odobrenje se može produžiti za daljnjih pet godina.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana može se ukinuti prije roka važnosti ako se utvrdi da novi proizvod više ne odgovara zahtjevima iz stava 2. ovog člana.

IV. UČESNICI U GRAĐENJU

Član 17.

Učesnici u građenju i njihova odgovorna lica su:

1. investitor
2. projektant

3. revident
4. izvođač
5. nadzorni organ.

Odnosi između učesnika u građenju iz stava 1. ovog člana određuju se ugovorima.

Investitor

Član 18.

Investitor, prema ovom zakonu, je pravno ili fizičko lice u čije ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru.

Projektovanje, gradnju i stručni nadzor gradnje investitor mora povjeriti pravnim ili fizičkim licima registrovanim za obavljanje tih djelatnosti.

Investitor je dužan obezbijediti stručni nadzor gradnje, osim u slučaju gradnje građevina za koje nije potrebna građevinska dozvola u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (član 72.).

Izuzetno, od odredbe prethodnog stava, povremeni nadzor provodi se nad građenjem konstruktivnih dijelova i instalacija, te u pogledu toplotne zaštite od buke i vibracija samo za:

- stambenu zgradu korisne površine do 300 m²
- poslovnu zgradu korisne površine do 100 m² i raspona konstrukcije do 6m u kojoj se ne obavlja djelatnost štetna po ljude i okoliš.

Investitor koji gradi u svoje ime, a za račun nepoznata kupca (stambene i druge građevine za tržište) mora stručni nadzor povjeriti drugom pravnom licu registrovanom za stručni nadzor.

Kad je investitor fizičko lice koje gradi za svoje potrebe porodičnu kuću, može sam projektovati i provoditi nadzor ako je diplomirani inženjer ili inženjer u struci s položenim stručnim ispitom.

Investitor je dužan nadležnoj službi uprave, odnosno organu uprave za poslove građenja i građevinskoj inspekciji, najkasnije u roku od 8 dana prije početka radova, pismeno prijaviti početak građenja, odnosno nastavak građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca.

Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati zapisnik o iskolčenju građevine iz člana 32. stava 1., tačka 7. ovog zakona.

U slučaju prekida radova, investitor je dužan preduzeti mjere obezbjeđenja građevine i susjednih građevina i površina.

Ako se u toku građenja promijeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora obavijestiti nadležnu službu, odnosno organ uprave za poslove građenja u roku od osam dana od dana nastale promjene.

Investitor je dužan prilikom pribavljanja građevinske dozvole uz zahtjev priložiti i saglasnost o prihvatanju obaveze odvoza viška zemljišta od I do VI kategorije na prostor određen za te namjene ili drugi adekvatan prostor.

Način, prava, obaveze, namjenu i postupak vezan za odvoz, deponovanje i upotrebu zemlje, propisat će općine svojom odlukom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Projektant

Član 19.

Poslove projektovanja, prema ovom zakonu, može obavljati pravno i fizičko lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja.

Projektovanju dvije ili više faza projekta (građevinskom, arhitektonskom, elektro i mašinskom) može pristupiti pravno lice registrovano za obavljanje te djelatnosti kada pored opštih, ispuni i uslove da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima najmanje po jednog diplomiranog inženjera odgovarajuće struke, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

Projektovanjem manjih građevina sa jednostavnom konstrukcijom mogu se baviti i fizička lica registrovana za obavljanje te djelatnosti (u daljem tekstu: samostalni projektant).

Samostalni projektant može se baviti projektovanjem ukoliko ispunjava uslove propisane Uredbom o uslovima za obavljanje djelatnosti samostalnog projektanta.

Uredbu o uslovima za obavljanje djelatnosti samostalnog projektanta donijet će Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva.

Projektovanjem građevina i zahvata u prostoru koje odobrava Ministarstvo mogu se baviti pravna lica registrovana za obavljanje te djelatnosti koja pored opštih moraju ispunjavati i uslove da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom imaju najmanje tri diplomirana inženjera odgovarajuće struke sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom u struci od tri godine, izuzev objekata navedenih u članu 49. stav 2. alinejama: 6. (objekti u zaštitnom pojasu magistralnih i regionalnih puteva izvan urbanog područja), 8. (objekti za proizvodnju šljako-betonskih elemenata), 10. (panoi na regionalnim i magistralnim putevima), i 11. (brente), Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 16/00).

Pravno i fizičko lice koje projektuje imenuje odgovornog projektanta za svaku fazu projekta (arhitektonska-diplomirani inženjer arhitekture, građevinska-diplomirani inženjer građevine, mašinska-diplomirani inženjer mašinstva, elektro-tehnička - diplomirani inženjer elektrotehnike), koji je odgovoran za ispravnost i kvalitetu te faze projekta.

Projektant je odgovoran da projekat ili dio projekta, za čiju je izradu imenovan, udovoljava zahtjevima iz poglavlja II. i III. ovog zakona primjenjujući sve zakonom propisane normative.

Ako u izradi glavnog projekta, izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja građevine učestvuje više projektanata, pravno lice kojem je povjerena izrada projekta imenuje projektanta voditelja.

Projektant voditelj odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta.

Ako u izradi projekata učestvuju dva ili više pravnih lica investitor je dužan imenovati nosioca izrade projekta.

Na nosioca izrade projekta primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz stava 7. ovog člana.

Projektant, voditelj i nosilac izrade projekta može biti samo diplomirani inženjer sa radnim iskustvom u projektovanju od najmanje pet godina i položenim stručnim ispitom.

Pravno lice je dužno obezbijediti kontrolu projekta po svim tačkama predviđenim u članu 26. ovog zakona.

Projektanu dokumentaciju za građevine i objekte ne može da izrađuje pravno i fizičko lice ako je na bilo koji način učestvovalo u utvrđivanju uslova za urbanističko-tehničku dokumentaciju i drugih uslova za njihovo projektovanje i građenje, kao ni lice koje vrši nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona.

Ako vlasnik ima namjeru mijenjati djelo arhitekture, mora prvenstveno adaptaciju djela ponuditi autoru djela arhitekture ako je živ i ako je uobičajeno dostupan.

Izvođač

Član 20.

Graditi i izvoditi radove na građevini, prema ovom zakonu, može pravno i fizičko lice registrovano za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: izvođač) kada pored opštih ispuni i posebne uslove:

- da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima najmanje po jednog diplomiranog inženjera za svaku vrstu građenja koje izvodi, sa najmanje tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom
- da ima odgovarajuću tehničku opremu, pripadajuću infrastrukturu i ostala sredstva za izvođenje

- da je aktom o registraciji utvrđeno koje vrste građevine može izvoditi.

Izuzetno, od odredbe stava 1. ovog člana građenjem građevina sa jednostavnom konstrukcijom i bruto građevinskom površinom do 1.000 m² može se baviti pravno lice i samostalni privrednik i obrtnik ukoliko, pored opštih, ispunjava i uslove da u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom ima jednog inženjera ili dva tehničara građevinske struke sa položenim stručnim ispitom.

Ako se na određenoj građevini izvodi više vrsta radova stručni nadzor provodi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke za te radove.

Ako u građenju i izvođenju radova učestvuju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova.

Izuzetno, od odredbe stava 1. ovog člana, kada je investitor fizičko lice, može sam graditi za svoje potrebe porodičnu kuću razvijene građevinske bruto površine do 300 m², gospodarski objekat korisne površine do 150 m² i pomoćni objekat korisne površine do 100 m² i jednostavne građevine, uz obavezan stručni nadzor.

Član 21.

Izvođač je dužan:

1. graditi u skladu s građevinskom dozvolom i ovim zakonom,
2. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za građevinu iz ovog zakona,
3. ugrađivati materijale, opremu i proizvode u skladu s poglavljem III. ovog zakona,
4. obezbijediti dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog zakona i zahtjevima iz projekta.

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, ako je investitor fizičko lice koje samo gradi porodičnu kuću razvijene građevinske (bruto) površine do 300 m² nije dužno obezbijediti dokaze iz stava 1. tačka 4. ovog člana, ukoliko investitor da ovjerenu pismenu izjavu komisiji za tehnički prijem objekta da sam snosi odgovornost za kvalitet radova i ugrađenih proizvoda i opreme.

Ako u građenju učestvuju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova.

Izvođač imenuje glavnog inženjera gradilišta, odnosno inženjera gradilišta ili voditelja gradilišta u svojstvu odgovornog lica koje vodi gradnju, odnosno pojedine radove. Glavni inženjer gradilišta, odnosno inženjer gradilišta ili voditelj gradilišta odgovorni su za provođenje stava 1. ovog člana.

Za porodičnu kuću, te poslovnu građevinu, razvijene građevinske (bruto) površine do 300 m² i raspona konstrukcije do 6 m, pomoćnu građevinu, gospodarsku građevinu i jednostavnu građevinu, lice koje vodi gradnju može biti i voditelj gradilišta.

Glavni inženjer gradilišta mora biti diplomirani inženjer odgovarajuće struke s pet godina iskustva na poslovima gradnje i položenim stručnim ispitom.

Inženjer gradilišta mora biti diplomirani inženjer odgovarajuće struke s tri godine radnog iskustva, odnosno inženjer s pet godina radnog iskustva na poslovima građenja i položenim stručnim ispitom.

Voditelj gradilišta može biti lice s odgovarajućom srednjom stručnom spremom s pet godina radnog iskustva na poslovima gradnje i položenim stručnim ispitom.

Nadzor nad građenjem

Član 22.

Nadzor nad građenjem u ime investitora, prema ovom zakonu, može obavljati samo pravno lice registrovano za obavljanje poslova nadzora (u daljem tekstu: nadzorni organ).

Nadzor nad građenjem manjih građevina sa jednostavnom konstrukcijom (objekti niskogradnje), i bruto građevinskom površinom do 1000 m² (objekti visokogradnje), može obavljati i fizičko lice registrovano za obavljanje poslova nadzora.

Nadzorni organ imenuje nadzornog inženjera. Akt o imenovanju nadzornog inženjera, nadzorni organ dužan je dostaviti nadležnom organu, odnosno službi za poslove građenja.

Nadzorni inženjer može biti samo diplomirani inženjer odgovarajuće struke s tri godine radnog iskustva na poslovima projektovanja, građenja ili nadzora i položenim stručnim ispitom.

U provođenju nadzora nadzorni inženjer dužan je:

1. utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom,

2. nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, ovim zakonom i posebnim propisima,

3. nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevom projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

U slučaju promjene investitora nadzorni organ dužan je u roku od osam dana od dana nastale promjene obavijestiti nadležnu službu, odnosno organ uprave za poslove građenja.

U slučaju izvođenja više faza radova na određenoj građevini, investitor je dužan imenovati nadzornog inženjera odgovarajuće struke za svaku fazu rada, te imenovati glavnog nadzornog inženjera koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora gradnje.

U slučaju izvođenja zaštitnih i drugih radova na zaštićenom spomeniku kulture obezbjeđuje se i stručni nadzor prema posebnom zakonu.

Nadzorni inženjer dužan je blagovremeno upoznati investitora sa svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tokom gradnje.

Poslove stručnog nadzora gradnje ne može obavljati lice koje je istovremeno izvođač radova na predmetnom objektu.

Revident

Član 23.

Reviziji projekata podliježu svi projekti za građenje stambenih objekata kolektivnog stanovanja, javnih objekata, uslužnih privrednih objekata, a obavezno projekti za koje dokumentaciju o građenju izdaje Ministarstvo (izuzev za objekte iz člana 49. stav 2. alineje 6., 8., 10. i 11. Zakona o prostornom uređenju).

Revizija projektne dokumentacije obuhvata provjeru njene usklađenosti sa uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti, provjeru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rješenja objekta, funkcionalnosti i racionalnosti projektnih rješenja, stabilnosti i bezbjednosti kvaliteta arhitektonskog oblikovanja, uticaja na životnu sredinu i susjedne objekte, usklađenosti sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i međusobne usklađenosti svih dijelova projektne dokumentacije.

Kontrolu projekta može obavljati samo ovlaštena diplomirani inženjer s najmanje pet godina radnog iskustva, na poslovima projektovanja i izvođenja građevinskih radova i položenim stručnim ispitom, a koji se istakao kao projektant značajnih građevina i radova ili je na drugi način dao značajan doprinos tehničkoj struci.

Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekta pravnim i fizičkim licima iz stava 3. ovog člana daje ministar.

Kriterije za davanje ovlaštenja utvrdit će Ministarstvo posebnim propisima.

Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cjelosti ili djelimično učestvovao ili ako je taj projekat u cijelosti ili djelimično izradio pravno lice u kojem je zaposlen.

Revident je odgovoran da projekat ili dio projekta za koji je obavljena kontrola zadovoljava zahtjeve iz ovog zakona.

Troškove revizije snosi investitor.

Stručni ispit

Član 24.

Inženjeri i tehničari raznih specijalnosti, koji obavljaju poslove projektovanja, revizije projekata, građenja, nadzora nad građenjem i održavanja građevine moraju imati položen stručni ispit u struci.

V. INVESTICIONO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Idejni projekat

Član 25.

Idejni projekat se izrađuje na osnovu projektnog zadatka, a sadrži:

1. situaciju terena sa ucrtanim objektima,
2. tehnički opis cijelog građevinskog objekta,
3. približan predmjer i predračun,
4. potrebne crteže osnova presjeka i izgleda sa glavnim kotama.

Projekat za izvođenje

Član 26.

Projekat za izvođenje, u smislu ovog zakona, je skup međusobno usklađenih projekata, kojima se daje tehničko rješenje građevine.

Projekat za izvođenje, zavisno o tehničkoj strukturi građevine, sadržava više faza projekata:

1. arhitektonski projekat,
 2. građevinski projekat,
 3. projekat instalacija,
 4. projekat ugrađene opreme,
 5. druge potrebne vrste projekata (projekat osnova, tehnološki projekat, projekat uređenja, projekat unutrašnjeg uređenja terena oko objekta i dr.).
- Projekti iz stava 2. ovog člana, ovisno o vrsti građevine sadrže:
1. izvadak iz katastarskog plana s ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na osnovnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila,
 2. urbanistička saglasnost,
 3. tehnički opis,
 4. procjenu troškova građenja,
 5. podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima koji su poslužili kao podloga za izradu projekata,
 6. proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava i dr. kojima se dokazuje da je građevina projektovana prema odredbama ovog zakona,
 7. elaborat za mjere zaštite od požara i zaštite na radu,
 8. elaborat zbrinjavanja otpada, ako se radi o otpadu za koji su posebnim zakonom propisane mjere odlaganja,
 9. nacрте.

Za gotove konstrukcije i opremu koja posjeduje certifikat o usklađenosti sa posebnim propisima ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema odredbama poglavlja II. i III. ovog zakona, u projektu nije potrebno to ponovno dokazivati.

Odobrenje za građenje građevine na osnovu tehničke dokumentacije izrađene u inostranstvu može se izdati pošto se

izvrši tehnička kontrola dokumentacije, nostrifikacija i da mišljenje o usklađenosti dokumentacije sa važećim propisima.

Tehničku kontrolu iz prethodnog stava vrši po nalogu organa uprave, odnosno službe za poslove građenja, ovlašteno pravno lice za izradu tehničke dokumentacije.

Troškove usaglašavanja dokumentacije snosi investitor.

Bliže uslove o kontroli, nostrifikaciji i usklađenosti dokumentacije daje ministar.

Projekat za izvođenje na osnovu kojeg je izgrađena određena građevina, može se koristiti za gradnju drugih takvih građevina ako su s time saglasni investitor i projektant koji je izradio taj projekat, pod uslovom da se taj projekat prilagodi ostalim uslovima građenja na odabranoj građevinskoj parceli.

Član 27.

Projekat za izvođenje za porodičnu kuću sadrži slijedeće faze projekta:

1. arhitektonski projekat,
2. građevinski projekat,
3. projekti instalacija.

Faze projekta iz stava 1. ovog člana sadrže:

1. izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama,
2. urbanističku saglasnost,
3. tehnički opis,
4. procjenu troškova građenja,
5. po potrebi podatke iz geotehničkog elaborata koji služe za izradu projekta,
6. po potrebi elaborate za mjere zaštite od požara i zaštite na radu,
7. proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti i fizikalnih svojstva građevine,
8. uslove zaštite prirode ako se porodična kuća gradi u zaštićenom dijelu prirode,
9. nacрте.

Označavanje projekta

Član 28.

Projekat, odnosno njihovi dijelovi (tehnički opis, proračuni i svaki list nacрте i dr.) moraju imati naznačeno lice koje ih je izradilo, naziv građevine, ime ili naziv investitora, oznaku ili broj projekta, odnosno njegova dijela, datum izrade, ime i potpis projektanta, odnosno glavnog projektanta.

Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani na način da se onemogući zamjena sastavnih dijelova.

Uz projekat mora biti priložen akt o važećoj registraciji preduzeća koje je izradilo projekat. Uz projekat izrađen u skladu sa odredbom člana 19. stav 6. ovog zakona, projektant je dužan priložiti dokaz o položenom stručnom ispitu.

Za projekte koji podliježu reviziji u skladu sa članom 23. ovog zakona, obavezno je uz projekat priložiti rješenje ovlaštenog revidenta, kao i zapisnik o obavljenoj reviziji.

Kontrola projekta

Član 29.

Kontrola projekta za izvođenje, ovisno o vrsti građevine, mora se obaviti u pogledu:

1. mehaničke otpornosti i stabilnosti,
2. zaštite od buke i vibracija,
3. uštede energije i toplinske zaštite,
4. uticaja štetnog djelovanja okoliša,

5. zaštite od požara,
6. eliminiranja arhitektonskih barijera za lica sa teškoćama u kretanju,

7. kontrole primjene određenih materijala, zavisno od vrste i namjene građevine.

Kontrolu glavnog projekta investitor može povjeriti samo ovlaštenom revidentu iz člana 23. ovog zakona.

Ovlašteni revident koji je obavio kontrolu projekta dužan je o tome sastaviti pisani izvještaj i ovjeriti dijelove projekta.

U izvještaju o obavljenoj kontroli ovlašteni revident može zahtijevati od investitora da obavi pregled izvedenih radova u određenoj fazi građenja.

O obavljenju kontroli, odnosno pregledu prema stavu 3. ovog člana, ovlašteni revident dužan je sastaviti pismeni izvještaj.

Za projekte koji ne podliježu reviziji obavezna je izjava o usaglašenosti svih faza projekta.

Čuvanje projekta

Član 30.

Projekat za izvođenje, odnosno idejni projekat koji je prilog i sastavni dio građevinske dozvole, zajedno s dozvolom trajno čuva nadležna služba, odnosno organ uprave za poslove građenja koje je izdalo građevinsku dozvolu.

Projekat za izvođenje sa svim nacrtima, izmjenama i dopunama i građevinskom dozvolom dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljedbenik za sve vrijeme dok građevina postoji.

VI. GRADILIŠTE

Uređenje gradilišta

Član 31.

Gradilište mora biti ograđeno radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa neovlaštenih lica na gradilište.

Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni određenim saobraćajnim znakovima ili označeni na drugi način.

Uz javne-saobraćajne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugroziti prolaznike. Gradilište se mora ograditi ogradom posebnog vanjskog izgleda ako se nalazi u urbanističkoj cjelini koja je upisana u registar spomenika kulture, kao i u užem urbanom području.

Gradilište mora biti označeno pločom koja obavezno sadrži ime investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv organa, odnosno službe koji su izdali dozvolu na osnovu koje se gradi i datum izdavanja te dozvole.

Investitor ili izvođač dužan je za privremeno zauzimanje susjednog, odnosno obližnjeg zemljišta za potrebe gradilišta, postupiti prema odredbama posebnih zakona.

Za privremeno zauzimanje javnih saobraćajnih površina za potrebe gradilišta, investitor ili izvođač dužan je pribaviti odobrenje nadležnog organa općine ili Kantona, odnosno pravnog lica određenog posebnim zakonom.

Pripremni radovi za gradnju mogu se izvoditi na susjednom zemljištu koje nije vlasništvo investitora samo ako je investitor prethodno pribavio saglasnost vlasnika tog zemljišta.

Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni, te odgovarati propisanim uslovima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal,

otpad i sl. moraju biti uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno u uredno stanje prije izdavanja upotrebne dozvole.

Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu, zaštite zraka od onečišćenja, zaštitu od prekomjerne buke, zaštitu tla i podzemnih voda od onečišćenja, te ostale propisane mjere za zaštitu zdravlja ljudi.

Dokumentacija na gradilištu

Član 32.

Izvođač na gradilištu mora imati:

1. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti,
2. akt o imenovanju rukovodioca građenja, odnosno rukovodioca pojedinih radova,
3. građevinsku dozvolu,
4. projekat na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola,
5. građevinski dnevnik,
6. dokumentacija o ispitivanju ugrađenih materijala, građevinskih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze upotrebljivosti iz člana 15. ovog zakona,
7. zapisnik o iskolčenju građevine koji je izradilo lice registrovano za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu,
8. projekat organizovanja izvođenja radova,
9. elaborat zaštite na radu.

U slučaju kad je investitor fizičko lice koje gradi za svoje potrebe građevinu iz člana 20. stava 5. ovog zakona, izvođač na gradilištu ne mora imati dokumentaciju iz stava 1. tačke 1., 2., 6., 7. i 9. ovog člana.

Uslove, način i obrazac vođenja građevinskog dnevnika na gradilištu propisat će Ministarstvo posebnim propisima.

VII. UPOTREBNA DOZVOLA

Član 33.

Izgrađena građevina smije se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, nakon što nadležni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja izda dozvolu za njenu upotrebu (u daljnjem tekstu: upotrebna dozvola), i rješenje za obavljanje djelatnosti za poslovne objekte u skladu sa posebnim propisom.

Upotrebna dozvola za izgrađenu građevinu izdaje se nakon izvršenog tehničkog pregleda.

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole

Član 34.

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole investitor ili lice koje je na osnovu valjanog pravnog posla ili nasljeđivanjem steklo od investitora pravo vlasništva, podnosi nadležnom organu uprave, odnosno službi za poslove građenja koja je izdala građevinsku dozvolu za građenje građevine.

Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, izuzev za objekte iz člana 18. stav 11., prilaže se građevinska dozvola.

Tehnički pregled

Član 35.

Nakon završene izgradnje građevine, a prije početka korištenja, vrši se tehnički pregled. Tehnički pregled se vrši na zahtjev investitora.

Nadležni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja dužna je u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva obaviti tehnički pregled građevine.

O mjestu, danu, satu obavljanja tehničkog pregleda nadležni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja, dužna je obavijestiti investitora najkasnije u roku od 10 dana prije zakazanog tehničkog pregleda. Investitor je dužan obezbijediti prisustvo učesnika u građenju tehničkom pregledu.

Tehnički pregled obavlja komisija koju rješenjem imenuje nadležni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja iz člana 34. stava 1. ovog zakona u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za tehnički pregled.

Komisija se sastoji od predsjednika i najmanje dva člana. U komisiju nadležni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja određuje odgovarajuće stručnjake prema vrsti građevine, odnosno izvedenih radova i svog predstavnika kao člana komisije. U radu komisije ne mogu učestvovati lica koja su donosila rješenje u postupku, odnosno u toku izgradnje u smislu ovog zakona.

U sastav komisije za tehnički pregled mogu se odrediti lica odgovarajuće stručne spreme, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom koje je utvrđeno za lica koja mogu projektovati građevinu za koju je određen tehnički pregled.

U radu komisije učestvuju ovlašteni predstavnici izvođača i investitora.

Za građevinu iz člana 77. Zakona o prostornom uređenju, tehnički pregled obavlja samo stručni radnik nadležnog organa uprave, odnosno službe za poslove građenja.

Tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu.

O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova komisije o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati upotrebna dozvola.

Predsjednik komisije za tehnički pregled, odnosno stručni radnik koji je obavio tehnički pregled dužan je nakon obavljenog tehničkog pregleda zapisnik iz prethodnog stava ovog člana dostaviti nadležnom organu uprave, odnosno službi za poslove građenja i investitoru u roku od 8 dana od dana kada je obavljen tehnički pregled.

Dužnosti investitora u postupku tehničkog pregleda

Član 36.

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkog pregleda, osim za građevine iz člana 77. Zakona o prostornom uređenju, komisiji za tehnički pregled dati na uvid:

1. dokumentaciju iz člana 32. ovog zakona,
2. situacijski nacrt građevine sa ucrtanim katastrom podzemnih instalacija, ovjeren od nadležnog organa, odnosno službe za katastar i geodetske poslove,
3. dokaz o postignutoj kvaliteti radova, građevinskih proizvoda i opreme,
4. izvještaj revidenata o obavljenoj kontroli prema članu 29. stava 3. ovog zakona.
5. završni izvještaj nadzornog inženjera o izradi građevine,
6. protokol o ispitivanju ugrađenih instalacija,
7. ugovore o građenju sa podacima o glavnom izvođaču i podizvođačima.

U slučaju kad je investitor fizičko lice koje je sagradilo za svoje potrebe građevinu iz člana 20. stava 5. ovog zakona, stručnom radniku organa ili službe nadležne za poslove građenja ne prilaže dokumentaciju iz člana 32. stav 1. tačke 1., 2., 6., 7. i 9. ovog zakona, ali prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

Izuzetno, od stava 2. ovog člana, u slučaju gradnje porodične kuće razvijene građevinske (bruto) površine do 300 m² investitor fizičko lice nije dužno priložiti rješenje o imenovanju nadzornog inženjera ukoliko isto nije uslovljeno odobrenjem za građenje.

Član 37.

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole odbit će se:

1. ako je građevina izgrađena bez građevinske dozvole,
2. ako su tokom građenja izvršene izmjene i dopune na građevini za koje nije urađena izmjena ili dopuna građevinske dozvole,
3. ako se u ostavljenom roku ne otklone nedostaci koji bitno utiču na pouzdanost i bezbjednost građevine,
4. ako nisu ispunjeni uslovi predviđeni članom 29. ovog zakona,
5. ako je u toku postupak građevinske inspekcije.

Za građevine javne i poslovne namjene te kolektivne stambene građevine, ne može se izdati upotrebna dozvola ako nije omogućeno primjereno kretanje, odnosno pristup građevini za lica sa teškoćama u kretanju.

Ako su tehničkim pregledom utvrđeni nedostaci koje je potrebno otkloniti, a ti nedostaci ne utiču na tehnička svojstva bitna za građenje prema poglavlju II. ovog zakona, može se izdati privremena upotrebna dozvola i odrediti rok u kojem se moraju uočeni nedostaci otkloniti. Ukoliko se u ostavljenom roku uočeni nedostaci ne otklone prestaje važenje privremene upotrebne dozvole.

Probni rad

Član 38.

Nadležni organ uprave, odnosno služba za izdavanje odobrenja za upotrebu može, na osnovu mišljenja komisije za tehnički pregled, za građevinu koja po svom tehnološkom procesu, obzirom na ugrađene instalacije, opremu i postrojenje zahtijeva probni rad, izdati odobrenje za probni rad.

Odobrenje za probni rad može se izdati samo pod uslovom da je komisija za tehnički pregled utvrdila da je građevina izgrađena u skladu sa izdatim odobrenjem za građenje i da puštanje građevine u probni rad ne ugrožava život i zdravlje ljudi, okoliš i susjedne građevine.

U toku trajanja probnog rada građevine uspostavlja se i utvrđuje njena potpuna tehnička ispravnost.

Probni rad građevine iz stava 1. ovog člana može trajati najduže 12 mjeseci, a izuzetno u posebno složenim tehnološkim procesima probni rad se može produžiti za još 12 mjeseci.

Troškovi postupka

Član 39.

Troškove vršenja tehničkog pregleda snosi investitor.

Upotrebna dozvola za dio građevine

Član 40.

Upotrebna dozvola se na zahtjev investitora može izdati za dio građevine prije dovršetka cijele građevine:

1. kad je to potrebno radi nastavka i dovršenja gradnje (npr. korištenje mosta za pristup gradilištu, trafostanice i dalekovoda za snabdijevanje električnom energijom i dr.),
2. kad se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni prije dovršenja cijele građevine.

Član 41.

Upotrebna dozvola je upravni akt i u postupku njenog izdavanja primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Upis građevine u zemljišne knjige

Član 42.

Nadležni organ izvršit će upis građevine u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana upotrebna dozvola.

Upis individualnih stambenih objekata u zemljišne knjige može se izvršiti na osnovu građevinske dozvole.

VIII. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Član 43.

Građevina se može koristiti samo u skladu sa njenom namjenom.

Vlasnik i korisnik objekta obavezan je održavati građevinu tako da se u predviđenom vremenu njezina trajanja očuvaju zahtjevi bitni za građevinu i spomenička svojstva, ako je ta građevina zaštićeno kulturno dobro.

Redovno održavanje građevina, konstrukcija ili opreme čija mehanička otpornost, sigurnost i stabilnost ovisi o redovnom održavanju, vršit će se u skladu sa posebnim propisima.

Vlasnik i korisnik objekta obavezan je građevinsku lokaciju i temeljno tlo, tokom eksploatacionog vijeka objekta, zaštititi od svih uticaja koji se mogu negativno odraziti na stabilnost lokacije, kao i od svih uticaja koji mogu izazvati slabljenje geomehaničkih karakteristika osnovnog tla.

IX. UKLANJANJE GRAĐEVINE*Dozvola za uklanjanje*

Član 44.

Uklanjanju građevine ili njezina dijela, ako se ne radi o uklanjanju na osnovu inspekcijjskog rješenja, može se pristupiti samo na osnovu dozvole za uklanjanje.

Izuzetno, od stava 1. ovog člana uklanjanju građevina za koje nije potrebna građevinska dozvola može se pristupiti bez dozvole za uklanjanje.

Bez dozvole za uklanjanje mogu se ukloniti i privremene građevine čiji je rok istekao na osnovu građevinske dozvole.

Član 45.

Dozvolu za uklanjanje izdaje nadležni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja, na čijem se području građevina nalazi.

Član 46.

Uz zahtjev za uklanjanje građevine prilaže se:

1. dokaz o pravu vlasništva na građevini,
2. projekat uklanjanja građevine,
3. saglasnost nadležnih organa, odnosno službi, ako se tim uklanjanjem može ugroziti javni interes (npr. zaštita spomenika kulture, zaštita komunalnih i drugih instalacija i dr.).

Projekat uklanjanja građevine sadrži:

1. tehnički opis uklanjanja građevine i način zbrinjavanja građevinskog otpada,
2. proračune stabilnosti konstrukcije ili njezinih djelovanja tokom uklanjanja, odnosno demontaže,
3. nacрте,
4. mjere sigurnosti.

X. NADZOR

Član 47.

Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijjski nadzor

Član 48.

Inspekcijjski nadzor, prema ovom zakonu, provode kantonalni i općinski urbanističko-građevinski inspektori (u daljem tekstu: inspektori).

Poslove inspekcijjskog nadzora u prvom stepenu obavljaju općinski inspektori za objekte za koje urbanističko-tehničku dokumentaciju izdaju nadležne općinske službe za poslove građenja.

U vršenju inspekcijjskog nadzora kantonalni inspektori ostvaraju saradnju sa općinskim inspektorima u pitanjima koja su od zajedničkog interesa za vršenje inspekcijjskog nadzora.

Član 49.

Za kantonalnog i općinskog inspektora može se postaviti diplomirani inženjer građevinske ili arhitektonske struke s najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova u građevinarstvu.

Izuzetno, inspekcijjski nadzor mogu obavljati i drugi službenici Ministarstva na osnovu posebnog ovlaštenja ministra.

Inspektor svoj identitet i ovlaštenje dokazuje službenom iskaznicom.

Član 50.

U provođenju nadzora, inspektor ima pravo i dužnost učesnicima u građenju, vlasniku građevine, odnosno investitoru stambene zgrade rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti ili nedostataka, obustavu građenja i uklanjanje građevine, zatvaranje gradilišta i hitne mjere, te izricati upravne mjere.

Inspektor u provođenju inspekcijjskog nadzora postupa u smislu stava 1. ovog člana i u slučaju kad je građevina upisana u zemljišne knjige.

Član 51.

Kad inspektor utvrdi povredu propisa čiju je primjenu ovlašten nadzirati, rješenje se može donijeti i bez saslušanja stranaka.

Nadležnosti inspektora

Član 52.

U provođenju nadzora, inspektor ima pravo i dužnost učesnicima u građenju rješenjem narediti da u primjerenom roku otklone nepravilnosti koje utvrdi.

U provođenju nadzora, inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti vlasniku postojeće građevine, odnosno investitoru da otklone nedostatke na građevini koji su nastali ili su uočeni tokom njezinog korištenja, ako utvrde da ti nedostaci mogu ugroziti stabilnost građevine ili susjednih građevina, zdravlje ljudi i okoliš. Inspektor može ujedno narediti i hitne mjere obezbjeđenja do izvršenja naloga kada to ocjeni potrebnim.

Ako inspektor utvrdi da građevinski proizvod ne odgovara propisima zbog čega postoji opasnost za stabilnost građevine,

zdravlje ljudi i okoliš, zabranit će se ugradnja takvog građevinskog proizvoda.

U provođenju nadzora, inspektor ima pravo i dužnost da rješenjem naredi obustavu upotrebe građevine ukoliko za istu nije pribavljena dozvola ili je istekao rok privremenoj upotrebnoj dozvoli.

Otklanjanje oštećenja

Član 53.

Inspektor ima pravo i obaveze narediti vlasniku građevine da u primjernom roku otkloni oštećenja zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine ili njezinog dijela ako utvrdi da zbog toga postoji opasnost za susjedne građevine ili zdravlje ljudi.

Ako se građevina iz stava 1. ovog člana nalazi u naseljima ili dijelovima naselja, koja su upisana u registar kulturnog dobra kao urbanistička cjelina ili je građevina kulturno dobro ili se nalazi u zaštićenom dijelu prirode, građevinski inspektor o donošenju rješenja iz stava 1. ovog člana odmah dostavlja obavijest nadležnom organu uprave, odnosno službi.

U slučaju iz stava 1. ovog člana inspektor naređuje hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga.

Obustava građenja

Član 54.

Inspektor ima pravo i obavezu narediti obustavu daljnje gradnje, odnosno izvođenja pojedinih radova:

1. ako se građevina gradi protivno građevinskoj dozvoli,
2. ako se nakon zaključka kojim se dopušta postupak obnove građevinske dozvole nastavi sa izvođenjem radova,
3. ako se građevina gradi a da u roku određenom rješenjem iz člana 52. stava 1. i 2. ovog zakona nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti,
4. ako se građevina koja je registrovana kao kulturno dobro rekonstruiše bez građevinske ili protivno građevinskoj dozvoli,
5. ako utvrdi nedostatak ili nepravilnosti koji mogu ugroziti bitne zahtjeve za građevinu,
6. ako utvrdi da je gradnjom ugrožena stabilnost okolnih građevina, odnosno tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije i dr.,
7. ako utvrdi da radove izvodi ili nadzire pravno ili fizičko lice koje nije registrovano, odnosno ovlašteno za izvođenje ili nadziranje te vrste radova, odnosno koje ne ispunjava posebne uslove propisane ovim zakonom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana inspektor može narediti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada ocijeni da je to potrebno.

U slučaju iz stava 1. tačke 1., 3., 4., 5. i 6. ovog člana inspektor odredit će i primjereni rok radi usklađivanja s odredbama ovog zakona..

U slučaju iz stava 1. tačke 2., 4., 5. i 6. ovog člana inspektor, prije donošenja rješenja, narediti će na licu mjesta zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.

O donošenju rješenja iz stava 1. tačka 4. ovog člana inspektor odmah dostavlja Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i policijskoj upravi.

Način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine izvršit će se prema važećim propisima.

Uklanjanje građevine

Član 55.

Inspektor ima pravo i obavezu narediti da se građevina ili njen dio ukloni ili da se uspostavi prijašnje stanje na teret investitora:

1. ako se gradi ili je izgrađena bez građevinske dozvole,
2. ako se nakon obustave gradnje nastavi s gradnjom, odnosno izvođenjem pojedinih radova za dio građevine izgrađene za vrijeme trajanja obustave (član 54. stav 1. tačke 1., 2., 3., 5. i 6.),

3. ako se gradi protivno građevinskoj dozvoli, a u određenom roku izvedeno stanje nije usklađeno s odredbama ovog zakona (član 54. stav 1. tačka 3.),

4. ako tokom građenja utvrdi neotklonjive nedostatke zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine ili stabilnost okolnih građevina ili je na drugi način ugroženo zdravlje ljudi ili okoliš,

5. ako utvrdi da se ugrađuje ili je ugrađen građevinski proizvod čija je ugradnja zabranjena (član 52. stav 3.),

6. ako u određenom roku vlasnik ne otkloni oštećenja (član 53. stav 1.), osim u slučaju iz člana 53. stava 2. ovog zakona,

7. ako utvrdi da nisu uklonjene privremene građevine izgrađene na gradilištu u okviru pripremnih radova (baraka, nadstrešnica, instalacije, skladište, zajednička nastamba i druge građevine i uređaji),

8. ako utvrdi da je istekao rok privremenosti građevine definisan ranije izdatim rješenjem.

U slučaju iz stava 1. ovog člana inspektor može narediti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada to ocijeni potrebnim.

U slučaju iz stava 1. ovog člana građevinski inspektor prije donošenja rješenja naredit će na licu mjesta zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.

Inspekijsko rješenje

Član 56.

Rješenjem o obustavi gradnje iz člana 54. stava 1. tačke 1., 2. i 3. ovog zakona, investitor se ujedno upozorava da će se narediti uklanjanje građevine ili njezina dijela koji se izgradi za vrijeme dok je na snazi obustava daljnje gradnje.

Mjere iz članova 51., 52., 53. i 55. ovog zakona građevinski inspektor naređuje pisanim ili usmenim rješenjem.

Pisani primjerak usmenog rješenja mora se otpremiti stranci u roku od osam dana od dana saopštenja usmenog rješenja.

Obaveza izvršenja usmenog rješenja počinje teći od trenutka uručenja pisanog rješenja stranci.

Protiv rješenja, odnosno zaključka općinskog inspektora žalba se može izjaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, odnosno zaključka.

Protiv rješenja, odnosno zaključka kantonalnog inspektora žalba se može izjaviti Vladi Kantona - Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, odnosno zaključka.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 57.

Ako u slučaju iz člana 54., 55. i 56. stava 2. ovog zakona investitor, vlasnik građevine ne postupa po rješenju inspektora, rješenje će se izvršiti putem drugog lica na trošak investitora, vlasnika.

Troškovi izvršenja inspekijskog rješenja putem drugog lica namiruju se iz općinskog, odnosno kantonalnog budžeta do naplate od investitora, vlasnika.

Član 58.

Izuzetno, administrativno izvršenje inspekijskog rješenja iz člana 55. stav 1. tačka 1. ovog zakona, će se na zahtjev investitora odgoditi ako investitor dokaže da se građevina koristi i da je izgrađena u skladu s prostornim planom za to područje, te da udovoljava i drugim uslovima propisanim posebnim zakonima.

Odgodu izvršenja odobrava zaključkom organ, odnosno služba koja je donijela zaključak o dozvoli izvršenja.

Ako investitor u roku od šezdeset dana od dana konačnog zaključka iz stava 2. ovog člana ne pribavi građevinsku dozvolu, nastavit će se s postupkom izvršenja.

Član 59.

Ako je investitor građevine koja se gradi protivno propisima nepoznat ili nepoznatog boravišta, rješenje i zaključak o dozvoli izvršenja oglasit će se na oglasnoj tabli Ministarstva, odnosno općine na čijem području se gradi. Obavijest o tome ostavlja se i na gradilištu, odnosno građevini.

Obaveza izvršenja akta iz stava 1. ovog člana, kao i rok za žalbu, počinju teći od prvog idućeg dana od dana oglašavanja.

Član 60.

Ako u provođenju inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da je građevinskom, odnosno upotrebnom dozvolom i dozvolom za uklanjanje koje su konačne u upravnom postupku povrijeđen ovaj zakon predložiti će nadležnom organu da takvu dozvolu ogласи ništavom.

XI. UPRAVNI NADZOR

Član 61.

Ako se u provođenju nadzora utvrdi da su građevinskom, upotrebnom dozvolom i inspekcijskim rješenjem, koji su konačni u upravnom postupku, povrijeđene odredbe ovog zakona, ti akti ogласit će se ništavim.

XII. KAZNENE ODREDBE

Član 62.

Kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine kaznit će se odgovorno lice kao investitor ako bez građevinske dozvole pristupi:

- izgradnji nove građevine
- dogradnji postojeće građevine ako dogradnja prelazi 50% postojeće površine
- nadziđivanju nove etaže na postojećoj građevini
- vršenju drugih zahvata većeg obima kojima se može ugroziti život i zdravlje ljudi, bezbjednost saobraćaja, bezbjednost susjednih objekata i dr.

Za krivično djelo iz stava 1. ovog člana kaznit će se građanin kaznom zatvora do jedne godine.

Član 63.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu investitora ako:

1. projektovanje, građenje ili stručni nadzor povjeri licu koje nije registrovano za obavljanje tih djelatnosti (član 18. stav 2.),
2. ne obezbijedi stručni nadzor gradnje (član 18. stav 3.),
3. na dan početka radova ne pribavi zapisnik iskolčenja građevine (član 18. stav 8.),
4. ne prijavi početak gradnje u propisanom roku (član 18. stav 7.),
5. u slučaju prekida radova ne obezbijedi građevinu koju gradi i okolne površine (član 18. stav 9.),
6. ne prijavi promjenu investitora u propisanom roku (član 18. stav 10.),
7. kontrolu projekta povjeri licu koje nema ovlaštenje ministra (član 23. stav 4.),

8. nostrifikaciju projekta povjeri licu koje nema ovlaštenje organa, odnosno službe nadležne za građenje (član 26. stav 5.),

9. gradilište ne označi pločom (član 31. stav 4.),

10. za potrebe gradilišta zauzme susjedno, odnosno obližnje zemljište bez valjane pravne osnove (član 31. stav 5. i 7.),

11. zauzme za potrebe gradilišta javno-saobraćajnu površinu bez odobrenja nadležnog organa, odnosno službe (član 31. stav 6.),

12. po završetku gradnje ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš (član 31. stav 9.),

13. ne predvidi i ne provodi potrebne mjere zaštite (član 31. stav 8.),

14. koristi građevinu ili njezin dio bez upotrebne dozvole (član 33. stav 1.),

15. u određenom roku ne otkloni nedostatke utvrđene tehničkim pregledom (član 37. stav 3.),

16. ukloni građevinu bez dozvole za uklanjanje (član 44. stav 1.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice kod investitora novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM kaznit će se fizičko lice u svojstvu investitora za prekršaje iz stava 1. ovog člana, kao i za prekršaj iz člana 18. stav 5.

Član 64.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje gradi za račun nepoznatog kupca, ako nadzor ne povjeri drugom pravnom licu registrovanom za obavljanje nadzora (član 18. stav 5.)

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Član 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje provodi nadzor nad građenjem ako:

1. nije registrovano za obavljanje poslova nadzora (član 22. stav 1.),
2. imenuje nadzornog inženjera koji ne ispunjava uslove prema odredbama ovog zakona (član 22. stav 4.),
3. ne preduzima mjere da se radovi obavljaju u skladu sa građevinskom dozvolom, odnosno projektom (član 22. stav 5.),
4. ne preduzima mjere da tehnička svojstva građevine ispune uslove iz poglavlja II. ovog zakona (članovi 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.),
5. ne preduzima mjere da kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme bude u skladu sa zahtjevima projekta i da bude dokazana odgovarajućim ispitivanjima i dokumentima (član 22. stav 5. tačka 3.).

Za prekršaj iz stava 1. tačke 1. i 2. ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kaznit će se i nadzorni inženjer novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Član 66.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice kao vlasnik građevine ako:

1. koristi građevinu suprotno njezinoj namjeni (član 43. stav 1.),
2. ne održava građevinu, njezinu konstrukciju ili opremu (član 43. stav 2.),

3. pristupi uklanjanju ili ukloni građevinu ili njezin dio bez dozvole nadležne općinske službe za poslove građenja (član 44. stav 1.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice vlasnika građevine novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i vlasnik kao fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Član 67.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje projektuje ako:

1. nije registrovano za projektovanje (član 19. stav 1.),

2. imenuje projektanta, projektanta voditelja ili nosioca izrade projekta koji ne ispunjava propisane uslove (član 19. stav 11.),

3. ne označi i uveže projekat i njegove dijelove (član 28.).

Za prekršaj iz stava 1. tačke 1., 2. i 3. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. tačke 3. ovog člana kaznit će se projektant novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Član 68.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj izvođač kao pravno lice ako:

1. ne gradi u skladu s tehničkim propisima i normama s obaveznom primjenom (član 4.),

2. tokom građenja ne preduzme mjere radi sprečavanja ugrožavanja okolnih građevina, komunalnih i drugih instalacija i stabilnosti okolnog tla (član 5.),

3. nije registrovan za obavljanje djelatnosti (član 20. stav 1.),

4. ne gradi u skladu s građevinskom dozvolom (član 21. stav 1.),

5. radove izvodi tako da tehnička svojstva građevine ne odgovaraju zahtjevima iz poglavlja II. ovog zakona (član 21. stav 1. tačka 2.),

6. ne ugrađuje proizvode i opremu u skladu sa poglavljem III. ovog zakona (član 21. stav 1. tačka 3.),

7. ne dokaže kvalitet radova i ugrađenih proizvoda i opreme utvrđen odredbama ovog zakona (član 21. stav 1. tačka 4.),

8. imenuje voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova koji ne ispunjavaju propisane uslove (član 21. stav 8.),

9. ne ogradi gradilište u skladu s odredbama člana 31. ovog zakona,

10. koristi javno-saobraćajnu površinu za potrebe gradilišta bez odobrenja nadležnog organa ili službe (član 31. stav 6.),

11. koristi susjedno, odnosno obližnje zemljište bez valjanog pravnog osnova (član 31. stav 7.),

12. ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš po završetku građenja (član 31. stav 9.),

13. na gradilištu nema propisanu dokumentaciju (član 32. stav 1.),

14. ne vodi građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisima (član 32. stav 1. tačka 5.).

Za prekršaj iz stava 1., tačke 1., 2., 7. i 11. ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. tačke 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12. i 13. ovog člana, kaznit će se i voditelj građenja, odnosno pojedinih radova novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Član 69.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM i zaštitnom mjerom oduzimanja ovlaštenja za kontrolu projekta kaznit će se za prekršaj ovlašteni revident ako:

1. prilikom kontrole projekta propusti uočiti nedostatke koji mogu znatnije uticati na tehnička svojstva građevine utvrđene poglavljem II. ovog zakona,

2. ako obavi kontrolu projekta kojeg je u cijelosti ili je njegov dio izradilo pravno lice kod kojeg je zaposlen (član 23. stav 4.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i pravno lice kod kojeg je ovlašteni revident zaposlen novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 1.250,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu kod kojeg je ovlašteni revident zaposlen novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70.

Ako je upravni postupak pokrenut pred nadležnim organom do dana stupanja na snagu ovog zakona, a do toga dana nije doneseno prvostepeno rješenje ili je rješenje prije toga bilo poništeno i vraćeno prvostepenom organu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ovog zakona.

Član 71.

Ministarstvo će donijeti propise predviđene ovim zakonom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 72.

Pravna lica registrovana za projektovanje, izvođenje i nadzor dužna su usaglasiti registraciju sa odredbama ovog zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu uslova za registraciju (članci 18., 19. i 20.).

Član 73.

Do okončanja postupka pretvorbe i ustanovljavanja vlasništva fizičkih i pravnih lica na nekretninama, dokazom vlasništva smatra se i akt nadležnog organa, odnosno službe osnovom kojeg je investitor stekao pravo korištenja zemljišta, odnosno pravo raspolaganja objektom.

Član 74.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Tuzlanskog kantona prestaje primjena Zakona o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na građenje ("Službeni list SR BiH", br. 9/87, 23/88, 24/89, 10/90, 14/90, 15/90 i 14/91 i "Službeni list RBiH", br. 25/94 i 20/95).

Član 75.

Ovaj zakon uskladit će se sa Zakonom o građenju Federacije Bosne i Hercegovine u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu federalnog zakona.

Član 76.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-317-32/01
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Dr. Izet Žigić, v.r.

161

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRAĐENJU**

Proglašava se Zakon o građenju, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-585/02
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešliagić, v.r.

ZAKON**O GRAĐENJU****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se izrada tehničke dokumentacije, projekata, građenje, održavanje građevina, stručni nadzor, ustrojstvo i postupci urbanističko-građevinske inspekcije, te određuju tehnička svojstva kojima moraju udovoljiti građevine koje se grade na području Tuzlanskog kantona.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na građenje primjenjuju se i na rekonstrukciju, uklanjanje građevine ili njezinog dijela i druge radove iz članka 2. ovog zakona.

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

Građenjem, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-završne i građevinsko-instalaterske radove), te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija, te drugih zahvata u prostoru.

Projektiranje je izrada idejnog i projekta za izvođenje potrebnog za izdavanje načelne i građevinske dozvole, izrada izvedbenog projekta za potrebe gradnje, te projekta za uklanjanje građevine.

Rekonstrukcija je izvođenje građevinskih radova na postojećoj građevini: kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu biti od utjecaja na stabilnost građevine ili njenog dijela, kojima se uvode nove instalacije i ugrađuje nova oprema u građevinu, mijenja namjena, tehnološki proces ili vanjski izgled građevine, kojima se mijenjaju uvjeti pod kojima je, na temelju odobrenja za građenje izgrađena građevina. Zamjena instalacija i opreme, kada se izvodi prema uvjetima utvrđenim u odobrenju za građenje, ne smatra se rekonstrukcijom.

Nadzor nad građenjem podrazumijeva kontrolu izvođenja radova prema projektnoj dokumentaciji i propisima.

Građevinom, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se građevine svih vrsta bez ili s instalacijama i ugrađenom opremom, prometne, vodoprivredne i energetske građevine i površine sa pripadajućim instalacijama, telekomunikacione građevine i instalacije, građevine i instalacije komunalne infrastrukture, proizvodne i druge gospodarske građevine i postrojenja, skladišta, sajmišta i slične građevine, trgovi, javne površine, javne zelene površine, igrališta, sportske građevine, groblja, deponije otpada, javne pijace, skloništa i slične građevine.

Građevinskim dijelom, iz prethodne alineje, u smislu ovog zakona, smatra se dio građevine izgrađen od građevinskog materijala i proizvoda s instalacijama i građevinsko-završnim radovima.

Radovi redovitog održavanja i sanacije oštećene građevine koji se mogu smatrati radovima tekućeg održavanja, podrazumijevaju radove koji ne utječu na konstrukciju građevine, zaštitu okoline, namjenu, promjenu dimenzije ili spoljni izgled (manji popravci, malterisanje, bojenje fasada i njihovo dovođenje u prvobitno stanje, zamjena i bojenje građevinske stolarije i manjih dijelova krovne konstrukcije, ostakljivanje postojećih otvora, zamjena pokrova, podova, bravarije i oštećene limarije, zidanje pregradnih zidova, zamjena i opravka oštećenih instalacija, zidanje porušenih dimnjaka i sl.).

Građevinskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi koji su namijenjeni za trajnu ugradnju u građevinu, kao što su građevinski materijal, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene konstrukcije.

Konzervacijom građevine, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se i radovi kojima se oštećenja ili nedovršena građevina zaštićuje od daljnjeg propadanja, a do stjecanja uvjeta za njenu sanaciju, rekonstrukciju ili dovršenje radova na nezavršenoj građevini.

Gradilište je prostor na kojem se gradi građevina, kao i ostali privremeno zauzeti prostor koji služi za gradnju.

Dogradnjom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se svako proširenje postojeće građevine kojom se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na tu građevinu, i ako dograđeni dio čini građevinsku ili funkcionalnu cjelinu sa građevinom uz koji se dograđuje, a da ne prijelazi dvije trećine površine postojećeg objekta.

Nadziđivanje, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se izgradnja jedne ili više etaža, kao i preuređenje krovišta, odnosno potkrovlja na postojećoj građevini, kojim se dobija novi stambeni ili poslovni prostor.

Promjenom namjene građevine, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pretvaranje stambenog u poslovni prostor, odnosno poslovnog u stambeni, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru, ako takva promjena bitno mijenja uvjete korišćenja te građevine, okolnih građevina i prostora, odvijanje prometa i uvjeta očuvanja okolice.

Opremom, u smislu ovog zakona, smatraju se ugrađena postrojenja, uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi ugrađeni proizvodi koji su u sklopu tehnološkog procesa.

Privremenom građevinom, u smislu ovog zakona, smatra se građevinski objekat izgrađen ili postavljen privremeno na određenoj lokaciji: za potrebe gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja, kao i za organiziranje sajмова, javnih manifestacija i sl.

Pripremnim radovima, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje radova i građenje pomoćnih građevina privremenog karaktera koji se izvode za potrebe ustrojstva gradilišta i primjene odgovarajuće tehnologije građenja.

Održavanje građevina, u smislu ovog zakona, smatra se praćenje stanja građevina i poduzimanje mjera nužnih za sigurnost, pouzdanost i izgled građevine, te život i zdravlje ljudi.

Sanacijom, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se radovi na oštećenim građevinama kojima se građevina dovodi u stanje prije oštećenja.

Uklanjanje građevina, u smislu ovog zakona, podrazumijeva rušenje i demontažu, odvoženje preostalog materijala, opreme i drugih elemenata.

Članak 3.

Radovi na zamjeni, dopuni i popuni opreme, ako je to sukladno namjeni građevine, te radovi koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi na održavanju građevina, a kojima se ne utječe na bitna svojstva građevina, ne smatraju se rekonstrukcijom.

Članak 4.

Projektiranje, gradnja i održavanje građevina obavlja se prema odredbama ovog zakona, posebnih zakona i propisa

donesenih na temelju zakona, zakonom propisanih normi, kao i prema pravilima struke.

Članak 5.

Gradnjom i uporabom građevine ne smiju se ugroziti život i zdravlje ljudi i okolice, druge građevine, te stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije.

II. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

Članak 6.

Bitni zahtjevi za građevinu odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara i eksplozije, higijenu, zdravlje i zaštitu okolice, sigurnost i pristupačnost u korišćenju, zaštitu od buke, te uštedu energije, toplinsku zaštitu i zaštitu objekata od prodora kapilarne vlage i atmosferilija.

Građevina mora udovoljavati zahtjevima iz stavka 1. ovog članka u predviđenom roku svog trajanja uz redovitu uporabu i održavanje.

Mehanička otpornost i stabilnost

Članak 7.

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom građenja i korišćenja predvidiva djelovanja ne prouzrokuju:

1. rušenje građevine ili njezina dijela,
2. deformacije nedopuštena stupnja,
3. oštećenje građevinskog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,
4. nesrazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,
5. oštećenja na okolnim građevinama i ugrožavanje stabilnosti tla na okolnom zemljištu.

Zaštita od požara i eksplozije

Članak 8.

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da pod normalnim uvjetima uporabe u njoj i njenoj neposrednoj blizini ne može nastati eksplozija, a da se u slučaju požara:

1. očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisima,
2. spriječi širenje vatre i dima unutar požarnog sektora,
3. spriječi širenje vatre na susjedne građevine,
4. omogućiti da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogućiti njihovo spašavanje,
5. omogućiti zaštita spasitelja.

Higijena, zdravlje i zaštita okolice

Članak 9.

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da zadovoljava uvjete zaštite života i zdravlja građana i da ne ugrožava radnu i životnu okolicu, posebno zbog:

1. oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (zagađivanje zraka i sl.),
2. opasnih zračenja,
3. zagađivanje vode i tla,
4. nestručnog odvođenja otpadnih voda, dima, plinova, te tekućeg otpada, nestručnog zbrinjavanja krutog otpada,

5. arhitektonskih barijera za osobe sa teškoćama u kretanju,
6. skupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.

Sigurnost i pristupačnost u korišćenju

Članak 10.

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da se tijekom njenog korišćenja izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opekline, udara struje, požara i eksplozije.

Građevina (kolektivni stambeni objekat, javna ustanova, uslužni i privredni objekti) mora biti projektirana i izgrađena na način koji omogućava nesmetan pristup osobama sa teškoćama u kretanju.

Zaštita od buke

Članak 11.

Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da razina buke u građevini ili u njezinoj blizini ne prijelazi posebnim propisom određene dopuštene vrijednosti za tu namjenu.

Ušteda u energiji i toplinska zaštita

Članak 12.

Građevina i njezini uređaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje moraju biti projektirani i izgrađeni na način da, u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom njihovog korišćenja bude što niža, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući uvjeti u odnosu na toplotu, sukladno važećim propisima.

Odstupanje od bitnih zahtjeva za građevinu

Članak 13.

U slučaju rekonstrukcije građevine koja je spomenik kulture nulte i prve kategorije, može se odstupiti od nekog od bitnih zahtjeva iz ovog poglavlja.

Suglasnost za odstupanje iz stavka 1. ovog članka daje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno Služba za prostorno uređenje i građenje u suradnji sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Tehnički propisi

Članak 14.

Bitni zahtjevi za građevinu iz članaka 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovog zakona te tehnička svojstva koja moraju ispunjavati građevinski proizvodi, razrađuju se, odnosno propisuju se temeljnim dokumentima i tehničkim propisima, a sukladno međunarodnim i harmoniziranim europskim propisima iz tog područja, ukoliko federalnim i kantonalnim tehničkim propisima i normativima nisu regulirana određena tehnička svojstva bitna za određenu građevinu.

III. GRAĐEVINSKI PROIZVODI I OPREMA

Članak 15.

Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se uporabiti, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom o usklađenosti sa posebnim propisima.

Članak 16.

Građevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, odnosno za koje nije donesen odgovarajući propis ili poznata norma, mogu se uporabljivati, odnosno ugrađivati samo na temelju odobrenja Ministarstva.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na temelju potvrde ovlaštene institucije za certifikaciju da građevinski proizvod, odnosno oprema unutar granica svoje namjene udovoljava zahtjevima glede osiguranja tehničkih svojstava bitnih za građevine prema poglavlju II. ovog zakona.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na određeni rok koji ne može biti duži od pet godina. Ako se u tom roku ne donese norma ili odgovarajući propis, odobrenje se može produžiti za daljnjih pet godina.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka može se ukinuti prije roka važnosti ako se utvrdi da novi proizvod više ne odgovara zahtjevima iz stavka 2. ovog članka.

IV. SUDIONICI U GRAĐENJU

Članak 17.

Sudionici u građenju i njihove odgovorne osobe su:

1. investitor
2. projektant
3. revident
4. izvođač
5. nadzorni organ.

Odnosi između sudionika u građenju iz stavka 1. ovog članka određuju se ugovorima.

Investitor

Članak 18.

Investitor, prema ovom zakonu, je pravna ili fizička osoba u čije ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru.

Projektiranje, gradnju i stručni nadzor gradnje investitor mora povjeriti pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti.

Investitor je dužan osigurati stručni nadzor gradnje, osim u slučaju gradnje građevina za koje nije potrebna građevinska dozvola sukladno Zakonu o prostornom uređenju (članak 72.).

Iznimno, od odredbe prethodnog stavka, povremeni nadzor provodi se nad građenjem konstruktivnih dijelova i instalacija, te glede toplotne zaštite od buke i vibracija samo za:

- stambenu zgradu korisne površine do 300 m²
- poslovnu zgradu korisne površine do 100 m² i raspona konstrukcije do 6m u kojoj se ne obavlja djelatnost štetna po ljude i okoliš.

Investitor koji gradi u svoje ime, a za račun nepoznata kupca (stambene i druge građevine za tržište) mora stručni nadzor povjeriti drugoj pravnoj osobi registriranoj za stručni nadzor.

Kad je investitor fizička osoba koja gradi za svoje potrebe obiteljsku kuću, može sam projektirati i provoditi nadzor ako je diplomirani inženjer ili inženjer u struci s položenim stručnim ispitom.

Investitor je dužan mjerodavnoj službi uprave, odnosno organu uprave za poslove građenja i građevinskoj inspekciji, najkasnije u roku od 8 dana prije početka radova, pismeno prijaviti početak građenja, odnosno nastavak građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca.

Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati zapisnik o iskolčenju građevine iz članka 32. stavka 1., točka 7. ovog zakona.

U slučaju prekida radova, investitor je dužan poduzeti mjere osiguranja građevine i susjednih građevina i površina.

Ako se u tijeku građenja promijeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora obavijestiti mjerodavnu službu, odnosno organ uprave za poslove građenja u roku od osam dana od dana nastale promjene.

Investitor je dužan prilikom pribavljanja građevinske dozvole uz zahtjev priložiti i suglasnost o prihvatanju obveze odvoza viška zemljišta od I do VI kategorije na prostor određen za te namjene ili drugi adekvatan prostor.

Način, prava, obveze, namjenu i postupak vezan za odvoz, deponovanje i uporabu zemlje, propisat će općine svojom odlukom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Projektant

Članak 19.

Poslove projektiranja, prema ovom zakonu, može obavljati pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje poslova projektiranja.

Projektiranju dvije ili više faza projekta (građevinskom, arhitektonskom, elektro i mašinskom) može pristupiti pravna osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti kada pored općih, ispuni i uvjete da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima najmanje po jednog diplomiranog inženjera odgovarajuće struke, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

Projektiranjem manjih građevina sa jednostavnom konstrukcijom mogu se baviti i fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti (u daljem tekstu: samostalni projektant).

Samostalni projektant može se baviti projektiranjem ukoliko ispunjava uvjete propisane Uredbom o uvjetima za obavljanje djelatnosti samostalnog projektanta.

Uredbu o uvjetima za obavljanje djelatnosti samostalnog projektanta donijet će Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva.

Projektiranjem građevina i zahvata u prostoru koje odobrava Ministarstvo mogu se baviti pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti koje pored općih moraju ispunjavati i uvjete da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom imaju najmanje tri diplomirana inženjera odgovarajuće struke sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom u struci od tri godine, osim objekata navedenih u članku 49. stavak 2. alinejama: 6. (objekti u zaštitnom pojasu magistralnih i regionalnih puteva izvan urbanog područja), 8. (objekti za proizvodnju šljakobetonkih elemenata), 10. (panoi na regionalnim i magistralnim putevima), i 11. (brente), Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 16/00).

Pravna i fizička osoba koja projektuje imenuje odgovornog projektanta za svaku fazu projekta (arhitektonska-diplomirani inženjer arhitekture, građevinska-diplomirani inženjer građevine, mašinska-diplomirani inženjer mašinstva, elektro-tehnička - diplomirani inženjer elektrotehnike), koji je odgovoran za ispravnost i kvalitetu te faze projekta.

Projektant je odgovoran da projekt ili dio projekta, za čiju je izradu imenovan, udovoljava zahtjevima iz poglavlja II. i III. ovog zakona primjenjujući sve zakonom propisane normative.

Ako u izradi glavnog projekta, izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja građevine sudjeluje više projektanata, pravna osoba kojoj je povjerena izrada projekta imenuje projektanta voditelja.

Projektant voditelj odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta.

Ako u izradi projekata sudjeluju dvije ili više pravnih osoba investitor je dužan imenovati nositelja izrade projekta.

Na nositelja izrade projekta primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz stavka 7. ovog članka.

Projektant, voditelj i nositelj izrade projekta može biti samo diplomirani inženjer sa radnim iskustvom u projektiranju od najmanje pet godina i položenim stručnim ispitom.

Pravna osoba je dužna osigurati kontroliranje projekta po svim točkama predviđenim u članku 26. ovog zakona.

Projektnu dokumentaciju za građevine i objekte ne može da izrađuje pravna i fizička osoba ako je na bilo koji način učestvovala u utvrđivanju uvjeta za urbanističko-tehničku dokumentaciju i drugih uvjeta za njihovo projektiranje i građenje, kao ni osoba koja vrši nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona.

Ako vlasnik ima namjeru mijenjati djelo arhitekture, mora prvenstveno preradu djela ponuditi autoru djela arhitekture ako je živ i ako je uobičajeno dostupan.

Izvođač

Članak 20.

Graditi i izvoditi radove na građevini, prema ovom zakonu, može pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: izvođač) kada pored općih ispuni i posebne uvjete:

- da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima najmanje po jednog diplomiranog inženjera za svaku vrstu građenja koje izvodi, sa najmanje tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom

- da ima odgovarajuću tehničku opremu, pripadajuću infrastrukturu i ostala sredstva za izvođenje

- da je aktom o registriranju utvrđeno koje vrste građevine može izvoditi.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka građenjem građevina sa jednostavnom konstrukcijom i bruto građevinskom površinom do 1.000 m² može se baviti pravna osoba i samostalni privrednik i obrtnik ukoliko, pored općih, ispunjava i uvjete da u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom ima jednog inženjera ili dva tehničara građevinske struke sa položenim stručnim ispitom.

Ako se na određenoj građevini izvodi više vrsta radova stručni nadzor provodi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke za te radove.

Ako u građenju i izvođenju radova sudjeluju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, kada je investitor fizička osoba, može sam graditi za svoje potrebe obiteljsku kuću razvijene građevinske bruto površine do 300 m², gospodarski objekat korisne površine do 150 m² i pomoćni objekat korisne površine do 100 m² i jednostavne građevine, uz obvezatan stručni nadzor.

Članak 21.

Izvođač je dužan:

1. graditi sukladno građevinskoj dozvoli i ovom zakonu,
2. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za građevinu iz ovog zakona,

3. ugrađivati materijale, opremu i proizvode sukladno poglavlju III. ovog zakona,

4. osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog zakona i zahtjevima iz projekta.

Iznimno, od stavka 1. ovog članka ako je investitor fizička osoba koja sama gradi obiteljsku kuću razvijene građevinske (bruto) površine do 300 m² nije dužna osigurati dokaze iz stavka 1. točka 4. ovog članka, ukoliko investitor da ovjerenu pismenu izjavu

povjerenstvu za tehnički prijam objekta da sam snosi odgovornost za kvalitet radova i ugrađenih proizvoda i opreme.

Ako u građenju učestvuju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova.

Izvođač imenuje glavnog inženjera gradilišta, odnosno inženjera gradilišta ili voditelja gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove. Glavni inženjer gradilišta, odnosno inženjer gradilišta ili voditelj gradilišta odgovorni su za provedbu stavka 1. ovog članka.

Za obiteljsku kuću, te poslovnu građevinu, razvijene građevinske (bruto) površine do 300 m² i raspona konstrukcije do 6 m, pomoćnu građevinu, gospodarsku građevinu i jednostavnu građevinu, osoba koja vodi gradnju može biti i voditelj gradilišta.

Glavni inženjer gradilišta mora biti diplomirani inženjer odgovarajuće struke s pet godina iskustva na poslovima gradnje i položenim stručnim ispitom.

Inženjer gradilišta mora biti diplomirani inženjer odgovarajuće struke s tri godine radnog iskustva, odnosno inženjer s pet godina radnog iskustva na poslovima građenja i položenim stručnim ispitom.

Voditelj gradilišta može biti osoba s odgovarajućom srednjom stručnom spremom s pet godina radnog iskustva na poslovima gradnje i položenim stručnim ispitom.

Nadzor nad građenjem

Članak 22.

Nadzor nad građenjem u ime investitora, prema ovom zakonu, može obavljati samo pravna osoba registrirana za obavljanje poslova nadzora (u daljem tekstu: nadzorni organ).

Nadzor nad građenjem manjih građevina sa jednostavnom konstrukcijom (objekti niskogradnje), i bruto građevinskom površinom do 1000 m² (objekti visokogradnje), može obavljati i fizička osoba registrirana za obavljanje poslova nadzora.

Nadzorni organ imenuje nadzornog inženjera. Akt o imenovanju nadzornog inženjera, nadzorni organ dužan je dostaviti mjerodavnom organu, odnosno službi za poslove građenja.

Nadzorni inženjer može biti samo diplomirani inženjer odgovarajuće struke s tri godine radnog iskustva na poslovima projektiranja, građenja ili nadzora i položenim stručnim ispitom.

U provođenju nadzora, nadzorni inženjer dužan je:

1. utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom,

2. nadzirati gradnju tako da bude sukladno građevinskoj dozvoli, ovom zakonu i posebnim propisima,

3. nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu sukladni zahtjevu projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

U slučaju promjene investitora nadzorni organ dužan je u roku od osam dana od dana nastale promjene obavijestiti mjerodavnu službu, odnosno organ uprave za poslove građenja.

U slučaju izvođenja više faza radova na određenoj građevini, investitor je dužan imenovati nadzornog inženjera odgovarajuće struke za svaku fazu rada, te imenovati glavnog nadzornog inženjera koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora gradnje.

U slučaju izvođenja zaštitnih i drugih radova na zaštićenom spomeniku kulture osigurava se i stručni nadzor prema posebnom zakonu.

Nadzorni inženjer dužan je blagodobno upoznati investitora sa svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom gradnje.

Poslove stručnog nadzora gradnje ne može obavljati osoba koja je istodobno izvođač radova na predmetnom objektu.

Revident

Članak 23.

Reviziji projekata podliježu svi projekti za građenje stambenih objekata kolektivnog stanovanja, javnih objekata, uslužnih privrednih objekata, a obvezatno projekti za koje dokumentaciju o građenju izdaje Ministarstvo (osim za objekte iz članka 49. stavak 2. alineje 6., 8., 10. i 11. Zakona o prostornom uređenju).

Revizija projektne dokumentacije obuhvaća provjeru njene usklađenosti sa uvjetima datim u urbanističkoj suglasnosti, provjeru ispravnosti i točnosti tehničko-tehnoloških rješenja objekta, funkcionalnosti i racionalnosti projektnih rješenja, stabilnosti i sigurnosti kvaliteta arhitektonskog oblikovanja, utjecaja na životnu sredinu i susjedne objekte, usklađenosti sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i međusobne usklađenosti svih dijelova projektne dokumentacije.

Kontrolu projekta može obavljati samo ovlašćeni diplomirani inženjer s najmanje pet godina radnog iskustva, na poslovima projektiranja i izvođenja građevinskih radova i položenim stručnim ispitom, a koji se istakao kao projektant značajnih građevina i radova ili je na drugi način dao značajan doprinos tehničkoj struci.

Ovlašćenje za obavljanje kontrole projekta pravnim i fizičkim osobama iz stavka 3. ovog članka daje ministar.

Kriterije za davanje ovlašćenja utvrdit će Ministarstvo posebnim propisima.

Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cjelosti ili djelimično sudjelovao ili ako je taj projekat u cijelosti ili djelimično izradila pravna osoba u kojoj je zaposlen.

Revident je odgovoran da projekat ili dio projekta za koji je obavljena kontrola zadovoljava zahtjeve iz ovog zakona.

Troškove revizije snosi investitor.

Stručni ispit

Članak 24.

Inženjeri i tehničari raznih specijalnosti, koji obavljaju poslove projektiranja, revizije projekata, građenja, nadzora nad građenjem i održavanja građevine moraju imati položen stručni ispit u struci.

V. INVESTICIONO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA*Idejni projekat*

Članak 25.

Idejni projekat se izrađuje na temelju projektnog zadatka, a sadrži:

1. situaciju terena sa ucrtanim objektima,
2. tehnički opis cijelog građevinskog objekta,
3. približan predmjer i predračun,
4. potrebne crteže osnova presjeka i izgleda sa glavnim kotama.

Projekat za izvođenje

Članak 26.

Projekat za izvođenje, u smislu ovog zakona, je skup međusobno usklađenih projekata, kojima se daje tehničko rješenje građevine.

Projekat za izvođenje, ovisno o tehničkoj strukturi građevine, sadržava više faza projekata:

1. arhitektonski projekat,
2. građevinski projekat,
3. projekat instalacija,
4. projekat ugrađene opreme,
5. druge potrebne vrste projekata (projekat temeljenja, tehnološki projekat, projekat uređenja, projekat unutarnjeg uređenja terena oko objekta i dr.)

Projekti iz stavka 2. ovog članka, ovisno o vrsti građevine sadrže:

1. izvadak iz katastarskog plana s ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na temeljnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila,
2. urbanistička suglasnost,
3. tehnički opis,
4. procjenu troškova građenja,
5. podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima koji su poslužili kao podloga za izradu projekata,
6. proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava i dr. kojima se dokazuje da je građevina projektirana prema odredbama ovog zakona,
7. elaborat za mjere zaštite od požara i zaštite na radu,
8. elaborat zbrinjavanja otpada, ako se radi o otpadu za koji su posebnim zakonom propisane mjere odlaganja,
9. nacрте.

Za gotove konstrukcije i opremu koja posjeduje certifikat o usklađenosti sa posebnim propisima ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema odredbama poglavlja II. i III. ovog zakona, u projektu nije potrebno to ponovno dokazivati.

Odobrenje za građenje građevine na temelju tehničke dokumentacije izrađene u inozemstvu može se izdati pošto se izvrši tehnička kontrola dokumentacije, nostrifikacija i da mišljenje o usklađenosti dokumentacije sa važećim propisima.

Tehničku kontrolu iz prethodnog stavka vrši po nalogu organa uprave, odnosno službe za poslove građenja, ovlašćena pravna osoba za izradu tehničke dokumentacije.

Troškove usaglašavanja dokumentacije snosi investitor.

Bliže uvjete o kontroli, nostrifikaciji i usklađenosti dokumentacije daje ministar.

Projekat za izvođenje na temelju kojeg je izgrađena određena građevina, može se koristiti za gradnju drugih takvih građevina ako su s time suglasni investitor i projektant koji je izradio taj projekat, pod uvjetom da se taj projekat prilagodi ostalim uvjetima građenja na odabranoj građevinskoj parceli.

Članak 27.

Projekat za izvođenje za obiteljsku kuću sadrži slijedeće faze projekta:

1. arhitektonski projekat,
 2. građevinski projekat,
 3. projekti instalacija.
- Faze projekta iz stavka 1. ovog članka sadrže:
1. izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama,
 2. urbanističku suglasnost,
 3. tehnički opis,
 4. procjenu troškova građenja,
 5. po potrebi podatke iz geotehničkog elaborata koji služe za izradu projekta,
 6. po potrebi elaborate za mjere zaštite od požara i zaštite na radu,
 7. proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti i fizikalnih svojstva građevine,
 8. uvjete zaštite prirode ako se obiteljska kuća gradi u zaštićenom dijelu prirode,
 9. nacрте.

Označavanje projekta

Članak 28.

Projekat, odnosno njihovi dijelovi (tehnički opis, proračuni i svaki list nacrti i dr.) moraju imati naznačenu osobu koja ih je izradila, naziv građevine, ime ili naziv investitora, oznaku ili broj projekta, odnosno njegova dijela, datum izrade, ime i potpis projektanta, odnosno glavnog projektanta.

Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani na način da se onemoguću zamjena sastavnih dijelova.

Uz projekat mora biti priložen akt o važećem registriranju poduzeća koje je izradilo projekat. Uz projekat izrađen sukladno odredbi članka 19. stavak 6. ovog zakona, projektant je dužan priložiti dokaz o položenom stručnom ispitu.

Za projekte koji podliježu reviziji sukladno članku 23. ovog zakona, obvezatno je uz projekat priložiti rješenje ovlaštenog revidenta, kao i zapisnik o obavljenoj reviziji.

Kontrola projekta

Članak 29.

Kontrola projekta za izvođenje, ovisno o vrsti građevine, mora se obaviti glede:

1. mehaničke otpornosti i stabilnosti,
2. zaštite od buke i vibracija,
3. uštede energije i toplinske zaštite,
4. utjecaja štetnog djelovanja okoliša,
5. zaštite od požara,
6. eliminiranju arhitektonskih barijera za osobe sa teškoćama u kretanju,

7. kontrole primjene određenih materijala, ovisno od vrste i namjene građevine.

Kontrolu glavnog projekta investitor može povjeriti samo ovlaštenom revidentu iz članka 23. ovog zakona.

Ovlašćeni revident koji je obavio kontrolu projekta dužan je o tome sastaviti pisano izvješće i ovjeriti dijelove projekta.

U izvješću o obavljenoj kontroli ovlašćeni revident može zahtijevati od investitora da obavi pregled izvedenih radova u određenoj fazi građenja.

O obavljenoj kontroli, odnosno pregledu prema stavku 3. ovog članka ovlašćeni revident dužan je sastaviti pismeno izvješće.

Za projekte koji ne podliježu reviziji obvezatna je izjava o usaglašenosti svih faza projekta.

Čuvanje projekta

Članak 30.

Projekat za izvođenje, odnosno idejni projekat koji je prilog i sastavni dio građevinske dozvole, zajedno s dozvolom trajno čuva mjerodavna služba, odnosno organ uprave za poslove građenja koje je izdalo građevinsku dozvolu.

Projekat za izvođenje sa svim nacrtima, izmjenama i dopunama i građevinskom dozvolom dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljedbenik za sve vrijeme dok građevina postoji.

VI. GRADILIŠTE*Uređenje gradilišta*

Članak 31.

Gradilište mora biti ograđeno radi sprječavanja nekontroliranog pristupa neovlašćenih osoba na gradilište.

Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni određenim prometnim znakovima ili označeni na drugi način.

Uz javne-prometne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugroziti prolaznike. Gradilište se mora ograditi ogradom posebnog izvanjskog izgleda ako se nalazi u urbanističkoj cjelini koja je upisana u registar spomenika kulture, kao i u užem urbanom području.

Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezatno sadrži ime investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv organa, odnosno službe koji su izdali dozvolu na temelju koje se gradi i datum izdavanja te dozvole.

Investitor ili izvođač dužan je, za privremeno zauzimanje susjednog, odnosno obližnjeg zemljišta za potrebe gradilišta, postupiti prema odredbama posebnih zakona.

Za privremeno zauzimanje javnih prometnih površina za potrebe gradilišta, investitor ili izvođač dužan je pribaviti odobrenje mjerodavnog organa općine ili Kantona, odnosno pravne osobe određene posebnim zakonom.

Pripremni radovi za gradnju mogu se izvoditi na susjednom zemljištu koje nije vlasništvo investitora samo ako je investitor prethodno pribavio suglasnost vlasnika tog zemljišta.

Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni, te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju biti uklonjeni, a zemljište na području gradilišta a na prilazu gradilištu dovedeno u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu, zaštite zraka od onečišćenja, zaštitu od prekomjerne buke, zaštitu tla i podzemnih voda od onečišćenja, te ostale propisane mjere za zaštitu zdravlja ljudi.

Dokumentacija na gradilištu

Članak 32.

Izvođač na gradilištu mora imati:

1. dokaz o registriranju za obavljanje djelatnosti,
2. akt o imenovanju rukovoditelja građenja, odnosno rukovoditelja pojedinih radova,
3. građevinsku dozvolu,
4. projekat na temelju kojeg je izdata građevinska dozvola,
5. građevinski dnevnik,
6. dokumentacija o ispitivanju ugrađenih materijala, građevinskih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti iz članka 15. ovog zakona,
7. zapisnik o iskolčenju građevine koji je izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu,
8. projekat organiziranja izvođenja radova,
9. elaborat zaštite na radu.

U slučaju kad je investitor fizička osoba koja gradi za svoje potrebe građevinu iz članka 20. stavka 5. ovog zakona, izvođač na gradilištu ne mora imati dokumentaciju iz stavka 1. točka 1., 2., 6., 7. i 9. ovog članka.

Uvjete, način i obrazac vođenja građevinskog dnevnika na gradilištu propisat će Ministarstvo posebnim propisima.

VII. UPORABNA DOZVOLA

Članak 33.

Izgrađena građevina smije se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, nakon što mjerodavni organ uprave, odnosno služba za

poslove građenja izda dozvolu za njenu uporabu (u daljnjem tekstu: uporabna dozvola), i rješenje za obavljanje djelatnosti za poslovne objekte sukladno posebnim propisom.

Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu izdaje se nakon izvršenog tehničkog pregleda.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Članak 34.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor ili osoba koja je na temelju valjanog pravnog posla ili nasljeđivanjem, stekla od investitora pravo vlasništva, podnosi mjerodavnom organu uprave, odnosno službi za poslove građenja koja je izdala građevinsku dozvolu za građenje građevine.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, izuzev za objekte iz članka 18. stavak 11., prilaže se građevinska dozvola.

Tehnički pregled

Članak 35.

Nakon završene izgradnje građevine, a prije početka korišćenja, vrši se tehnički pregled. Tehnički pregled se vrši na zahtjev investitora.

Mjerodavni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja dužna je u roku od 30 dana od dana prijama urednog zahtjeva obaviti tehnički pregled građevine.

O mjestu, danu, satu obavljanja tehničkog pregleda mjerodavni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja, dužna je obavijestiti investitora najkasnije u roku od 10 dana prije zakazanog tehničkog pregleda. Investitor je dužan osigurati prisustvo sudionika u građenju tehničkom pregledu.

Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje rješenjem imenuje mjerodavni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja iz članka 34. stavka 1. ovog zakona u roku od osam dana od dana prijama zahtjeva za tehnički pregled.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i najmanje dva člana. U povjerenstvo mjerodavni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja odredit će odgovarajuće stručnjake prema vrsti građevine, odnosno izvedenih radova i svog predstavnika kao člana povjerenstva. U radu povjerenstva ne mogu učestvovati osobe koje su donosile rješenje u postupku, odnosno u tijeku izgradnje u smislu ovog zakona.

U sastav povjerenstva za tehnički pregled mogu se odrediti osobe odgovarajuće stručne spreme, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, koje je utvrđeno za osobe koje mogu projektirati građevinu za koju je određen tehnički pregled.

U radu povjerenstva učestvuju ovlašćeni predstavnici izvođača i investitora.

Za građevinu iz članka 77. Zakona o prostornom uređenju, tehnički pregled obavlja samo stručni djelatnik mjerodavnog organa uprave, odnosno službe za poslove građenja.

Tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena sukladno građevinskoj dozvoli i tehničkim propisima za određenu građevinu.

O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

Predsjednik povjerenstva za tehnički pregled, odnosno stručni radnik koji je obavio tehnički pregled, dužan je nakon obavljenog tehničkoga pregleda zapisnik iz prethodnog stavka ovog članka dostaviti mjerodavnom organu uprave, odnosno službi za poslove građenja i investitoru u roku od 8 dana od dana kada je obavljen tehnički pregled.

Dužnosti investitora u postupku tehničkog pregleda

Članak 36.

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkog pregleda, osim za građevine iz članka 77. Zakona o prostornom uređenju, povjerenstvu za tehnički pregled dati na uvid:

1. dokumentaciju iz članka 32. ovog zakona,
2. situacijski nacrt građevine sa ucrtanim katastrom podzemnih instalacija, ovjeren od mjerodavnog organa, odnosno službe za katastar i geodetske poslove,
3. dokaz o postignutoj kvaliteti radova, građevinskih proizvoda i opreme,
4. izvješće revidenata o obavljenoj kontroli prema članku 29. stavka 3. ovog zakona.
5. završno izvješće nadzornog inženjera o izradi građevine,
6. protokol o ispitivanju ugrađenih instalacija,
7. ugovore o građenju sa podacima o glavnom izvođaču i podizvođačima.

U slučaju kad je investitor fizička osoba koja je sagradila za svoje potrebe građevinu iz članka 20. stavka 5. ovog zakona, stručnom djelatniku organa ili službe mjerodavne za poslove građenja ne prilaže dokumentaciju iz članka 32. stavak 1. točke 1., 2., 6., 7. i 9. ovog zakona, ali prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

Iznimno, od stavka 2. ovog članka, u slučaju gradnje obiteljske kuće razvijene građevinske (bruto) površine do 300 m² investitor fizička osoba nije dužna priložiti rješenje o imenovanju nadzornog inženjera ukoliko isto nije uvjetovano odobrenjem za građenje.

Članak 37.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbit će se:

1. ako je građevina izgrađena bez građevinske dozvole,
2. ako su tijekom građenja izvršene izmjene i dopune na građevini za koje nije urađena izmjena ili dopuna građevinske dozvole,
3. ako se u ostavljenom roku ne otklone nedostaci koji bitno utječu na pouzdanost i sigurnost građevine,
4. ako nisu ispunjeni uvjeti predviđeni člankom 29. ovog zakona,
5. ako je tijekom postupak građevinske inspekcije.

Za građevine javne i poslovne namjene, te kolektivne stambene građevine, ne može se izdati uporabna dozvola ako nije omogućeno primjereno kretanje, odnosno pristup građevini za osobe sa teškoćama u kretanju.

Ako su tehničkim pregledom utvrđeni nedostaci koje je potrebno otkloniti, a ti nedostaci ne utječu na tehnička svojstva bitna za građenje prema poglavlju II. ovog zakona, može se izdati privremena uporabna dozvola i odrediti rok u kojem se moraju uočeni nedostaci otkloniti. Ukoliko se u ostavljenom roku uočeni nedostaci ne otklone, prestaje važenje privremene uporabne dozvole.

Probni rad

Članak 38.

Mjerodavni organ uprave, odnosno služba za izdavanje odobrenja za uporabu može, na temelju mišljenja povjerenstva za tehnički pregled, za građevinu koja po svom tehnološkom procesu, obzirom na ugrađene instalacije, opremu i postrojenje zahtijeva probni rad, izdati odobrenje za probni rad.

Odobrenje za probni rad može se izdati samo pod uvjetom da je povjerenstvo za tehnički pregled utvrdilo da je građevina izgrađena sukladno izdatom odobrenju za građenje i da puštanje građevine u probni rad ne ugrožava život i zdravlje ljudi, okoliš i susjedne građevine.

U tijeku trajanja probnog rada građevine uspostavlja se i utvrđuje njena potpuna tehnička ispravnost.

Probni rad građevine iz stavka 1. ovog članka može trajati najduže 12 mjeseci, a iznimno u posebno složenim tehnološkim procesima probni rad se može produžiti za još 12 mjeseci.

Troškovi postupka

Članak 39.

Troškove vršenja tehničkog pregleda snosi investitor.

Uporabna dozvola za dio građevine

Članak 40.

Uporabna dozvola se na zahtjev investitora može izdati za dio građevine prije dovršetka cijele građevine:

1. kad je to potrebno radi nastavka i dovršenja gradnje (npr. korišćenje mosta za pristup gradilištu, trafopostaje i dalekovoda za opskrbu električnom energijom i dr.),

2. kad se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni prije dovršenja cijele građevine.

Članak 41.

Uporabna dozvola je upravni akt i u postupku njenog izdavanja primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Upis građevine u zemljišne knjige

Članak 42.

Mjerodavni organ izvršit će upis građevine u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana uporabna dozvola.

Upis individualnih stambenih objekata u zemljišne knjige može se izvršiti na temelju građevinske dozvole.

VIII. KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Članak 43.

Građevina se može koristiti samo sukladno njenoj namjeni.

Vlasnik građevine dužan je održavati građevinu tako da se u predviđenom vremenu njezina trajanja očuvaju zahtjevi bitni za građevinu i spomenička svojstva, ako je ta građevina zaštićeno kulturno dobro.

Redovito održavanje građevina, konstrukcija ili opreme čija mehanička otpornost, sigurnost i stabilnost ovisi o redovitim održavanju, vršit će se sukladno posebnim propisima.

Vlasnik i korisnik objekta obvezatan je građevinsku lokaciju i temeljno tlo, tijekom eksploatacionog vijeka objekta, zaštititi od svih utjecaja koji se mogu negativno odraziti na stabilnost lokacije, kao i od svih utjecaja koji mogu izazvati slabljenje geomehaničkih karakteristika temeljnog tla.

IX. UKLANJANJE GRAĐEVINE

Dozvola za uklanjanje

Članak 44.

Uklanjanju građevine ili njezina dijela, ako se ne radi o uklanjanju na temelju inspeksijskog rješenja, može se pristupiti samo na temelju dozvole za uklanjanje.

Iznimno od stavka 1. ovog članka uklanjanju građevina za koje nije potrebna građevinska dozvola može se pristupiti bez dozvole za uklanjanje.

Bez dozvole za uklanjanje mogu se ukloniti i privremene građevine čiji je rok istekao na temelju građevinske dozvole.

Članak 45.

Dozvolu za uklanjanje izdaje mjerodavni organ uprave, odnosno služba za poslove građenja, na čijem se području građevina nalazi.

Članak 46.

Uz zahtjev za uklanjanje građevine prilaže se:

1. dokaz o pravu vlasništva na građevini,
2. projekat uklanjanja građevine,
3. suglasnost mjerodavnih organa, odnosno službi, ako se tim uklanjanjem može ugroziti javni interes (npr. zaštita spomenika kulture, zaštita komunalnih i drugih instalacija i dr.).

Projekat uklanjanja građevine sadrži:

1. tehnički opis uklanjanja građevine i način zbrinjavanja građevinskog otpada,
2. proračune stabilnosti konstrukcije ili njezinih dijelovanja tijekom uklanjanja, odnosno demontaže,
3. nacрте,
4. mjere sigurnosti.

X. NADZOR

Članak 47.

Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona obavlja Ministarstvo.

Inspeksijski nadzor

Članak 48.

Inspeksijski nadzor, prema ovom zakonu, provode kantonalni i općinski urbanističko-građevinski inspektori (u daljem tekstu: inspektori).

Poslove inspeksijskog nadzora u prvom stupnju obavljaju općinski inspektori za objekte za koje urbanističko-tehničku dokumentaciju izdaju mjerodavne općinske službe za poslove građenja.

U vršenju inspeksijskog nadzora kantonalni inspektori ostvaraju suradnju sa općinskim inspektorima u pitanjima koja su od zajedničkog interesa za vršenje inspeksijskog nadzora.

Članak 49.

Za kantonalnog i općinskog inspektora može se postaviti diplomirani inženjer građevinske ili arhitektonske struke s najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova u građevinarstvu.

Iznimno, inspeksijski nadzor mogu obavljati i drugi službenici Ministarstva na temelju posebnog ovlaštenja ministra.

Inspektor svoj identitet i ovlaštenje dokazuje službenom iskaznicom.

Članak 50.

U provođenju nadzora, inspektor ima pravo i dužnost sudionicima u građenju, vlasniku građevine, odnosno investitoru stambene zgrade rješenjem naložiti otklanjanje nepravilnosti ili

nedostataka, obustavu građenja i uklanjanje građevine, zatvaranje gradilišta i hitne mjere, te izricati upravne mjere.

Inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora postupa u smislu stavka 1. ovog članka i u slučaju kad je građevina upisana u zemljišne knjige.

Članak 51.

Kad inspektor utvrdi povredu propisa čiju je primjenu ovlašten nadzirati, rješenje se može donijeti i bez saslušanja stranaka.

Mjerodavnosti inspektora

Članak 52.

U provedbi nadzora, inspektor ima pravo i dužnost sudionicima u građenju rješenjem naložiti da u primjerenom roku otklone nepravilnosti koje utvrdi.

U provedbi nadzora, inspektor ima pravo i dužnost rješenjem naložiti vlasniku postojeće građevine, odnosno investitoru da otkloni nedostatke na građevini koji su nastali ili su uočeni tijekom njezinog korišćenja, ako utvrde da ti nedostaci mogu ugroziti stabilnost građevine ili susjednih građevina, zdravlje ljudi i okoliš. Inspektor može ujedno naložiti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada to ocijeni potrebnim.

Ako inspektor utvrdi da građevinski proizvod ne odgovara propisima zbog čega postoji opasnost za stabilnost građevine, zdravlje ljudi i okoliš, zabraniti će gradnju takvog građevinskog proizvoda.

U provedbi nadzora, inspektor ima pravo i dužnost da rješenjem naloži obustavu uporabe građevine ukoliko za istu nije pribavljena dozvola ili je istekao rok privremenoj uporabnoj dozvoli.

Otklanjanje oštećenja

Članak 53.

Inspektor ima pravo i obveze naložiti vlasniku građevine da u primjerenom roku otkloni oštećenja zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine ili njezinog dijela ako utvrdi da zbog toga postoji opasnost za susjedne građevine ili zdravlje ljudi.

Ako se građevina iz stavka 1. ovog članka nalazi u naseljima ili dijelovima naselja, koja su upisana u registar kulturnog dobra kao urbanistička cjelina ili je građevina kulturno dobro ili se nalazi u zaštićenom dijelu prirode, građevinski inspektor o donošenju rješenja iz stavka 1. ovog članka odmah dostavlja obavijest mjerodavnom organu uprave, odnosno službi.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka inspektor nalaže hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga.

Obustava građenja

Članak 54.

Inspektor ima pravo i obvezu naložiti obustavu daljnje gradnje, odnosno izvođenja pojedinih radova:

1. ako se građevina gradi protivno građevinskoj dozvoli,
2. ako se nakon zaključka kojim se dopušta postupak obnove građevinske dozvole nastavi sa izvođenjem radova,
3. ako se građevina gradi, a da u roku određenom rješenjem iz članka 52. stavci 1. i 2. ovog zakona nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti,
4. ako se građevina koja je registrirana kao kulturno dobro rekonstruirana bez građevinske ili protivno građevinskoj dozvoli,

5. ako utvrdi nedostatak ili nepravilnosti koji mogu ugroziti bitne zahtjeve za građevinu,

6. ako utvrdi da je gradnjom ugrožena stabilnost okolnih građevina, odnosno tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije i dr.,

7. ako utvrdi da radove izvodi ili nadzire pravna ili fizička osoba koja nije registrirana, odnosno ovlaštena za izvođenje ili nadziranje te vrste radova, odnosno koja ne ispunjava posebne uvjete propisane ovim zakonom.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka inspektor može naložiti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada ocijeni da je to potrebno.

U slučaju iz stavka 1. točke 1., 3., 4., 5. i 6. ovog članka inspektor odredit će i primjereni rok radi usklađivanja s odredbama ovog zakona.

U slučaju iz stavka 1. točke 2., 4., 5. i 6. ovog članka inspektor prije donošenja rješenja naložiti će na licu mjesta zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.

O donošenju rješenja iz stavka 1. točka 4. ovog članka inspektor odmah dostavlja Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i policijskoj upravi.

Način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine izvršit će se prema važećim propisima.

Uklanjanje građevine

Članak 55.

Inspektor ima pravo i obvezu naložiti da se građevina ili njen dio ukloni ili da se uspostavi prijašnje stanje na teret investitora:

1. ako se gradi ili je izgrađena bez građevinske dozvole,
 2. ako se nakon obustave gradnje nastavi s gradnjom, odnosno izvođenjem pojedinih radova za dio građevine izgrađene za vrijeme trajanja obustave članka 54. stavak 1. točke 1., 2., 3., 5. i 6.),
 3. ako se gradi protivno građevinskoj dozvoli, a u određenom roku izvedeno stanje nije usklađeno s odredbama ovog zakona (članak 54. stavak 1. točka 3.),
 4. ako tijekom građenja utvrdi neotklonjive nedostatke zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine ili stabilnost okolnih građevina ili je na drugi način ugroženo zdravlje ljudi ili okoliš,
 5. ako utvrdi da se ugrađuje ili je ugrađen građevinski proizvod čija je ugradnja zabranjena (članak 52. stavak 3.),
 6. ako u određenom roku vlasnik ne otkloni oštećenja (članak 53. stavak 1.), osim u slučaju iz članka 53. stavka 2. ovog zakona,
 7. ako utvrdi da nisu uklonjene privremene građevine izgrađene na gradilištu u okviru pripremnih radova (baraka, nadstrešnica, instalacije, skladište, zajednička nastamba i druge građevine i uređaji),
 8. ako utvrdi da je istekao rok privremenosti građevine definiran ranije izdatim rješenjem.
- U slučaju iz stavka 1. ovog članka inspektor može naložiti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada to ocijeni potrebnim.
- U slučaju iz stavka 1. ovog članka građevinski inspektor prije donošenja rješenja naredit će na licu mjesta zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.

Inspekcijsko rješenje

Članak 56.

Rješenjem o obustavi gradnje iz članka 54. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog zakona, investitor se ujedno upozorava da će se naložiti uklanjanje građevine ili njezina dijela koji se izgradi za vrijeme dok je na snazi obustava daljnje gradnje.

Mjere iz članaka 51., 52., 53. i 55. ovog zakona građevinski inspektor nalaže pisanim ili usmenim rješenjem.

Pisani primjerak usmenog rješenja mora se otpremiti stranci u roku od osam dana od dana priopćenja usmenog rješenja.

Obveza izvršenja usmenog rješenja počinje teći od trenutka uručenja pisanog rješenja stranci.

Protiv rješenja, odnosno zaključka općinskog inspektora žalba se može izjaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijama rješenja, odnosno zaključka.

Protiv rješenja, odnosno zaključka kantonalnog inspektora žalba se može izjaviti Vladi Kantona - Povjerenstvu za drugostupanjsko upravno rješavanje u roku od 15 dana od dana prijama rješenja, odnosno zaključka.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Članak 57.

Ako u slučaju iz članaka 54., 55. i 56. stavka 2. ovog zakona investitor, vlasnik građevine ne postupi po rješenju inspektora, rješenje će se izvršiti putem druge osobe na trošak investitora, vlasnika.

Troškovi izvršenja inspeksijskog rješenja putem druge osobe namiruju se iz općinskog, odnosno kantonalnog proračuna do naplate od investitora, vlasnika.

Članak 58.

Iznimno, administrativno izvršenje inspeksijskog rješenja iz članka 55. stavak 1. točka 1. ovog zakona, će se na zahtjev investitora odgoditi ako investitor dokaže da se građevina koristi i da je izgrađena sukladno prostornom planu za to područje, te da udovoljava i drugim uvjetima propisanim posebnim zakonima.

Odgodu izvršenja odobrava zaključkom organ, odnosno služba koja je donijela zaključak o dozvoli izvršenja.

Ako investitor u roku od šezdeset dana od dana konačnog zaključka iz stavka 2. ovog članka ne pribavi građevinsku dozvolu, nastavit će se s postupkom izvršenja.

Članak 59.

Ako je investitor građevine koja se gradi protivno propisima nepoznat ili nepoznatog boravišta, rješenje i zaključak o dozvoli izvršenja oglasit će se na oglasnoj tabli Ministarstva, odnosno općine na čijem području se gradi. Obavijest o tome ostavlja se i na gradilištu, odnosno građevini.

Obveza izvršenja akta iz stavka 1. ovog članka, kao i rok za žalbu, počinju teći od prvog idućeg dana od dana oglašavanja.

Članak 60.

Ako u provedbi inspeksijskog nadzora inspektor utvrdi da je građevinskom, odnosno uporabnom dozvolom i dozvolom za uklanjanje koje su konačne u upravnom postupku povrijeđen ovaj zakon, predložiti će mjerodavnom organu da takvu dozvolu oglasi ništavom.

XI. UPRAVNI NADZOR

Članak 61.

Ako se u provedbi nadzora utvrdi da su građevinskom, uporabnom dozvolom i inspeksijskim rješenjem, koji su konačni u upravnom postupku, povrijeđene odredbe ovog zakona, ti akti oglasit će se ništavim.

XII. KAZNE NE ODREDBE

Članak 62.

Kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine kaznit će se odgovorna osoba kao investitor ako bez građevinske dozvole pristupi:

- izgradnji nove građevine,
- dogradnji postojeće građevine ako dogradnja prijelazi 50% postojeće površine,
- nadziđivanju nove etaže na postojećoj građevini,
- vršenju drugih zahvata većeg obima kojima se može ugroziti život i zdravlje ljudi, sigurnost prometa, sigurnost susjednih objekata i dr.

Za kazneno djelo iz stavka 1. ovog članka kaznit će se građanin kaznom zatvora do jedne godine.

Članak 63.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu investitora ako:

1. projektiranje, građenje ili stručni nadzor povjeri osobi koja nije registrirana za obavljanje tih djelatnosti (članak 18. stavak 2.),
2. ne osigura stručni nadzor gradnje (članak 18. stavak 3.),
3. na dan početka radova ne pribavi zapisnik iskolčenja građevine (članak 18. stavak 8.),
4. ne prijavi početak gradnje u propisanom roku (članak 18. stavak 7.),
5. u slučaju prekida radova ne osigura građevinu koju gradi i okolne površine (članak 18. stavak 9.),
6. ne prijavi promjenu investitora u propisanom roku (članak 18. stavak 10.),
7. kontrolu projekta povjeri osobi koja nema ovlaštenje ministra (članak 23. stavak 4.),
8. nostrifikaciju projekta povjeri osobi koja nema ovlaštenje organa, odnosno službe mjerodavne za građenje (članak 26. stavak 5.),
9. gradilište ne označi pločom (članak 31. stavak 4.),
10. za potrebe gradilišta zauzme susjedne, odnosno obližnje zemljište bez valjanog pravnog temelja (članak 31. stavci 5. i 7.),
11. zauzme za potrebe gradilišta javno-prometnu površinu bez odobrenja mjerodavnog organa, odnosno službe (članak 31. stavak 6.),
12. po završetku gradnje ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš (članak 31. stavak 9.),
13. ne predvidi i ne provodi potrebne mjere zaštite (članak 31. stavak 8.),
14. koristi građevinu ili njezin dio bez uporabne dozvole (članak 33. stavak 1.),
15. u određenom roku ne otkloni nedostatke utvrđene tehničkim pregledom (članak 37. stavak 3.),
16. ukloni građevinu bez dozvole za uklanjanje (članak 44. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba kod investitora novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM kaznit će se fizička osoba u svojstvu investitora za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kao i za prekršaj iz članka 18. stavak 5.

Članak 64.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja gradi za račun nepoznatog kupca, ako nadzor ne povjeri drugoj pravnoj osobi registriranoj za obavljanje nadzora (članak 18. stavak 5.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Članak 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja provodi nadzor nad građenjem ako:

1. nije registrirana za obavljanje poslova nadzora (članak 22. stavak 1.),

2. imenuje nadzornog inženjera koji ne ispunjava uvjete prema odredbama ovog zakona (članak 22. stavak 4.),

3. ne poduzima mjere da se radovi obavljaju sukladno građevinskoj dozvoli, odnosno projektu (članak 22. stavak 5.),

4. ne poduzima mjere da tehnička svojstva građevine ispunje uvjete iz poglavlja II. ovog zakona (članci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.),

5. ne poduzima mjere da kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme bude sukladan zahtjevima projekta i da bude dokazana odgovarajućim ispitivanjima i dokumentima (članak 22. stavak 5. točka 3.).

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i nadzorni inženjer novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Članak 66.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao vlasnik građevine ako:

1. koristi građevinu suprotno njezinoj namjeni (članak 43. stavak 1.),

2. ne održava građevinu, njezinu konstrukciju ili opremu (članak 43. stavak 2.),

3. pristupi uklanjanju ili ukloni građevinu ili njezin dio bez dozvole mjerodavne općinske službe za poslove građenja (članak 44. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba vlasnika građevine novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i vlasnik kao fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Članak 67.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja projektuje ako:

1. nije registrirana za projektiranje (članak 19. stavak 1.),

2. imenuje projektanta, projektanta voditelja ili nositelja izrade projekta koji ne ispunjava propisane uvjete (članak 19. stavak 11.),

3. ne označi i uveže projekat i njegove dijelove (članak 28.),

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovog članka, kaznit će se projektant novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Članak 68.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj izvođač kao pravna osoba ako:

1. ne gradi sukladno tehničkim propisima i normama s obveznom primjenom (članak 4.),

2. tijekom građenja ne poduzme mjere radi sprječavanja ugrožavanja okolnih građevina, komunalnih i drugih instalacija i stabilnosti okolnog tla (članak 5.),

3. nije registriran za obavljanje djelatnosti (članak 20. stavak 1.),

4. ne gradi sukladno građevinskoj dozvoli (članak 21. stavak 1.),

5. radove izvodi tako da tehnička svojstva građevine ne odgovaraju zahtjevima iz poglavlja II. ovog zakona (članak 21. stavak 1. točka 2.),

6. ne ugrađuje proizvode i opremu sukladno poglavlju III. ovog zakona (članak 21. stavak 1. točka 3.),

7. ne dokaže kvalitet radova i ugrađenih proizvoda i opreme utvrđen odredbama ovog zakona (članak 21. stavak 1. točka 4.),

8. imenuje voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova koji ne ispunjavaju propisane uvjete (članak 21. stavak 8.),

9. ne ogradi gradilište sukladno odredbama članka 31. ovog zakona,

10. koristi javno-prometnu površinu za potrebe gradilišta bez odobrenja mjerodavnog organa ili službe (članak 31. stavak 6.),

11. koristi susjedno, odnosno obližnje zemljište bez valjanog pravnog temelja (članak 31. stavak 7.),

12. ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš po završetku građenja (članak 31. stavak 9.),

13. na gradilištu nema propisanu dokumentaciju (članak 32. stavak 1.),

14. ne vodi građevinski dnevnik sukladno posebnim propisima (članak 32. stavak 1. točka 5.).

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2., 7. i 11. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12. i 13. ovog članka, kaznit će se i voditelj građenja, odnosno pojedinih radova novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

Članak 69.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM i zaštitnom mjerom oduzimanja ovlaštenja za kontrolu projekta kaznit će se za prekršaj ovlašćeni revident ako:

1. prilikom kontrole projekta propusti uočiti nedostatke koji mogu znatnije utjecati na tehnička svojstva građevine utvrđene poglavljem II. ovog zakona,

2. ako obavi kontrolu projekta kojeg je u cijelosti ili je njegov dio izradila pravna osoba kod kojeg je zaposlen (članak 23. stavak 4.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i pravna osoba kod koje je ovlašćeni revident zaposlen novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 1.250,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kod koje je ovlašćeni revident zaposlen novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 250,00 KM.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Ako je upravni postupak pokrenut pred mjerodavnim organom do dana stupanja na snagu ovog zakona, a do toga dana nije doneseno prvostupanjsko rješenje ili je rješenje prije toga bilo poništeno i vraćeno prvostupanjskom organu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ovog zakona.

Članak 71.

Ministarstvo će donijeti propise predviđene ovim zakonom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 72.

Pravne osobe registrirane za projektiranje, izvođenje i nadzor dužne su usaglasiti registraciju sa odredbama ovog zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu uvjeta za registriranje (članci 18., 19. i 20.).

Članak 73.

Do okončanja postupka pretvorbe i ustanovljavanja vlasništva fizičkih i pravnih osoba na nekretninama, dokazom vlasništva smatra

se i akt mjerodavnog organa, odnosno službe temeljem kojeg je investitor stekao pravo korišćenja zemljišta, odnosno pravo raspolaganja objektom.

Članak 74.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Tuzlanskog kantona, prestaje primjena Zakona o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na građenje ("Službeni list SR BiH", br. 9/87, 23/88, 24/89, 10/90, 14/90, 15/90 i 14/91 i "Službeni list RBiH", br. 25/94 i 20/95).

Članak 75.

Ovaj zakon uskladit će se sa Zakonom o građenju Federacije Bosne i Hercegovine u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu federalnog zakona.

Članak 76.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Sabor	Predsjednik Sabora Tuzlanskog kantona Dr. Izet Žigić, v.r.
--	---

Broj: 01-02-317-32/01
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

162

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI

Proglašava se Zakon o tehničkoj kulturi, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 12. 7. 2002. godine.

Broj: 01-612/02 Tuzla, 19. 7. 2002. godine	Predsjednik Tuzlanskog kantona, Mr. Selim Bešliagić, v.r.
---	--

ZAKON

O TEHNIČKOJ KULTURI

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje oblast tehničke kulture: osnivanje, organizovanje i finansiranje udruženja i zajednica tehničke kulture, kao i druga pitanja od značaja za tehničku kulturu na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Osnovni ciljevi u oblasti tehničke kulture su: razvitak i afirmacija tehničke kulture, podsticanje na stvaralački naučni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, unapređivanje inovatorstva, širenje naučnih i tehničkih dostignuća, afirmisanje tehničkih sportova i naučno i tehničko osposobljavanje građana.

Član 2.

U smislu ovog zakona oblast tehničke kulture obuhvata: tehnički odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i omladine, tehničko obrazovanje i osposobljavanje građana, naučnotehničko

stvaralaštvo i unapređivanje pronalazaštva, inovatorstva i racionalizatorstva, radioamaterizam, informatičke, foto, filmske i video-aktivnosti, tehničke sportove i naučno-tehničke manifestacije.

Član 3.

Tehnički odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i omladine ostvaruje se po programima vannastavnih aktivnosti za osnovne, srednje škole i fakultete u klubovima mladih tehničara u skladu sa zakonom.

Član 4.

Tehničko obrazovanje i osposobljavanje građana u sticanju tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina ostvaruje se teorijskim obučavanjem i praktičnim radom u udruženjima tehničke kulture i drugim pravnim licima.

Član 5.

Naučnotehničko stvaralaštvo i unapređivanje pronalazaštva, inovatorstva i racionalizatorstva ostvaruje se u udruženjima tehničke kulture, privrednim subjektima i drugim pravnim licima stvaranjem uslova za rad i podsticanjem zainteresovanih građana na unapređivanje sredstava tehnike, tehnologije, projektantskih i konstrukcionih rješenja, rad na pronalazanju i patentiranju izuma, inovacija i racionalizaciji postojećih tehničkih rješenja, kao i supstituciji dijelova uvozne opreme.

Član 6.

Radioamaterizam je stručno osposobljavanje, uspostavljanje veza i prijenos poruka koje se ostvaruju u udruženjima tehničke kulture iz te oblasti i samostalnim djelovanjem pojedinaca.

Član 7.

Informatička aktivnost je upoznavanje sa tehničkim dostignućima u oblasti računara, stručno osposobljavanje za upotrebu računarskih uređaja, računarske programske podrške i aktivnosti vezane za internet koje se ostvaruju teorijskim i stručnim osposobljavanjem i praktičnim radom u udruženjima tehničke kulture i samostalnim radom pojedinaca.

Član 8.

Foto-aktivnost je upoznavanje sa tehničkim dostignućima u izradi fotografije, izrada i izlaganje umjetničke, digitalizirane i digitalne fotografije koja se ostvaruje teorijskim i stručnim osposobljavanjem i praktičnim radom u udruženjima tehničke kulture i samostalnim radom pojedinaca.

Član 9.

Filmsku i video-aktivnost čini izrada i prezentiranje radova korištenjem filmske i video tehnike, a ostvaruje se teorijskim i stručnim osposobljavanjem i praktičnim radom u udruženjima tehničke kulture i samostalnim radom pojedinaca.

Član 10.

Tehnički sportovi su sportovi u kojima značajnije dolazi do izražaja upotreba i vještina rukovanja složenijim tehničkim sredstvima. Ostvaruju se kroz aktivnosti udruženja tehničke kulture.

Tehnički sportovi, u smislu ovog zakona, su: motorna pilotaža, jedriličarstvo, padobranstvo, automobilizam, motociklizam, kajakaštvo, motonautika, karting, ronilaštvo, radiogoniometrija, aviomodelarstvo, brodomodelarstvo, automodelarstvo i raketarstvo.

Ronilačka aktivnost je podvodna aktivnost za sportske, turističke, industrijske, spasilačke i druge potrebe koja se ostvaruje u udruženjima tehničke kulture, teorijskim i stručnim osposobljavanjem i primjenom stečenih znanja i vještina.

Član 11.

Naučnotehničke manifestacije organiziruju se kao smotre, izložbe, festivali i takmičenja.

Na naučnotehničkim manifestacijama prezentuju se dostignuća u oblasti tehničke kulture.

Naučnotehničke manifestacije se organizuju od strane udruženja iz oblasti tehničke kulture, obrazovnih i naučnih ustanova i institucija.

Član 12.

Obavljanjem djelatnosti iz oblasti tehničke kulture zadovoljavaju se potrebe i interesi društva i lične potrebe i interesi građana u sticanju tehničkih znanja i vještina potrebnih za obavljanje profesionalnih zadataka i poslova u svakodnevnom životu.

Djelovanjem udruženja iz oblasti tehničke kulture kod djece, omladine i drugih građana stvaraju se pozitivne navike za korištenje slobodnog vremena, poboljšava se kvalitet rada u proizvodnji i drugim djelatnostima i doprinosi jačanju odbrambenih sposobnosti koje su od šireg društvenog interesa.

Član 13.

Ostvarivanje navedenih aktivnosti u oblasti tehničke kulture, kao i stručno-razvojni poslovi praćenja tehničke kulture za potrebe Kantona, su poslovi od posebnog društvenog interesa.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI U OBLASTI TEHNIČKE KULTURE

Član 14.

Djelatnost iz oblasti tehničke kulture mogu obavljati pravna i fizička lica ako obezbijede odgovarajući stručni kadar, objekte, tehnička sredstva, opremu i zdravstveni nadzor, i ako su registrovana za obavljanje ove djelatnosti.

Uslove za obavljanje djelatnosti tehničke kulture propisuje ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: ministar).

Član 15.

Stručni kadar obavlja tehničko obrazovanje i osposobljavanje građana, učestvuje u ostvarivanju aktivnosti u tehničkim sportovima i obavlja druge poslove u oblasti tehničke kulture.

Stručnim kadrom, u smislu ovog zakona, smatraju se lica sa najmanje srednjom stručnom spremom koja su stručno osposobljena na seminarima i kursovima u udruženjima tehničke kulture.

Vrsta i stepen stručne spreme, odnosno vrsta i način sticanja stručne osposobljenosti, bliže se uređuju statutom zajednice tehničke kulture Kantona, odnosno statutima članica zajednice tehničke kulture.

Član 16.

Objekti tehničke kulture, u smislu ovog zakona, su: građevinski objekti - domovi tehnike, hangari, opservatorije, radionice, laboratorije, uređeni vodeni tokovi za sportove na vodi i drugi objekti namijenjeni ostvarivanju aktivnosti u oblasti tehničke kulture.

Tehnička sredstva i opremu tehničke kulture čine naročito: vazduhoplovne letjelice, brodice, motorni čamci, jedrilice, radiostanice, računarski uređaji, motorna vozila, autodromi, pilot postrojenja i makete.

Član 17.

Pod zdravstvenim nadzorom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se:

- kontrola stanja zdravlja takmičara u tehničkim sportovima prije i u toku trajanja sportskih aktivnosti

- pružanje hitne medicinske pomoći takmičarima, drugim učesnicima i prisutnim licima na takmičenjima u tehničkim sportovima

- kontrola uzimanja i davanja zabranjenih stimulativnih i doping sredstava takmičarima u tehničkim sportovima.

Član 18.

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost tehničke kulture su dužna obezbijediti redovan pregled ispravnosti objekata, tehničkih sredstava i opreme prije upotrebe u skladu sa svojim općim aktom.

Član 19.

Vlasnik objekata tehničke kulture može, uz naknadu, prenijeti, na osnovu konkursa, pravo korištenja nad tim objektima pravnom i fizičkom licu koje se bavi organizovanjem poslova i aktivnosti iz oblasti tehničke kulture.

Pravo korištenja objekata tehničke kulture, koji su dobra u opštoj upotrebi, ne može se prenijeti na fizičko lice.

Pravo korištenja objekata, iz stava 1. ovog člana, prenosi se ugovorom, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, a posebno visina naknade i uslovi kojima se obezbjeđuje namjensko i racionalno korištenje, čuvanje i održavanje objekata tehničke kulture.

III. UDRUŽENJA I ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

Član 20.

Udruženja tehničke kulture mogu se osnovati slobodnim udruživanjem građana sa ciljem obavljanja i razvijanja različitih djelatnosti u oblasti tehničke kulture.

Na uslove za osnivanje, opis u registar, sticanje, korištenje i raspolaganje sredstvima, nadzor nad zakonitošću rada, prestanak rada, kao i druga pitanja u vezi sa radom udruženja tehničke kulture primjenjuje se Zakon o udruživanju građana, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 21.

Udruženje tehničke kulture ne može otpočeti s radom prije upisa u Registar udruženja građana koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Član 22.

Udruženja tehničke kulture mogu, radi sticanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka utvrđenih statutom, u skladu sa zakonom, osnovati privredne subjekte.

Član 23.

Udruženja tehničke kulture mogu da za svoje članove i građane realizuju programe obrazovanja i osposobljavanja za sticanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.

Programi iz prethodnog stava ovog člana objedinjavaju stručnoteorijski i praktičan rad iz oblasti foto aktivnosti, filmske i video-aktivnosti, radioamaterizma, avio i brodomodelarstva, informatike, inventivnog stvaralaštva u vezi sa projektantskim, konstrukcionim i drugim rješenjima.

Član 24.

Udruženja tehničke kulture, druga pravna i fizička lica koja samostalnim radom obavljaju stručne poslove u oblasti tehničke kulture putem seminara, kurseva, instrukcija i sl., mogu da izvode programe obrazovanja i osposobljavanja građana za sticanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.

Subjekti koji obavljaju poslove iz stava 1. ovog člana mogu uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo), izdavati polaznicima uvjerenja čiji oblik i sadržaj propisuje ministar.

Član 25.

Udruženja tehničke kulture mogu se udruživati u zajednice tehničke kulture.

Udruživanjem u zajednice tehničke kulture se ostvaruju zajedničke potrebe i interesi udruženja tehničke kulture na realizaciji ukupnih aktivnosti u oblasti njihovog djelovanja u skladu sa statutom udruženja.

Član 26.

Zajednice tehničke kulture mogu se osnivati na području općine i području Kantona.

Član 27.

Zajednice tehničke kulture imaju svojstvo pravnog lica i ne mogu početi sa radom prije upisa u Registar.

Član 28.

Zajednica tehničke kulture općine može se osnovati ako na području općine djeluje najmanje dva udruženja tehničke kulture iz različitog područja tehničke kulture.

Zajednica tehničke kulture Kantona može se osnovati ukoliko na području Kantona djeluju najmanje dvije općinske zajednice tehničke kulture, odnosno strukovne zajednice tehničke kulture Kantona.

Strukovne zajednice tehničke kulture za određenu granu tehnike, mogu se organizovati u slučaju da na području Kantona djeluju najmanje dva udruženja tehničke kulture iz te oblasti.

U sastav zajednice tehničke kulture općine ulaze i klubovi mladih tehničara formirani u osnovnim, srednjim školama i fakultetima i upisanim u Registar klubova mladih tehničara.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra iz stava 4. ovog člana propisuje ministar.

Član 29.

Udruženja i zajednice tehničke kulture podstiču i afirmišu ukupne aktivnosti u oblasti tehničke kulture iz odgovarajućih područja (grana) tehničke kulture, usklađuju aktivnosti svojih članica, brinu o unapređivanju stručnog rada, stručnom osposobljavanju lica, te unapređivanju dostignuća u tehničkoj kulturi, a mogu obavljati i društvene, privredne i vanprivredne aktivnosti na području općina i Kantona, koje, u skladu sa zakonom, mogu obavljati udruženja građana.

Član 30.

Zajednica tehničke kulture na nivou općine objedinjava i koordinira rad svih udruženja i klubova tehničke kulture na prostoru općine i član je zajednice tehničke kulture Kantona.

Član 31.

Zajednica tehničke kulture Kantona objedinjava i koordinira rad svih udruženja tehničke kulture, općinskih zajednica tehničke kulture na prostoru Kantona i član je zajednice tehničke kulture Bosne i Hercegovine.

Član 32.

Udruženjima tehničke kulture, općinskim i kantonalnim zajednicama tehničke kulture upravljaju skupštine.

Skupštine općinskih i kantonalnih zajednica tehničke kulture čine predstavnici članica.

Statutom navedenih udruženja i zajednica tehničke kulture uređuju se pitanja njihova ustrojstva, nadležnost i načina rada skupštine, te druga pitanja u vezi sa njihovim radom i zadacima.

IV. JAVNE POTREBE U OBLASTI TEHNIČKE KULTURE

Član 33.

Kanton i općine donose programe javnih potreba u oblasti tehničke kulture, te za njihovo provođenje obezbijeduju dio sredstva iz budžeta, u skladu sa ovim zakonom.

Član 34.

Javne potrebe Kantona u oblasti tehničke kulture su aktivnosti, poslovi i djelatnosti kantonalnog značaja, kao što su:

- obrazovanje i osposobljavanje za sticanje vanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
- programi smotri, takmičenja i izložbi od interesa Kantona
- međunarodna saradnja u oblasti tehničke kulture
- informativno-izdavačka i izdavačka djelatnost iz oblasti tehničke kulture
- istraživačko-razvojni i stručni rad na obrazovanju i osposobljavanju stručnih djelatnika i inovatora
- nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Kanton
- podsticanje i afirmisanje tehnoloških inovacija kako u zemlji tako i u inozemstvu, i
- promocija bosanskohercegovačkih tehnoloških inovacija u zemlji i inozemstvu.

Program javnih potreba iz stava 1. ovog člana donosi Skupština Kantona, na prijedlog Vlade Kantona.

Realizacijom programa javnih potreba u oblasti tehničke kulture preko Ministarstva se usklađuju interesi i preduzimaju aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture u općinama sa područja Kantona i Kantona kao cjeline, te utvrđuju odnosi u sufinansiranju tehničke kulture na području Kantona.

Član 35.

Javne potrebe općina u oblasti tehničke kulture su aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značaja koje one utvrde kao svoje javne potrebe.

Javne potrebe općina u oblasti tehničke kulture se ostvaruju:

- podsticanjem djece i omladine za sticanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina

- realizacijom specifičnih programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i omladine za sticanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih vještina, koji obuhvataju darovitu djecu kao i programe za djecu sa smetnjama u tjelesnom razvoju

- organizovanjem smotri, izložbi i takmičenja u oblasti tehničke kulture od interesa općine

- učešćem na kantonalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima, izložbama i manifestacijama tehničke kulture

- realizacijom programa internih prekvalifikacija i dokvalifikacije zaposlenika i programa organizovanja inventivnog rada
- obavljanjem izdavačke djelatnosti u vezi sa oblasti tehničke kulture od interesa za općinu i Kanton
- nabavkom opreme i održavanjem objekata tehničke kulture od interesa za općinu i Kanton.

Program javnih potreba iz stava 1. ovog člana donosi općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, odnosno zajednice tehničke kulture općine.

Član 36.

Udruženja tehničke kulture stiču sredstva od članarine, priloga, donacija, legata, dobiti privrednih subjekata čiji su vlasnici i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 37.

Sredstva za sufinansiranje javnih potreba Kantona, u oblasti tehničke kulture izdvajaju se iz budžeta Kantona na osnovu programa iz člana 34. stav 3. ovog zakona.

Sredstva za sufinansiranje javnih potreba općina u oblasti tehničke kulture izdvajaju se iz budžeta općina na osnovu programa iz člana 35. stav 3. ovog zakona.

Nadzor nad finansijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovima korisnika sredstava iz stavova 1. i 2. ovog člana kao i svrsishodnu upotrebu budžetskih sredstava i primjenu zakonitosti u poslovanju, obavlja organ uprave nadležan za poslove finansija, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Kantona i odlukama o izvršenju budžeta općina.

V. EVIDENCIJA

Član 38.

U oblasti tehničke kulture vode se evidencije:

- udruženja tehničke kulture
- privrednih subjekata i drugih pravnih lica koji obavljaju djelatnost u oblasti tehničke kulture
- lica koja samostalnim radom obavljaju djelatnost u oblasti tehničke kulture
- inovatora
- smotri, takmičenja i izložbi
- Registar klubova mladih tehničara.

Evidencije iz alineje 1. vodi Ministarstvo.

Evidencije iz alineje 2., 3., 4., 5. i 6. vodi zajednica tehničke kulture Kantona.

VI. NADZOR

Član 39.

Nadzor nad stručnim radom u oblasti tehničke kulture obuhvata organizovano praćenje stručnog rada udruženja tehničke kulture, privrednih subjekata i drugih pravnih lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost u oblasti tehničke kulture.

Lica koja obavljaju stručni nadzor iz stava 1. ovog člana određuje Ministarstvo po pribavljanju mišljenja i drugih ministarstava kada se djelatnost udruženja i zajednice tehničke kulture odnosi na područja rada iz njihove nadležnosti.

Član 40.

Inspeksijski nadzor nad zakonitošću rada udruženja tehničke kulture, zajednice tehničke kulture, privrednih subjekata i drugih

pravnih lica koji obavljaju djelatnost u oblasti tehničke kulture vrši Ministarstvo.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 41.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

- ne obezbijedi pregled ispravnosti objekata, tehničkih sredstava i opreme (član 18.)
- prenese pravo korištenja objekta tehničke kulture u optoj upotrebi na fizičko lice (član 19. stav 2.)
- započne obavljati djelatnost u oblasti tehničke kulture prije upisa u Registar (član 21. i 27.)
- izda uvjerenje bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva (član 24. stav 2.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 500 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 42.

Novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:

- započne obavljati djelatnost u oblasti tehničke kulture a da nije ispunilo uslove iz člana 14. ovog zakona
- ukoliko ne obezbijedi redovan pregled ispravnosti objekta, tehničkih sredstava i opreme prije upotrebe, u skladu sa svojim opštim aktom (član 18.)
- izda uvjerenje bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva (član 24. stav 2.).

Za ponovljeni prekršaj iz stava 1. ovog člana, uz izrečenu novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti u trajanju od tri do šest mjeseci.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Postojeća udruženja i zajednice tehničke kulture uskladit će svoju organizaciju i akte s odredbama ovog zakona u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 44.

Podzakonske akte predviđene ovim zakonom ministar će donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi na području Tuzlanskog kantona Zakon o tehničkoj kulturi ("Službeni list RBiH", br. 23/93 i 13/94).

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Skupština
Broj: 01-02-476-26/01
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Dr. Izet Žigić, v.r.

162

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI**

Proglašava se Zakon o tehničkoj kulturi, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 12. 7. 2002. godine.

Broj: 01-612/02
Tuzla, 19. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešliagić, v.r.

ZAKON**O TEHNIČKOJ KULTURI****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim zakonom se uređuje oblast tehničke kulture: osnutak, organiziranja i financiranje udruga i zajednica tehničke kulture, kao i druga pitanja od značaja za tehničku kulturu na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Temeljni ciljevi u oblasti tehničke kulture su: razvitak i afirmiranje tehničke kulture, podsticanje na stvaralački znanstveni rad, tehnički odgoj i naobrazba, unapređivanje inovatorstva, širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća, afirmiranje tehničkih športova i znanstveno i tehničko osposobljavanje građana.

Članak 2.

U smislu ovog zakona oblast tehničke kulture obuhvaća: tehnički odgoj, naobrazba i osposobljavanje djece i mladeži, tehničku naobrazbu i osposobljavanje građana, znanstvenotehničko stvaralaštvo i unapređivanje pronalazaštva, inovatorstva i racionalizatorstva, radioamaterizam, informatičke, foto, filmske i video-aktivnosti, tehničke športove i znanstveno-tehničke manifestacije.

Članak 3.

Tehnički odgoj, naobrazba i osposobljavanje djece i mladeži ostvaruje se po programima izvannastavnih aktivnosti za osnovne, srednje škole i fakultete u klubovima mladih tehničara sukladno zakonu.

Članak 4.

Tehnička naobrazba i osposobljavanje građana u stjecanju tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina ostvaruje se teorijskim obučavanjem i praktičnim radom u udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama.

Članak 5.

Znanstvenotehničko stvaralaštvo i unapređivanje pronalazaštva, inovatorstva i racionalizatorstva ostvaruje se u udrugama tehničke kulture, privrednim subjektima i drugim pravnim osobama stvaranjem uvjeta za rad i podsticanjem zainteresiranih građana na unapređivanje sredstava tehnike, tehnologije, projektantskih i konstrukcionih rješenja, rad na pronalazačenju i patentiranju izuma, inovacija i racionalizaciji postojećih tehničkih rješenja, kao i supstituciji dijelova uvozne opreme.

Članak 6.

Radioamaterizam je stručno osposobljavanje, uspostavljanje veza i prijenos poruka koje se ostvaruju u udrugama tehničke kulture iz te oblasti i samostalnim djelovanjem pojedinaca.

Članak 7.

Informatička aktivnost je upoznavanje sa tehničkim dostignućima u oblasti računara, stručno osposobljavanje za uporabu računarskih uređaja, računarske programske podrške i aktivnosti vezane za internet koje se ostvaruju teorijskim i stručnim osposobljavanjem i praktičnim radom u udrugama tehničke kulture i samostalnim radom pojedinaca.

Članak 8.

Foto-aktivnost je upoznavanje sa tehničkim dostignućima u izradi fotografije, izrada i izlaganje umjetničke, digitalizirane i digitalne fotografije koja se ostvaruje teorijskim i stručnim osposobljavanjem i praktičnim radom u udrugama tehničke kulture i samostalnim radom pojedinaca.

Članak 9.

Filmsku i video-aktivnost čini izrada i prezentiranje radova korišćenjem filmske i video tehnike, a ostvaruje se teorijskim i stručnim osposobljavanjem i praktičnim radom u udrugama tehničke kulture i samostalnim radom pojedinaca.

Članak 10.

Tehnički športovi su športovi u kojima značajnije dolazi do izražaja uporaba i vještina rukovanja složenijim tehničkim sredstvima. Ostvaruju se kroz aktivnosti udruga tehničke kulture.

Tehnički športovi, u smislu ovog zakona, su: motorna pilotaža, jedriličarstvo, padobranstvo, automobilizam, motociklizam, kajakaštvo, motonautika, karting, ronilaštvo, radiogoniometrija, aviomodelarstvo, brodomodelarstvo, automodelarstvo i raketarstvo.

Ronilačka aktivnost je podvodna aktivnost za športske, turističke, industrijske, spasilačke i druge potrebe koja se ostvaruje u udrugama tehničke kulture, teorijskim i stručnim osposobljavanjem i primjenom stečenih znanja i vještina.

Članak 11.

Znanstvenotehničke manifestacije organiziraju se kao smotre, izložbe, festivali i natječaji.

Na znanstvenotehničkim manifestacijama prezentiraju se dostignuća u oblasti tehničke kulture.

Znanstvenotehničke manifestacije se organiziraju od strane udruga iz oblasti tehničke kulture, obrazovnih i znanstvenih ustanova i institucija.

Članak 12.

Obavljanjem djelatnosti iz oblasti tehničke kulture zadovoljavaju se potrebe i interesi društva i osobne potrebe i interesi građana u stjecanju tehničkih znanja i vještina potrebnih za obavljanje profesionalnih zadataka i poslova u svakodnevnom životu.

Djelovanjem udruga iz oblasti tehničke kulture kod djece, mladeži i drugih građana stvaraju se pozitivne navike za korišćenje slobodnog vremena, poboljšava se kvalitet rada u proizvodnji i drugim djelatnostima i doprinosi jačanju obrambenih sposobnosti koje su od šireg društvenog interesa.

Članak 13.

Ostvarivanje navedenih aktivnosti u oblasti tehničke kulture, kao i stručno-razvojni poslovi praćenja tehničke kulture za potrebe Kantona, su poslovi od posebnog društvenog interesa.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI U OBLASTI TEHNIČKE KULTURE

Članak 14.

Djelatnost iz oblasti tehničke kulture mogu obavljati pravne i fizičke osobe ako osiguraju odgovarajući stručni kadar, objekte, tehnička sredstva, opremu i zdravstveni nadzor, i ako su registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

Uvjete za obavljanje djelatnosti tehničke kulture propisuje ministar naobrazbe, znanosti, kulture i športa (u daljem tekstu: ministar).

Članak 15.

Stručni kadar obavlja tehničku naobrazbu i osposobljavanje građana, učestvuje u ostvarivanju aktivnosti u tehničkim športovima i obavlja druge poslove u oblasti tehničke kulture.

Stručnim kadrom, u smislu ovog zakona, smatraju se osobe sa najmanje srednjom stručnom spremom koje su stručno osposobljene na seminarima i tečajevima u udrugama tehničke kulture.

Vrsta i stupanj stručne spreme, odnosno vrsta i način stjecanja stručne osposobljenosti bliže se uređuju statutom zajednice tehničke kulture Kantona, odnosno statutima članica zajednice tehničke kulture.

Članak 16.

Objekti tehničke kulture, u smislu ovog zakona, su: građevinski objekti - domovi tehnike, hangari, opservatorije, radionice, laboratorije, uređeni vodeni tokovi za športove na vodi i drugi objekti namijenjeni ostvarivanju aktivnosti u oblasti tehničke kulture.

Tehnička sredstva i opremu tehničke kulture čine naročito: vazduhoplovne letjelice, brodice, motorni čameci, jedrilice, radiopostaje, računarski uređaji, motorna vozila, autodromi, pilot postrojenja i makete.

Članak 17.

Pod zdravstvenim nadzorom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se:

- kontrola stanja zdravlja natjecatelja u tehničkim športovima prije i u tijeku trajanja športskih aktivnosti

- pružanje hitne medicinske pomoći natjecateljima, drugim sudionicima i prisutnim osobama na natjecanjima u tehničkim športovima

- kontrola uzimanja i davanja zabranjenih stimulativnih i doping sredstava natjecateljima u tehničkim športovima.

Članak 18.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost tehničke kulture su dužne osigurati redovit pregled ispravnosti objekata, tehničkih sredstava i opreme prije uporabe sukladno svojim općim aktom.

Članak 19.

Vlasnik objekata tehničke kulture može, uz nadoknadu, prenijeti, na temelju natječaja, pravo korišćenja nad tim objektima pravnoj i fizičkoj osobi koja se bavi organiziranjem poslova i aktivnosti iz oblasti tehničke kulture.

Pravo korišćenja objekata tehničke kulture, koji su dobra u općoj uporabi, ne može se prenijeti na fizičku osobu.

Pravo korišćenja objekata, iz stavka 1. ovog članka, prenosi se ugovorom, kojim se uređuju međusobna prava i obveze, a posebno visina nadoknade i uvjeti kojima se osigurava namjensko i racionalno korišćenje, čuvanje i održavanje objekata tehničke kulture.

III. UDRUGE I ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

Članak 20.

Udruge tehničke kulture mogu se osnovati slobodnim udruživanjem građana sa ciljem obavljanja i razvijanja različitih djelatnosti u oblasti tehničke kulture.

Na uvjete za osnutak, upis u registar, stjecanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima, nadzor nad zakonitošću rada, prestanak rada, kao i druga pitanja u svezi sa radom udruga tehničke kulture primjenjuje se Zakon o udruživanju građana, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 21.

Udruga tehničke kulture ne može otpočeti s radom prije upisa u Registar udruga građana koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Članak 22.

Udruge tehničke kulture mogu, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka utvrđenih statutom, sukladno zakonu, osnovati privredne subjekte.

Članak 23.

Udruge tehničke kulture mogu da za svoje članove i građane realiziraju programe naobrazbe i osposobljavanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.

Programi iz prethodnog stavka ovog članka objedinjavaju stručnoteorijski i praktičan rad iz oblasti foto aktivnosti, filmske i video-aktivnosti, radioamaterizma, avio i brodomodelarstva, informatike, inventivnog stvaralaštva u svezi sa projektantskim, konstrukcionim i drugim rješenjima.

Članak 24.

Udruge tehničke kulture, druge pravne i fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju stručne poslove u oblasti tehničke kulture putem seminara, tečajeva, instrukcija i sl., mogu da izvode programe naobrazbe i osposobljavanja građana za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.

Subjekti koji obavljaju poslove iz stavka 1. ovog članka mogu uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i športa (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdavati polaznicima uvjerenja čiji oblik i sadržaj propisuje ministar.

Članak 25.

Udruge tehničke kulture mogu se udruživati u zajednice tehničke kulture.

Udruživanjem u zajednice tehničke kulture se ostvaruju zajedničke potrebe i interesi udruga tehničke kulture na realiziranju ukupnih aktivnosti u oblasti njihovog djelovanja sukladno statutu udruge.

Članak 26.

Zajednice tehničke kulture mogu se osnivati na području općine i području Kantona.

Članak 27.

Zajednice tehničke kulture imaju svojstvo pravne osobe i ne mogu početi sa radom prije upisa u Registar.

Članak 28.

Zajednica tehničke kulture općine može se osnovati ako na području općine djeluju najmanje dvije udruge tehničke kulture iz različitog područja tehničke kulture.

Zajednica tehničke kulture Kantona može se osnovati ukoliko na području Kantona djeluju najmanje dvije općinske zajednice tehničke kulture, odnosno strukovne zajednice tehničke kulture Kantona.

Strukovne zajednice tehničke kulture za određenu granu tehnike, mogu se organizirati u slučaju da na području Kantona djeluju najmanje dvije udruge tehničke kulture iz te oblasti.

U sastav zajednice tehničke kulture općine ulaze i klubovi mladih tehničara formirani u osnovnim, srednjim školama i fakultetima i upisanim u Registar klubova mladih tehničara.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra iz stavka 4. ovog članka propisuje ministar.

Članak 29.

Udruge i zajednice tehničke kulture podstiču i afirmiraju ukupne aktivnosti u oblasti tehničke kulture iz odgovarajućih područja (grana) tehničke kulture, usklađuju aktivnosti svojih članica, brinu o unapređivanju stručnog rada, stručnom osposobljavanju osoba, te unapređivanju dostignuća u tehničkoj kulturi, a mogu obavljati i društvene, privredne i izvanprivredne aktivnosti na području općina i Kantona, koje, sukladno zakonu, mogu obavljati udruge građana.

Članak 30.

Zajednica tehničke kulture na razini općine objedinjava i koordinira rad svih udruga i klubova tehničke kulture na prostoru općine i član je Zajednice tehničke kulture Kantona.

Članak 31.

Zajednica tehničke kulture Kantona objedinjava i koordinira rad svih udruga tehničke kulture, općinskih zajednica tehničke kulture na prostoru Kantona i član je zajednice tehničke kulture Bosne i Hercegovine.

Članak 32.

Udrugama tehničke kulture, općinskim i kantonalnim zajednicama tehničke kulture upravljaju skupštine.

Skupštine općinskih i kantonalnih zajednica tehničke kulture čine predstavnici članica.

Statutom navedenih udruga i zajednica tehničke kulture uređuju se pitanja njihova ustrojstva, mjerodavnosti i načina rada skupštine, te druga pitanja u svezi sa njihovim radom i zadacima.

IV. JAVNE POTREBE U OBLASTI TEHNIČKE KULTURE

Članak 33.

Kanton i općine donose programe javnih potreba u oblasti tehničke kulture, te za njihovu provedbu osiguravaju dio sredstva iz proračuna, sukladno ovom zakonu.

Članak 34.

Javne potrebe Kantona u oblasti tehničke kulture su aktivnosti, poslovi i djelatnosti kantonalnog značaja, kao što su:

- naobrazba i osposobljavanje za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
- programi smotri, natjecanja i izložbi od interesa Kantona
- međunarodna suradnja u oblasti tehničke kulture
- informativno-izdavačka i izdavačka djelatnost iz oblasti tehničke kulture
- istraživačko-razvojni i stručni rad na naobrazbi i osposobljavanju stručnih djelatnika i inovatora
- nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Kanton
- podsticanje i afirmiranje tehnoloških inovacija kako u zemlji tako i u inozemstvu, i
- promocija bosanskohercegovačkih tehnoloških inovacija u zemlji i inozemstvu.

Program javnih potreba iz stavka 1. ovog članka donosi Sabor Kantona, na prijedlog Vlade Kantona.

Realizacijom programa javnih potreba u oblasti tehničke kulture preko Ministarstva se usklađuju interesi i poduzimaju aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture u općinama sa područja Kantona i Kantona kao cjeline, te utvrđuju odnosi u sufinanciranju tehničke kulture na području Kantona.

Članak 35.

Javne potrebe općina u oblasti tehničke kulture su aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značaja koje one utvrde kao svoje javne potrebe.

Javne potrebe općina u oblasti tehničke kulture se ostvaruju:

- podsticanjem djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
- realiziranjem specifičnih programa odgoja, naobrazbe i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih vještina, koji obuhvaćaju talentiranu djecu kao i programe za djecu sa smetnjama u tjelesnom razvoju
- organiziranjem smotri, izložbi i natjecanja u oblasti tehničke kulture od interesa općine
- učešćem na kantonalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, izložbama i manifestacijama tehničke kulture
- realiziranjem programa internih prekvalifikacija i dokvalifikacije zaposlenika i programa organiziranja inventivnog rada
- obavljanjem izdavačke djelatnosti u svezi sa oblasti tehničke kulture od interesa za općinu i Kanton
- nabavkom opreme i održavanjem objekata tehničke kulture od interesa za općinu i Kanton.

Program javnih potreba iz stavka 1. ovog članka donosi općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, odnosno zajednice tehničke kulture općine.

Članak 36.

Udruge tehničke kulture stječu sredstva od članarine, priloga, donacija, legata, dobiti privrednih subjekata čiji su vlasnici, i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 37.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba Kantona u oblasti tehničke kulture izdvajaju se iz proračuna Kantona na temelju programa iz članka 34. stavak 3. ovog zakona.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba općina u oblasti tehničke kulture izdvajaju se iz proračuna općina na temelju programa iz članka 35. stavak 3. ovog zakona.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovima korisnika sredstava iz stavaka 1. i 2. ovog članka, kao i svrsishodnu uporabu proračunskih sredstava i primjenu zakonitosti u poslovanju, obavlja organ uprave mjerodavan za

poslove financija, sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna Kantona i odlukama o izvršenju proračuna općina.

V. EVIDENCIJA

Članak 38.

U oblasti tehničke kulture vode se evidencije:

- udruge tehničke kulture
 - privrednih subjekata i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost u oblasti tehničke kulture
 - osobe koje samostalnim radom obavljaju djelatnost u oblasti tehničke kulture
 - inovatora
 - smotri, natjecanja i izložbi
 - Registar klubova mladih tehničara.
- Evidencije iz alineje 1. vodi Ministarstvo.
Evidencije iz alineja 2., 3., 4., 5. i 6. vodi zajednica tehničke kulture Kantona.

VI. NADZOR

Članak 39.

Nadzor nad stručnim radom u oblasti tehničke kulture obuhvaća organizirano praćenje stručnog rada udruga tehničke kulture, privrednih subjekata i drugih pravnih osoba, kao i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost u oblasti tehničke kulture.

Osobe koje obavljaju stručni nadzor iz stavka 1. ovog članka određuje Ministarstvo po pribavljanju mišljenja i drugih ministarstava kada se djelatnost udruga i zajednice tehničke kulture odnosi na područja rada iz njihove mjerodavnosti.

Članak 40.

Inspeksijski nadzor nad zakonitošću rada udruga tehničke kulture, zajednice tehničke kulture, privrednih subjekata i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost u oblasti tehničke kulture vrši Ministarstvo.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 41.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne osigura pregled ispravnosti objekata, tehničkih sredstava i opreme (članak 18.)
- prenese pravo korišćenja objekta tehničke kulture u općoj uporabi na fizičku osobu (članak 19. stavak 2.)
- započne obavljati djelatnost u oblasti tehničke kulture prije upisa u Registar (članak 21. i 27.)
- izda uvjerenje bez prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva (članak 24. stavak 2).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 500 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 42.

Novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

- započne obavljati djelatnost u oblasti tehničke kulture a da nije ispunila uvjete iz članka 14. ovog zakona
- ukoliko ne osigura redovit pregled ispravnosti objekta, tehničkih sredstava i opreme prije uporabe, sukladno svojim općim aktom (članak 18.)

- izda uvjerenje bez prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva (članak 24. stavak 2).

Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka, uz izrečenu novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti u trajanju od tri do šest mjeseci.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Postojeće udruge i zajednice tehničke kulture uskladit će svoju organizaciju i akte s odredbama ovog zakona u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 44.

Podzakonske akte, predviđene ovim zakonom, ministar će donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi na području Tuzlanskog kantona Zakon o tehničkoj kulturi ("Službeni list RBiH", br. 23/93 i 13/94).

Članak 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sabor
Broj: 01-02-476-26/01
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona
Dr. Izet Žigić, v.r.

163

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-586/01
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešliagić, v.r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Član 1.

U Zakonu o prostornom uređenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 16/00), u članu 14. riječ "urbanizma" briše se.

Član 2.

U članu 44. stav 1. riječi “urbanističkom saglasnošću” zamjenjuju se riječima “građevinskom dozvolom”.

Član 3.

U članu 49. stav 3. riječ “nisu” zamjenjuje se riječju “su”.
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:
“Jedan primjerak urbanističke saglasnosti dostavlja se nadležnoj službi za inspekcije.”.

Član 4.

U članu 51. stav 2. riječ “investitor” zamjenjuje se tekstem: “po službenoj dužnosti organ uprave nadležan za izdavanje urbanističke saglasnosti”.

Član 5.

Član 70. mijenja se i glasi:
“Građenju nove i rekonstrukciji, dogradnji i nadzidivanju postojeće građevine može se pristupiti samo na osnovu građevinske dozvole”.

Član 6.

U članu 75. stav 2. u alineji 6., iza zareza, dodaju se riječi “izvan urbanog područja”.

Član 7.

U članu 76. stav 2., tačke 3. i 4. mijenjaju se i glase:
“3. dva primjerka projekta za izvođenje (jedan primjerak arhivi i jedan primjerak investitoru),
4. pisani izvještaj o obavljenoj reviziji, odnosno izjava o usaglašenosti svih faza projekta”,
a u tački 5. riječi “izvedbeni projekat” zamjenjuju se riječima “projekat za izvođenje”.

Član 8.

U poglavlju VI podnaslov “Usklađivanje izvedbenog projekta sa posebnim zakonom” mijenja se i glasi: “Usklađivanje projekta za izvođenje sa posebnim zakonom”.

Član 9.

U članu 79. stav 1., u alineji 1. riječi “izvedbeni projekat” zamjenjuju se riječima “projekat za izvođenje”, a riječi “odnosno crtež građevine” brišu se.

U alineji 2. riječi “izvedbenog projekta” zamjenjuju se riječima “projekta za izvođenje”, a riječi “odnosno crteža građevine” brišu se.

Član 10.

U članu 80. stavovi 3. i 4., riječi “izvedbeni projekt” zamjenjuju se riječima “projekat za izvođenje”, a riječi “odnosno crtež građevine sa opisom radova” i riječi “odnosno crtež građevine” brišu se.

Član 11.

U članu 82. stav 3. tačka 1. mijenja se i glasi: “dva primjerka idejnog projekta”.

U stavu 4. riječi “izvadak iz idejnog projekta” zamjenjuju se riječima “idejni projekat”.

Član 12.

U članu 93., iza tačke 5., dodaje se nova tačka 6. koja glasi:
“6. da zatraži od nadležne službe, odnosno organa da oglasi ništavim urbanističku saglasnost, građevinsku dozvolu, izdato odobrenje za upotrebu, ako utvrdi da su izdate protivno odredbama ovog zakona”.

Član 13.

U članu 94., stav 2., u alinejama 1. i 2. riječi “odobrenje za građenje” zamjenjuju se riječima “građevinsku dozvolu”.
Stav 4. briše se.

Član 14.

U članu 96. u stavu 5. riječ “ministru” zamjenjuje se riječima “Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje Vlade Kantona”.

Član 15.

U članu 100., iza riječi “iskustva”, dodaju se riječi “u struci” a ostali dio teksta briše se.

Član 16.

U članu 102., stav 1., riječi “do jedne” zamjenjuju se riječima “od tri mjeseca do tri godine”.

Član 17.

U članu 103., stav 1., iza tačke 3., dodaje se tačka 4. koja glasi:
“4. Ako da priključak na javni vodovod, kanalizaciju, PTT i električnu mrežu (član 73.)”.

Član 18.

Član 113. mijenja se i glasi:
“Za građevine izgrađene bez građevinske dozvole i građevine izgrađene suprotno odobrenoj tehničkoj dokumentaciji i urbanističko-tehničkim uslovima može se, u naknadnom postupku, donijeti rješenje o urbanističkoj saglasnosti i građevinska dozvola ako se ispune uslovi za legalizaciju građevine.

Uputstvo o uslovima i kriterijima legalizacije građevina donosi Vlada Kantona u roku od tri mjeseca od donošenja Zakona o građenju Tuzlanskog kantona.

Općine su dužne u roku od tri mjeseca nakon donošenja uputstva iz stava 2. ovog člana, donijeti odluke koje će propisati uslove i kriterije za legalizaciju građevina izgrađenih na području općine do stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-359-5/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

Predsjednik

Dr. Izet Žigić, v.r.

163

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-586/01
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešliagić, v.r.

ZAKON**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PROSTORNOM UREĐENJU**

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 16/00), u članku 14. riječ "urbanizma" briše se.

Članak 2.

U članku 44. stavak 1. riječi "urbanističkom suglasnošću" zamjenjuju se riječima "građevinskom dozvolom".

Članak 3.

U članku 49. stavak 3. riječ "nisu" zamjenjuje se riječju "su".

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

"Jedan primjerak urbanističke suglasnosti dostavlja se mjerodavnoj službi za inspekcije."

Članak 4.

U članku 51. stavak 2. riječ "investitor" zamjenjuje se tekстом "po službenoj dužnosti organ uprave mjerodavan za izdavanje urbanističke suglasnosti".

Članak 5.

Članak 70. mijenja se i glasi:

"Građenju nove i rekonstrukciji, dogradnji i nadzidivanju postojeće građevine može se pristupiti samo na temelju građevinske dozvole".

Članak 6.

U članku 75. stavak 2. u alineji 6., iza zarez, dodaju se riječi "izvan urbanog područja".

Članak 7.

U članku 76. stavak 2., točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"3. dva primjerka projekta za izvođenje (jedan primjerak arhivi i jedan primjerak investitoru),

4. pisano izvješće o obavljenoj reviziji, odnosno izjava o usaglašenosti svih faza projekta",

a u točki 5. riječi "izvedbeni projekat" zamjenjuju se riječima "projekat za izvođenje".

Članak 8.

U poglavlju VI podnaslov "Usklađivanje izvedbenog projekta sa posebnim zakonom" mijenja se i glasi: "Usklađivanje projekta za izvođenje sa posebnim zakonom".

Članak 9.

U članku 79., stavak 1., u alineji 1. riječi "izvedbeni projekat" zamjenjuju se riječima "projekat za izvođenje", a riječi "odnosno crtež građevine" brišu se.

U alineji 2. riječi "izvedbenog projekta" zamjenjuju se riječima "projekta za izvođenje", a riječi "odnosno crteža građevine" brišu se.

Članak 10.

U članku 80. stavci 3. i 4., riječi "izvedbeni projekat" zamjenjuju se riječima "projekat za izvođenje", a riječi "odnosno crtež građevine sa opisom radova" i riječi "odnosno crtež građevine" brišu se.

Članak 11.

U članku 82. stavak 3. točka 1. mijenja se i glasi: "dva primjerka idejnog projekta".

U stavku 4. riječi "izvadak iz idejnog projekta" zamjenjuju se riječima "idejni projekat".

Članak 12.

U članku 93., iza točke 5., dodaje se nova točka 6. koja glasi: "6. da zatraži od mjerodavne službe, odnosno organa da oglasi ništavim urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu, izdato odobrenje za uporabu, ako utvrdi da su izdate protivno odredbama ovog zakona".

Članak 13.

U članku 94., stavak 2., u alinejama 1. i 2. riječi "odobrenje za građenje" zamjenjuju se riječima "građevinsku dozvolu".

Stavak 4. briše se.

Članak 14.

U članku 96. u stavku 5. riječ "ministru" zamjenjuje se riječima "Komisiji za drugostupanjsko upravno rješavanje Vlade Kantona".

Članak 15.

U članku 100., iza riječi "iskustva", dodaju se riječi "u struci" a ostali dio teksta se briše.

Članak 16.

U članku 102., stavak 1., riječi "do jedne" zamjenjuju se riječima "od tri mjeseca do tri godine".

Članak 17.

U članku 103., stavak 1., iza točke 3., dodaje se točka 4. koja glasi: "4. Ako da priključak na javni vodovod, kanalizaciju, PTT i električnu mrežu (članak 73.)".

Članak 18.

Članak 113. mijenja se i glasi:

"Za građevine izgrađene bez građevinske dozvole i građevine izgrađene suprotno odobrenoj tehničkoj dokumentaciji i urbanističko-tehničkim uvjetima može se, u naknadnom postupku, donijeti rješenje o urbanističkoj suglasnosti i građevinska dozvola ako se ispune uvjeti za legalizaciju građevine.

Naputak o uvjetima i kriterijima legalizacije građevina donosi Vlada Kantona u roku od tri mjeseca od donošenja Zakona o građenju Tuzlanskog kantona.

Općine su dužne u roku od tri mjeseca nakon donošenja naputka iz stavka 2. ovog članka, donijeti odluke koje će propisati uvjete i kriterije za legalizaciju građevina izgrađenih na području općine do stupanja na snagu ovog zakona."

Članak 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

Sabor

Broj: 01-02-359-5/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,

Dr. Izet Žigić, v.r.

164

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNIVERZITETU U TUZLI**

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-587/02
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešliagić, v.r.

ZAKON**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNIVERZITETU U TUZLI**

Član 1.

U Zakonu o Univerzitetu u Tuzli ("Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 12/00 i 2/02) u članu 5. stav 6., iza riječi "Prirodno-matematički fakultet" dodaju se riječi "u Tuzli".

U stavu 7., iza riječi "Fakultet za tjelesni odgoj i sport" dodaju se riječi "u Tuzli".

Iza stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

"Na Filozofskom fakultetu u Tuzli organizuje se novi studentski odsjek

Turski jezik i književnost."

Član 2.

U članu 15. stav 4. briše se.

Član 3.

Član 18. mijenja se i glasi:

"Organ upravljanja Univerziteta je Upravni odbor koji ima najmanje pet a najviše devet članova. Broj članova Upravnog odbora utvrđuje se Pravilima Univerziteta i mora biti neparan.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava u ime osnivača Vlada Kantona.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine i po isteku ovog perioda mogu biti ponovo imenovani.

Rektor i članovi Senata ne mogu biti članovi Upravnog odbora".

Član 4.

Član 19. mijenja se i glasi:

"Najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora imenuje se iz reda nastavnika izabranih u naučno-nastavna i naučno-umjetnička zvanja koji su u radnom odnosu na Univerzitetu.

Predsjednik i ostali članovi Upravnog odbora imenuju se iz reda osnivača".

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

Skupština
Broj: 01-02-375-4/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

Predsjednik

Skupštine Tuzlanskog kantona,

Dr. Izet Žigić, v.r.

**164**

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNIVERZITETU U TUZLI**

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 5. 7. 2002. godine.

Broj: 01-587/02
Tuzla, 9. 7. 2002. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Mr. Selim Bešliagić, v.r.

ZAKON**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNIVERZITETU U TUZLI**

Članak 1.

U Zakonu o Univerzitetu u Tuzli ("Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 12/00 i 2/02) u članku 5. stavak 6., iza riječi "Prirodno-matematički fakultet" dodaju se riječi "u Tuzli".

U stavku 7., iza riječi "Fakultet za tjelesni odgoj i šport" dodaju se riječi "u Tuzli".

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

"Na Filozofskom fakultetu u Tuzli organizira se novi studentski odsjek

Turski jezik i književnost."

Članak 2.

U članku 15. stavak 4. briše se.

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

"Organ upravljanja Univerziteta je Upravni odbor koji ima najmanje pet a najviše devet članova. Broj članova Upravnog odbora utvrđuje se Pravilima Univerziteta i mora biti neparan.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava u ime osnivača Vlada Kantona.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine i po isteku ovog perioda mogu biti ponovo imenovani.

Rektor i članovi Senata ne mogu biti članovi Upravnog odbora".

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

“Najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora imenuje se iz reda nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna i znanstveno-umjetnička zvanja koji su u radnom odnosu na Univerzitetu.

Predsjednik i ostali članovi Upravnog odbora imenuju se iz reda osnivača”.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Sabor	Predsjednik Sabora Tuzlanskog kantona, Dr. Izet Žigić, v.r.
Broj: 01-02-375-4/02 Tuzla, 5. 7. 2002. godine	



165

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99 i 10/00) i člana 5. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/02), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 5. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OBIMA PRAVA BORACA-BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE, LIJEKOVE, TROŠKOVE PRIJEVOZA U VEZI SA LIJEČENJEM, ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE TIH PRAVA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom se privremeno, do donošenja zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuju prava iz boračko-invalidske zaštite članova porodica šehida - poginulih, umrlih i nestalih boraca - branitelja, ratnih vojnih invalida, nosioca najviših ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca (u daljem tekstu: korisnici) sa područja Tuzlanskog kantona, (u daljem tekstu: Kanton), obim prava, postupak i uslovi pod kojim ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu, banjsko-klimatsko liječenje, lijekove, troškove prijevoza u vezi sa liječenjem, ortopedska i druga pomagala, standardi za materijale od kojih se izrađuju i rokovi trajanja ortopedskih i drugih pomagala i uslovi i postupak za ostvarivanje tih prava.

II. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Član 2.

Korisnicima se pod uslovima utvrđenim zakonom i ovom odlukom obezbjeđuje zdravstvena zaštita koja se provodi kao:

- primarna
- specijalističko-konsultativna i
- bolnička.

Član 3.

Korisnici iz člana 1. ove odluke oslobođeni su obaveze ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite i liječenja na području Kantona.

Pravo iz stava 1. ovog člana odnosi se i na članove uže porodice ratnog vojnog invalida, a za supruge isključivo pod uslovom da su nezaposlene i da nisu prijavljene na Zavod za zapošljavanje.

III. BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE

Član 4.

Ratni vojni invalidi mogu se upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo u slučajevima kada je takvo liječenje neophodno radi nastavka liječenja od zadobijene povrede ili bolesti.

Izuzetno, od odredbi stava 1. ovog člana, ratni vojni invalidi - lica sa paraplegijom, imaju pravo na banjsko-klimatsko liječenje jedanput u kalendarskoj godini u trajanju od 21 dan, bez obzira na medicinske indikacije.

Nosioci najviših ratnih priznanja i odlikovanja, mogu se upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo u slučajevima kada je takvo liječenje neophodno kao nastavak bolničkog liječenja od zadobijene povrede ili bolesti.

Banjsko-klimatsko liječenje se može provoditi stacionarno ili ambulantno.

Član 5.

Ratni vojni invalidi i nosioci najviših ratnih priznanja i odlikovanja, se mogu upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo u ustanove sa kojima je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) zaključilo poseban ugovor o pružanju usluga.

Član 6.

Prijedlog za stacionarno ili ambulantno banjsko-klimatsko liječenje daje nadležni ljekar specijalista u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na osnovu otpusnice ili otpusnog pisma sa bolničkog liječenja, odnosno medicinske dokumentacije za ratne invalide.

Član 7.

Uz prijedlog za banjsko-klimatsko liječenje obavezno se prilaže dokumentacija iz člana 6. ove odluke.

U medicinskoj dokumentaciji neophodnoj za odlučivanje moraju postojati priloženi laboratorijski i drugi nalazi iz kojih se može sagledati intenzitet oboljenja.

Ukoliko ovih nalaza nema, neophodno ih je pribaviti i priložiti uz prijedlog.

Dopunski nalazi ne mogu biti ranijeg datuma od dana završenog bolničkog liječenja.

Član 8.

Prijedlog za liječenje iz člana 6. ove odluke podnosi se putem nadležne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu: nadležna općinska služba), prema prebivalištu lica iz člana 4. ove odluke, Ljekarskoj komisiji za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje (u daljem tekstu: Ljekarska komisija) u roku od 30 dana od dana završenog bolničkog liječenja.

Član 9.

O potrebi upućivanja na banjsko-klimatsko liječenje odlučuje Ljekarska komisija, na osnovu prijedloga iz člana 6. i medicinske dokumentacije iz člana 7. ove odluke.

Ljekarska komisija može u postupku odlučivanja, ako utvrdi da je potrebno, tražiti da se dopuni ili obnovi medicinska dokumentacija na osnovu koje se odlučuje o potrebi upućivanja na medicinsku rehabilitaciju.

Ljekarsku komisiju imenuje posebnom odlukom ministar za boračka pitanja (u daljem tekstu: ministar).

Član 10.

Odluku o upućivanju na banjsko-klimatsko liječenje Ljekarska komisija donosi bez prisustva lica iz člana 4. ove odluke, a izuzetno, ukoliko je to potrebno, Komisija poziva korisnika na pregled.

Ljekarska komisija, utvrđuje i potrebu za pratiocem u toku putovanja na liječenje i povratka i potrebu stalnog prisustva pratioca za vrijeme liječenja, bez korištenja medicinskih usluga, za svaki slučaj pojedinačno.

Član 11.

Odlukom o upućivanju na banjsko-klimatsko liječenje Ljekarska komisija određuje ustanovu iz člana 5. ove odluke, u kojoj će se sprovesti banjsko-klimatsko liječenje i dužinu trajanja tog liječenja.

Odluku iz stava 1. ovog člana Ljekarska komisija je dužna donijeti u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga i o istoj obavijestiti korisnika, predlagača, nadležnu općinsku službu i Ministarstvo.

IV. NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA

Član 12.

Korisnici, koji su obezbijedili sredstva za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu, imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta u kojem će se sprovesti liječenje, samo u slučaju kada je liječenje posljedica zadobijene rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene u ratu.

Da bi ostvarili pravo utvrđeno u stavu 1. ovog člana uz zahtjev, korisnici prilažu mišljenje:

- konzilija nadležne klinike o potrebi liječenja u inostranstvu
- načinu i vrsti prijevoznog sredstva za odlazak i povratak sa liječenja obzirom na zdravstveno stanje
- poziv za liječenje od zdravstvene ustanove u inostranstvu sa datumom prijema
- dokaz da su obezbjeđena sredstva neophodna za troškove liječenja u inostranstvu i
- profakturu za troškove prijevoza.

Po povratku sa liječenja korisnik je dužan Ministarstvu podnijeti izvještaj o sprovedenom liječenju u inostranstvu.

Član 13.

Članovi porodica šehida - poginulih boraca-branitelja, ratni vojni invalidi i nosioci najviših ratnih odlikovanja i priznanja, koji su radi ostvarivanja zdravstvene zaštite upućeni van mjesta prebivališta a na teritoriji Bosne i Hercegovine, imaju pravo na troškove prijevoza u visini cijene povratne autobuske karte od mjesta prebivališta do mjesta u koje su upućeni.

Ratni vojni invalidi - lica sa paraplegijom, koji su radi ostvarivanja zdravstvene zaštite upućeni van mjesta prebivališta a na teritoriji Bosne i Hercegovine, imaju pravo na troškove prijevoza u visini od 20 % iznosa prodajne cijene jedne litre goriva za vozilo koje se koristi, za svaki pređeni kilometar.

Član 14.

Zahtjev za naknadu troškova prijevoza podnosi se nadležnoj općinskoj službi, koji se dostavlja Ministarstvu na odlučivanje.

Odluku o isplati troškova prijevoza iz prethodnog stava, a na osnovu odgovarajuće dokumentacije, donosi ministar.

Obračun i isplatu naknade vršit će nadležna općinska služba.

V. LIJEKOVI

Član 15.

Korisnicima se mogu propisivati i izdavati samo oni lijekovi koji imaju odobrenje za stavljanje u promet na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Korisnici imaju pravo na sve lijekove koji se nalaze na Listi esencijalnih lijekova koji se primjenjuju u medicini na području Kantona a propisuju se i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Potrebe ratnih vojnih invalida - lica sa paraplegijom za lijekovima utvrđuju se za svaku kalendarsku godinu a na osnovu projekta - programa zbrinjavanja i edukacije ratnih vojnih invalida - lica sa paraplegijom kojeg po posebnom postupku usvaja Ministarstvo (u daljem tekstu: projekat).

Za lijekove koji se propisuju i izdaju na recept u smislu odredbi stavova 2. i 3. ovog člana korisnici ne plaćaju propisanu participaciju.

Član 16.

Korisnicima se mogu propisivati i lijekovi koji se nalaze na posebnoj Listi lijekova, koji se obezbjeđuju na teret sredstava budžeta Kantona.

Nacrt Liste lijekova utvrđuje stručna komisija, koju imenuje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravstva.

Za lijekove koji se propisuju i izdaju na recept, u smislu odredbi ovog člana, korisnici ne plaćaju participaciju.

Ratni vojni invalidi imaju pravo besplatno na sve lijekove koji su registrovani u F BiH, a neophodni su za liječenje rana, povreda, ozljeda ili bolesti zadobijenih u toku služenja u OS BiH, a što se propisuju shodno članu 18. ove odluke.

Član 17.

Lijekovi iz člana 16. stav 1. ove odluke propisuju se u skladu sa propisima iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja koji se primjenjuju na području Kantona.

Član 18.

Lijekove iz člana 16. stavovi 1. i 4. ove odluke propisuju ovlašteni ljekari na obrascu recepta kojeg utvrđuje Ministarstvo.

Ovlaštenje u smislu stava 1. ovog člana, ljekarima izdaje ministar.

Ministar svojom odlukom utvrđuje apoteke koje će izdavati lijekove iz člana 16. ove odluke.

Član 19.

Uputstvo o načinu propisivanja, izdavanja i evidentiranja recepta iz člana 16. ove odluke donosi ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva zdravstva.

VI. JEDINSTVENA LISTA POMAGALA, ENDOPROTEZA, SANITARNIH SPRAVA I MEDICINSKE INDIKACIJE

Član 20.

Ratnim vojnim invalidima se obezbjeđuju u medicinski indiciranim slučajevima slijedeća ortopedska i druga pomagala:

Red. broj	Naziv pomagala	Rok korištenja u mjesecima
1.	Proteze za gornje ekstremitete: a. šaka b. podlakatna c. dezartikulacija lakta d. nadlakatna e. exartikulacija ramenog zgloba.	48 48 48 48 48
2.	Proteze za donje ekstremitete: a. djelimična amputacija stopala b. proteza stopala c. potkoljena d. dezartikulacija koljenog zgloba e. natkoljena f. exartikulacija zgloba kuka.	36 36 36 36 36 36
3.	Standardne cipele uz protezu.	12
4.	Navlaka za bataljak (12 komada).	12
5.	Aparati za gornje ekstremitete: a. ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom b. radialis aparat od plastične mase c. dvodjelna ortoza za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije.	48 48 48
6.	Aparati za donje ekstremitete: a. Peroneus aparat - jednodjelni od plastike b. Peroneus aparat - dvodjelni sa šinama u spoju sa obućom c. ortoza za koljeno (plastična sa zglobom) d. ortoza za koljeno u spoju sa obućom (korektivna) e. ortoza za natkoljenicu i koljeno u spoju sa obućom (Hessingov aparat).	48 48 48 48 48
7.	Ortopedska obuća za RVI: a. po gipsanom modelu (jednostrano ili obostrano) b. sa povišenjem.	12
8.	Invalidska kolica na mehanički pogon.	48
9.	Aktivna kolica po mjeri za korisnike sa paraplegijom.	48
10.	Ortoze (mider i korzeti): a. ortoza za vratnu kičmu b. mider platneni sa metalnim ili plastičnim pojačanjem c. ortoza za trup za deformaciju ili rasterećenje kičme (plastična ili kožna sa metalnim kosturom) d. ortoza za grudnu kičmu e. trouporična ortoza - ortoze za grudnu kičmu	36 36 36 36 36
11.	Štaka sa 10 pari guma: a. podlakatne - metalne b. podpazušne - drvene.	48
12.	Štap sa 3 gume.	48
13.	Očne proteze (staklene ili plastične) za RVI.	36
14.	Naočale sa tamnim staklima za slijepa lica.	trajno
15.	Štap za slijepa lica.	12
16.	Korekciona stakla za RVI.	30
18.	Standardni celuloidni armirani okviri za naočale za RVI.	30

19.	Kontaktna sočiva za RVI.	60
20.	Aparat za pojačanje sluha za RVI.	48
21.	Aparat za omogućavanje glasnog govora.	trajno
22.	Aparat za omogućavanje glasnog govora za lica iz člana 42. stav 4. odluke.	60
23.	Endoproteze za korisnike: a. totalne proteze za kuk, koljeno, rame ili lakat b. vaskularna proteza za krvne sudove c. intraokularno sočivo d. implementacioni materijal - healon e. Pudens sistem f. Implantati za kičmu.	trajno trajno trajno trajno trajno trajno
24.	Endotrahealna kanila (4 kom.).	24
25.	Kese za urin sa podlogom do 10 komada.	mjesečno
26.	Urin kese uz nogu a 750 ml. (10 kom.).	mjesečno
27.	Kese za žuč ili izmet sa podlogom-koloplast (30 kom.).	mjesečno
28.	Stalni Foley kateter (3 kom.).	mjesečno
29.	Trake za mjerenje šećera u krvi za RVI (30 kom.).	mjesečno
30.	Aparat za određivanje nivoa šećera u krvi za RVI.	trajno

VII. ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA ZA DONJE I GORNJE EKSTREMITETE

Član 21.

Ortopedska i druga pomagala, endoproteze i pomoćne i sanitarne sprave (u daljem tekstu: pomagala), obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima pod uslovima utvrđenim ovom odlukom, s tim da isti ne učestvuju u troškovima nabavke pomagala.

Član 22.

Pomagala iz člana 21. ove odluke propisuju ovlašteni ljekar - specijalista odgovarajuće grane medicine.

Prijedlog za nabavku, odnosno izradu pomagala, daje se na propisanom obrascu i mora da sadrži sve medicinske i tehničke elemente neophodne za izradu pomagala.

Ovlaštenje u smislu stava 1. ovog člana, ljekarima - specijalistima odgovarajuće grane izdaje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravstva.

Član 23.

Prijedlog za nabavku, odnosno izradu pomagala podnosi se putem nadležne općinske službe, prema mjestu prebivališta ratnog vojnog invalida.

Nadležna općinska služba prijedlog prosljeđuje u Ministarstvo koje utvrđuje postojanje prava na nabavku, odnosno izradu pomagala u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Član 24.

Ratnim vojnim invalidima se obezbjeđuju standardni tipovi pomagala.

Ratnim vojnim invalidima se obezbjeđuju pomagala iz prethodnog stava kod preduzeća ili ustanove koje se bave izradom odgovarajućih pomagala koje su najbliže mjestu njihovog stanovanja, odnosno zaposlenja, a prvenstveno kod preduzeća ili ustanove sa kojima je Ministarstvo zaključilo ugovor u snadbijevanju pomagalima.

Ugovorom o snadbijevanju pomagalima koji zaključi Ministarstvo utvrđuju se: način i rokovi izrade, probe i isporuke pomagala, cijene pomagala, garantni rokovi za upotrebu pomagala, obaveze preduzeća ili ustanove u slučaju kvara ili neupotrebljivosti pomagala do isteka garantnog roka i druga uzajamna prava i obaveze ugovornih strana.

Član 25.

Pomagala utvrđena ovom odlukom obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima po isteku propisanog roka trajanja samo ako su dotrajala, ako funkcionalno ne odgovaraju ili ako su uslijed oštećenja postala neupotrebljiva.

Dotrajalost i funkcionalnost pomagala iz prethodnog stava utvrđuje ovlašteni ljekar.

Rokovi trajanja pomagala utvrđeni su ovom odlukom i računaju se od dana uručivanja pomagala ratnim vojnim invalidima.

Ako je neophodno da se pomagalo izradi po mjeri, a izrada traje duže vremena, izrada se može odobriti i prije isteka roka na onoliko vremena koliko se predviđa da će trajati izrada pomagala, ali ne više od 60 dana prije isteka roka. Ovu okolnost utvrđuje i obrazlaže ovlašteni ljekar prilikom propisivanja pomagala.

VII a. ORTOPEDSKA POMAGALA

Član 26.

Protetska sredstva (proteze) služe za funkcionalnu i estetsku zamjenu izgubljenih dijelova ekstremiteta.

Odgovarajuće proteze dobijaju ratni vojni invalidi kojima nedostaje dio ili cijeli donji ili gornji ekstremitet.

Uz protezu za donje ekstremitete ratnim vojnim invalidima se obezbjeđuju standardne cipele.

Uz proteze za gornji ekstremitet ratni vojni invalidi dobijaju kao terminalni nastavak funkcionalnu kuku ili vještačku šaku.

Uz protezu za gornji ili donji ekstremitet ratni vojni invalidi dobijaju navlaku (čarapu) za bataljak od materijala koji odgovara tehničko-medicinskim uslovima (vuna, pamuk ili sintetičko vlakno).

Član 27.

Proteze se izrađuju od standardnog materijala i to:

- ležišta od plastične mase, silikona ili karbona, drveta ili kože
- sastavni dijelovi od kože, drveta, filca, metala ili gume.

Ležišta proteze izrađuju se po pravilu od plastične mase, silikona ili karbona. Ako zbog stanja bataljka ne dolazi u obzir plastična masa, silikon ili karbon, ležište proteze se izrađuje od kože ili drveta.

Član 28.

Aparate za donje i gornje ekstremitete dobijaju ratni vojni invalidi kojima su potrebni, radi omogućavanja oslonca, sprečavanja nastupanja deformiteta, korigovanja postojećeg deformiteta i kontrolisanja nevoljnih pokreta, a navedeni aparati u tim slučajevima, mogu značajno poboljšati funkcionalnu sposobnost za svakodnevne aktivnosti i rad.

Član 29.

Pomagala iz člana 28. ove odluke izrađuju se od standardnog materijala: metala, kože, plastične mase, gume i tekstila.

Član 30.

Ortopedske cipele se obezbjeđuju samo ratnim vojnim invalidima kod kojih je:

- potrebno ortopedsko pomagalo u spoju sa obucom
- potrebno vještačko stopalo ili dio stopala
- potrebno radi stečenog deformiteta koji remeti funkcionalnu aktivnosti

- odsječen dio nožja ili donožja, a korisnik ne nosi ortopedsko sredstvo

- potrebna korekcija dužine ekstremiteta više od 2,5 cm.

Ortopedske cipele se izrađuju od standardne kože u obliku koji je prilagođen obliku stopala kada je opterećeno.

Član 31.

Invalidska kolica na mehanički pogon dobijaju ratni vojni invalidi:

1. kojima su amputirane obje noge iznad koljena;
2. kojima su amputirane obje noge ispod koljena, kada je protetisanje nemoguće ili je kontraindicirano iz medicinskih razloga;

3. kojima je amputirana jedna noga, a zbog progresivnog oboljenja i predviđanja pogoršanja stanja druge noge ne može se omogućiti hod i izvršiti protetisanje;

4. koji imaju kompletnu uzetost donjih ekstremiteta ili ako i pored aparata veći dio vremena provodi u kolicima;

5. koji imaju kompletnu istostranu oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije indicirano iz drugih medicinskih razloga.

U slučaju iz prethodnog stava ratnim vojnim invalidima se obezbjeđuje sobni ili poljski tip invalidskih kolica.

Ratnim vojnim invalidima - licima sa paraplegijom obezbjeđuju se aktivna kolica po mjeri.

Pravo na invalidska kolica iz stava 1. ovoga člana imaju i djeca šehida - poginulih boraca - branitelja, pod uslovom da je ta nesposobnost nastupila prije 18 godine života, a što se dokazuje nalazom, ocjenom i mišljenjem nadležne Ljekarske komisije za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad.

Potrebu nabavke invalidskih kolica iz prethodnih stavova ovog člana utvrđuje ovlašteni ljekar.

Član 32.

Ortoze i mideri obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima kod kojih postoji:

- stečena deformacija kičmenog stuba
- promjene na kičmenom stubu koje su posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti.

Član 33.

Štake ili štap se obezbjeđuje ratnim vojnim invalidima ako se tim pomagala omogućuje ili poboljšava kretanje (stajanje i hod).

VIIb. OČNA POMAGALA

Član 34.

Očne proteze obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima za jedno ili oba oka i to:

1. puna u slučaju anoftalmusa;
2. ljuspasta u slučaju djelimičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice.

Ratnim vojnim invalidima može se obezbjediti orbitalna proteza u slučaju kada pored nedostatka očne jabučice postoji i unakaženje spoljašnjeg dijela oka.

Očne proteze se izrađuju od plastične mase (akrilat), stakla i porculana.

Član 35.

Naočale sa tamnim staklima od plastične mase i štap za slijepa lica obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima kod kojih je nastupio gubitak vida na oba oka.

Član 36.

Naočale sa korekcionim staklima obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima radi korekcije oštine vida na daljinu i blizinu.

Član 37.

Kontaktna sočiva obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima koji, prema obrazloženom nalazu i mišljenju specijaliste oftalmologa, iz medicinskih razloga ne mogu koristiti korekciona stakla.

VIIIc. SLUŠNA POMAGALA**Član 38.**

Slušni aparati obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima kod kojih ukupan gubitak sluha po FS iznosi više od 40%.

Slušni aparat propisuje se na osnovu nalaza i mišljenja ovlaštenog ljekara.

Član 39.

Slušni aparat se obezbjeđuje ratnim vojnim invalidima, na osnovu nalaza doktora medicine, specijaliste audiologa, odnosno specijaliste za bolesti uha, grla i nosa, koji ima mogućnost da audiološkim ispitivanjem, kao i stručnim testiranjem karakteristika amplifikatora, odredi rehabilitacioni efekat, osigura rehabilitacioni postupak i na osnovu toga utvrdi potrebu za korištenje aparata određenih elektroakustičnih karakteristika koji će najbolje odgovarati u datom slučaju oštećenja sluha.

Član 40.

Ratnim vojnim invalidima se obezbjeđuju standardni slušni aparati.

Standardni oblik slušnog aparata utvrđuje se ugovorom koji Ministarstvo zaključuje sa organizacijama koje proizvode, odnosno isporučuju ove aparate.

Ako ratni vojni invalid zahtijeva da mu se dodijeli slušni aparat drugog oblika (ugrađen u naočare, naušnice, šnal i sl.) sam snosi razliku u cijeni između standardnog slušnog aparata iz stava 1. ovog člana i slušnog aparata za koji se opredijelio po vlastitom izboru.

VII d. POMAGALA ZA OMOGUĆAVANJE GLASNOG GOVORA**Član 41.**

Aparat za omogućavanje glasnog govora (vještački grkljan na osnovu električnog vibratora - megafon) obezbjeđuje se ratnim vojnim invalidima koji su trajno izgubili moć govora, ako se testiranjem utvrdi da se pomoću takvog aparata može postići zadovoljavajući rehabilitacioni efekat, a učenje ezofagealnog govora nije dalo zadovoljavajući rezultat.

Aparat za omogućavanje glasnog govora propisuje se na osnovu nalaza i mišljenja ovlaštenog ljekara.

Član 42.

Ratnim vojnim invalidima se obezbjeđuje standardni tip aparata za omogućavanje glasnog govora.

Standardni oblik aparata za omogućavanje glasnog govora utvrđuje se ugovorom koji Ministarstvo zaključuje sa organizacijama koje proizvode, odnosno isporučuju ove aparate.

Aparat za omogućavanje glasnog govora obezbjeđuje se ratnim vojnim invalidima jednokratno.

Izuzetno, od prethodnog stava, ratnom vojnom invalidu kojem je aparat za omogućavanje glasnog govora neophodan a zbog posljedica ranjavanja, obezbjeđuje se aparat svakih 5 godina.

Ratnom vojnom invalidu koji zahtijeva da mu se umjesto aparata za omogućavanje glasnog govora obezbijedi govorna proteza sam snosi razliku u cijeni između standardnog aparata za omogućavanje glasnog govora iz stava 1. ovog člana i govorne proteze za koju se opredijelio po vlastitom izboru.

VII e. ENDOPROTEZE**Član 43.**

Totalne proteze za kuk, koljeno, rame i lakat obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima kod kojih je neophodna ugradnja istih u slučaju artroze zgloba, reumatoidnog artritisa, posttraumatskih stanja i anomalija zgloba.

Član 44.

Vaskularne proteze za krvne sudove obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima kojima je, nakon kliničkog ispitivanja, utvrđena potreba za ugradnjom.

Član 45.

Intraokularno sočivo i implantacioni materijal - healon obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima u slučaju kada je neophodno odstranjenje prirodnog intraokularnog sočiva zbog rane, povrede, ozljede ili bolesti.

Član 46.

Pudens - sistem se obezbjeđuje ratnim vojnim invalidima kojima je uslijed rane, povrede, ozljede ili bolesti došlo do pojačanog stvaranja liquora i do trajnog povećanja intrakranialnog pritiska.

Implantati za kičmu obezbjeđuju se ratnim vojnim invalidima u slučajevima kada je ugradnja istih neophodna zbog bolesti ili povrede kičmenog stuba.

VII f. OSTALA POMAGALA**Član 47.**

Ratnim vojnim invalidima se obezbjeđuju slijedeća pomagala:

1. Endotrahealna kanila kojima je izvršena traheotomia;
2. Kесе za urin sa podlogom kod kojih se pražnjenje mokraćne bešike, nakon operativnog zahvata, vrši preko vještačkog otvora na trbušnom zidu (urino stoma);
3. Urin kese uz nogu kod kojih se savremenim metodama liječenja ne može regulisati voljno pražnjenje mokraćne bešike;
4. Kесе za žuč ili izmet sa podlogom - koloplast kod kojih se pražnjenje žuči ili izmeta vrši preko vještačkog otvora na trbušnom zidu (ileostoma, kolostoma);
5. Stalni Foley kateter kod kojih je pražnjenje mokraćne bešike putem slobodne drenaže nemoguće;
6. Trake za mjerenje šećera u krvi;
7. Aparat za određivanje nivoa šećera u krvi.

Član 48.

Potrebe ratnih vojnih invalida - lica sa paraplegijom za ortopedskim i drugim pomagalima i lijekovima utvrđuju se za svaku kalendarsku godinu, a na osnovu projekta.

Korisnicima iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se najmanje slijedeća pomoćna pomagala i sanitarne sprave:

Redni broj	Naziv pomagala	Količina za mjesec	Rok trajanja
1.	Kondomi standardni vel. Fi 26, 28, 30, 36	30	mjesečno
2.	Ljepilo (tuba)	2	mjesečno
3.	Dvoljepljiva traka	30	mjesečno
4.	Preventox maramice	30	mjesečno
5.	Vrećice za urin - dnevne 1,3 l	10	mjesečno
6.	Vrećice za urin - noćne 2 l	30	mjesečno
7.	Gumene trake za vrećicu	4	mjesečno
8.	Elastične trake za vrećicu	4	mjesečno
9.	Kateteri za intermitentnu kateritizaciju CH 12, 14, 16 (plastični ili silikonski)	30	mjesečno
10.	Instillagel 6 ml (šprica)	15	mjesečno
11.	Pelene dnevne za muškarce	20	mjesečno
12.	Pelene dnevne za žene	30	mjesečno
13.	Pelene noćne za muškarce	20	mjesečno
14.	Pelene noćne za žene	30	mjesečno
15.	Sterilna gaza za dekubitus (Epiderm, Algiderm)	po potrebi	mjesečno
16.	Fiziološka otopina sa C vitaminom za ispiranje kod dekubitusa	po potrebi	mjesečno
17.	Antidekubitalni jastuk	1 kom.	2 godine
18.	Antidekubitalni madrac	1 kom.	trajno
19.	Posuda za mokrenje (plastična)	1 kom.	trajno
20.	Posuda za stolicu (plastična)	1 kom.	trajno
21.	Vita lift	1 kom.	trajno
22.	Nastavci za WC šolju i prenosivi nastavci od poliuretana	1 kom.	trajno

Član 49.

Pomoćna pomagala i sanitarne sprave za potrebe ratnih vojnih invalida - lica sa paraplegijom, utvrđuje i propisuje ovlašteni ljekar specijalista izabran po projektu.

Prijedlog se daje na propisanom obrascu čiji oblik i sadržaj utvrđuje ministar.

Pomoćna pomagala i sanitarne sprave izdaju se na način i po postupku utvrđenom u projektu iz člana 48. ove odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Izmjene i dopune ove odluke vrše se na način i po postupku za njeno donošenje.

Član 51.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe Odluke o privremenom utvrđivanju obima prava

korisnika boračko-invalidske zaštite na medicinsku rehabilitaciju, troškove prijevoza u vezi sa liječenjem, lijekove i ortopedska i druga pomagala, uslovima i postupku za ostvarivanje tih prava ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/01).

Član 52.

Ministarstvo, u saradnji sa općinskim načelnicima, preduzet će sve mjere, osigurati uslove i izvršiti druge potrebne radnje za primjenu odredbi ove odluke.

Član 53.

Ministarstvo preuzima poslove, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (daljem tekstu: Zavod).

Ministarstvo i Zavod će zapisnički izvršiti primopredaju poslova.

Ministarstvo preuzima sve obaveze nastale u periodu kada je Zavod, saglasno odredbama Odluke o privremenom obavljanju poslova u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvene zaštite korisnika boračko-invalidske zaštite ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/01), raspolagao sredstvima namjenski doznačavanim iz budžeta Kantona za potrebe korisnika.

Član 54.

Ministar uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona može za poslove utvrđene ovom odlukom ugovorom angažovati osposobljenu instituciju.

Poslovi, odgovornosti, rokovi, izvještavanje i naknada za rad institucije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se ugovorom koji zaključuje ministar i ovlašteno lice institucije.

Član 55.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina	Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine	Skupštine Tuzlanskog kantona
TUZLANSKI KANTON	
Skupština	Dr. Izet Žigić, v.r.
Broj: 01-02-287-6/02	
Tuzla, 5. 7. 2002. godine	

165

Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99 i 10/00) i članka 5. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/02), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Sabor Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 5. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OBIMA PRAVA BORACA-BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE, LIJEKOVE, TROŠKOVE PRIJEVOZA U SVEZI SA LIJEČENJEM, ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA, UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE TIH PRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom se privremeno, do donošenja zakona na razini Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuju prava iz boračko-invalidske zaštite članova obitelji šehida - poginulih, umrlih i nestalih boraca - branitelja, ratnih vojnih invalida, nositelja najviših ratnih priznanja i odlikovanja i demobiliziranih branitelja (u daljem tekstu: korisnici) sa područja Tuzlanskog kantona, (u daljem tekstu: Kanton), obim prava, postupak i uvjeti pod kojim ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu, banjsko-klimatsko liječenje, lijekove, troškove prijevoza u svezi sa liječenjem, ortopedska i druga pomagala, standardi za materijale od kojih se izrađuju i rokovi trajanja ortopedskih i drugih pomagala i uvjeti i postupak za ostvarivanje tih prava.

II. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 2.

Korisnicima se pod uvjetima utvrđenim zakonom i ovom odlukom osigurava zdravstvena zaštita koja se provodi kao:

- primarna
- specijalističko-konsultativna i
- bolnička.

Članak 3.

Korisnici iz članka 1. ove odluke oslobođeni su obveze osobnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite i liječenja na području Kantona.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na članove uže obitelji ratnog vojnog invalida, a za supruge isključivo pod uvjetom da su nezaposlene i da nisu prijavljene na Zavod za zapošljavanje.

III. BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE

Članak 4.

Ratni vojni invalidi mogu se upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo u slučajevima kada je takvo liječenje nužno radi nastavka liječenja od zadobijene povrede ili bolesti.

Iznimno, od odredbi stavka 1. ovog članka, ratni vojni invalidi - osobe sa paraplegijom, imaju pravo na banjsko-klimatsko liječenje jedanput u kalendarskoj godini u trajanju od 21 dan, bez obzira na medicinske indikacije.

Nositelji najviših ratnih priznanja i odlikovanja, mogu se upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo u slučajevima kada je takvo liječenje nužno kao nastavak bolničkog liječenja od zadobijene povrede ili bolesti.

Banjsko-klimatsko liječenje se može provoditi stacionarno ili ambulantno.

Članak 5.

Ratni vojni invalidi i nositelji najviših ratnih priznanja i odlikovanja, se mogu upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo u ustanove sa kojima je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) zaključilo poseban ugovor o pružanju usluga.

Članak 6.

Prijedlog za stacionarno ili ambulantno banjsko-klimatsko liječenje daje mjerodavni ljekar specijalista u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na temelju otpusnice ili otpusnog pisma sa bolničkog liječenja, odnosno medicinske dokumentacije za ratne vojne invalide.

Članak 7.

Uz prijedlog za banjsko-klimatsko liječenje obvezno se prilaže dokumentacija iz članka 6. ove odluke.

U medicinskoj dokumentaciji nužnoj za odlučivanje moraju postojati priloženi laboratorijski i drugi nalazi iz kojih se može sagledati intenzitet oboljenja.

Ukoliko ovih nalaza nema, nužno ih je pribaviti i priložiti uz prijedlog.

Dopunski nalazi ne mogu biti ranijeg datuma od dana završenog bolničkog liječenja.

Članak 8.

Prijedlog za liječenje iz članka 6. ove odluke, podnosi se putem mjerodavne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu

(u daljem tekstu: mjerodavna općinska služba), prema prebivalištu osobe iz članka 4. ove odluke, Ljekarskom povjerenstvu za upućivanje na banjско-klimatsko liječenje (u daljem tekstu: Ljekarsko povjerenstvo) u roku od 30 dana od dana završenog bolničkog liječenja.

Članak 9.

O potrebi upućivanja na banjско-klimatsko liječenje odlučuje Ljekarsko povjerenstvo, na temelju prijedloga iz članka 6. i medicinske dokumentacije iz članka 7. ove odluke.

Ljekarsko povjerenstvo može u postupku odlučivanja, ako utvrdi da je potrebno, tražiti da se dopuni ili obnovi medicinska dokumentacija na temelju koje se odlučuje o potrebi upućivanja na medicinsku rehabilitaciju.

Ljekarsko povjerenstvo imenuje posebnom odlukom ministar za boračka pitanja (u daljem tekstu: ministar).

Članak 10.

Odluku o upućivanju na banjско-klimatsko liječenje Ljekarsko povjerenstvo donosi bez prisustva osoba iz članka 4. ove odluke, a iznimno, ukoliko je to potrebno, Povjerenstvo poziva korisnika na pregled.

Ljekarsko povjerenstvo, utvrđuje i potrebu za pratiocem tijekom putovanja na liječenje i povratka i potrebu stalnog prisustva pratioca za vrijeme liječenja, bez korišćenja medicinskih usluga, za svaki slučaj pojedinačno.

Članak 11.

Odlukom o upućivanju na banjско-klimatsko liječenje Ljekarsko povjerenstvo određuje ustanovu iz članka 5. ove odluke, u kojoj će se sprovesti banjско-klimatsko liječenje i dužina trajanja tog liječenja.

Odluku iz stavka 1. ovog članka Ljekarsko povjerenstvo je dužno donijeti u roku od 30 dana od dana prijama prijedloga i o istoj obavijestiti korisnika, predlagača, mjerodavnu općinsku službu i Ministarstvo.

IV. NADOKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA

Članak 12.

Korisnici, koji su osigurali sredstva za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inozemstvu, imaju pravo na nadoknadu troškova prijevoza u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta u kojem će se provesti liječenje, samo u slučaju kada je liječenje posljedica zadobijene rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene u ratu.

Da bi ostvarili pravo utvrđeno u stavku 1. ovog članka uz zahtjev, korisnici prilažu mišljenje:

- konzilija mjerodavne klinike o potrebi liječenja u inozemstvu
- načinu i vrsti prijevoznog sredstva za odlazak i povratak sa liječenja obzirom na zdravstveno stanje
- poziv za liječenje od zdravstvene ustanove u inozemstvu sa datumom prijama
- dokaz da su osigurana sredstva nužna za troškove liječenja u inozemstvu i
- profakturu za troškove prijevoza.

Po povratku sa liječenja korisnik je dužan Ministarstvu podnijeti izvješće o sprovedenom liječenju u inozemstvu.

Članak 13.

Članovi obitelji šehida - poginulih boraca-branitelja, ratni vojni invalidi i nositelji najviših ratnih odlikovanja i priznanja,

koji su radi ostvarivanja zdravstvene zaštite upućeni izvan mjesta prebivališta a na teritoriji Bosne i Hercegovine, imaju pravo na troškove prijevoza u visini cijene povratne autobusne karte od mjesta prebivališta do mjesta u koje su upućeni.

Ratni vojni invalidi - osobe sa paraplegijom, koji su radi ostvarivanja zdravstvene zaštite upućeni izvan mjesta prebivališta a na teritoriji Bosne i Hercegovine, imaju pravo na troškove prijevoza u visini od 20 % iznosa prodajne cijene jedne litre goriva za vozilo koje se koristi, za svaki prijeđeni kilometar.

Članak 14.

Zahtjev za nadoknadu troškova prijevoza podnosi se mjerodavnoj općinskoj službi, koji se dostavlja Ministarstvu na odlučivanje.

Odluku o isplati troškova prijevoza iz prethodnog stavka, a na temelju odgovarajuće dokumentacije, donosi ministar.

Obračun i isplatu nadoknade vršit će mjerodavna općinska služba.

V. LIJEKOVI

Članak 15.

Korisnicima se mogu propisivati i izdavati samo oni lijekovi koji imaju odobrenje za stavljanje u promet na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Korisnici imaju pravo na sve lijekove koji se nalaze na Listi esencijalnih lijekova koji se primjenjuju u medicini na području Kantona a propisuju se i izdaju na teret sredstava obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

Potrebe ratnih vojnih invalida - osoba sa paraplegijom za lijekovima utvrđuju se za svaku kalendarsku godinu a na temelju projekta - programa zbrinjavanja i edukacije ratnih vojnih invalida - osoba sa paraplegijom kojeg po posebnom postupku usvaja Ministarstvo (u daljem tekstu: projekat).

Za lijekove koji se propisuju i izdaju na recept u smislu odredbi stavaka 2. i 3. ovog članka korisnici ne plaćaju propisanu participaciju.

Članak 16.

Korisnicima se mogu propisivati i lijekovi koji se nalaze na posebnoj Listi lijekova, koji se osiguravaju na teret sredstava proračuna Kantona.

Nacrt Liste lijekova utvrđuje stručno povjerenstvo, koje imenuje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravstva.

Za lijekove koji se propisuju i izdaju na recept u smislu odredbi ovog članka korisnici ne plaćaju participaciju.

Ratni vojni invalidi imaju pravo besplatno na sve lijekove koji su registrirani u F BiH, a nužni su za liječenje rana, povreda, ozljeda ili bolesti zadobijenih u tijeku služenja u OS BiH, a što se propisuju sukladno članku 18. ove odluke.

Članak 17.

Lijekovi iz članka 16. stavak 1. ove odluke, propisuju se sukladno propisima iz oblasti obvezatnog zdravstvenog osiguranja koji se primjenjuju na području Kantona.

Članak 18.

Lijekove iz članka 16. stavci 1. i 4. ove odluke, propisuju ovlašćeni ljekari na obrascu recepta kojeg utvrđuje Ministarstvo.

Ovlašćenje u smislu stavka 1. ovog članka, ljekarima izdaje ministar.

Ministar svojom odlukom utvrđuje ljekarne koje će izdavati lijekove iz članka 16. ove odluke.

VI. JEDINSTVENA LISTA POMAGALA, ENDOPROTEZA, SANITARNIH SPRAVA I MEDICINSKE INDIKACIJE

Članak 19.

Naputak o načinu propisivanja, izdavanja i evidentiranja receptata iz članka 16. ove odluke donosi ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva zdravstva.

Članak 20.

Ratnim vojnim invalidima se osiguravaju u medicinski indiciranim slučajevima slijedeća ortopedska i druga pomagala:

Red. broj	Naziv pomagala	Rok korišćenja u mjesecima
1.	Proteze za gornje ekstremitete:	
	a. šaka	48
	b. podlaktatna	48
	c. dezartikulacija lakta	48
	d. nadlaktatna	48
	e. exartikulacija ramenog zgloba.	48
2.	Proteze za donje ekstremitete:	
	a. djelimična amputacija stopala	36
	b. proteza stopala	36
	c. potkoljena	36
	d. dezartikulacija koljenog zgloba	36
	e. natkoljena	36
	f. exartikulacija zgloba kuka.	36
3.	Standardne cipele uz protezu.	12
4.	Navlaka za bataljak (12 komada).	12
5.	Aparati za gornje ekstremitete:	
	a. ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom	48
	b. radialis aparat od plastične mase	48
	c. dvodjelna ortoza za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije.	48
6.	Aparati za donje ekstremitete:	
	a. Peroneus aparat - jednodjelni od plastike	48
	b. Peroneus aparat - dvodjelni sa šinama u spoju sa obućom	48
	c. ortoza za koljeno (plastična sa zglobom)	48
	d. ortoza za koljeno u spoju sa obućom (korektivna)	48
	e. ortoza za natkoljenu i koljeno u spoju sa obućom (Hessingov aparat).	48
7.	Ortopedska obuća za RVI:	
	a. po gipsanom modelu (jednostrano ili obostrano)	
	b. sa povišenjem.	12
8.	Invalidska kolica na mehanički pogon.	48
9.	Aktivna kolica po mjeri za korisnike sa paraplegijom.	48
10.	Ortoze (mider i korzeti):	
	a. ortoza za vratnu kralješnicu	36
	b. mider platneni sa metalnim ili plastičnim pojačanjem	36
	c. ortoza za trup za deformaciju ili rasterećenje kralješnicu (plastična ili kožna sa metalnim kosturom)	36
	d. ortoza za grudnu kralješnicu	36
	e. trouporična ortoza - ortoze za grudnu kralješnicu	36
11.	Štaka sa 10 pari guma:	48
	a. podlaktatne - metalne	
	b. podpazušne - drvene.	
12.	Štap sa 3 gume.	48

13.	Očne proteze (staklene ili plastične) za RVI.	36
14.	Naočale sa tamnim staklima za slijepe osobe.	trajno
15.	Štap za slijepe osobe.	12
16.	Korekciona stakla za RVI.	30
18.	Standardni celuloidni armirani okviri za naočale za RVI.	30
19.	Kontaktna sočiva za RVI.	60
20.	Aparat za pojačanje sluha za RVI.	48
21.	Aparat za omogućavanje glasnog govora.	trajno
22.	Aparat za omogućavanje glasnog govora za osobe iz članka 42. stavak 4. odluke.	60
23.	Endoproteze za korisnike: a. totalne proteze za kuk, koljeno, rame ili lakat b. vaskularna proteza za krvne sudove c. intraokularno sočivo d. implementacioni materijal - healon e. Pudens sustava f. Implantati za kralješnicu.	trajno trajno trajno trajno trajno trajno
24.	Endotrahealna kanila (4 kom.).	24
25.	Kese za urin sa podlogom do 10 komada.	mjesečno
26.	Urin kese uz nogu a 750 ml. (10 kom.).	mjesečno
27.	Kese za žuč ili izmet sa podlogom-koloplast (30 kom.).	mjesečno
28.	Stalni Foley kateter (3 kom.).	mjesečno
29.	Trake za mjerenje šećera u krvi za RVI (30 kom.).	mjesečno
30.	Aparat za određivanje razine šećera u krvi za RVI.	trajno

VII. ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA ZA DONJE I GORNJE EKSTREMITETE

Članak 21.

Ortopedska i druga pomagala, endoproteze i pomoćne i sanitarne sprave (u daljem tekstu: pomagala), osiguravaju se ratnim vojnim invalidima pod uvjetima utvrđenim ovom odlukom, s tim da isti ne učestvuju u troškovima nabavke pomagala.

Članak 22.

Pomagala iz članka 21. ove odluke propisuju ovlašćeni ljekar - specijalista odgovarajuće grane medicine.

Prijedlog za nabavku, odnosno izradu pomagala, daje se na propisanom obrascu i mora da sadrži sve medicinske i tehničke elemente nužne za izradu pomagala.

Ovlašćenje u smislu stavka 1. ovog članka, ljekarima - specijalistima odgovarajuće grane medicine izdaje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravstva.

Članak 23.

Prijedlog za nabavku, odnosno izradu pomagala, podnosi se putem mjerodavne općinske službe, prema mjestu prebivališta ratnog vojnog invalida.

Mjerodavna općinska služba prijedlog prosljeđuje u Ministarstvo koje utvrđuje postojanje prava na nabavku, odnosno izradu pomagala u roku od 30 dana od dana prijama prijedloga.

Članak 24.

Ratnim vojnim invalidima se osiguravaju standardni tipovi pomagala.

Ratnim vojnim invalidima se osiguravaju pomagala iz prethodnog stavka kod poduzeća ili ustanove koje se bave izradom odgovarajućih pomagala koje su najbliže mjestu njihovog stanovanja, odnosno zaposlenja, a prvenstveno kod poduzeća ili ustanove sa kojima je Ministarstvo zaključilo ugovor u snadbijevanju pomagalima.

Ugovorom o snadbijevanju pomagalima koji zaključuje Ministarstvo utvrđuju se: način i rokovi izrade, probe i isporuke pomagala, cijene pomagala, garantni rokovi za uporabu pomagala, obveze poduzeća ili ustanove u slučaju kvara ili neuporabljivosti pomagala do isteka garantnog roka i druga uzajamna prava i obveze ugovornih strana.

Članak 25.

Pomagala utvrđena ovom odlukom osiguravaju se ratnim vojnim invalidima po isteku propisanog roka trajanja samo ako su

dotrajala, ako funkcionalno ne odgovaraju ili ako su uslijed oštećenja postala neuporabljiva.

Dotrajalost i funkcionalnost pomagala iz prethodnog stavka utvrđuje ovlašćeni ljekar.

Rokovi trajanja pomagala utvrđeni su ovom odlukom i računaju se od dana uručivanja pomagala ratnim vojnim invalidima.

Ako je nužno da se pomagalo izradi po mjeri, a izrada traje duže vremena, izrada se može odobriti i prije isteka roka na onoliko vremena koliko se predviđa da će trajati izrada pomagala, ali ne više od 60 dana prije isteka roka. Ovu okolnost utvrđuje i obrazlaže ovlašćeni ljekar prilikom propisivanja pomagala.

VII a. ORTOPEDSKA POMAGALA

Članak 26.

Protetska sredstva (proteze) služe za funkcionalnu i estetsku zamjenu izgubljenih dijelova ekstremiteta.

Odgovarajuće proteze dobijaju ratni vojni invalidi kojima nedostaje dio ili cijeli donji ili gornji ekstremitet.

Uz protezu za donje ekstremitete ratnim vojnim invalidima se osiguravaju standardne cipele.

Uz proteze za gornji ekstremitet ratni vojni invalidi dobijaju kao terminalni nastavak funkcionalnu kuku ili vještačku šaku.

Uz protezu za gornji ili donji ekstremitet ratni vojni invalidi dobijaju navlaku (čarapu) za bataljak od materijala koji odgovara tehničko-medicinskim uvjetima (vuna, pamuk ili sintetičko vlakno).

Članak 27.

Proteze se izrađuju od standardnog materijala i to:

- ležišta od plastične mase, silikona ili karbona, drveta ili kože
- sastavni dijelovi od kože, drveta, filca, metala ili gume.

Ležišta proteze izrađuju se po pravilu od plastične mase, silikona ili karbona. Ako zbog stanja bataljka ne dolazi u obzir plastična masa, silikon ili karbon, ležište proteze se izrađuje od kože ili drveta.

Članak 28.

Aparate za donje i gornje ekstremitete dobijaju ratni vojni invalidi kojima su potrebni, radi omogućavanja oslonca, sprječavanja nastupanja deformiteta, korigiranja postojećeg deformiteta i kontroliranja nevoljnih pokreta, a navedeni aparati u tim slučajevima, mogu značajno poboljšati funkcionalnu sposobnost za svakodnevne aktivnosti i rad.

Članak 29.

Pomagala iz članka 28. ove odluke izrađuju se od standardnog materijala: metala, kože, plastične mase, gume i tekstila.

Članak 30.

Ortopedske cipele se osiguravaju samo ratnim vojnim invalidima kod kojih je:

- potrebno ortopedsko pomagalo u spoju sa obućom
- potrebno vještačko stopalo ili dio stopala
- potrebno radi stečenog deformiteta koji narušava funkcionalnu aktivnost
- odsječen dio nožja ili donožja, a korisnik ne nosi ortopedsko sredstvo
- potrebna korekcija dužine ekstremiteta više od 2,5 cm.

Ortopedske cipele se izrađuju od standardne kože u obliku koji je prilagođen obliku stopala kada je opterećeno.

Članak 31.

Invalidska kolica na mehanički pogon dobijaju ratni vojni invalidi:

1. kojima su amputirane obje noge iznad koljena;
2. kojima su amputirane obje noge ispod koljena, kada je protetisanje nemoguće ili je kontraindicirano iz medicinskih razloga;
3. kojima je amputirana jedna noga, a zbog progresivnog oboljenja i predviđanja pogoršanja stanja druge noge ne može se omogućiti hod i izvršiti protetisanje;
4. koji imaju kompletnu uzetost donjih ekstremiteta ili ako i pored aparata veći dio vremena provodi u kolicima;
5. koji imaju kompletnu istostranu oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije indicirano iz drugih medicinskih razloga.

U slučaju iz prethodnog stavka ratnim vojnim invalidima se osigurava sobni ili poljski tip invalidskih kolica.

Ratnim vojnim invalidima - osobama sa paraplegijom osiguravaju se aktivna kolica po mjeri.

Pravo na invalidska kolica iz stavka 1. ovoga članka imaju i djeca šehida - poginulih boraca - branitelja, pod uvjetom da je ta nesposobnost nastupila prije 18 godine života, a što se dokazuje nalazom, ocjenom i mišljenjem mjerodavnog Ljekarskog povjerenstva za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad.

Potrebu nabavke invalidskih kolica iz prethodnih stavaka ovog članka utvrđuje ovlašćeni ljekar.

Članak 32.

Ortoze i mideri osiguravaju se ratnim vojnim invalidima kod kojih postoji:

- stečena deformacija kralješničnog stuba
- promjene na kralješničnom stubu koje su posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti.

Članak 33.

Štake ili štap se osiguravaju ratnim vojnim invalidima ako se tim pomagalima omogućuje ili poboljšava kretanje (stajanje i hod).

VII b. OČNA POMAGALA

Članak 34.

Očne proteze osiguravaju se ratnim vojnim invalidima za jedno ili oba oka i to:

1. puna u slučaju anoftalmusa;
2. ljuspasta u slučaju djelimičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice.

Ratnim vojnim invalidima može se osigurati orbitalna proteza u slučaju kada pored nedostatka očne jabučice postoji i unakaženje spoljašnjeg dijela oka.

Očne proteze se izrađuju od plastične mase (akrilat), stakla i porculana.

Članak 35.

Naočale sa tamnim staklima od plastične mase i štap za slijepe osobe osiguravaju se ratnim vojnim invalidima kod kojih je nastupio gubitak vida na oba oka.

Članak 36.

Naočale sa korekcionim staklima osiguravaju se ratnim vojnim invalidima radi korekcije oštine vida na daljinu i blizinu.

Članak 37.

Kontaktna sočiva osiguravaju se ratnim vojnim invalidima koji, prema obrazloženom nalazu i mišljenju specijaliste oftalmologa, iz medicinskih razloga ne mogu koristiti korekciona stakla.

VII c. SLUŠNA POMAGALA**Članak 38.**

Slušni aparati osiguravaju se ratnim vojnim invalidima kod kojih ukupan gubitak sluha po FS iznosi više od 40%.

Slušni aparat propisuje se na temelju nalaza i mišljenja ovlaštenog ljekara.

Članak 39.

Slušni aparat se osigurava ratnim vojnim invalidima, na temelju nalaza ljekara medicine, specijaliste audiologa, odnosno specijaliste za bolesti uha, grla i nosa, koji ima mogućnost da audiološkim ispitivanjem, kao i stručnim testiranjem karakteristika amplifikatora, odredi rehabilitacioni efekat, osigura rehabilitacioni postupak i na temelju toga utvrdi potrebu za korišćenje aparata određenih elektroakustičnih karakteristika koji će najbolje odgovarati u datom slučaju oštećenja sluha.

Članak 40.

Ratnim vojnim invalidima se osiguravaju standardni slušni aparati.

Standardni oblik slušnog aparata utvrđuje se ugovorom koji Ministarstvo zaključuje sa organizacijama koje proizvode, odnosno isporučuju ove aparate.

Ako ratni vojni invalid zahtijeva da mu se dodijeli slušni aparat drugog oblika (ugrađen u naočale, naušnice, šnalu i sl.) sam snosi razliku u cijeni između standardnog slušnog aparata iz stavka 1. ovog članka i slušnog aparata za koji se opredijelio po osobnom izboru.

VII d. POMAGALA ZA OMOGUĆAVANJE GLASNOG GOVORA**Članak 41.**

Aparat za omogućavanje glasnog govora (vještački grkljan na temelju električnog vibratora - megafon) osigurava se ratnim vojnim invalidima koji su trajno izgubili moć govora, ako se testiranjem utvrdi da se pomoću takvog aparata može postići zadovoljavajući rehabilitacioni efekat, a učenje ezofagealnog govora nije dalo zadovoljavajući rezultat.

Aparat za omogućavanje glasnog govora propisuje se na temelju nalaza i mišljenja ovlaštenog ljekara.

Članak 42.

Ratnim vojnim invalidima se osigurava standardni tip aparata za omogućavanje glasnog govora.

Standardni oblik aparata za omogućavanje glasnog govora utvrđuje se ugovorom koji Ministarstvo zaključuje sa organizacijama koje proizvode, odnosno isporučuju ove aparate.

Aparat za omogućavanje glasnog govora osigurava se ratnim vojnim invalidima jednokratno.

Iznimno, od prethodnog stavka, ratnom vojnom invalidu kojem je aparat za omogućavanje glasnog govora nužan a zbog posljedica ranjavanja, osigurava se aparat svakih 5 godina.

Ratnom vojnom invalidu koji zahtijeva da mu se umjesto aparata za omogućavanje glasnog govora osigura govorna proteza, sam snosi razliku u cijeni između standardnog aparata za omogućavanje glasnog govora iz stavka 1. ovog članka i govorne proteze za koju se opredijelio po osobnom izboru.

VII e. ENDOPROTEZE**Članak 43.**

Totalne proteze za kuk, koljeno, rame i lakat osiguravaju se ratnim vojnim invalidima kod kojih je nužna ugradnja istih u slučaju artroze zgloba, reumatoidnog artritisa, posttraumatskih stanja i anomalija zgloba.

Članak 44.

Vaskularne proteze za krvne sudove osiguravaju se ratnim vojnim invalidima kojima je, nakon kliničkog ispitivanja, utvrđena potreba za ugradnjom.

Članak 45.

Intraokularno sočivo i implantacioni materijal - healon osiguravaju se ratnim vojnim invalidima u slučaju kada je nužno odstranjenje prirodnog intraokularnog sočiva zbog rane, povrede, ozljede ili bolesti.

Članak 46.

Pudens - sustav se osigurava ratnim vojnim invalidima kojima je uslijed rane, povrede, ozljede ili bolesti došlo do pojačanog stvaranja liquora i do trajnog povećanja intrakranialnog pritiska.

Implantati za kralješnicu osiguravaju se ratnim vojnim invalidima u slučajevima kada je ugradnja istih nužna zbog bolesti ili povrede kralješničnog stuba.

VII f. OSTALA POMAGALA**Članak 47.**

Ratnim vojnim invalidima se osiguravaju slijedeća pomagala:

1. Endotrahealna kanila kojima je izvršena traheotomia;
2. Kese za urin sa podlogom kod kojih se pražnjenje mokraćne bešike, nakon operativnog zahvata, vrši preko vještačkog otvora na trbušnom zidu (urino stoma);
3. Urin kese uz nogu kod kojih se suvremenim metodama liječenja ne može regulirati voljno pražnjenje mokraćne bešike;
4. Kese za žuč ili izmet sa podlogom - koloplast kod kojih se pražnjenje žuči ili izmeta vrši preko vještačkog otvora na trbušnom zidu (ileostoma, kolostoma);
5. Stalni Foley kateter kod kojih je pražnjenje mokraćne bešike putem slobodne drenaže nemoguće;
6. Trake za mjerenje šećera u krvi;
7. Aparat za određivanje razine šećera u krvi.

Članak 48.

Potrebe ratnih vojnih invalida - osoba sa paraplegijom za ortopedskim i drugim pomagalima i lijekovima utvrđuju se za svaku kalendarsku godinu, a na temelju projekta.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se najmanje slijedeća pomoćna pomagala i sanitarne sprave:

Redni broj	Naziv pomagala	Količina za mjesec	Rok trajanja
1.	Kondomi standardni vel. Fi 26, 28, 30, 36	30	mjesečno
2.	Ljepilo (tuba)	2	mjesečno
3.	Dvoljepjljiva traka	30	mjesečno
4.	Preventox maramice	30	mjesečno
5.	Vrećice za urin - dnevne 1,3 l	10	mjesečno
6.	Vrećice za urin - noćne 2 l	30	mjesečno
7.	Gumene trake za vrećicu	4	mjesečno
8.	Elastične trake za vrećicu	4	mjesečno
9.	Kateteri za intermitentnu kateritizaciju CH 12, 14, 16 (plastični ili silikonski)	30	mjesečno
10.	Instillagel 6 ml (šprica)	15	mjesečno
11.	Pelene dnevne za muškarce	20	mjesečno
12.	Pelene dnevne za žene	30	mjesečno
13.	Pelene noćne za muškarce	20	mjesečno
14.	Pelene noćne za žene	30	mjesečno
15.	Sterilna gaza za dekubitus (Epiderm, Algiderm)	po potrebi	mjesečno
16.	Fiziološka otopina sa C vitaminom za ispiranje kod dekubitusa	po potrebi	mjesečno
17.	Antidekubitalni jastuk	1 kom.	2 godine
18.	Antidekubitalni madrac	1 kom.	trajno
19.	Posuda za mokrenje (plastična)	1 kom.	trajno
20.	Posuda za stolicu (plastična)	1 kom.	trajno
21.	Vita lift	1 kom.	trajno
22.	Nastavci za WC šolju i prenosivi nastavci od poliuretana	1 kom.	trajno

Članak 49.

Pomoćna pomagala i sanitarne sprave za potrebe ratnih vojnih invalida - osoba sa paraplegijom, utvrđuje i propisuje ovlašćeni ljekar specijalista izabran po projektu.

Prijedlog se daje na propisanom obrascu čiji oblik i sadržaj utvrđuje ministar.

Pomoćna pomagala i sanitarne sprave izdaju se na način i po postupku utvrđenom u projektu iz članka 48. ove odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Izmjene i dopune ove odluke vrše se na način i po postupku za njeno donošenje.

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe Odluke o privremenom utvrđivanju obima prava

korisnika boračko-invalidske zaštite na medicinsku rehabilitaciju, troškove prijevoza u svezi sa liječenjem, lijekove i ortopedska i druga pomagala, uvjetima i postupku za ostvarivanje tih prava ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/01).

Članak 52.

Ministarstvo, u suradnji sa općinskim načelnicima, poduzet će sve mjere, osigurati uvjete i izvršiti druge potrebne radnje za primjenu odredbi ove odluke.

Članak 53.

Ministarstvo preuzima poslove, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (daljem tekstu: Zavod).

Ministarstvo i Zavod će zapisnički izvršiti primopredaju poslova.

Ministarstvo preuzima sve obveze nastale u razdoblju kada je Zavod, suglasno odredbama Odluke o privremenom obavljanju poslova u svezi sa ostvarenjem prava iz zdravstvene zaštite korisnika boračko-invalidske zaštite ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/01), raspolagao sredstvima namjenski doznačavanim iz proračuna Kantona za potrebe korisnika.

Članak 54.

Ministar uz suglasnost Vlade Tuzlanskog kantona može za poslove utvrđene ovom odlukom ugovorom angažirati osposobljenu instituciju.

Poslovi, odgovornosti, rokovi, izvješća i nadoknada za rad institucije iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se ugovorom koji zaključuje ministar i ovlaštena osoba institucije.

Članak 55.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Sabor	Predsjednik Sabora Tuzlanskog kantona Dr. Izet Žigić, v.r.
Broj: 01-02-287-6/02 Tuzla, 5. 7. 2002. godine	

166

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99 i 10/00), a u vezi sa članom 32. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2002. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/02), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 5. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU

O ZADUŽENJU TUZLANSKOG KANTONA

Član 1.

Tuzlanski kanton (u daljem tekstu: Kanton) zadužit će se kod OPEC - Fonda za međunarodni razvoj u iznosu 392.000,00 USA (slovima: tri stotine devedeset dvije hiljade dolara).

Član 2.

Kredit iz člana 1. ove odluke koristit će se za izgradnju i opremanje škola na području Kantona.

Član 3.

Kredit se prihvata pod slijedećim uslovima:

- rok otplate: 12 godina (u šestomjesečnim ratama);
- grejs period: do 1.7.2004. godine;
- kamatna stopa: do 4,5% godišnje;
- sredstva obezbjeđenja: bianco mjenice Kantona.

Član 4.

Međusobni odnosi Kantona i davaoca kredita, u skladu sa uslovima utvrđenim ovom odlukom regulisat će se ugovorom.

Ugovor iz prethodnog stava potpisat će ministar finansija Kantona.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Ova odluka bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Skupština	Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Dr. Izet Žigić, v.r.
Broj: 01-02-362-3/02 Tuzla, 5. 7. 2002. godine	

166

Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99 i 10/00), a u svezi s člankom 32. stavak 3. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2002. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/02), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Sabor Tuzlanskog kantona, na sjednici od 5. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU

O ZADUŽENJU TUZLANSKOG KANTONA

Članak 1.

Tuzlanski kanton (u daljem tekstu: Kanton) zadužit će se kod OPEC - Fonda za međunarodni razvoj u iznosu 392.000,00 USA (slovima: tri stotine devedeset dvije hiljade dolara).

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove odluke koristit će se za izgradnju i opremanje škola na području Kantona.

Članak 3.

Kredit se prihvata pod slijedećim uvjetima:

- rok otplate: 12 godina (u šestomjesečnim ratama);
- grejs period: do 1.7.2004. godine;
- kamatna stopa: do 4,5% godišnje;
- sredstva osiguranja: bianco mjenice Kantona.

Članak 4.

Međusobni odnosi Kantona i davatelji kredita, sukladno uvjetima utvrđenim ovom odlukom regulirat će se ugovorom.

Ugovor iz prethodnog stava potpisat će ministar financija Kantona.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 6.

Ova odluka bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,

Sabor

Dr. Izet Žigić, v.r.

Broj: 01-02-362-3/02

Tuzla, 5. 7. 2002. godine

167

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka p) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99 i 10/00) i člana 19d Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 6/97, 1/98 i 2/98 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 5/02), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Skupštine Tuzlanskog kantona a uz konsultaciju sa Misijom ujedinjenih nacija u BiH/Snage međunarodne policije, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 5. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU**O IMENOVANJU NEZAVISNOG ODBORA
ZA IZBOR I REVIZIJU**

I.

Za članove Nezavisnog odbora za izbor i reviziju imenuju se:

1. Radmila Simić
2. Vehid Šehić
3. Budimir Nikolić
4. Hajrudin Selesković
5. Bakir Pašić
6. Marija Peričević
7. Zahid Selimbašić.

II.

Članovi Nezavisnog odbora za izbor i reviziju imenuju se na period od četiri godine.

III.

Članovi Nezavisnog odbora za izbor i reviziju imaju pravo na naknadu čiju visinu određuje Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Skupština

Dr. Izet Žigić, v.r.

Broj: 01-02-374-3/02

Tuzla, 5. 7. 2002. godine

167

Na temelju članka 24. stavak 1. točka p) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99 i 10/00) i članka 19d Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 6/97, 1/98 i 2/98 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 5/02), na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje Sabora Tuzlanskog kantona a uz konzultaciju sa Misijom ujedinjenih nacija u BiH/Snage međunarodne policije, Sabor Tuzlanskog kantona, na sjednici od 5. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU**O IMENOVANJU NEOVISNOG ODBORA
ZA IZBOR I REVIZIJU**

I.

Za članove Neovisnog odbora za izbor i reviziju imenuju se:

1. Radmila Simić
2. Vehid Šehić
3. Budimir Nikolić
4. Hajrudin Selesković
5. Bakir Pašić
6. Marija Peričević
7. Zahid Selimbašić.

II.

Članovi Neovisnog odbora za izbor i reviziju imenuju se na period od četiri godine.

III.

Članovi Neovisnog odbora za izbor i reviziju imaju pravo na nadoknadu čiju visinu određuje Administrativno povjerenstvo Sabora Tuzlanskog kantona.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,

Sabor

Dr. Izet Žigić, v.r.

Broj: 01-02-374-3/02

Tuzla, 5. 7. 2002. godine

168

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka p) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99 i 10/00), a u vezi sa članom 8. stav 2. Zakona o osnivanju organa za sprovođenje izbora u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 26/02), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 12. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU**O IMENOVANJU KANTONALNE
IZBORNE KOMISIJE**

I

U Kantonalnu izbornu komisiju imenuju se:

1. Alis Sarihodžić
2. Enisa Hasanagić
3. Šesenam Ćosić
4. Rozalija Džanić
5. Marijana Omerčaušević.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona.”

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-402-21/02
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

**168**

Na temelju članka 24. stavak 1. točka p) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99 i 10/00), a u svezi sa člankom 8. stavak 2. Zakona o osnivanju organa za sprovođenje izbora u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 26/02), na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 12. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU**O IMENOVANJU KANTONALNOG
IZBORNOG POVJERENSTVA**

I

U Kantonalno izbornu povjerenstvo imenuju se:

1. Alis Sarihodžić
2. Enisa Hasanagić
3. Šesenam Ćosić
4. Rozalija Džanić
5. Marijana Omerčaušević.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona.”

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sabor
Broj: 01-02-402-21/02
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

169

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka p) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99 i 10/2000), a u vezi sa članom 24. stav 2. Zakona o RTV Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/02), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 12. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU**O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
JP RTV TUZLANSKOG KANTONA**

I

U Upravni odbor JP Radio-televizije Tuzlanskog kantona imenuju se:

1. Zlatko Dukić - predsjednik,
2. Fikret Žigić - član,
3. Marica Petrović - član,
4. Enes Osmančević - član,
5. Hazim Rančić - član,
6. Kasim Softić - član,
7. Ibrahim Kozlić - član.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona.”

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-400-14/02
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

**169**

Na temelju članka 24. stavak 1. točka p) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/9. i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/9. i 10/2000), a u svezi sa člankom 24. stavak 2. Zakona o RTV Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/0.), na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 12. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU**O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
JP RTV TUZLANSKOG KANTONA**

I

U Upravni odbor JP Radio-televizije Tuzlanskog kantona imenuju se:

1. Zlatko Dukić - predsjednik,
2. Fikret Žigić - član,
3. Marica Petrović - član,
4. Enes Osmančević - član,
5. Hazim Rančić - član,
6. Kasim Softić - član,
7. Ibrahim Kozlić - član.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona."

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sabor
Broj: 01-02-400-14/02
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

**170**

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka p) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99. i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99. i 10/2000.), a u vezi sa članom 27. stav 2. Zakona o RTV Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/02.), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 12. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JP RTV TUZLANSKOG KANTONA

I

U Nadzorni odbor JP Radio-televizije Tuzlanskog kantona imenuju se:

1. Šemsa Alajbegović - predsjednik,
2. Boris Ferković - član,
3. Nail Šećkanović - član.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona."

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-400-15/02
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

**170**

Na temelju članka 24. stavak 1. točka p) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99. i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99. i 10/2000.), a u svezi sa člankom 27. stavak 2. Zakona o RTV Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/02.), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 12. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JP RTV TUZLANSKOG KANTONA

I

U Nadzorni odbor JP Radio-televizije Tuzlanskog kantona imenuju se:

1. Šemsa Alajbegović - predsjednik,
2. Boris Ferković - član,
3. Nail Šećkanović - član.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona."

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sabor
Broj: 01-02-400-15/02
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

**171**

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99 i 10/00) i člana 8. stav 4. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 12. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA PROMJENU STATUSA SREDNJE ŠKOLE BEHRAM-BEGOVA MEDRESA U TUZLI U JAVNU USTANOVU

I

Utvrđuje se javni interes za promjenu statusa Srednje škole Behram-begove medrese u Tuzli u javnu ustanovu čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

II

U radu škole iz tačke I. ove odluke, u svemu će se primjenjivati odredbe Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02) i Zakona o ustanovama ("Službene novine R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94).

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona."

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-405-4/02
Tuzla, 12. 7. 2002. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

171

Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99 i 10/00) i članka 8. stavak 4. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Sabor Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 12. 7. 2002. godine, donosi

ODLUKU

**O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA
PROMJENU STATUSA SREDNJE ŠKOLE
BEHRAM-BEGOVA MEDRESA U TUZLI
U JAVNU USTANOVU**

I

Utvrdjuje se javni interes za promjenu statusa Srednje škole Behram-begove medrese u Tuzli u javnu ustanovu čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

II

U radu škole iz točke I. ove odluke, u svemu će se primjenjivati odredbe Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02) i Zakona o ustanovama ("Službene novine R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94).

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja a biće objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona."

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Sabor	Predsjednik Sabora Tuzlanskog kantona, Dr. Izet Žigić, v.r.
Broj: 01-02-405-4/02 Tuzla, 12. 7. 2002. godine	

172

Na osnovu člana 39. stav 2. Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99 i 10/00) i člana 13. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a na prijedlog predsjednika Vlade Tuzlanskog kantona, predsjednik Kantona, donosi

ODLUKU**o razrješenju****I.**

Almazaga Čatović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi Tuzlanskog kantona, razrješava se dužnosti ministra sa 19. 7. 2002. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Predsjednik kantona Broj: 01-609/02 Tuzla, 19. 7. 2002. godine	PREDSJEDNIK Selim Bešliagić, v.r.
---	---

172

Na temelju članka 39. stavak 2. Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99 i 10/00) i članka 13. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a na prijedlog predsjednika Vlade Tuzlanskog kantona, predsjednik Kantona, donosi

ODLUKU**o razrješenju****I**

Almazaga Čatović, ministar trgovine, turizma i prometa u Vladi Tuzlanskog kantona, razrješava se dužnosti ministra sa 19. 7. 2002. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Predsjednik kantona Broj: 01-609/02 Tuzla, 19. 7. 2002. godine	PREDSJEDNIK Selim Bešliagić, v.r.
---	---

173

Na osnovu čl. 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a u vezi sa članom 25. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2002. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/02), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 17. 6. 2002. godine, donosi

ODLUKU

**o izmjenama Odluke o općim kriterijima
i postupku korištenja sredstava sa budžetske
pozicije materijalno zbrinjavanje radnika**

Član 1.

U Odluci Vlade Tuzlanskog kantona o općim kriterijima i postupku korištenja sredstava sa budžetske pozicije materijalno zbrinjavanje radnika broj: 02/1-14-5712/02 od 6. 5. 2002. godine, član 1. mijenja se i glasi:

“Sredstva za materijalno zbrinjavanje radnika, utvrđena posebnom pozicijom budžeta Tuzlanskog kantona za 2002. godinu, mogu se koristiti uz prethodno ispunjavanje slijedećih kriterija:

- 1) Da se radi o radnicima u preduzećima sa liste preduzeća prema kojima Vlada Tuzlanskog kantona vrši prava i obaveze upravljanja državnim kapitalom, ili je preduzeće djelimično ili potpuno privatizirano u postupku javnog upisa dionica, odnosno da se nalazi u stečajnom ili predstečajnom postupku, a da se prije privatizacije ili pokretanja stečajnog postupka nalazilo na kantonalnoj listi preduzeća;
- 2) Da se radi o radnicima u preduzećima koja su van proizvodnog procesa, iz kog razloga preduzeće nije u poziciji da ih trenutno zaposli i na odgovarajući način materijalno obezbijedi;
- 3) Da, ukoliko se radi o preduzećima u kojima je otvoren stečajni postupak, gdje su radnici u okviru tog postupka po sili zakona ostali bez zaposlenja, materijalno zbrinjavanje tih radnika u skladu sa zahtjevom stečajnog upravnika isključivo može biti na način da se:
 - obezbijede odgovarajući materijalni preduslovi prema nadležnoj Službi za zapošljavanje koje preduzeće u stečaju iz objektivnih razloga trenutno nije u mogućnosti da ispoštuje, čime se stvaraju mogućnosti da ti radnici svoje materijalno obezbjeđenje ostvaruju putem te Službe, kao i druga prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine F BiH”, broj: 41/01);
 - obezbijede odgovarajući materijalni preduslovi na ime izmirenja dijela obaveze preduzeća u stečaju po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje i povezivanje penzijskog staža radnika tog preduzeća, koje preduzeće u stečaju trenutno nije u mogućnosti ispoštovati, čime bi se omogućilo da to preduzeće potpiše odgovarajući protokol sa nadležnim Fondom PIO oko reprogramiranja ukupnih obaveza preduzeća po tom osnovu;
 - obezbijedi, izuzetno, jednokratna novčana pomoć radnicima preduzeća u stečaju koji su ostali bez zaposlenja, kao vid socijalne pomoći do obezbjeđenja uslova za materijalno obezbjeđenje tih radnika putem nadležne Službe za zapošljavanje.

Sredstva iz prve i druge alineje ove tačke, koje Vlada Tuzlanskog kantona uplati preduzeću u stečaju za utvrđenu namjenu, tretiraju se kao kratkoročne pozajmice tim preduzećima koja se obavezuju ista vratiti u budžet Tuzlanskog kantona, za period kako to odlukama o njihovom odobravanju bude određeno.

- 4) Da je potreba materijalnog zbrinjavanja radnika preduzeća iz prethodnih tačaka ovog člana nastala u toku 2002. godine.

Kriterije navedene tačkama 1) - 4) ovog člana neophodno je ispuniti kumulativno.”

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-7924/02
Tuzla, 17. 6. 2002. godine

PREDSJEDNIK VLADE

Senahid Šaković, v.r.

173

Na temelju čl. 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00), a u svezi sa člankom 25. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2002. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 4/02), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 17. 6. 2002. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o općim kriterijima i postupku korišćenja sredstava sa proračunske pozicije materijalno zbrinjavanje djelatnika

Članak 1.

U Odluci Vlade Tuzlanskog kantona o općim kriterijima i postupku korišćenja sredstava sa proračunske pozicije materijalno zbrinjavanje radnika broj: 02/1-14-5712/02 od 06. 05. 2002. godine, članak 1. mijenja se i glasi:

“Sredstva za materijalno zbrinjavanje djelatnika, utvrđena posebnom pozicijom proračuna Tuzlanskog kantona za 2002. godinu, mogu se koristiti uz prethodno ispunjavanje slijedećih kriterija:

- 1) Da se radi o djelatnicima u poduzećima sa liste poduzeća prema kojima Vlada Tuzlanskog kantona vrši prava i obaveze upravljanja državnim kapitalom, ili je poduzeće djelimično ili potpuno privatizirano u postupku javnog upisa dionica, odnosno da se nalazi u stečajnom ili predstečajnom postupku, a da se prije privatiziranja ili pokretanja stečajnog postupka nalazilo na kantonalnoj listi poduzeća;
- 2) Da se radi o djelatnicima u poduzećima koja su izvan proizvodnog procesa, iz kog razloga poduzeće nije u poziciji da ih trenutno zaposli i na odgovarajući način materijalno osigura;
- 3) Da, ukoliko se radi o poduzećima u kojima je otvoren stečajni postupak, gdje su djelatnici u okviru tog postupka po sili zakona ostali bez zaposlenja, materijalno zbrinjavanje tih djelatnika sukladno zahtjevu stečajnog upravitelja isključivo može biti na način da se:
 - osiguraju odgovarajući materijalni preduvjeti prema mjerodavnoj Službi za zapošljavanje koje poduzeće u stečaju iz objektivnih razloga trenutno nije u mogućnosti da ispoštuje, čime se stvaraju mogućnosti da ti djelatnici svoje materijalno osiguranje ostvaruju putem te Službe, kao i druga prava iz radnog odnosa sukladno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine F BiH”, broj: 41/01);
 - osiguraju odgovarajući materijalni preduvjeti na ime izmirenja dijela obaveze poduzeća u stečaju po temelju doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje i povezivanje mirovinskog staža djelatnika tog poduzeća, koje poduzeće u stečaju trenutno nije u mogućnosti ispoštovati, čime bi se omogućilo da to poduzeće potpiše odgovarajući protokol sa mjerodavnim Fondom PIO oko reprogramiranja ukupnih obaveza poduzeća po tom temelju;
 - osigura, iznimno, jednokratna novčana pomoć djelatnicima poduzeća u stečaju koji su ostali bez zaposlenja, kao vid socijalne pomoći do obezbjeđenja uvjeta za materijalno osiguranje tih djelatnika putem mjerodavne Službe za zapošljavanje.

Sredstva iz prve i druge alineje ove tačke, koje Vlada Tuzlanskog kantona uplati poduzeću u stečaju za utvrđenu namjenu, tretiraju se kao kratkoročne pozajmice tim poduzećima koja se obavezuju ista vratiti u proračun Tuzlanskog kantona, za razdoblje kako to odlukama o njihovom odobravanju bude određeno.

4) Da je potreba materijalnog zbrinjavanja djelatnika poduzeća iz prethodnih točaka ovog članka nastala u tijeku 2002. godine.

Kriterije navedene točkama 1) - 4) ovog članka nužno je ispuniti kumulativno.”

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

PREDSJEDNIK VLADE

VLADA

Senahid Šaković, v.r.

Broj: 02/1-14-7924/02
Tuzla, 17. 6. 2002. godine

174

Na osnovu čl. 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 26. 6. 2002. godine, donosi

ODLUKU

o uspostavljanju Registra korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona

I

Uspostavlja se Registar korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Registar korisnika Budžeta).

II

Registar korisnika Budžeta je glavna evidencija, koju vodi i ažurira Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona i u koji se upisuju podaci o korisnicima budžeta, koji su potrebni za ostvarivanje centralne funkcije upravljanja finansijskim sredstvima Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) koji pripadaju budžetu i funkcionisanje jedinstvenog računa Trezora (JRT).

III

Sadržaj i način vođenja Registra korisnika Budžeta uređuje se uputstvom, koje donosi Ministarstvo finansija Kantona.

IV

Registar korisnika Budžeta je javan i deponovan u Ministarstvu finansija Kantona.

Podaci upisani u Registar korisnika Budžeta su dostupni u skladu sa zakonom i svako ih može razgledati, prepisati i zahtijevati da mu se izda ovjereni izvod iz Registra korisnika Budžeta.

V

Korisnici budžeta su dužni dostaviti Ministarstvu finansija Kantona podatke iz Registra korisnika Budžeta, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Korisnici ne mogu koristiti sredstva budžeta Kantona u skladu sa zakonom, ukoliko ne dostave podatke potrebne za uspostavljanje Registra korisnika Budžeta.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

PREDSJEDNIK VLADE

VLADA

Senahid Šaković, v.r.

Broj: 02/1-14-8461/02
Tuzla, 26. 6. 2002. godine

174

Na temelju čl. 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 26. 6. 2002. godine, donosi

ODLUKU

o uspostavljanju Registra korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona

I

Uspostavlja se Registar korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Registar korisnika Proračuna).

II

Registar korisnika Proračuna je glavna evidencija, koju vodi i ažurira Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona i u koji se upisuju podaci o korisnicima proračuna, koji su potrebni za ostvarivanje centralne funkcije upravljanja finansijskim sredstvima Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) koji pripadaju proračunu i funkcioniranje jedinstvenog računa Trezora (JRT).

III

Sadržaj i način vođenja Registra korisnika Proračuna uređuje se naputkom, kojeg donosi Ministarstvo finansija Kantona.

IV

Registar korisnika Proračuna je javan i deponiran u Ministarstvu finansija Kantona.

Podaci upisani u Registar korisnika Proračuna su dostupni sukladno zakonu i svako ih može razgledati, prepisati i zahtijevati da mu se izda ovjereni izvod iz Registra korisnika Proračuna.

V

Korisnici proračuna su dužni dostaviti Ministarstvu finansija Kantona podatke iz Registra korisnika Proračuna, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Korisnici ne mogu koristiti sredstva proračuna Kantona sukladno zakonu, ukoliko ne dostave podatke potrebne za uspostavljanje Registra korisnika Proračuna.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

PREDSJEDNIK VLADE

VLADA

Senahid Šaković, v.r.

Broj: 02/1-14-8461/02
Tuzla, 26. 6. 2002. godine

175

Na osnovu čl. 5 i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a u vezi sa članom 7. Uredbe o Stručnoj službi Vlade Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/02), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 26. 6. 2002. godine, donosi

RJEŠENJE**o postavljenju pomoćnika sekretara Vlade**

I

Fikreta Hajdarbegović, dipl. pravnik, postavlja se za pomoćnika sekretara Vlade Tuzlanskog kantona.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-4764/02
Tuzla, 26. 6. 2002. godine

PREDSJEDNIK VLADE
Senahid Šaković, v.r.

175

Na temelju čl. 5 i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a u svezi sa člankom 7. Uredbe o Stručnoj službi Vlade Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/02), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 26. 6. 2002. godine, donosi

RJEŠENJE**o postavljenju pomoćnika tajnika Vlade**

I

Fikreta Hajdarbegović, dipl. pravnik, postavlja se za pomoćnika tajnika Vlade Tuzlanskog kantona.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-4764/02
Tuzla, 26. 6. 2002. godine

PREDSJEDNIK VLADE
Senahid Šaković, v.r.

176

Na osnovu čl. 5 i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a u vezi sa članom 7. Uredbe o Stručnoj službi Vlade Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/02), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 26. 6. 2002. godine, donosi

RJEŠENJE**o postavljenju pomoćnika sekretara Vlade**

I

Velida Mujkić, dipl. pravnik, postavlja se za pomoćnika sekretara Vlade Tuzlanskog kantona.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-7645/02
Tuzla, 26. 6. 2002. godine

PREDSJEDNIK VLADE
Senahid Šaković, v.r.

176

Na temelju čl. 5 i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a u svezi sa člankom 7. Uredbe o Stručnoj službi Vlade Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/02), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 26. 6. 2002. godine, donosi

RJEŠENJE**o postavljenju pomoćnika tajnika Vlade**

I

Velida Mujkić, dipl. pravnik, postavlja se za pomoćnika tajnika Vlade Tuzlanskog kantona.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-7645/02
Tuzla, 26. 6. 2002. godine

PREDSJEDNIK VLADE
Senahid Šaković, v.r.

177

Na osnovu čl. 5 i 29. Zakona o Vladi ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a u vezi sa članom 25. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2002. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/02) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 26. 6. 2002. godine, donosi

PROGRAM**KAPITALNIH IZDATAKA ZA KORISNIKE
BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2002. GODINU**

I

I KABINET PREDSEDNIKA KANTONA		5.000,00
1.	Kabinet predsjednika Kantona oprema	5.000,00
II KABINET PREDSEDNIKA VLADE		10.000,00
1.	Kabinet predsjednika Vlade oprema	10.000,00
III ZAJEDNIČKE SLUŽBE		5.000,00
1.	Zajedničke službe oprema	5.000,00
IV MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE		151.000,00
1.	Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.000,00
2.	Kantonalni sud Tuzla nabavka računara i računarske opreme	8.000,00
3.	Općinski sud Tuzla nabavka opreme	5.000,00
4.	Općinski sud Banovići nabavka računara i programa za rad	4.000,00
5.	Općinski sud Kalesija nabavka opreme	5.000,00
6.	Općinski sud Kladanj nabavka opreme	4.000,00
7.	Općinski sud Lukavac preured.post.kanc.nabav.kanc. opreme računara i motocikala za kurirsku dostavu	8.000,00
8.	Općinski sud Živinice nabavka bicikala, motocikala za sudske dostavljače, kompjutera, polovnog auta i op.	8.000,00
9.	Općinski sud Gradačac nav.kompjutera, motocikala, tel.cent. i op.	5.000,00
10.	Općinski sud Gračanica nabavka opreme	5.000,00
11.	Općinski sud Srebrenik nabavka opreme	8.000,00
12.	Kantonalno tužilaštvo Tuzla nabavka opreme	5.000,00
13.	Općinsko tužilaštvo Tuzla nabavka opreme	4.000,00
14.	Općinsko tužilaštvo Banovići nabavka opreme	4.000,00
15.	Općinsko tužilaštvo Gradačac nabavka vozila, kompjutera, tel.cent.ošteć. zgrade zida kancelarija i nabavka opreme	6.000,00
16.	Općinsko tužilaštvo Lukavac nabavka računara i opreme	5.000,00
17.	Općinsko tužilaštvo Kalesija nabavka računara i opreme	4.000,00
18.	Općinsko tužilaštvo Gračanica nabavka opreme	4.000,00
19.	Općinsko tužilaštvo Kladanj nabavka opreme	4.000,00
20.	Općinsko tužilaštvo Srebrenik nabavka opreme	4.000,00
21.	Općinsko tužilaštvo Živinice nabavka opreme	4.000,00
22.	Kantonalni sud za prekršaje Tuzla nabavka opreme	3.000,00
23.	Općinski sud za prekršaje Tuzla nabavka računara, mobitela	4.000,00
24.	Općinski sud za prekršaje Banovići nabavka opreme	4.000,00
25.	Općinski sud za prekršaje Doboj - Istok nabavka opreme	4.000,00
26.	Općinski sud za prekršaje Srebrenik nabavka opreme, računara	4.000,00
27.	Općinski sud za prekršaje Gračanica nabavka opreme	4.000,00
28.	Općinski sud za prekršaje Teočak nabavka opreme	2.000,00
29.	Općinski sud za prekršaje Sapna nabavka opreme	2.000,00
30.	Općinski sud za prekršaje Kladanj nabavka opreme, materijalo teh. sredstva	4.000,00
31.	Općinski sud za prekršaje Čelić nabavka opreme	3.000,00
32.	Općinski sud za prekršaje Živinice nabavka računara i opreme	6.000,00
33.	Općinski sud za prekršaje Lukavac nabavka opreme	6.000,00
V MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA		1.641.500, 51
a) VISOKO OBRAZOVANJE		225.789,51
1.	Đački dom "Enver Šiljak" Tuzla	225.789,51
b) SREDNJE OBRAZOVANJE		289.372,00
1.	Hemijaska škola Tuzla Sanac.mokrog čvora	15.000,00
2.	Srednja muzička škola Tuzla školska kotlovnica	4.798,00
3.	MSS "Kalesija" Kalesija sanac.mokrog čvora	5.474,00
4.	MS ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	
5.	Gimnazija Lukavac	

6.	Elektro škola Lukavac	izgradnja školske kotlovnice	38.000,00
7.	Građevinska škola Tuzla	rekonstrukcija centralnog grijanja	29.500,00
8.	MSŠ Čelić	dovršetak započetih radova	15.000,00
9.	MSŠ Doboj - Istok	rekonstrukcija krova radionice	10.000,00
10.	Gimnazija Gradačac	izrada glavnog projekta	46.300,00
11.	Rudarska škola Tuzla	rekonstrukcija podova	19.300,00
12.	MSŠ Kalesija	rekonstrukcija školske sale	34.000,00
13.	Tekuće održavanje i hitne intervencije		42.000,00
14.	Opremanje škola, učila, oprema		30.000,00

c) OSNOVNO OBRAZOVANJE**586.339,00**

1.	O.Š. "S.B. Bašagić" Gradačac	Dovršetak radova	20.000,00
2.	O.Š. "Vražići" Čelić	rekonstrukcija	10.000,00
3.	O.Š. "Noćajevići" Stupari	rekonstrukcija	15.212,00
4.	O.Š. "M. Beg Ljubušak" Gradačac	rekonstrukcija	15.970,00
5.	O.Š. "Doborovci" Gračanica	izgradnja škole	12.142,00
6.	Prva osnovna škola Gračanica	sanacija kotlovnice	10.500,00
7.	Druga osnovna škola Gračanica	sanacija kotlovnice	6.000,00
8.	O.Š. "Džakule" Gračanica	kotao za centralno grijanje	4.000,00
9.	O.Š. "Orahovica" Gračanica	kotao za centralno grijanje	6.000,00
10.	O.Š. "Tinja" Srebrenik	sanacija kotlovnice	3.350,00
11.	O.Š. "Špionica" Srebrenik	rekonstrukcija školske kotlovnice	10.000,00
12.	O.Š. "Šerići" Živinice	rekonstrukcija školske kotlovnice	13.500,00
13.	O.Š. "Dubrave" Živinice	školska kotlovnica	7.000,00
14.	O.Š. "Višća" Živinice	sanacija toplovođa	3.500,00
15.	O.Š. "Seona" Banovići	intervencija P.Š. Ajkovići	1.500,00
16.	O.Š. "Banovići selo" Banovići	sanacija kotlovnice	9.000,00
17.	O.Š. "Tušanj" Tuzla	sanacija kotlovnice	10.000,00
18.	O.Š. Muzička škola	školska kotlovnica	4.598,00
19.	O.Š. "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	sanacija centralnog grijanja	4.000,00
20.	O.Š. "Sladna" Srebrenik	sanacija podova u fiskulturnoj dvorani	7.500,00
21.	O.Š. "Vražići" Čelić P.Š. Brnjik	dovršetak radova	16.980,00
22.	O.Š. "Podorašje" Srebrenik	izgradnja sanitarnog čvora	11.500,00
23.	O.Š. "Kalesija" Kalesija	rekonstrukcija kotlovnice	35.000,00
24.	Prva osnovna škola Živinice	rekonstrukcija grijanja u fiskult. dvorani	4.500,00
25.	O.Š. "Sapna"	rekonst. hidroinst.-nastv. grad.PŠ.Vitinica	90.352,00
26.	O.Š. "Turija" Lukavac	izgradnja školske kotlovnice	30.000,00
27.	O.Š. "Puračić" Lukavac	dovršetak započetih radova	70.000,00
28.	O.Š. "Breške" Tuzla	adaptacija fiskulturne dvorane	32.600,00
29.	O.Š. "Klokotnica" D. Istok	sanitarni čvor	7.000,00
30.	O.Š. "Brijesnica" D. Istok	izgradnja sanitarnog čvora	11.125,00
31.	O.Š. "Banovići" Banovići	rekonstrukcija centralnog grijanja	10.000,00
32.	O.Š. "Lukavac" P.Š. Bokavići	sanacija područne škole	22.500,00
33.	O.Š. "Lukavac Grad" Lukavac	izgradnja školske kotlovnice	28.000,00
34.	Tekuće održavanje hitne intervencije		20.000,00
35.	Oprema za škole		22.000,00

d) SPORT**435.000,00**

1.	Općina Tuzla	Atletska staza	80.000,00
2.	Strelište Paša Bunar	adaptacija zgrade	5.000,00
3.	Općina Srebrenik	Sportska dvorana	150.000,00
4.	Općina Živinice	Sportska dvorana	100.000,00
5.	Općina Lukavac	Sportska dvorana	100.000,00

e) KULTURA**95.000,00**

1.	Muzej istočne Bosne Tuzla	Sanacija biološke zbirke	5.000,00
2.	BKC	sanacija krova	25.000,00
3.	Muzej istočne Bosne Tuzla	kupovina, prepar. i obnov. muz. ekspon.	15.000,00
4.	Međunarodna galerija portreta	sanacija krova	20.000,00
5.	Općina Srebrenik	Stari grad - izrada projektne elabo.san.	15.000,00
6.	Općina Gračanica	izrad. projek.zad. Rest.sred. grada "Soko"	15.000,00

f)	MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA		10.000,00
1.	Ministarstvo obraz., nauke, kult. i sporta	oprema	10.000,00
VI	MUP TK-a		1.349.000,00
1.	MUP TK-a	telekomunikacioni i informacioni sistem	369.000,00
2.	MUP TK-a	motor.voz.-džip-otplata rate	380.000,00
3.	MUP TK-a	nabavka uniformi	240.000,00
4.	MUP TK-a	ostalo	360.000,00
VII	MINIST. PROS. UREĐ. I ZAŠ. OKOLICE.		550.000,00
1.	Minist. urban. i prost.ured.	Realizacija I faze izrade pros. plana studije nabavka opreme	220.000,00 32.000,00 10.000,00
VIII	MINISTARSTVO FINANSIJA		30.000,00
1.	Ministarstvo finansija	Nabavka opreme	30.000,00
IX	MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA		21.000,00
1.	Min. prometa i komunikac.	Autoput Tuzla - Sava	17.500,00
2.	Min. prometa i komunikac.	oprema	3.500,00
X	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA		70.000,00
1.	Dom zdravlja Teočak	zgrada DZ Teočak	30.000,00
2.	Ministarstvo zdravstva	oprema	5.000,00
3.	Opća bolnica Gračanica	zgrada Opće bolnice Gračanica	35.000,00
XI	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA		42.875,00
1.	Ministarstvo za boračka pitanja	kupovina 10 invalidskih kolica nabavka opreme	40.000,00 2.875,00
XII	MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA		10.000,00
1.	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva		10.000,00
XIII	MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK		1.000,00
1.	Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak	oprema	1.000,00
XIV	MINISTARSTVO ZA SOCIJALNI RAD I POLITIKU		112.000,00
1.	Ministarstvo za socijalni rad i politiku	Projekat jedinstvene baze podataka oprema	100.000,00 12.000,00
XV	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		1.000,00
	Ministarstvo poljoprivrede	oprema	1.000,00
SVEUKUPNO:			3.999.375,51

Za realizaciju ovog progama zadužuje se Ministarstvo finansija koje će raspoređena sredstva transferisati u skladu sa prilikom sredstava u budžetu, ne dovodeći u pitanje isplate prioriteta utvrđene Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2002. godinu.

III

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, važi za budžetsku 2002. godinu i bit će objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-8641/02
Tuzla, 26. 6. 2002. godine

PREDSJEDNIK VLADE

Senahid Šaković, v.r.

177

Na temelju čl. 5 i 29. Zakona o Vladi ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00), a u svezi sa člankom 25. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2002. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/02) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 26. 6. 2002. godine, donosi

PROGRAM

KAPITALNIH IZDATAKA ZA KORISNIKE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA 2002. GODINU

I

I KABINET PREDSJEDNIKA KANTONA		5.000,00
1. Kabinet predsjednika Kantona	oprema	5.000,00
II KABINET PREDSJEDNIKA VLADE		10.000,00
1. Kabinet predsjednika Vlade	oprema	10.000,00
III ZAJEDNIČKE SLUŽBE		5.000,00
1. Zajedničke službe	oprema	5.000,00
IV MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE		151.000,00
1. Ministarstvo pravosuđa i uprave		1.000,00
2. Kantonalni sud Tuzla	nabavka računara i računarske opreme	8.000,00
3. Općinski sud Tuzla	nabavka opreme	5.000,00
4. Općinski sud Banovići	nabavka računara i programa za rad	4.000,00
5. Općinski sud Kalesija	nabavka opreme	5.000,00
6. Općinski sud Kladanj	nabavka opreme	4.000,00
7. Općinski sud Lukavac	preured.post.kanc.nabav.kanc. opreme računara i motocikala za kurirsku dostavu	8.000,00
8. Općinski sud Živinice	nabavka bicikala, motocikala za sudske dostavljače, kompjutera, polovnog auta i op. nav.kompjutera, motocikala, tel.cent. i op.	8.000,00
9. Općinski sud Gradačac	nabavka opreme	5.000,00
10. Općinski sud Gračanica	nabavka opreme	5.000,00
11. Općinski sud Srebrenik	nabavka opreme	8.000,00
12. Kantonalno tužiteljstvo Tuzla	nabavka opreme	5.000,00
13. Općinsko tužiteljstvo Tuzla	nabavka opreme	4.000,00
14. Općinsko tužiteljstvo Banovići	nabavka opreme	4.000,00
15. Općinsko tužiteljstvo Gradačac	nabavka vozila, kompjutera, tel.cent.ošteć. zgrade zida kancelarija i nabavka opreme	6.000,00
16. Općinsko tužiteljstvo Lukavac	nabavka računara i opreme	5.000,00
17. Općinsko tužiteljstvo Kalesija	nabavka računara i opreme	4.000,00
18. Općinsko tužiteljstvo Gračanica	nabavka opreme	4.000,00
19. Općinsko tužiteljstvo Kladanj	nabavka opreme	4.000,00
20. Općinsko tužiteljstvo Srebrenik	nabavka opreme	4.000,00
21. Općinsko tužiteljstvo Živinice	nabavka opreme	4.000,00
22. Kantonalni sud za prekršaje Tuzla	nabavka opreme	3.000,00
23. Općinski sud za prekršaje Tuzla	nabavka računara, mobitela	4.000,00
24. Općinski sud za prekršaje Banovići	nabavka opreme	4.000,00
25. Općinski sud za prekršaje Doboj - Istok	nabavka opreme	4.000,00

26.	Općinski sud za prekršaje Srebrenik	nabavka opreme, računara	4.000,00
27.	Općinski sud za prekršaje Gračanica	nabavka opreme	4.000,00
28.	Općinski sud za prekršaje Teočak	nabavka opreme	2.000,00
29.	Općinski sud za prekršaje Sapna	nabavka opreme	2.000,00
30.	Općinski sud za prekršaje Kladanj	nabavka opreme, materijalo teh. sredstva	4.000,00
31.	Općinski sud za prekršaje Čelić	nabavka opreme	3.000,00
32.	Općinski sud za prekršaje Živinice	nabavka računara i opreme	6.000,00
33.	Općinski sud za prekršaje Lukavac	nabavka opreme	6.000,00
V MINISTARSTVO NAOBRAZBE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA			1.641.500,51
a) VISOKA NAOBRAZBA			225.789,51
1.	Đački dom "Enver Šiljak" Tuzla		225.789,51
b) SREDNJA NAOBRAZBA			289.372,00
1.	Hemijska škola Tuzla	Sanac.mokrog čvora	15.000,00
2.	Srednja glazbena škola Tuzla	školska kotlarnice	4.798,00
3.	MSS "Kalesija" Kalesija	Sanac.mokrog čvora	5.474,00
4.	MS ekonomsko-hemijska škola Lukavac		
5.	Gimnazija Lukavac		
6.	Elektro škola Lukavac	izgradnja školske kotlarnice	38.000,00
7.	Građevinska škola Tuzla	preinaka centralnog grijanja	29.500,00
8.	MSS Čelić	dovršetak započetih radova	15.000,00
9.	MSS Doboj - Istok	preinaka krova radione	10.000,00
10.	Gimnazija Gradačac	izrada glavnog projekta	46.300,00
11.	Rudarska škola Tuzla	preinaka podova	19.300,00
12.	MSS Kalesija	preinaka školske sale	34.000,00
13.	Tekuće održavanje i hitne intervencije		42.000,00
14.	Opremanje škola, učila, oprema		30.000,00
c) OSNOVNA NAOBRAZBA			586.339,00
1.	O.Š. "S.B. Bašagić" Gradačac	Dovršetak radova	20.000,00
2.	O.Š. "Vražići" Čelić	preinaka	10.000,00
3.	O.Š. "Noćajevići" Stupari	preinaka	15.212,00
4.	O.Š. "M. Beg Ljubušak" Gradačac	preinaka	15.970,00
5.	O.Š. "Doborovci" Gračanica	izgradnja škole	12.142,00
6.	Prva osnovna škola Gračanica	sanacija kotlarnice	10.500,00
7.	Druga osnovna škola Gračanica	sanacija kotlarnice	6.000,00
8.	O.Š. "Džakule" Gračanica	kotao za centralno grijanje	4.000,00
9.	O.Š. "Orahovica" Gračanica	kotao za centralno grijanje	6.000,00
10.	O.Š. "Tinja" Srebrenik	sanacija kotlarnice	3.350,00
11.	O.Š. "Špionica" Srebrenik	preinaka školske kotlarnice	10.000,00
12.	O.Š. "Šerići" Živinice	preinaka školske kotlarnice	13.500,00
13.	O.Š. "Dubrave" Živinice	školska kotlarnica	7.000,00
14.	O.Š. "Višća" Živinice	sanacija toplovoda	3.500,00
15.	O.Š. "Seona" Banovići	intervencija P.Š. Ajkovići	1.500,00
16.	O.Š. "Banovići selo" Banovići	sanacija kotlarnice	9.000,00
17.	O.Š. "Tušanj" Tuzla	sanacija kotlarnice	10.000,00
18.	O.Š. Glazbena škola	školska kotlarnice	4.598,00
19.	O.Š. "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	sanacija centralnog grijanja	4.000,00
20.	O.Š. "Sladna" Srebrenik	sanacija podova u fiskulturnoj dvorani	7.500,00
21.	O.Š. "Vražići" Čelić P.Š. Brnjik	dovršetak radova	16.980,00
22.	O.Š. "Podorašje" Srebrenik	izgradnja sanitarnog čvora	11.500,00
23.	O.Š. "Kalesija" Kalesija	preinaka kotlarnice	35.000,00
24.	Prva osnovna škola Živinice	preinaka grijanja u fiskult. dvorani	4.500,00
25.	O.Š. "Sapna"	preinaka hidroinst.-nastv. grad.PŠ.Vitnica	90.352,00
26.	O.Š. "Turija" Lukavac	izgradnja školske kotlarnice	30.000,00
27.	O.Š. "Puračić" Lukavac	dovršetak započetih radova	70.000,00
28.	O.Š. "Breške" Tuzla	adaptacija fiskulturne dvorane	32.600,00
29.	O.Š. "Klokotnica" D. Istok	sanitarni čvor	7.000,00
30.	O.Š. "Brijesnica" D. Istok	izgradnja sanitarnog čvora	11.125,00
31.	O.Š. "Banovići" Banovići	preinaka centralnog grijanja	10.000,00
32.	O.Š. "Lukavac" P.Š. Bokavići	sanacija područne škole	22.500,00

33.	O.Š. "Lukavac Grad" Lukavac	izgradnja školske kotlarnice	28.000,00
34.	Tekuće održavanje hitne intervencije		20.000,00
35.	Oprema za škole		22.000,00
d) ŠPORT			435.000,00
1.	Općina Tuzla	Atletska staza	80.000,00
2.	Strelište Paša Bunar	adaptacija zgrade	5.000,00
3.	Općina Srebrenik	Sportska dvorana	150.000,00
4.	Općina Živinice	Sportska dvorana	100.000,00
5.	Općina Lukavac	Sportska dvorana	100.000,00
e) KULTURA			95.000,00
1.	Muzej istočne Bosne Tuzla	Sanacija biološke zbirke	5.000,00
2.	BKC	sanacija krova	25.000,00
3.	Muzej istočne Bosne Tuzla	kupovina, prepar. i obnov. muz. ekspon.	15.000,00
4.	Međunarodna galerija portreta	sanacija krova	20.000,00
5.	Općina Srebrenik	Stari grad - izrada projektnog elabo.san.	15.000,00
6.	Općina Gračanica	izrad. Projek.zad. Rest.sred grada "Soko"	15.000,00
f) MINISTARSTVO NAOBRAZBE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA			10.000,00
1.	Ministarstvo naobraz., znanosti, kult. i športa	oprema	10.000,00
VI MUP TK-a 1.349.000,00			
1.	MUP TK-a	telekomunikacioni i informacioni sustav	369.000,00
2.	MUP TK-a	motor.voz.-džip-otplata rate	380.000,00
3.	MUP TK-a	nabavka uniformi	240.000,00
4.	MUP TK-a	ostalo	360.000,00
VII MINIST. PROS. URED. I ZAŠ. OKOLICE.			550.000,00
1.	Minist. urban. i prost.ured.	Realizacija I faze izrade pros. plana studije	220.000,00
		nabavka opreme	32.000,00
			10.000,00
VIII MINISTARSTVO FINACIJA			30.000,00
1.	Ministarstvo financija	nabavka opreme	30.000,00
IX MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I PROMETA			21.000,00
1.	Min. prometa i komunikac.	Autoput Tuzla - Sava	17.500,00
2.	Min. prometa i komunikac.	oprema	3.500,00
X MINISTARSTVO ZDRAVSTVA			70.000,00
1.	Dom zdravlja Teočak	zgrada DZ Teočak	30.000,00
2.	Ministarstvo zdravstva	oprema	5.000,00
3.	Opća bolnica Gračanica	zgrada Opće bolnice Gračanica	35.000,00
XI MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA			42.875,00
1.	Ministarstvo za boračka pitanja	kupovina 10 invalidskih kolica	40.000,00
		nabavka opreme	2.875,00
XII MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA			10.000,00
1.	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva		10.000,00
XIII MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK			1.000,00
1.	Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak	oprema	1.000,00

XIV MINISTARSTVO ZA SOCIJALNI RAD I POLITIKU		112.000,00
1. Ministarstvo za socijalni rad i politiku	Projekat jedinstvene baze podataka oprema	100.000,00 12.000,00
XV MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		1.000,00
Ministarstvo poljoprivrede oprema		1.000,00
SVEUKUPNO:		3.999.375,51

II

Za realizaciju ovog programa zadužuje se Ministarstvo financija koje će raspoređena sredstva transferirati sukladno prilivu sredstava u Proračunu, ne dovodeći u pitanje isplate prioriteta utvrđene Zakonom o izvršenju proračuna Tuzlanskog kantona za 2002. godinu.

III

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, važi za proračunsku 2002. godinu i bit će objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-8641/02
Tuzla, 26. 6. 2002. godine

PREDSJEDNIK VLADE

Senahid Šaković, v.r.

178

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za zanimanje majstor - keramičar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za zanimanje majstor - keramičar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Obrazovno-odgojna osnova

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Menadžment

B) Stručno obrazovanje

1. Građevinska grafika i poznavanje nacрта
2. Građevinske konstrukcije
3. Tehnologija zanimanja
4. Organizacija i zaštita na radu
5. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor - keramičar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8899/02
Tuzla, 8. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

178

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za zanimanje majstor - keramičar

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za zanimanje majstor - keramičar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Obrazovno-odgojna osnova

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Menadžment

B) Stručna naobrazba

1. Građevinska grafika i poznavanje nacrti
2. Građevinske konstrukcije
3. Tehnologija zanimanja
4. Organizacija i zaštita na radu
5. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor - keramičar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8899/02
Tuzla, 8. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

179

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za zanimanje majstor - moler

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za zanimanje majstor - moler obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Obrazovno-odgojna osnova

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Menadžment

B) Stručno obrazovanje

1. Građevinska grafika i poznavanje nacrti
2. Poznavanje boja i lakova
3. Tehnologija zanimanja
4. Organizacija i zaštita na radu
5. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor - moler objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8899-1/02
Tuzla, 8. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8899-1/02
Tuzla, 8. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

179

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za zanimanje majstor - moler

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za zanimanje majstor - moler obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Obrazovno-odgojna osnova

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Menadžment

B) Stručna naobrazba

1. Građevinska grafika i poznavanje nacрта
2. Građevinske konstrukcije
3. Tehnologija zanimanja
4. Organizacija i zaštita na radu
5. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor - moler objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

180

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za zanimanje zidar-poslovođa,
tesar-poslovođa i armirač-poslovođa

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za zanimanje zidar-poslovođa, tesar-poslovođa i armirač-poslovođa obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Obrazovno-odgojna osnova

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Menadžment
3. Psihologija rada

B) Stručno obrazovanje

1. Građevinska grafika i poznavanje nacрта
2. Građevinske konstrukcije
3. Tehnologija zanimanja
4. Organizacija i zaštita na radu
5. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za zanimanje zidar-poslovođa, tesar-poslovođa i armirač-poslovođa objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8899-2/02
Tuzla, 8. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8899-2/02
Tuzla, 8. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

180

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za zanimanje zidar-poslovođa,
tesar-poslovođa i armirač-poslovođa

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za zanimanje zidar-poslovođa, tesar-poslovođa i armirač-poslovođa obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Obrazovno-odgojna osnova

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Menadžment
3. Psihologija rada

B) Stručna naobrazba

1. Građevinska grafika i poznavanje nacrti
2. Građevinske konstrukcije
3. Tehnologija zanimanja
4. Organizacija i zaštita na radu
5. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za zanimanje zidar-poslovođa, tesar-poslovođa i armirač-poslovođa objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

181

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za stručno zvanje optičarski tehničar

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje optičarski tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija s patologijom
3. Patologija oka
4. Optika i optički instrumenti
5. Očna optika
6. Pedijatrija

7. Medicinska psihologija i pedagogija
8. Gerijatrija
9. Optička mjerenja
10. Optički materijali
11. Ekonomika i organizacija poslovanja
12. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje optičarski tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-9/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija s patologijom
3. Patologija oka
4. Optika i optički instrumenti
5. Očna optika
6. Pedijatrija
7. Medicinska psihologija i pedagogija
8. Gerijatrija
9. Optička mjerenja
10. Optički materijali
11. Ekonomika i organizacija poslovanja
12. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje optičarski tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-9/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

**181**

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje optičarski tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje optičarski tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika

182

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje farmaceutske tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje farmaceutske tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokracija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Uvod u laboratorijski rad
5. Analitička hemija
6. Biohemija
7. Farmaceutska hemija s farmakologijom
8. Medicinska mikrobiologija
9. Botanika s farmakognezijom
10. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
11. Bromatologija
12. Industrijska proizvodnja lijekova
13. Prirodna ljekovita sredstva
14. Medicinska psihologija i pedagogija
15. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje farmaceutske tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-8/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.**182**

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje farmaceutske tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje farmaceutske tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokracija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Uvod u laboratorijski rad
5. Analitička hemija
6. Biohemija
7. Farmaceutska hemija s farmakologijom
8. Medicinska mikrobiologija
9. Botanika s farmakognezijom
10. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
11. Bromatologija
12. Industrijska proizvodnja lijekova
13. Prirodna ljekovita sredstva
14. Medicinska psihologija i pedagogija
15. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje farmaceutske tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8875-8/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

183

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje zubni tehničar****I**

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje zubni tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Morfologija zuba
5. Tehnologija zubotehničkog materijala
6. Stomatološka anatomija s gnatologijom
7. Laboratorijska fiksna protetika
8. Laboratorijska mobilna protetika
9. Ortodoncija
10. Medicinska mikrobiologija
11. Medicinska psihologija i pedagogija
12. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje zubni tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-7/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

183

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje zubni tehničar****I**

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje zubni tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Morfologija zuba
5. Tehnologija zubotehničkog materijala
6. Stomatološka anatomija s gnatologijom
7. Laboratorijska fiksna protetika
8. Laboratorijska mobilna protetika

9. Ortodoncija
10. Medicinska mikrobiologija
11. Medicinska psihologija i pedagogija
12. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje zubni tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8875-7/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Morfologija zuba
5. Stomatološka anatomija s gnatologijom
6. Farmakologija
7. Interne bolesti
8. Medicinska psihologija i pedagogija
9. Bolesti usta
10. Bolesti zuba
11. Ortodoncija
12. Stomatološka protetika
13. Stomatološka rendegenologija
14. Pedodoncija
15. Stomatološka hirurgija
16. Medicinska mikrobiologija
17. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-6/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

184

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika

184

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta,

brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokracija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Morfologija zuba
5. Stomatološka anatomija s gnatologijom
6. Farmakologija
7. Interne bolesti
8. Medicinska psihologija i pedagogija
9. Bolesti usta
10. Bolesti zuba
11. Ortodontija
12. Stomatološka protetika
13. Stomatološka rendgenologija
14. Pedodontija
15. Stomatološka hirurgija
16. Medicinska mikrobiologija
17. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8875-6/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

185

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje fizioterapeutski tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje fizioterapeutski tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija - Povijest
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokracija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Elektronika
4. Uvod u rehabilitaciju
5. Osnove kineziologije
6. Kineziterapija
7. Masaža
8. Fizikalna terapija
9. Patofiziologija
10. Medicinska psihologija i pedagogija
11. Socijalna medicina
12. Klinička medicina
13. Dermatologija
14. Urgentna medicina
15. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje fizioterapeutski tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-5/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

10. Medicinska psihologija i pedagogija
11. Socijalna medicina
12. Klinička medicina
13. Dermatologija
14. Urgentna medicina
15. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje fizioterapeutski tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8875-5/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

185

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje fizioterapeutski tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje fizioterapeutski tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija - Povijest
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokracija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Elektronika
4. Uvod u rehabilitaciju
5. Osnove kineziologije
6. Kineziterapija
7. Masaža
8. Fizikalna terapija
9. Patofiziologija

186

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje laboratorijski tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje laboratorijski tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija - Povijest
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokracija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika

3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Osnove zdravstvene struke
5. Analitička hemija
6. Fizikalna hemija
7. Instrumentalne metode
8. Biohemija
9. Medicinska biohemija
10. Mikrobiologija i parazitologija
11. Laboratorijska hematologija
12. Imunologija i transfuziologija
13. Citološke i histološke tehnike
14. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje laboratorijski tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-4/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

186

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za stručno zvanje laboratorijski tehničar

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje laboratorijski tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija - Povijest
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Osnove zdravstvene struke
5. Analitička hemija
6. Fizikalna hemija
7. Instrumentalne metode
8. Biohemija
9. Medicinska biohemija
10. Mikrobiologija i parazitologija
11. Laboratorijska hematologija
12. Imunologija i transfuziologija
13. Citološke i histološke tehnike
14. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje laboratorijski tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-4/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

187

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
5. Patologija i patofiziologija
6. Klinička medicina
7. Farmakologija
8. Medicinska psihologija i pedagogija
9. Zdrava ishrana i dijetetika
10. Urgentna medicina
11. Socijalna medicina
12. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

187

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
5. Patologija i patofiziologija
6. Klinička medicina
7. Farmakologija
8. Medicinska psihologija i pedagogija
9. Zdrava ishrana i dijetetika
10. Urgentna medicina
11. Socijalna medicina
12. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8875/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

6. Pedijatrija
7. Interne bolesti
8. Dječija hirurgija
9. Ginekologija i akušerstvo
10. Zarazne bolesti
11. Farmakologija
12. Medicinska psihologija i pedagogija
13. Socijalna medicina
14. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje pedijatrijska sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-1/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

188

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za stručno zvanje pedijatrijska sestra-tehničar

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje pedijatrijska sestra-tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
5. Patologija i patofiziologija

188

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

za stručno zvanje pedijatrijska sestra-tehničar

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje pedijatrijska sestra-tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
5. Patologija i patofiziologija
6. Pedijatrija
7. Interne bolesti
8. Dječija hirurgija
9. Ginekologija i akušerstvo
10. Zarazne bolesti
11. Farmakologija
12. Medicinska psihologija i pedagogija
13. Socijalna medicina
14. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje pedijatrijska sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8875-1/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

189

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
5. Socijalna medicina
6. Neurologija
7. Gerijatrija
8. Farmakologija
9. Medicinska psihologija i pedagogija
10. Psihijatrija
11. Interne bolesti
12. Urgentna medicina
13. Njega i rehabilitacija psigoger. bolesnika
14. Zdrava ishrana i dijetetika
15. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-2/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

189

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Medicinska mikrobiologija s epidemijom
5. Socijalna medicina
6. Neurologija
7. Gerijatrija
8. Farmakologija
9. Medicinska psihologija i pedagogija
10. Psihijatrija
11. Interne bolesti
12. Urgentna medicina
13. Njega i rehabilitacija psihoger. bolesnika
14. Zdrava ishrana i dijetetika
15. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8875-2/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

190

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija - Povijest
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Osnove zdravstvene struke
4. Uvod u laboratorijski rad
5. Higijena i zdravstvena zaštita
6. Mikrobiologija
7. Parazitologija
8. Bromatologija
9. Medicinska psihologija i pedagogija
10. Epidemiologija
11. Sanitarna tehnika
12. Pretrage vode
13. Zdravstvena statistika
14. Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija
15. Socijalna medicina
16. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-3/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Osnove zdravstvene struke
4. Uvod u laboratorijski rad
5. Higijena i zdravstvena zaštita
6. Mikrobiologija
7. Parazitologija
8. Bromatologija
9. Medicinska psihologija i pedagogija
10. Epidemiologija
11. Sanitarna tehnika
12. Pretrage vode
13. Zdravstvena statistika
14. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
15. Socijalna medicina
16. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-3/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

190

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija - Povijest
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

191

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih časova za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta,

brojem sedmičnih časova za svaki predmet i broj nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.

III

Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Hemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
5. Socijalna medicina
6. Neurologija
7. Gerijatrija
8. Farmakologija
9. Medicinska psihologija i pedagogija
10. Psihijatrija
11. Interne bolesti
12. Urgentna medicina
13. Njega i rehabilitacija psihogerijatrijskih bolesnika
14. Zdrava ishrana i dijetetika
15. Praktična nastava

IV

Tačke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-8875-10/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

191

Na temelju članka 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 4/96, 9/97, 5/98 i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 9/99 i 3/02), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM**za stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar**

I

Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po predmetima, obrazloženje za realiziranje programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

II

Nastavni plan i program za stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar obuhvaća: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realiziranje programa.

III

Nastavni program obuhvaća slijedeće predmete:

A) Opće obrazovni predmeti

1. Bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Demokratija i ljudska prava

B) Prirodno-matematičko područje

1. Matematika
2. Informatika
3. Fizika
4. Biologija
5. Kemija

C) Stručni predmeti

1. Latinski jezik
2. Anatomija i fiziologija čovjeka
3. Higijena i zdravstvena zaštita
4. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
5. Socijalna medicina
6. Neurologija
7. Gerijatrija
8. Farmakologija
9. Medicinska psihologija i pedagogija
10. Psihijatrija
11. Interne bolesti
12. Urgentna medicina
13. Njega i rehabilitacija psihogerijatrijskih bolesnika
14. Zdrava ishrana i dijetetika
15. Praktična nastava

IV

Točke I, II, IV i V Nastavnog plana i programa za stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a Nastavni plan i program u cijelosti će se tiskati kao posebna knjiga.

V

Ovaj nastavni plan i program primjenjuje se od školske 2002/2003. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-8875-10/02
Tuzla, 5. 7. 2002. godine

MINISTAR

Dr. Enes Duvnjaković, v.r.

192

Na osnovu člana 20. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/98) i pribavljenog mišljenja Kantonalne privredne komore Tuzla broj 266/02 od 20. 6. 2002. godine, o prijavljenim kandidatima za stečajnog upravnika, zamjenik predsjednika Kantonalnog suda u Tuzli dana 24. 6. 2002. godine, utvrdio je

LISTU

stečajnih upravnika

I

Za stečajnog upravnika koji provodi stečajni postupak u skladu sa Zakonom o stečaju i likvidaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/98) imenuju se:

1. VAHID AŠČERIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen u DD "Termotehnika" Tuzla, nastanjen u ul. Albina Herljevića broj 7.
telefon u stanu 284-009
mobilni 061-168-354
2. Mr. HAMID BEGIĆ iz Kladnja, magistar ekonomskih nauka, zaposlen u Kantonalnom fondu za izgradnju Tuzla, sa stanom u ul. Fadila Kurtagića br. 7.
telefon u stanu 621-652
3. OSMAN BEGOVIĆ iz Gradačca, pravnik za upravne poslove, zaposlen u JKP "Komunalac" Gradačac, sa stanom u Mionica i br. 420.
4. SEAD BEĆIROVIĆ iz Srebrenika, diplomirani ekonomista, zaposlen u Ministarstvu finansija u Vladi Tuzlanskog kantona, sa stanom u ul. M. Tita br. 137.
5. DŽEVAD BEČIĆ iz Lukavca, diplomirani ekonomista, zaposlen u DOO "Reweus" Lukavac, sa stanom u ul. 13. septembar do br. 10.
mobilni 061-132-936
6. mr. IZET CILOVIĆ iz Banovića, magistar tehničkih nauka, zaposlen RMU "Banovići" u Banovićima DOO sa stanom u ul. Husinske bune C-I.
mobilni 061-168-786
7. mr. EKREM CILOVIĆ, iz Banovića, magistar društvenih nauka iz područja ekonomije, zaposlen RMU "Banovići" u Banovićima DOO, sa stanom u ul. 119 MBB br. 21.
mobilni 061-747-180
8. mr. DŽEMAL DIDIĆ iz Tuzle, magistar ekonomskih nauka, penzioner, sa stanom u ul. RH. Vuković broj 8.
telefon u stanu 231-407
9. mr. AHMED DIZDAREVIĆ iz Tuzle, magistar šumskih nauka, zaposlen u JP "Šume TK" Tuzla, sa stanom u ul. G. Lazarevića - Slavinovići 192/29.
mobilni 061-146-150
10. SUVADA DURMIĆ iz Tuzle, diplomirani inženjer rudarstva, zaposlena u DOO "Graficar" u Tuzli, sa stanom u ul. Mitra Trifunovića Uče broj 145.
telefon u stanu 282-218
11. SAFET DERVIŠEVIĆ iz Gradačca, diplomirani ekonomista, zaposlen u JU Mješovita srednja škola Srebrenik, sa stanom u ul. 6. april broj 37.
telefon na poslu 640-439
telefon u stanu 817-835
12. AMIR DELIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen u DD "Remontaža" Tuzla, sa stanom u ul. Tomislava Ramljaka broj 13.
telefon u stanu 397-122
mobilni 061-103-485
13. SALIH FAIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, sa stanom u ul. Pere Kosorića broj 14.
telefon u stanu 213-722
14. DŽEVDET GRANOV iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen u UKC Tuzla, sa stanom u ul. G. Novaković broj 7.
telefon na poslu 283-560
telefon u stanu 251-671
15. RAHMAN HASELJIĆ iz Gradačca, inženjer za organizaciju rada, zaposlen u DOO "Gold key" Gradačac, sa stanom u ul. Šehitluci broj 56.
telefon u stanu 819-390
mobilni 061-148-441
16. FADIL HADŽIĆ sa Ilidže, inženjer za organizaciju rada, zaposlen u GP "Integra inženjering" DD Tuzla, sa stanom u ul. 12. marta broj 14/3.
telefon u stanu 624-138
mobilni 061-245-921
17. BATO HADŽIĆ iz Banovića, diplomirani politolog, zaposlen u Specijalizovanoj agenciji "Libertas" Banovići, sa stanom u ul. Branilaca Banovića broj 68/VII.
mobilni 061-722-801
18. HAMDİJA IMŠIROVIĆ iz Živinica, ekonomista, zaposlen u JP "Šume TK" Tuzla, sa stanom u ul. Oslobođenja broj 3.
mobilni 061-195-967
19. MIRSAD IMAMOVIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomist, zaposlen u DD "Dita" Tuzla, sa stanom u ul. Armije BiH broj 10.
20. ISMETA JAKUPOVIĆ-DIVKOVIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlena u DOO "Livres" Tuzla, sa stanom u ul. Zlokovac 1A.
telefon u stanu 255-070
mobilni 061-152-239
21. Dr. REUF KAPIĆ iz Tuzle, doktor ekonomskih nauka, zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Tuzli sa stanom u ul. Ismeta Mujezinovića broj 31/IV stan 11.
22. RUZMIR KABADAJIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomist, zaposlen u DD "2. oktobar" Tuzla, sa stanom u ul. II Kraiške bune broj 136.
telefon u stanu 252-335
mobilni 061-163-962
23. AVDO KAMETVIĆ iz Banovića, diplomirani ekonomist, zaposlen u JU "Mješovita srednja škola" Banovići, sa stanom u ul. Habetova broj 3.
24. RIZAH KULUGLIĆ iz Kladnja, diplomirani ekonomist, zaposlen u DD "Drinjača" Kladanj, sa stanom u ul. Krčevine broj 9.

25. MEHMED KRAINOVIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomist, zaposlen u Službi za statistiku za područje Tuzlanskog kantona Tuzla, sa stanom u ul. Aleja bosanskih vladara broj 24. stan broj 14. četvrti sprat.
26. IMŠIR MALKIĆ iz Živinica, ekonomist, zaposlen u ZPP Filijala Tuzla, sa stanom u ul. Naselje Sjever bb. telefon u stanu 777-054
27. ZENAJID MEHMEDBEGOVIĆ sa Ilidže, diplomirani mašinski inženjer, zaposlen u Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, sa stanom u ul. Dobrinjska broj 75. mobilni 061-211-553
28. ZORA MANJIĆ iz Tuzle, profesor sociologije, zaposlena u DD "Prerada i promet mlijeka" Tuzla, sa stanom u ul. Ismeta Mujezinovića broj 33. telefon na poslu 280-593 i 280-594
29. JAKUB MUFTIĆ iz Gračanice, penzioner, sa stanom u ul. Ahmeta Šiljića broj 18. telefon u stanu 703-105
30. SALIH MUJANOVIĆ iz Tuzle, diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u DJL "Bos king", sa stanom u ul. Stupine B-6, V/18. telefon u stanu 230-483 telefon na poslu 282-111 lokal 514 mobilni 061-178-837
31. HASAN MUJKIĆ iz Lukavca, ima završenu Višu komercijalnu školu, zaposlen u Službi društvenog knjigovodstva Filijala Tuzla - Ekspozitura Lukavac (ZPP Filijala Tuzla Ekspozitura Lukavac), sa stanom u ul. Veljka Lukića broj C-V/21. telefon u stanu 567-067 telefon na poslu 567-115
32. SEAD MEHULIĆ iz Gradačca, diplomirani inženjer tehnolog, trenutno nezaposlen, sa stanom u ul. Kadić mahala broj 6. telefon u stanu 818-200
33. mr. MIRZA MULAHALILOVIĆ iz Tuzle, magistar ekonomskih nauka, zaposlen u "Fit - K" Tuzla, sa stanom u ul. Maršala Tita broj 137. telefon na poslu 250-382
34. HAMDIA MURATOVIĆ iz Gračanice, ima završen fakultet političkih nauka i postdiplomski studij međunarodne ekonomije, zaposlen DOO "BH Splonum" Gračanica, sa stanom u ul. Hazima Vikala broj 2. telefon u stanu 702-189
35. NUSRET OMERAGIĆ iz Gradačca, ekonomist, zaposlen u "FKG" Gradačac, sa stanom u ul. Rasima Terzića broj 38.
36. ASIMA PRAČIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlena u DOO "Unido" Tuzla, sa stanom u ul. Ismeta Mujezinovića broj 33, sprat 8, stan 24. telefon u stanu 251-272 mobilni 061-179-581
37. NEVRESA SELESKOVIĆ iz Tuzle, ekonomist, zaposlena u Općinskom organu uprave - Odsjek za robne rezerve i logistiku Općine Tuzla, sa stanom u ul. Rudarska broj 49. telefon u stanu 283-145
38. VLADIMIR SEPI iz Tuzle, diplomirani inženjer tehnolog, zaposlen u Sodaso Holding "Polihem" DD - u stečajju Tuzla, sa stanom u ul. Šabana Zahirovića broj 5. telefon u stanu 252-412
39. RAIF SOFTIĆ iz Tuzle, diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u DD "KHK" Lukavac, sa stanom u ul. Maršala Titat broj 95, stan broj 9 (međusprat). telefon u stanu 260-485 mobilni 061-728-387

40. ŠEHERZADA SALTOVIĆ iz Tuzle, ekonomist, zaposlena u "Umel-dalekovod montaža" DOO Tuzla, sa stanom u ul. Borisa Kidriča bb. stan 23., sprat IV (nova zgrada). mobilni 061-164-283
41. MUHAMED SMAJLOVIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen u Ministarstvu trgovine i turizma TK., sa stanom u ul. Žarka Vukovića Pucara broj 84. telefon na poslu 280-678 telefon u stanu 242-304
42. VAHIDA ŠEREMET iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlena u "Šeremet" Tuzla, sa stanom u ul. Kaldra broj 14. telefon u stanu 236-265

II

Lista stečajnih upravnika utvrđuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

III

Imenovane stečajne upravnike obavijestiti pismenim putem.

Bosna i Hercegovina ZAMJENIK
 Federacija Bosne i Hercegovine PREDSJEDNIKA SUDA
 TUZLANSKI KANTON
 Kantonalni sud u Tuzli Mitrović Milka, v.r.
 Broj: Su. 124/02
 Datum, 24. 6. 2002. godine

192

Na temelju članka 20. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/98) i pribavljenog mišljenja Kantonalne privredne komore Tuzla broj 266/02 od 20. 6. 2002. godine, o prijavljenim kandidatima za stečajnog upravitelja, zamjenik predsjednika Kantonalnog suda u Tuzli dana 24. 6. 2002. godine, utvrdio je

LISTU

stečajnih upravitelja

I

Za stečajnog upravitelja koji provodi stečajni postupak sukladno Zakonu o stečaju i likvidaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/98) imenuju se:

1. VAHID AŠČERIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen u DD "Termotehnika" Tuzla, nastanjen u ul. Albina Herljevića broj 7. telefon u stanu 284-009 mobilni 061-168-354
2. Mr. HAMID BEGIĆ iz Kladnja, magistar ekonomskih nauka, zaposlen u Kantonalnom fondu za izgradnju Tuzla, sa stanom u ul. Fadila Kurtagića br. 7. telefon u stanu 621-652
3. OSMAN BEGOVIĆ iz Gradačca, pravnik za upravne poslove, zaposlen u JKP "Komunalac" Gradačac, sa stanom u Mionica i br. 420.
4. SEAD BEČIROVIĆ iz Srebrenika, diplomirani ekonomista, zaposlen u Ministarstvu finansija u Vladi Tuzlanskog kantona, sa stanom u ul. M. Tita br. 137.
5. DŽEVAD BEČIĆ iz Lukavca, diplomirani ekonomista, zaposlen u DOO "Reweus" Lukavac, sa stanom u ul. 13. septembar do br. 10. mobilni 061-132-936
6. mr. IZET CILOVIĆ iz Banovića, magistar tehničkih znanosti, zaposlen RMU "Banovići" u Banovićima DOO

- sa stanom u ul. Husinske bune C-I.
 mobilni 061-168-786
7. mr. EKREM CILOVIĆ, iz Banovića, magistar društvenih znanosti iz područja ekonomije, zaposlen RMU "Banovići" u Banovićima DOO, sa stanom u ul. 119 MBB br. 21.
 mobilni 061-747-180
 8. mr. DŽEMAL DIDIĆ iz Tuzle, magistar ekonomskih znanosti, penzioner, sa stanom u ul. RH. Vuković broj 8.
 telefon u stanu 231-407
 9. mr. AHMED DIZDAREVIĆ iz Tuzle magistar šumskih znanosti, zaposlen u JP "Šume TK" Tuzla, sa stanom u ul. G. Lazarevića - Slavinovići 192/29.
 mobilni 061-146-150
 10. SUVADA DURMIĆ iz Tuzle, diplomirani inženjer rudarstva, zaposlena u DOO "Grafičar" u Tuzli, sa stanom u ul. Mitra Trifunovića Uče broj 145.
 telefon u stanu 282-218
 11. SAFET DERVIŠEVIĆ iz Gradačca, diplomirani ekonomista, zaposlen u JU Mješovita srednja škola Srebrenik, sa stanom u ul. 6. april broj 37.
 telefon na poslu 640-439
 telefon u stanu 817-835
 12. AMIR DELIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen u DD "Remontaža" Tuzla, sa stanom u ul. Tomislava Ramljaka broj 13.
 telefon u stanu 397-122
 mobilni 061-103-485
 13. SALIH FAIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, sa stanom u ul. Pere Kosorića broj 14.
 telefon u stanu 213-722
 14. DŽEVDET GRANOV iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen u UKC Tuzla, sa stanom u ul. G. Novaković broj 7.
 telefon na poslu 283-560
 telefon u stanu 251-671
 15. RAHMAN HASELJIĆ iz Gradačca, inženjer za ustrojstvo rada, zaposlen u DOO "Gold key" Gradačac, sa stanom u ul. Šehitluci broj 56.
 telefon u stanu 819-390
 mobilni 061-148-441
 16. FADIL HADŽIĆ sa Ilidže, inženjer za ustrojstvo rada, zaposlen u GP "Integra inženjering" DD Tuzla, sa stanom u ul. 12. marta broj 14/3.
 telefon u stanu 624-138
 mobilni 061-245-921
 17. BATO HADŽIĆ iz Banovića, diplomirani politolog, zaposlen u Specijalizovanoj agenciji "Libertas" Banovići, sa stanom u ul. Branilaca Banovića broj 68/VII.
 mobilni 061-722-801
 18. HAMDİJA IMŠIROVIĆ iz Živinica, ekonomista, zaposlen u JP "Šume TK" Tuzla, sa stanom u ul. Osobođenja broj 3.
 mobilni 061-195-967
 19. MIRSAD IMAMOVIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomist, zaposlen u DD "Dita" Tuzla, sa stanom u ul. Armije BiH broj 10.
 20. ISMETA JAKUPOVIĆ-DIVKOVIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlena u DOO "Livres" Tuzla, sa stanom u ul. Zlokovac 1A.
 telefon u stanu 255-070
 mobilni 061-152-239
 21. Dr. REUF KAPIĆ iz Tuzle, doktor ekonomskih znanosti, zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Tuzli sa stanom u ul. Ismeta Mujezinovića broj 31/IV stan 11.
 22. RUZMIR KABADAJIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomist, zaposlen u DD "2. oktobar" Tuzla, sa stanom u ul. II Kraiške broj 136.
 telefon u stanu 252-335
 mobilni 061-163-962
 23. AVDO KAMETOVIĆ iz Banovića, diplomirani ekonomist, zaposlen u JU "Mješovita srednja škola" Banovići, sa stanom u ul. Habetova broj 3.
 24. RIZAH KULUGLIĆ iz Kladnja, diplomirani ekonomist, zaposlen u DD "Drinjača" Kladanj, sa stanom u ul. Krčevine broj 9.
 25. MEHMED KRAINOVIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomist, zaposlen u Službi za statistiku za područje Tuzlanskog kantona Tuzla, sa stanom u ul. Aleja bosanskih vladara broj 24. stan broj 14. četvrti kat.
 26. IMŠIR MALKIĆ iz Živinica, ekonomist, zaposlen u ZPP Filijala Tuzla, sa stanom u ul. Naselje Sjever bb.
 telefon u stanu 777-054
 27. ZENAJID MEHMEDBEGOVIĆ sa Ilidže, diplomirani mašinski inženjer, zaposlen u Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, sa stanom u ul. Dobrinjska broj 75.
 mobilni 061-211-553
 28. ZORA MANJIĆ iz Tuzle, profesor sociologije, zaposlena u DD "Prerada i promet mlijeka" Tuzla, sa stanom u ul. Ismeta Mujezinovića broj 33.
 telefon na poslu 280-593 i 280-594
 29. JAKUB MUFTIĆ iz Gračanice, penzioner, sa stanom u ul. Ahmeta Šiljića broj 18.
 telefon u stanu 703-105
 30. SALIH MUJANOVIĆ iz Tuzle, diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u DJL "Bos king", sa stanom u ul. Stupine B-6, V/18.
 telefon u stanu 230-483
 telefon na poslu 282-111 lokal 514
 mobilni 061-178-837
 31. HASAN MUJKIĆ iz Lukavca, ima završenu Višu komercijalnu školu, zaposlen u Službi društvenog knjigovodstva Filijala Tuzla - Ekspozitura Lukavac (ZPP Filijala Tuzla Ekspozitura Lukavac), sa stanom u ul. Veljka Lukića broj C-V/21.
 telefon u stanu 567-067
 telefon na poslu..... 567-115
 32. SEAD MEHULIĆ iz Gradačca, diplomirani inženjer tehnolog, trenutno nezaposlen, sa stanom u ul. Kadić mahala broj 6.
 telefon u stanu 818-200
 33. mr. MIRZA MULAHALILOVIĆ iz Tuzle, magistar ekonomskih znanosti, zaposlen u "Fit - K" Tuzla, sa stanom u ul. Maršala Tita broj 137.
 telefon na poslu 250-382
 34. HAMDİJA MURATOVIĆ iz Gračanice, ima završen fakultet političkih znanosti i postdiplomski studij međunarodne ekonomije, zaposlen DOO "BH Splonum" Gračanica, sa stanom u ul. Hazima Vikala broj 2.
 telefon u stanu 702-189
 35. NUSRET OMERAGIĆ iz Gradačca, ekonomist, zaposlen u "FKG" Gradačac, sa stanom u ul. Rasima Terzića broj 38.
 36. ASIMA PRAČIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlena u DOO "Unido" Tuzla, sa stanom u ul. Ismeta Mujezinovića broj 33, sprat 8, stan 24.
 telefon u stanu 251-272
 mobilni 061-179-581
 37. NEVRESA SELESKOVIĆ iz Tuzle, ekonomist, zaposlena u Općinskom organu uprave - Odsjek za robne rezerve i logistiku Općine Tuzla, sa stanom u ul. Rudarska broj 49.
 telefon u stanu 283-145
 38. VLADIMIR SEPI iz Tuzle, diplomirani inženjer tehnolog, zaposlen u Sodaso Holding "Polihem" DD - u stečaju

- Tuzla, sa stanom u ul. Šabana Zahirovića broj 5.
telefon u stanu 252-412
39. RAIF SOFTIĆ iz Tuzle, diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u DD "KHK" Lukavac, sa stanom u ul. Maršala Titat broj 95, stan broj 9 (međusprat).
telefon u stanu 260-485
mobilni 061-728-387
40. ŠEHERZADA SALTOVIĆ iz Tuzle, ekonomist, zaposlena u "Umel-dalekovod montaža" DOO Tuzla, sa stanom u ul. Borisa Kidriča bb. stan 23., sprat IV (nova zgrada).
mobilni 061-164-283
41. MUHAMED SMAJLOVIĆ iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlen u Ministarstvu trgovine i turizma TK., sa stanom u ul. Žarka Vukovića Pucara broj 84.
telefon na poslu 280-678
telefon u stanu 242-304

42. VAHIDA ŠEREMET iz Tuzle, diplomirani ekonomista, zaposlena u "Šeremet" Tuzla, sa stanom u ul. Kaldrma broj 14.
telefon u stanu 236-265

II

Lista stečajnih upravitelja utvrđuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

III

Imenovane stečajne upravitelja obavijestiti pismenim putem.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Kantonalni sud u Tuzli
Broj: Su. 124/02
Datum, 24. 6. 2002. godine

ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA SUDA

Mitrović Milka, v.r.



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

OGLASNI DIO

UPIS U SUDSKI REGISTAR

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-1913/01 od 24. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

Rješenjem Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla broj 19/01-021-2921/2001. od 14. 6. 2001. godine, PIF "BOSFIN" Sarajevo, Drago Jurić, Halid Ahmetbašić, Eniz Smajlović, Vahid Aščerić, PIF "NAPRIJED" D.D. Sarajevo, Ivica Josić, Nedžad Suljić, Sakib Bačevac, Mešan Suljkanović, Senija Kuduzović, Nesib Suljić, Reuf Šarić, Senad Mandžukić, Mirsad Pirić, Senad Hadžibeganović, Dževad Okić, Tahir Bajraktarević, Hariz Spahić, Omer Omerkić, Nermin Ahmetbašić, Salkan Suljkanović, Nevenka Ivčanović, Ivica Čajić, Sejfulah Padžić, Mato Pejić, Franjo Divković, kupili su DOO "Termotehnika" Tuzla. Suvlasnici su izvršili usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o privatizaciji, promjenu vlasnika, brisanje jedne djelatnosti. Društvo će ubuduće postovati pod firmom Dioničko društvo za izvođenje investalacionih radova "Termotehnika" Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Rudarska br. 400.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja metalne građevinske stolarije, proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, metalurgija praha, površinska obrada i presvlačenje metala, opšti metahanički radovi, proizvodnja sječiva, proizvodnja alata, proizvodnja brava i okova, proizvodnja ambalaže od lakih metala, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica, proizvodnja stolica i sjedala, proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, proizvodnja kuhinjskog namještaja osim stolica, proizvodnja ostalog namještaja, na drugom mjestu nepomenuta, proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, niskogradnja, održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanja krovova, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim proizvodima, posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, trgovina na veliko metalima i rudama metala, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim pouproizvodima, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i mesnim prerađevinama, trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo duhanskim proizvodima, trgovina na malo namještajem, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, kantine (menze), snabdjevanje pripremljenom hranom (catering), stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina, iznajmljivanje vlastitih ili zakupljenih nekretnina, računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, poresko savjetovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza, reklama i propaganda, čišćenje svih vrsta objekata, obrazovanje odraslih, na drugom mjestu nepomenuto, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz registrovanih djelatnosti, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovanih djelatnosti, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom

licu u Federaciji, usluge međunarodnog transporta robe i putnika, ugostiteljske i turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo ima sva ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti. Odgovara svim sredstvima potpuna odgovornost. Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa Apčerić Vahid, direktor bez ograničenja ovlaštenja.

522/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-1953/01 od 24. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

DD "REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA" Tuzla izvršilo je kod Kantonalnog suda u Tuzli upis promjene vlasništva kapitala, po osnovu okončane privatizacije društva kao i upis usklađivanja statusa društva sa Zakonom o privrednim društvima. Društvo će ubuduće poslovati pod nazivom: Dioničko društvo "Remont i servis motornih vozila" Tuzla. Skraćeni naziv firme: "REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA" d.d. Tuzla. Sjedište društva: ulica Mitra Trifunovića Uče br. 3. Ukupan osnovni kapital društva iznosi: 5.490.625,00 KM. Osnivač - dioničari društva, sa ukupnim dioničkim kapitalom od 5.490.625,00 KM, utvrđeni su listom dioničara.

Djelatnosti društva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, u odnosu na ranije upisane, dopunjene su i ukupne djelatnosti glase: proizvodnja spoljnih i unutrašnjih guma za vozila, protektiranje spoljnih guma, proizvodnja ostalih gumenih proizvoda oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, opšti mehanički radovi, proizvodnja sječiva, alata, ambalaže od lakih metala, žičanih proizvoda, zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga, ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, pumpe i kompresora, slavina i ventila, ležajeva, prenosnika i elemenata za mehanički prenos energije, uređaja za dizanje i prenošenje, ostalih mašina opšte namjene, na drugom mjestu nepomenuta, alatnih mašina, elektromotora, generatora i transformatora, opreme za distribuciju i kontrolu električne energije, izolirane žice i kablova, akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija, žarulja i električnih svjetiljki, električne opreme za motore i vozila, ostale električne opreme, na drugom mjestu nepomenute, elektronskih cijevi i drugih elektronskih komponenta, instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu ispitivanje, za upravljanje i druge namjene, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu, opreme za kontrolu industrijskih procesa motornih vozila, karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica, dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, proizvodnja i popravak željezničkih i drugih šinskih vozila, proizvodnja ostalih vozila, na drugom mjestu nepomenuta, proizvodnja stolica i sjedala, ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, kuhinjskog namještaja, osim stolica, ostalog namještaja, na drugom mjestu nepomenuta, reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, održavanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovih dijelova, izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrograđevinskih objekata, održavanje hidrograđevinskih objekata, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, farbarski i staklarski radovi, davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, održavanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i pouproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima hranom, pićima i duhanom, specializovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom cvijećem i sadnicama, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, voćem i povrćem, mesom i mesnim prerađevinama mlijekom mliječnim proizvodima, jajima jestivim uljima i

masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima kaфом čajevima kakaom i začinicima, ostalom hranom uključujući ribe školjke i rakove, nespješalizovana trgovina na veliko hranom pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom odjećom, obucom, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima ostacima i otpacima, alatnim mašinama građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje, kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespješalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespješalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, mesom i mesnim proizvodima, ribom, školjkama i rakovima, hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, alkoholom i drugom pićima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u spješalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obucom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima tv uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pišaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u spješalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte, na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, popravci, na drugom mjestu nepomenuti, restorani kantine (menze), prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, cjevovodni transport, pretovar tereta, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, finansijski zakup (leasing), stvaranje novih nekretnina, iznajmljivanje automobila, ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vozačke škole, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa consignacionih skladišta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.) posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga.

Društvo je razriješilo dužnosti ranijeg direktora Bartulović Zlatka, Đulabić Ambroza tehničkog direktora i Trakić Bahriju, rukov. ekon. fin. poslova. Poslovanje d.o.o. vodi i društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva je VD direktor društva, Đulabić Ambroz iz Tuzle i Hasanović Huso iz Dobošnice, Lukavac VD tehnički direktor, koji su ovlašteni za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

523/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-197/02 od 25. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Iz "KIŠ-KOMERC" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Poljice istupio je osnivač, Podanović Ešef iz Poljica, koji je svoja osnivačka prava i obaveze prenio na novog osnivača - Halilović Zijada iz Prokosovića - Lukavac. Sjedište (nova adresa) društva, umjesto - Poljice bb je - Lukavac - Prokosovići br. 112. Saglasno promjeni sjedišta Društvo će ubuduće poslovati pod nazivom: "KIŠ-KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac - Prokosovići. Skraćeni naziv firme: "KIŠ-KOMERC" d.o.o. Lukavac - Prokosovići. Osnivač je Halilović Zijad, sa osnovnim kapitalom od 14.500,00 KM, od čega u novcu 2.000,00 KM i u stvarima 12.500,00 KM. Društvo je razriješilo dužnosti lice ovlašteno za zastupanje društva Podanović Ešefa. Poslovanje d.o.o. vodi i društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva je direktor društva, Imamović Rijad, raniji direktor imenovan na mandatni period od 4 godine, koji je, kao i osnivač Halilović Zijad, ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni.

524/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-203/02 od 25. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

"SUCCESS" d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i usluga Tuzla izvršilo je upis osnivanja podružnica društva, i to: "SUCCESS" d.o.o. Tuzla - Podružnica Zavidovići. Sjedište podružnice: Zavidovići, ul. Patriotske lige

bb, lamele "Klek". Djelatnosti podružnice su identične upisanim djelatnostima društva. Lice ovlašteno za zastupanje podružnice je direktor podružnice, LIU ZI ZHONG, Henan, Narodna Republika Kina, koji je ovlašten za zastupanje podružnice, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti društva. "SUCCESS" d.o.o. Tuzla - Podružnica Maglaj. Sjedište podružnice: Maglaj, Prva ulica br. 3. Djelatnosti podružnice su identične upisanim djelatnostima društva. Lice ovlašteno za zastupanje podružnice je direktor podružnice, NI DA LING, Henan Narodna Republika Kina, koji je ovlašten za zastupanje podružnice, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti društva. Ostali upisi su nepromijenjeni.

525/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-224/02 od 14. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Na osnovu člana 355. i 356. Zakona, o privrednim društvima, osnivač a ujedno i direktor Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "SKM GLAS" Živinice donio je odluku kojom svoj osnivački ulog povećava za 79.909,00 KM. Isto tako donio je odluku da Društvo pristupi Muminović (Osmana) Muhamed iz Živinica, Bišinska 35 sa JMBG:1402953184235 koji u osnovni kapital Društva ulaže slijedeće iznose: 320.868,00 KM u stvarima (Hala I i II) -250.720,00 KM u stvarima (mašine i oprema) što ukupno iznosi 571.588,00 KM. Nakon pristupanja i povećanja uloga osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornošću "SKM GLAS" Živinice iznosi: 653.497,00 KM. Udio članova Društva srazmjernu je učešću njihovih uloga u snovnom kapitalu. Lice koje je pristupilo Društvu prihvata sva prava i obaveze utvrđene aktom o osnivanju i Statutom društva. Direktor društva obavezan je uskladiti Statut u roku od 30 dana od dana upisa ove promjene.

526/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-229/02 od 25. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Na osnovu Odluke o usklađivanju statusa Tvornice papirne ambalaže "Grafopek" d.d. Gračanica, ul. Patriotske lige br. 83 sa Zakonom o privrednim društvima, vrši se upis izvršene privatizacije, upis usklađivanja statusa sa Zakonom o privrednim društvima, razrješenje lica ovlaštenog za zastupanje, imenovanje lica za zastupanje upis imenovanja članova Nadzornog odbora, Uprave, vanjskog revizora Društva. Državni kapital u Društvu u iznosu od 2.958.620 KM je privatiziran tako da su novi vlasnici Društva prema Rješenju Kantonalne agencije za privatizaciju br. 19-01-021-2934/2001 od 14. 06. 2001. (Spisak u prilogu). Za članove Nadzornog odbora imenovani su: 1. Alibegović Sadija iz Gračanice, predsjednik 2. Njemčević Faris, iz Sarajeva, član 3. Ejubović Sunita iz Gračanice, član. Članovi Uprave Društva su: 1. Sokolović Irfan iz Gračanice, direktor Društva bez granica ovlaštenja. Vanjski revizor Društva je @REVSAR" d.o.o. Sarajevo. Prestaje dosadašnja funkcija direktora Društva Čaušević Seada iz Gračanice, a imenuje se Sokolović Irfan iz Gračanice, ul. Hajrije Kurtagić bb, bez granica ovlaštenja.

527/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-249/02 od 24. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Upis izvršene privatizacije DD FCL po Rješenju KAP Tuzla broj: 19/01-021-4819/2001. Uplaćeni osnovni kapital iznosi: 42.690.900,00 KM

Djelatnost: 14-11 14.110 vadenje kamena za građevinarstvo; 14.121 vadenje vapnenca i krede; 26.51 26-510 proizvodnja cementa; 26.52 26.520 proizvodnja vapna; 26.53 26.530 proizvodnja gipsa; 26.61 26.612 proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo; 26.63.26.630 proizvodnja gotove betonske smjese; 26.64 26-640 proizvodnja maltera; 26.65 26.650 proizvodnja fibro-cementa; 26.66 26.660 proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog kamena; 37.20 37.200 reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka; 51.532 trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 52.460 trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 60.24 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju.

Obavljaće vanjsku trgovinu neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti. U pravnom prometu u zemlji Društvo zastupa direktor Imamović Izet, sa ograničenjem da Nadzorni odbor mora odobriti cijenu i ostale uslove kupovine, prodaje i opterećenja nekretnina, te cijenu i ostale uslove kupovine i prodaje učešća, uključujući imovinske uloge ili njihovo povećanje u trgovačkim društvima, udruženjima i korporacijama. U vanjskotrgovinskom poslovanju DD FCL zastupaju Imamović Izet, direktor i Kurt Asamer, izvršni direktor za komercijalne poslove, sa ograničenjem da Nadzorni odbor mora odrediti cijenu i ostale uslove kupovine, prodaje i opterećenja nekretnina, te cijenu i ostale uslove, kupovina i prodaja učešća, uključujući imovinske uloge ili njihovo povećanje u trgovačkim društvima, udruženjima i korporacijama.

528/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-271/02 od 7. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Kantonalni sud u Tuzli Rješenjem broj U/I-3345/00 od 30. 11. 2000. godine, upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke: Djelatnost

"Omega" društva sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo, Živnice Ul. II krajiške brigade broj 23., u unutrašnjem prometu je: 45.11 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi 45.211 Visokogradnja 45.212 Niskogradnja 45.213 Održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova 45.22 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova 45.23 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena 45.31 45.310 Elektroinstalacioni radovi 45.32 45.320 Izolacioni radovi 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi 45.41 45.410 Fasaderski i štukaturni radovi 45.42 45.420 Ugradnja stolarije 45.44 45.440 Farbarski i staklarski radovi 45.45 45.450 Ostali završni radovi 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila 50.341 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i storčnom hranom 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama 51.23 51.230 Trgovina na veliko živom stokom 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom i štavljenom kožom 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim preradinama 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladama i bombonama 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicama 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom pićem i drhanskim proizvodima 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom 51.421 Trgovina na veliko odjećom 51.422 Trgovina na veliko obućom 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala 51.531 Trgovina na veliko drvotom 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vadovod i grijanje 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemjskim proizvodima

- 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatinim mašinama 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama 51.63 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i orudjem i uključujući traktore 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima 52.441 Trgovina na malo namještajem 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima TV uređajima 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalom građevinskom opremom 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisciim priborom 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima 52.482 Trgovina na malo satovima 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama 52.485 Trgovina na malo cvijećem 52.486 Trgovina na malo gorivima 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama 55.30 52.300 Restorani 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju 63.12 63.120 Skladištenje robe 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje 74.40 70.400 Reklama i propaganda 74.70 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata 92.33 92.330 Djelatnost sajmovi i zabavnih parkova. Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu dopunjava se: 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa finansijskim posredovanjem. Ostali upisani podaci ostaju nepromijenjeni.

529/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-309/02 od 25. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

"AUTOTEHNIK" d.o.o. za export - import, proizvodnju, trgovinu promet i usluge Gradačac izvršilo je upis osnivanja podružnica društva (i usklađivanja statusa postojećih podružnica), kako slijedi: 1. "AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačac - PODRUŽNICA TUZLA. Sjedište podružnice: Tuzla, ul. Mije Keroševića Guje br. 18. 2. "AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačac - PODRUŽNICA SREBRENİK. Sjedište podružnice: Srebrenik, Magistralni put bb, Poslovni centar "OF-OS-PETROL". 3. "AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačac - PODRUŽNICA BRČKO. Sjedište podružnice: Brčko, ul. Stari rasadnik bb. 4. "AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačac - PODRUŽNICA ORAŠJE. Sjedište podružnice: Orašje, Ulica VIII br. 15-a. 5. "AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačac - PODRUŽNICA ODŽAK. Sjedište podružnice: Odžak ul. Redže Porobića bb. Djelatnosti podružnica su identične upisanim djelatnostima društva. Lica ovlaštena za zastupanje podružnica su Inkić Nidhat iz Gradačca, direktor Društva i Inkić Pašaga iz Gradačca, zamjenik direktora Društva, koji su ovlašten za zastupanje podružnica, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju podružnice, u okviru registrovanih djelatnosti. Za obaveze podružnice odgovara društvo cjelokupnom imovinom. Ostali upisi su nepromijenjeni.

530/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-532/02 od 27. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

Osnivač Društva DOO "BIL-BES" za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Tuzla, Tuzlanskog odreda broj 10, donio je odluku o osnivanju Podružnice. Podružnica će poslovati pod firmom DOO "BIL-BES" za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Tuzla, Tuzlanskog odreda broj 10, PODRUŽNICA BR - 1 "BEKA". Sjedište Podružnice je u Živinicama VI Istočnobosanske b.b.

Podružnica će obavljati sljedeće djelatnosti: trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i TV uređajima, trgovina na malo željeznom robom, u prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica.

Podružnicom rukovodi rukovodilac Podružnice Bilalić Alija, bez ograničenja ovlaštenja.

531/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-556/02 od 26. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

Javna ustanova mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac, izvršila je kod Kantonalnog suda u Tuzli upis promjene direktora javne ustanove, tako što je dužnosti direktora razriješen Pilavdžić Hamdija, a za novog direktora javne ustanove, na mandatni period od četiri godine, imenovan je Nurković Mulafer iz Lukavca, koji je ovlašten za zastupanje javne ustanove, bez ograničenja ovlaštenja u okviru upisanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni.

532/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-563/02 od 25. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

"LKW-33" zadruga autoprevoznika i taksista, razriješila je dužnosti ranijeg direktora Zadruga, Lugavić Šahima iz Banovića, a za novog direktora, na mandatni period od četiri godine, imenovan je Čebić Osman iz Banovića, koji je ovlašten za zastupanje Zadruga, bez ograničenja ovlaštenja, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni.

533/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-583/02 od 27. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

Na osnovu odluke osnivača DOO Dobojljek iz Gračanice, vrši se pripajanje pravnog subjekta u sastav privrednog društva VELFARM DOO iz Gračanice, koji preuzima sva prava i obaveze pripojenog pravnog subjekta, za čije obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Vrši se istovremeno brisanje upisa pravnog subjekta DOO Dobojljek iz registra Kantonalnog suda u Tuzli.

534/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-629/02 od 26. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

JZU Univerziteti klinički centar Tuzla zastupa vršilac dužnosti direktora prim. dr. Huzair Duraković, koji odlučuje o raspolaganju sredstvima bez ograničenja u okviru zadataka utvrdjenih godišnjim planom rada i finansijskim planom. O nabavkama opreme i investicionim ulaganjima koja nisu predviđena godišnjim planom, samostalno odlučuje kada pojedinačna vrijednost raspolaganja ne prelazi iznos koji tromjesečno utvrđuje Upravni odbor Ustanove.

535/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-638/02 od 24. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

"PROTEKTIRNICA MALINE" d.o.o. za protektiranje guma i trgovinu živinice razriješilo je dužnosti direktora društva, H. Suljić Hatidž iz G. Tuzle, a za novog direktora - upravu društva, na mandatni period od 4 godine, imenovana je Dedić Nezira iz D. Vukovija - Kalesija, koja je ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni.

536/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-646/02 od 27. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Leuchtenproduktion und Vertrieb "TMD-DOMMERS LIGHTING" d.o.o. za proizvodnju rasvjetnih tijela Gradačac, ul. Sarajevska br. 62, u vlasništvu Jordan Reflektoren GmbH & Co. KG Schwelmer str. 151 42389 Wupertal Njemačka i Dioničkog društva u mješovitoj svojini "Tvornica motornih dijelova" Gradačac, razriješili su dužnosti dosadašnjeg direktora Gerd Bernhard Malthe Schumann, i imenovali Bišanović Damira koji je ovlašten da zastupa društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja ovlaštenjau okviru uobičajenog poslovanja i sa ograničenjima utvrđenim Ugovorom o osnivanju društva. Sve ostalo ostaje nepromijenjeno.

537/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-650/02 od 21. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Iz "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Društvo za upravljanje fondovima Tuzla, istupio je osnivač Ostroško Marijan iz Ptuj, R. Slovenija, a kao novi osnivač je pristupio ZLATOROG Oprema d.o.o., Maribor, ul. Industrijska 13, Republika Slovenija, tako da su osnivači društva: 1. Graorac Oragan, Maribor, 2. Furundžić Nikola, Maribor, 3. Temnik Miroslav, 4. Klevže Peter, Maribor, 5. Janžeković Bogomir, Ptuj, 6. PROMO CLUB, d.o.o., Maribor, 7. EMONA MERKUR, družba za trgovinu, proizvodnju, gostinstvo, inženjering in storitve d.d. Ptuj, 8. STAVBAR-IGM industrija garbrenega materiala d.d., Hoče, 9. VERITAS B.H. borzno posredniška hiša d.o.o., Maribor, 10. ZLATOROG Oprema d.o.o., Maribor, svi iz Republike Slovenije. Osnovni kapital društva iznosi 1.000.000,00 KM. U osnovnom kapitalu osnivači učestvuju sa jednakim udjelima, po 100.000,00 KM ili po 10%. Ostali upisi su nepromijenjeni.

538/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-651/02 od 21. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "ZARX - TRADE" sa p.o. Gradačac, Mionica bb, izvršilo je kod Kantonalnog suda u Tuzli upis istupanja iz društva osnivača, Novatić Ramize iz Gradačca, koja je svoja osnivačka prava i obaveze prenijela na osnivače koji ostaju članovi društva, tako da su jedini osnivači društva: Huseinbašić Zurahid iz Gradačca, Mionica i Močić Advija iz Gradačca. Društvo je izvršilo i usklađivanje statusa društva sa Zakonom o privrednim društvima. Društvo će ubuduće poslovati pod nazivom: "ZARX - TRADE" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac. Skraćeni naziv firme je: "ZARX - TRADE" d.o.o. Gradačac. Sjedište (nova adresa) društva: Gradačac, Srnice Donje bb. Osnovni kapital društva iznosi 10.000,00 KM. U osnovnom kapitalu, osnivači učestvuju sa jednakim udjelima, po 5.000,00 KM ili 50%.

Društvo je brisalo slijedeće djelatnosti u unutarnjem poslovanju: proizvodnja mineralne vode, izdavanje knjiga. Ostale djelatnosti društva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, u odnosu na ranije upisane nepromijenjene su. U pravnom prometu društvo ima sva ovlaštenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu društvo odgovara cjelokupnom imovinom. Za obaveze društva osnivači društva odgovaraju svojim udjelima. Društvo je razriješilo dužnosti lica ovlaštenog za zastupanje društva Novalić Ramizu. Poslovanje vodi i društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva su direktor društva - Huseinbašić Zurahid i zamjenik direktora Močić Advija, imenovani na mandatni period od 4 godine, koji su ovlašteni za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

539/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-653/02 od 21. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Na osnovu odluke osnivača Djedović Senada iz Gračanice, vrši se upis osnivanja privrednog društva pod nazivom "S D TROPICAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge. Sjedište je u Gračancima ulica Lipa 182. Direktor društva je Djedović Senad, koji zastupa društvo bez ograničenja u domaćem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograničenja. Osnovni kapital iznosi 2.000 KM.

Djelatnost društva je: Uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, vinogradarstvo, uzgoj voća, oraha i sličnih usjeva za pripremanje začina i napitaka, goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i priplod, ovaca i koza, konja, magaraca, mula i mazgi, uzgoj svinja, uzgoj peradi, uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, uzgoj ostalih životinja, d.n., uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovitja proizvodnja, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, lov, hvatanje životinja u zamke (traperstvo) i briga o divljači, uključujući i odgovarajuće usluge, ribarstvo, mrestilišta i ribnjaci, proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, mesa peradi, preradevina

od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje ribe, prerada i konzerviranje krompira, sokova od voća i povrća, prerada i konzerviranje voća i povrća, proizvodnja sirovih ulja i masti, rafiniranih ulja i masti, margarina i sličnih jestivih masnoća, prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja stočne hrane, proizvodnja hljeba i peciva, svježe tjestenine i kolača, šećera, kakaoa, čokolade i bombona, suhe tjestenine, čaja i kafe, začina i dodataka jelima, homogenizirane gotove i dijetetske hrane, ostalih prehrambenih proizvoda na drugom mjestu nepomenutih, destilovanih alkoholnih pića, etilnog alkohola iz fermentisanih materijala, vina iz grožđa, jabukovače i vina od ostalog voća, ostalih nedestilovanih fermentisanih pića, piva, slada, mineralne vode, bezalkoholnih pića, proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje, ipregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene drvene građe za patosenje, furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica id rugih panela i ploča, građevinske stolarije i elemenata, drvene ambalaže, ostalih drvenih proizvoda, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, industrijskih gasova, bojivih materijala i pigmenata, ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, ostalih osnovnih organskih hemikalija, hemijskih mineralnih đubriva i azotnih jedinjenja, boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, osnovnih farmaceutskih sirovina, farmaceutskih preparata, sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih prapata, eteričnih ulja, ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, ambalaže od plastičnih masa, proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo ostalih proizvoda od plastičnih masa, reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, Prodajni motornih vozila na veliko Prodajni motornih vozila na malo, Posredništvo u prodaji motornih vozila Održavanje i popravak motornih vozila Prodaja na veliko i malo dijelova i pribora za motorna vozila u prodaji dijelova i pribora za motorna vozila Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na veliko i malo, u prodaji motocikala i dijelova i pribora za motocikle Održavanje i popravak motocikala, Prodaja na malo motornih goriva i maziva Posredništvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, žive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda, u prodaji građevinskog drveta i građevinskog materijala, u prodaji mašina industrijske opreme, brodova i aviona, u prodaji namještaja, predmeta i aparata za domaćinstvo i drugih metalnih proizvoda, u prodaji tekstila odjeće, obuće i kožnih proizvoda, u prodaji hrane, pića i duhana, specijalizovano za prodaju određenih proizvoda ili grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, cvijećem i sadnicama, živom stokom sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, voćem i povrćem, mesom i mesnim preradevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama alkoholom i drugim pićima duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima kafom, čajevima, kakaom i začинима, ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove hranom, pićem i duhanskim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom farmaceutskim proizvodima,

- ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvatom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje, kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo, u nespecijalizovanim prodavnicama robom, voćem i povrćem, mesom i mesnim proizvodima, ribom, školjkama i rakovima, hljebom, pecivom, kolačima tjesteninama, bombonima i slatkšima, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima Ostala, hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Apoteke, izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi, medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima Ostala, u specijalizovanim prodavnicama, polovnom robom u prodavnicama, putem pošte na štandovima i tržnicama, izvan prodavnica Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta Popravak električnih aparata za domaćinstvo uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu Hoteli i moteli, sa restoranom i bez restorana, Omladinski hoteli i planinarski domovi Kampovi i kampirališta Ostali smještaj za kraći boravak Restorani Barovi Kantine (menze) Prevoz putnika u dramskom saobraćaju, redovni (linijski) Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski) Ostali prevoz putnika u dramskom saobraćaju Prevoz robe (tereta) u dramskom saobraćaju Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju Iznajmljivanje automobila Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava Iznajmljivanje vodenih saobraćajnih sredstava Iznajmljivanje vazduhoplova, Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključivši i

kompijuterne Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto Posudivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo Tehničko ispitivanje i analiza Reklama i propaganda Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage Čišćenje svih vrsta objekata Djelatnost pakovanja Sekretarske i prevodilačke djelatnosti Ostale poslovne djelatnosti.

U vanjskoj trgovini društvo će se baviti poslovima vanjske trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u Bosni i Hercegovini, Usluge međunarodnog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom, Ugostiteljske i turističke usluge, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija.

540/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-655/02 od 21. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Promjena lica ovlaštenih za zastupanje, direktora. Razrješava se dužnosti direktora DOO "PUPEX" Gornja Tuzla - Uzeira Mehičića broj 7, Memišević (Derviša) Munir iz Gornje Tuzle. Za novog direktora DOO "PUPEX" Gornja Tuzla, imenuje se Fišeković (Irfana) Nedžad iz Tuzle. Ubuduće društvo će zastupati u pravnom prometu u zemlji i inozemstvu Fišeković (Irfana) Nedžad - direktor i Memišević (Derviša) Munir - osnivač.

541/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-660/02 od 26. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Osniva se "ITECH" d.o.o. za promet i usluge Tuzla. Skraćeni naziv firme: "ITECH" d.o.o. Tuzla. Sjedište društva: Tuzla, ul. Armije BiH bb, Robna kuća "Skojevka", poslovni prostor br. 15. Osnivač je Zubčević Minka iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.

Djelatnosti društva: ostala izdavačka djelatnost, štampanje novina, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigovezački i završni radovi, priprema i izrada štamparske forme, ostale usluge u vezi sa štampanjem, umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, videozapisa, kompjuterskih zapisa proizvodnja računara (kompjuter) i druge opreme za obradu podataka, posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima ostalim proizvodima široke potrošnje, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, kancelarijskim mašinama i opremom ostala trgovina na veliko, trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pišaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima satovima, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, popravci, na drugom mjestu nepomenuti, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, telekomunikacije, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključivši i kompijuterne, iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwareu), savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea) obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina te računarskih sistema računara ostale srodne računarske aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza, reklama i propaganda fotografska djelatnost djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodilačke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti, usluge međunarodnog transporta, roba i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje inostranih firmi i konsignacija.

U pravnom prometu društvo ima sva ovlaštenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu društvo odgovara cjelokupnom imovinom. Za obaveze društva osnivač društva odgovara svojim udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva je direktor društva Zubčević Minka, imenovana na mandatni period od 4 godine, koja je ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

542/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-700/02 od 26. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

"Yildirim" d.o.o. za trgovinu i usluge, Srebrenik upisano kod Kantonalnog suda u Tuzli u reg. ul. br. 1-11905 vrši pristupanje novog osnivača u društvo povećanje osnivačkog kapitala i dopunu djelatnosti. Osnivači društva ubuduće su: Asmira Kešetović kći Naila iz Srebrenika, JMB: 1009975188303 i Yldirim Ahmet sin Halima iz Istambula, R. Turska, pasoš br. TR-K N 069052. Osnivački kapital društva ubuduće iznosi 10.000,00 KM u novcu sa udjelima osnivača i to: Kešetović Asmira kći Naila iz Srebrenika u iznosu od 5.000,00 KM i Yldirim Ahmet sin Halima iz Istambula u iznosu od 5.000 00 KM.

Društvo će ubuduće osim do sada upisanih obavljati i slijedeće djelatnosti: proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, proizvodnja

kakaoa, čokolade i bombona, dovšavanje tekstila i proizvodnja tepiha i prostirača za pod. Ostale upisi ostaju neizmijenjeni u odnosu na do sada upisane.

543/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-713/02 od 24. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Kod Kantonalnog suda u Tuzli izvršen je upis osnivanja predškolske ustanove. Naziv ustanove je Predškolska ustanova "Aladin" Tuzla. Sjedište ustanove je u Tuzli ul. Ismeta Mujezinovića 32, Tuzla, osnivač ustanove je Humanitarna organizacija "Islamski svjetski komitet Kuwait", ured u Tuzli, Ismeta Mujezinovića 32. Djelatnost ustanove je: 801011 - predškolsko obrazovanje, lice ovlašćeno za zastupanje je Bakalović Fatima iz Tuzle, ulica Đure Salaja broj 2., JMB 3011951185003, osnivački ulog iznosi 2.000,00 KM deponovan na depozitni račun kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

544/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-720/02 od 27. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Osniva se društvo ograničene odgovornosti koje će poslovati pod firmom: društvo ograničene odgovornosti za proizvodnju, građevinarstvo i usluge "HNR" Jajići, Kalesija. Skraćeni naziv firme je: D.O.O. "HNR" Jajići, Kalesija. Sjedište društva je u mjestu Jajići bb., općina Kalesija. Osnivač je Hamzić Hamdo sin Alije iz Jajića, općina Kalesija, sa osnivačkim ulogom od 2000,00 KM.

Djelatnosti društva su: uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n. uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i priplod, uzgoj ovaca i koza, uzgoj peradi, vadenje šljunka i pijeska, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja hljeba i peciva proizvodnja suhe tjestenine, prerada čaja i kafe proizvodnja bezalkoholnih pića proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje, proizvodnja nesastavljene drvene građe za patosenje, proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, proizvodnja drvene ambalaže, proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, protektiranje spoljnih guma, proizvodnje cigle, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo proizvodnja gotove betonske smjese, proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, opšti mehanički radovi, reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, površinska i dubinska ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, niskogradnja, održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, izgradnja hidrograđevinskih objekata ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štukturni radovi, ugradnja stolarije postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina motornim vozilima na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila trgovina na veliko motociklima njihovim dijelovima i priborom trgovina na malo motocikala i dijelova za motocikle na malo, posredništvo u prodaji motociklima njihovim dijelovima i priborom, održavanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, posredništvo specijalizirano za za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, trgovina na veliko živom stokom, trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko voćem i povrćem, trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinicima, trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i rudama metala, trgovina na veliko drvotom, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i

opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko otpacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim mašinama, trgovina na veliko građevinskim mašinama, trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, zanatstvo i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecializiranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecializiranim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, trgovina, na malo hlebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkšima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specializiranim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjevnim predmetima, trgovina na malo obucom i kožnim proizvodima, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisanim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo satovima, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivima, ostala trgovina na malo u specializiranim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, hoteli i moteli sa restoranom, hoteli i moteli bez restorana, omladinski hoteli i planinarski domovi, kampovi i kampališta, ostali smještaj za kraći boravak, restorani, barovi, kantine, snabdjevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (teseta) u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, čišćenje svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, vozačke škole, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, komercijalne usluge na ostvarivanju funkcije prometa nekretnina, roba i usluga, međunarodna špedicija, usluge posredništva, zastupanje stranih lica sa vođenjem konsignacione prodaje, komisioni poslovi u prometu nekretnina, roba i usluga, prevoz robe i putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju, izvođenje investicionih radova sa inostranstvom i u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranih licima u BiH.

U pravnom prometu Društvo ima neograničena ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti a za preuzete obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. U unutrašnjem i spoljnom prometu društvo zastupa osnivač Hamzić Hamdo, bez ograničenja ovlaštenja, direktor Hamzić Nihad, bez ograničenja ovlaštenja i zamjenik direktora Hamzić Rasim, bez ograničenja ovlaštenja.

545/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-758/02 od 21. 6. 2002. godine napisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Osniva se "GLO-BUS-GLAS-MEDIC" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import Tuzla. Skraćeni naziv firme: "GLO-BUS-GLAS-MEDIC" d.o.o. Tuzla. Sjedište društva: Tuzla, Stupine B-6. Osnivač je Alitović Mehmed iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.

Djelatnosti društva: vadenje šljunka i pijeska, proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene drvene građe za patosenje, proizvodnja furnira, šperploča panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, građevinske stolarije i elemenata, drvene ambalaže, ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja plastičnih masa, u primarnom obliku, proizvodnja sintetičkih kaučuka, u primarnom obliku, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja spoljnih i unutrašnjih guma za vozila protektiranje spoljnih guma, proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, proizvodnja ploča, listova, cijevi i profita od plastičnih masa, ambalaže od plastičnih masa, proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, ostalih proizvoda od plastičnih masa, proizvodnja ravnog stakla, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja šupljeg stakla, staklenih vlakana, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu, proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta, keramičkih izolatora i izolacionog pribora, ostalih tehničkih proizvoda od keramike, ostalih keramičkih proizvoda, vatrootalnih keramičkih proizvoda, keramičkih pločica i podnih pločica, proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, proizvodnja od gipsa za građevinarstvo, ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, metalne građevinske stolarije, metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, površinska obrada i presvlačenje metala, opšti mehanički radovi, proizvodnja ambalaže od lakih metala, ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, rashladne i ventilacione opreme osim za domaćinstvo, ostalih mašina opšte namjene, na drugom mjestu nepomenuta, električnih aparata za domaćinstvo, žarulja i električnih svjetiljki, električne opreme za motore i vozila, ostale električne opreme, na drugom mjestu nepomenute,

elektronskih cijevi i drugih elektronskih komponenata, karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štrukturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, građevinskim drvatom i građevinskim materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim, metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obucom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini specializovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima trgovina na veliko voćem i povrćem mesom i mesnim preradinama, mlijekom, mliječnim proizvodima jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima, kafom, čajevima, kakaom i začинима, ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, nespecializovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obucom, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvatom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, otpacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obucom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisanim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specializovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, popravci, na drugom mjestu nepomenuti, restprani, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranim licu u BiH, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl. ugostiteljske i turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.

U pravnom prometu društvo ima sva ovlaštenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu društvo odgovara cjelokupnom imovinom. Za obaveze društva osnivač društva odgovara svojim udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva je direktor društva, Salahović Fadila iz Tuzle, imenovana na mandatni period od 4 godine, koja je kao i osnivač, Alitović Mehmed, ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

546/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-767/02 od 27. 6. 2002. godine napisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Osniva se "GLAMOUR" d.o.o. za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo export - import Tuzla. Skraćeni naziv firme: "GLAMOUR" d.o.o. Tuzla. Sjedište društva: Tuzla, ul. Turalibegova br. 11. Osnivač je Jahić Admir iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.

Djelatnosti društva: uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uzgoj peradi, uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, vađenje šljunka i pijeska, proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja preradevina od mesa i mesa peradi, proizvodnja sokova od voća i povrća, proizvodnja hljeba i peava, proizvodnja svježe tjestenine i kolača, proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, proizvodnja suhe tjestenine, prerada čaja i kafe, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, proizvodnja drvene ambalaže, proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigovezački i završni radovi, priprema i izrada štamparske forme, ostale usluge u vezi sa štampanjem, proizvodnja plastičnih masa, u primamom obliku, proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja metalne građevinske stolarije, proizvodnja kovanog novca i medalja, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, visokogradnja, niskogradnja, održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrograđevinskih objekata, održavanje hidrograđevinskih objekata, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štrukturalni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, graQevinskim drvetom i građevinskim materijalom, mašinama, proizvodskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnim proizvodima,

- trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom, cvijećem i sadnicama, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, voćem i povrćem mesom i mesnim preradevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima kafom, čajevima, kakaom i začinicima, ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, porculanom staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala drvetom, građevinskim materijalom i sanitarom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, mesom i mesnim proizvodima, ribom, školjkama i rakovima, hljebom, pecivom, kolačima tjesteninama, bombonima i slatkišima, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima tv i uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte na štandovima i trinicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, hoteli i

moteli, sa restoranom kampovi i kampirališta, ostali smještaj za kraći boravak, restorani, barovi, kantine (menze), snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencije za promet nekretninama, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, reklama i propaganda, čišćenje svih vrsta objekata, fotografska djelatnost, djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodilačke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute djelatnost sajmova i zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), ugostiteljske i turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.

U pravnom prometu društvo ima sva ovlaštenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu društvo odgovara cjelokupnom imovinom. Za obaveze društva osnivač društva odgovara svojim udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva je direktor društva, Jahić Admir, imenovan na mandatni period od 4 godine, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

547/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-778/02 od 26. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Osniva se "DURO" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, ugostiteljstvo i turizam Tuzla. Skraćeni naziv firme: "DURO" d.o.o. Tuzla. Sjedište društva: Tuzla, Stupine B-9, Lamela III, prizemlje. Osnivač je Šabović Adem iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.

Djelatnosti društva: uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uzgoj peradi, uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, vađenje šljunka i pijeska, proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja preradevina od mesa i mesa peradi, proizvodnja sokova od voća i povrća, proizvodnja hljeba i peava, proizvodnja svježe tjestenine i kolača, proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, proizvodnja suhe tjestenine, prerada čaja i kafe, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, proizvodnja drvene ambalaže, proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigovezački i završni radovi, priprema i izrada štamparske forme, ostale usluge u vezi sa štampanjem, proizvodnja plastičnih masa, u primamom obliku, proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja metalne građevinske stolarije, proizvodnja kovanog novca i medalja, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, visokogradnja, niskogradnja, održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrograđevinskih objekata, održavanje hidrograđevinskih objekata, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štrukturalni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, graQevinskim drvetom i građevinskim

materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom, cvijećem i sadnicama, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, voćem i povrćem mesom i mesnim prerađevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima kafom, čajevima, kakaom i začinicima, ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, porculanom staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala drvatom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatinim mašinama, građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, mesom i mesnim proizvodima, ribom, školjkama i rakovima, hljebom, pecivom, kolačima tjesteninama, bombonima i slatkišima, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima tv i uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte na štandovima i trinicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, hoteli i moteli, sa restoranom kampovi i kampirališta, ostali smještaj za kraći boravak, restorani, barovi, kantine (menze), snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drmskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u drmskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drmskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencije za promet nekretninama, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, reklama i propaganda, čišćenje svih vrsta objekata, fotografska djelatnost, djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodilačke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute djelatnost sajmovi i zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih (ica, prodaja strane robe sa consignacionih skladišta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge međunarodnog drmskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), ugostiteljske i turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.

U pravnom prometu društvo ima sva ovlaštenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu društvo odgovara cjelokupnom imovinom. Za obaveze društva osnivač društva odgovora svojim udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva je direktor društva, Šabović Adem, imenovan na mandatni period od 4 godine, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

548/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-795/02 od 27. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

Osniva se "FEJZIĆ-PROM" d.o.o. za proizvodnju, transport, trgovinu i ugostiteljstvo, export-import Tuzla. Skraćeni naziv firme: "FEJZIĆ-PROM" d.o.o. Tuzla. Sjedište društva: Tuzla, Stupine B-9, L 5. Osnivač je Fejzić Salko, G. Pasci - Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.

Djelatnosti društva: uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uzgoj peradi, uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, vađenje šljunka i pijeska, proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja prerađevina od mesa i mesa peradi, proizvodnja sokova od voća i povrća, proizvodnja hljeba i peava, proizvodnja svježe tjestenine i kolača, proizvodnja dvopeka i kekisa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, proizvodnja suhe tjestenine, prerađa čaja i kafe, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, proizvodnja drvene ambalaže, proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigovezački i završni radovi, priprema i izrada štamparske forme, ostale usluge u vezi sa štampanjem, proizvodnja plastičnih masa, u primamom obliku, proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja metalne građevinske stolarije, proizvodnja kovanog novca i medalja, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, visokogradnja, niskogradnja, odravanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrograđevinskih objekata, održavanje hidrograđevinskih objekata, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štruktturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaoem, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, građevinskim drvatom i građevinskim materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom, cvijećem i sadnicama, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, voćem i povrćem mesom i mesnim prerađevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima kafom, čajevima, kakaom i začinicima, ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove,

- nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, porculanom staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala drvatom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatinim mašinama, građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, mesom i mesnim proizvodima, ribom, školjkama i rakovima, hljebom, pecivom, kolačima tjesteninama, bombonima i slatkišima, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima tv i uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte na štandovima i trinicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, hoteli i moteli, sa restoranom kampovi i kampirališta, ostali smještaj za kraći boravak, restorani, barovi,

kantine (menze), snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksli služba, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencije za promet nekretninama, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, reklama i propaganda, čišćenje svih vrsta objekata, fotografska djelatnost, djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodičke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute djelatnost sajmovi i zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), ugostiteljske i turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.

U pravnom prometu društvo ima sva ovlaštenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu društvo odgovara cjelokupnom imovinom. Za obaveze društva osnivač društva odgovara svojim udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva je direktor društva, Fejzić Salko i Fejzić Muruveta, G. Pasci - Tuzla, zamjenik direktora imenovani na mandatni period od 4 godine, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

549/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-815/02 od 25. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

"eFeM - TOURS" d.o.o. za prevoz putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, promet i usluge Tuzla, razriješilo je dužnosti ranijeg direktora društva, Osmanović Sulejmana iz Tuzle. Nova uprava društva je direktor društva, Halilović Medina iz Tuzle, imenovana na mandatni period od 4 godine, koja je ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

550/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-816/02 od 26. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Na osnovu člana 383. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH" br. 23/99, 45/00 i 2/02), vrši se preregistracija po osnovu izvršene privatizacije - usklađivanje statusa sa odredbama citiranog Zakona, tako da novi oblik Društva glasi: Dioničko društvo Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" iz Srebrenika. Skraćeni naziv he Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" Srebrenik. VD Direktora Društva je Muhamed Hasić, dipl. ecc.

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti u zemlji i to: 41.000 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, 40.300 Snabdijevanje parom i toplom vodom 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje-gradskih cijevovoda za vodovod i kanalizaciju 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata 45.250 Ostali građevinski radovi, bušenje i izgradnja bunara za vodu, iskop okna 45.330 Postavljanje instalacija za vodu 74.700 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u zgradama i objektima kanalizacije, 90.000 Sakupljanje, obrada i prečišćavanje otpadnih voda, održavanje kanalizacije vodova, pražnjenje i čišćenje septičkih jama i tankova.

Vrijednost osnovnog kapitala: 680.477,00 KM, podijeljena na 6804 običnih dionica, nominalne vrijednosti 100,00 KM. Ostali uslovi ostaju nepromijenjeni.

551/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-822/02 od 25. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Stečajni upravnik mr. ecc. Mulahalilović Mirza, dipl. inž. zastupa SODASO HOLDING, Dioničko društvo u mješovitoj svojini poliuretanske hemije "POLIHEM" (p.o.) Tuzla u stečaju u vanjskopolitičkom poslovanju.

552/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-825/02 od 26. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Osniva se "SLADKOM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik. Skraćeni naziv firme: "SLADKOM" d.o.o. Srebrenik. Sjedište društva: Srebrenik, ul. Magistralni put bb. Osnivač je Kovač Čamil iz Sladne - Srebrenik, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.

Djelatnosti društva: uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i priplod, uzgoj peradi, uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), mrestlišta i ribnjaci, proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja preradevina od mesa i mesa peradi, proizvodnja sokova od voća i povrća, prerada i konzerviranje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuto, prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, proizvodnja mlinskih proizvoda, stočne hrane, hljeba i peciva, prerada čaja i kafe, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene drvene građe za patosenje, proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, građevinske stolarije i elemenata, drvene ambalaže ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, ambalaže od plastičnih masa, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, visokogradnja, niskogradnja, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredništvo u trgovini građevinskim drvjetom i građevinskim materijalom, posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, voćem i povrćem, mesom i mesnim preradevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima, kafom, čajevima, kakaom i začinicima, ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, drvjetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem mesom i mesnim proizvodima, ribom, školjkama i rakovima, hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i šlatkišima, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i tv uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papiratom robom i pisačim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, restoranima, barovi, kantine (menze), snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, usluge međunarodnog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom, izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, ugostiteljske i turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija.

U pravnom prometu društvo ima sva ovlaštenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu društvo odgovara cjelokupnom imovinom. Za obaveze društva osnivač društva odgovara svojim udjelom. Poslovanje d.o.o. vodi i društvo zastupa uprava Društva. Uprava društva je direktor društva, Kovač Čamil, imenovan na mandatni period od 4 godine, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja.

553/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-828/02 od 27. 6. 2002. godine upisao je u sudski registar suda slijedeće podatke:

Odlukom broj: 6/2002 od 7. 06. 2002. godine osnivač preduzeća D.O.O. "LARI-TOURS" za saobraćaj, trgovinu i turizam Tuzla, ul. Slobodana Principa Selje br. 1, Muratović (Čamil) Amir iz Tuzle, ul. XV Majevičke brigade br. 18 donosi dopunu djelatnosti i to Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), Pretovar tereta, Skladištenje robe, Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima na drugom mjestu nepomenuto, Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, Stvaranje novih nekretnina, Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, Poslovanje nekretninama uz naplatu ili po dogovoru, Agencije za promet nekretninama, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, Fotografske djelatnosti, Djelatnost

kockarnica i kladionica, Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja.

554/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-830/02 od 26. 6. 2002. godine napisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

"SMARAGD" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla je izvršilo upis dopune djelatnosti u unutarnjem poslovanju, kako slijedi: posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, građevinskim drvjetom i građevinskim materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obucom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini specijalizovano za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, cvijećem i sadnicama, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, metalima i rudama metala, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, trgovina na malo putem pošte, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica. Slijedeća djelatnost, u odnosu na ranije upisane je brisana: 67.120 Posredovanje u vrijednosnim papirima, a pojedine djelatnosti su uskladene sa Odlukom o SKD. Ostali uspjesi su nepromijenjeni.

555/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-845/02 od 25. 6. 2002. godine napisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "LIV" za unutrašnji i vanjski promet i trgovinu, Živinice, ul. Pionirska 10. je kod Kantonalnog suda u Tuzli izvršio upis djelatnosti u unutrašnjem saobraćaju i to sa sljedećom djelatnošću: Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom.

556/02

Kantonalni sud u Tuzli rješenjem U/I-852/02 od 27. 6. 2002. godine napisao je u sudski registar suda sljedeće podatke:

Osniva se "NADIM" Društvo sa ograničenom odgovornošću za mašinsko-tehničku proizvodnju, promet roba i usluga, export-import Živinice, Maline bb. Osnivač društva je Goletić Ramiz iz Živinice sa ukupnim osnivačkim ulogom u iznosu od 2.000,00 KM. Direktor Društva je Goletić Ramiz iz Živinica, Suha broj 8. Sjedište Društva je u Živinicama, Maline bb. Skraćena oznaka firme glasi "NADIM" d.o.o. Živinice. U pravnom prometu sa trećim licima Društvo predstavlja i zastupa Goletić Ramiz iz Živinica, kako u zemlji tako i u inostanstvu, a u okviru registrovane djelatnosti bez ograničenja ovlaštenja.

Društvo će se baviti sledećim djelatnostima: Uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uzgoj voća, oraha i sličnih usjeva za pripremanje začina i napitaka, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i priplod, uzgoj ovaca i koza, uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, uzgoj ostalih životinja, d.n., ribarstvo, mrestilišta i ribnjaci, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od voća i povrća, prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., proizvodnja sirovih ulja i masti, proizvodnja rafiniranih ulja i masti, proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća, prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, proizvodnja sladoleda i drugih zamrnutih smjesa, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja stočne hrane, proizvodnja hljeba i peciva, proizvodnja svježe tjestenine i kolača, proizvodnja šećera, proizvodnja kakaoa, čokolade i bombona, proizvodnja suhe tjestenine, prerada čaja i kafe, proizvodnja destilovanih alkoholnih pića, proizvodnja mineralne vode, priprema i pređenje vlakana pamučnog tipa, priprema i pređenje grebenanih vlakana vunenog tipa, priprema i pređenje češljanih vlakana vunenog tipa, priprema i pređenje vlakana lanenog tipa, priprema i pređenje svile, uključujući otpadnu svilu i pređenje sintetičkih ili vještačkih filamenata, proizvodnja konca za šivanje, priprema i pređenje ostalih tekstilnih vlakana, proizvodnja tkanina pamučnog tipa, proizvodnja tkanina od grebenanog prediva vunenog tipa, proizvodnja tkanina od češljanog prediva vunenog tipa, proizvodnja tkanina svilenog tipa, proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, dovršavanje tekstila, proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, proizvodnja tepiha i prostirača za pod, proizvodnja užadi, konopaca, pletenica i mreža, proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće, proizvodnja pozamanterije, proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, proizvodnja pletenog i kukičanog rublja, proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni (kardigan, džersej) prsluka i sličnih proizvoda, proizvodnja pletene i kukičane spoljne odjeće, proizvodnja ostalih pletenih i kukičanih proizvoda i pribora, proizvodnja radnih odjela, proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one šivane po mjeri, proizvodnja ostale spoljne odjeće, šivane po mjeri proizvodnja rublja, proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, proizvodnja ostalih odjevnih predmeta, serijska proizvodnja obuće, proizvodnja obuće po narudži i u malim serijama, proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za

patošenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene drvene građe za patošenje, proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, proizvodnja drvene ambalaže, proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže, proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, proizvodnja zidanih tapeta, proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), d.n., proizvodnja spoljnih i unutrašnjih guma za vozila, protektiranje spoljnih guma, proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja šupljeg stakla, proizvodnja staklenih vlakana, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja šupljeg stakla, proizvodnja staklenih vlakana, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu, proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta, proizvodnja keramičkih izolatora i izolacionog pribora, proizvodnja keramičkih pločica i podnih pločica, proizvodnja cigle, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo, proizvodnja cementa, proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, proizvodnja maltera, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih djelova, proizvodnja metalne građevinske stolarije, proizvodnja metalnih cisternih, rezervoara i sl. posuda, proizvodnja brava i okova, proizvodnja čeličnih bačvi i sl. posuda, proizvodnja ambalaže od lakih metala, proizvodnja žičanih proizvoda, proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruge, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motora vozila, proizvodnja pumpi i kompresora, proizvodnja slavina i ventila, proizvodnja ležajeva, prenosnika i elemenata za mehanički prenos energije, proizvodnja industrijski peći i plamenki, proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo, proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, proizvodnja alatnih mašina, proizvodnja mašina za metalurgiju, proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, proizvodnja mašina za industriju hrane pića i duhana, proizvodnja mašina za industriju, tekstila, odjeće i kože, proizvodnja mašina za industriju papira i kartona, proizvodnja ostalih mašina posebne namjene, proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, proizvodnja stolica i sjedala, proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, proizvodnja kuhinjskog namještaja osim stolica, proizvodnja ostalog namještaja, d.n., proizvodnja madraca, proizvodnja nakita i sličnih proizvoda, proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, niskogradnja, održavanje objekata visokogradnje i njihovih djelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina motornim vozilima na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini djelova i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima njihovim djelovima i priborom,

- trgovina na malo motociklima i njihovim djelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i njihovim djelovima i priborom, održavanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posrednička prodaja), posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, posredništvo u trgovini građevinskim drvjetom i građevinskim materijalom, posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obucom i kožnim proizvodima, posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, trgovina na veliko živom stokom, trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko voćem i povrćem, trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima, trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko, hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obucom, trgovina na veliko el. aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i rudama metala, trgovina na veliko drvjetom, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na

veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko alatnim mašinama, trgovina na veliko građevinskim mašinama, trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, trgovina na malo hlebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkisima, trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, trgovina na malo duhanskim proizvodima, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjevnim predmetima, trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za rasvjeta i predmetima za domaćinstvo, d.n., trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo radiouređajima i TV uređajima, trgovina na veliko željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papiratom robom i pisanim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo satovima, trgovina na veliko ostacima i otpacima trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama, popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, popravak satova i nakita, popravci, d.n., trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, hoteli i moteli sa restoranom, hoteli i moteli bez restorana, omladinski hoteli i planinarski domovi, kampovi i kampirališta, ostali smještaj za kraći boravak, restorani, barovi, kantine (menze), snabdjevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika i robe (tereta), prevoz putnika u dramskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u dramskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u dramskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencije za promet nekretninama, upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme uključujući računare (komputere), iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza, čišćenje svih vrsta objekata, uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznene proizvoda, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, pogrebne i prateće djelatnosti, ostale uslužne djelatnosti, n.d.

U okviru obavljanja poslova vanjsko-trgovinskog prometa na poslovima uvoza, izvoza i pružanju svih vrsta usluga Društvo će u vanjsko-trgovinskom prometu obavljati sljedeće djelatnosti: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, usluge međunarodnog transporta roba i putnika, druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, ugostiteljske i turističke usluge, zastupanje inostranih firmi i konsignacija, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, druge usluge i strukture registrovanih djelatnosti.

Društvo samostalno i bez ograničenja stupa u pravni promet u okviru upisanih djelatnosti i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost). Osnivač i direktor Društva Goletić Ramiz iz Živinica zastupa i predstavlja Društvo kako u zemlji tako i u inostranstvu bez ograničenja ovlaštenja.

557/02

UPIS O OKONČANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE

Otvara se i odmah okončava postupak likvidacije nad pravnim subjektom d.o.o. "Eho-Mobil" Sibovac - Gradačac.

Po pravomoćnosti ovog rješenja ima se sprovesti upis brisanja pravnog subjekta iz tačke 1. ovog rješenja u Registru Kantonalnog suda u Tuzli u registarskom ulošku br. 1-6886 kao i drugim javnim registrima u kojima je pravni subjekt bio upisan.

Imovina koja je ostala pripada Omeragić Edibu iz Sibovca - Gradačac kao osnivaču i kojom osnivač odgovara za obaveze prema trećim licima koja bi eventualno nakon pravomoćnosti ovog rješenja imala imovinsko pravne zahtjeve prema likvidiranom pravnom subjektu.

Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" i oglasnoj tabli ovog suda.

Protiv ovog rješenja žalbu može izjaviti svako lice koje ima potraživanje prema likvidiranom pravnom subjektu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa o likvidaciji na oglasnoj tabli suda ili "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

558/02

Otvara se i odmah okončava postupak likvidacije nad pravnim subjektom d.o.o. "Zika-IB" D. Orahovica.

Po pravomoćnosti ovog rješenja ima se sprovesti upis brisanja pravnog subjekta iz tačke 1. ovog rješenja u Registru Kantonalnog suda u Tuzli u registarskom ulošku br. 1-10718 kao i drugim javnim registrima u kojima je pravni subjekt bio upisan.

Imovina koja je ostala pripada Ibrić bajri iz D. Orahovice prema osnivačkom ulogu i kojom osnivač odgovara za obaveze prema trećim licima koja bi eventualno nakon pravomoćnosti ovog rješenja imala imovinsko pravne zahtjeve prema likvidiranom pravnom subjektu.

Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" i oglasnoj tabli ovog suda.

Protiv ovog rješenja žalbu može izjaviti svako lice koje ima potraživanje prema likvidiranom pravnom subjektu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa o likvidaciji na oglasnoj tabli suda ili "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

559/02

Otvara se i odmah okončava postupak likvidacije nad pravnim subjektom d.o.o. "Hule-Trans" Vražići.

Po pravomoćnosti ovog rješenja ima se sprovesti upis brisanja pravnog subjekta iz tačke 1. ovog rješenja u Registru Kantonalnog suda u Tuzli u registarskom ulošku br. 1-11152 kao i drugim javnim registrima u kojima je pravni subjekt bio upisan.

Imovina koja je ostala pripada Arnautović Huski i Kočić Mehanu iz Vražića prema osnivačkom ulogu i kojom osnivač odgovara za obaveze prema trećim licima koja bi eventualno nakon pravomoćnosti ovog rješenja imala imovinsko pravne zahtjeve prema likvidiranom pravnom subjektu.

Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" i oglasnoj tabli ovog suda.

Protiv ovog rješenja žalbu može izjaviti svako lice koje ima potraživanje prema likvidiranom pravnom subjektu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa o likvidaciji na oglasnoj tabli suda ili "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

560/02

Otvara se i odmah okončava postupak likvidacije nad pravnim subjektom PP "Somex" iz Tuzle.

Po pravomoćnosti ovog rješenja ima se sprovesti upis brisanja pravnog subjekta iz tačke 1. ovog rješenja u Registru Kantonalnog suda u Tuzli u registarskom ulošku br. 1-865 kao i drugim javnim registrima u kojima je pravni subjekt bio upisan.

Imovina koja je ostala pripada Jankulov Jovici iz Tuzle prema osnivačkom ulogu i kojom osnivač odgovara za obaveze prema trećim licima koja bi eventualno nakon pravomoćnosti ovog rješenja imala imovinsko pravne zahtjeve prema likvidiranom pravnom subjektu.

Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" i oglasnoj tabli ovog suda.

Protiv ovog rješenja žalbu može izjaviti svako lice koje ima potraživanje prema likvidiranom pravnom subjektu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa o likvidaciji na oglasnoj tabli suda ili "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

561/02

UPIS O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rješenjem Općinskog suda u Tuzli br. P.1073/02 od 11. 4. 2002. godine, na osnovu čl. 76. st. 1. i 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku, postavljen je Jezdić Goran advokat iz Tuzle, za privremenog zastupnika tuženom Ostojić Savi u parničnom postupku radi utvrđenja prava svojine po tužbi tužiteljice Janković Dragice iz Tuzle. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog u ovom sporu sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio privremenog staratelja.

562/02

Rješenjem Općinskog suda u Gračanici br. O.117/02 od 26. 6. 2002. godine, a na osnovu člana 76. stav 2. tačka 4. i 5. Zakona o parničnom postupku a u vezi sa članom 152. i 225. Zakona o nasljeđivanju potavljen je privremeni zastupnik Salihfeđić Hasan advokat iz Gračanice nasljedniku

umrlog Mehurić Šaćira sina Osmana iz Gračanice i to Džambić Raziji iz Gračanice a koja je nepoznatog boravišta.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati nasljednika u postupku ostavine iza umrlog Mehurić Šaćira, sve dok se nasljednik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred ovim sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je nasljedniku postavio staraoca.

563/02

UPIS O PROGLAŠENJU UMLIM

Kod Općinskog suda u Gračanici je vanparnični postupak, a po prijedlogu predlagača Husaković Muhameda sina Ibrahima iz Grapske, općina Doboj a radi dokazivanja smrti Husaković rođ. Hidić Hanije iz Grapske.

Prema podacima sa kojima sud raspolaže, Husaković Hanija je kći Saliha i majke Mejre, rođ. 1907. g. i pretpostavlja se da je umrla dana 12. 9. 1994. g. u Maloj Brijesnici. Stoga se pozivaju sva lica koja znaju bilo šta o životu ili smrti Husaković Hanije da jave ovom sudu ili staraocu iste Husaković Muratu sinu Ibrahima iz Grapke, a u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

564/02

Kod Općinskog suda u Gračanici u toku je vanparnični postupak, a po prijedlogu predlagača Stojanović Božice iz Donje Lohinje, općina Gračanica radi dokazivanja smrti Popadić Slavke iz Donje Lohinje.

Prema podacima sa kojima sud raspolaže Popadić Savka kći Pere, rođena 15. 5. 1908. g. u Donjoj Lohinji općina Gračanica, umrla je dana 16. 7. 1992. godine u Donjoj Lohinji. Stoga se pozivaju sva lica koja znaju bilo šta o životu ili smrti Popadić Savke da jave ovom sudu ili staraocu iste Lazarević Snježani kćeri Milana iz Porječine opština Petrovo, a u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

565/02

**“Službene novine Tuzlanskog kantona”,
broj: 10/2002. od 9. avgusta/kolovoza 2002. godine**

SADRŽAJ

SKUPŠTINA KANTONA

159. Zakon o pozorišnoj djelatnosti (bosanski jezik)	345
159. Zakon o kazališnoj djelatnosti (hrvatski jezik)	350
160. Zakon o muzejskoj djelatnosti (bosanski jezik)	354
160. Zakon o muzejskoj djelatnosti (hrvatski jezik)	359
161. Zakon o građenju (bosanski jezik)	363
161. Zakon o građenju (hrvatski jezik)	375
162. Zakon o tehničkoj kulturi (bosanski jezik)	386
162. Zakon o tehničkoj kulturi (hrvatski jezik)	390
163. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (bosanski jezik)	393
163. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (hrvatski jezik)	394
164. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli (bosanski jezik)	396
164. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli (hrvatski jezik)	396
165. Odluka o utvrđivanju obima prava boraca-branitelja i članova njihovih porodica na zdravstvenu zaštitu, banjsko-klimatsko liječenje, lijekove, troškove prijevoza u vezi sa liječenjem, ortopedska i druga pomagala, uslovima i postupku za ostvarivanje tih prava (bosanski jezik)	397
165. Odluka o utvrđivanju opsega prava boraca-branitelja i članova njihovih obitelji na zdravstvenu zaštitu, banjsko-klimatsko liječenje, lijekove, troškove prijevoza u svezi sa liječenjem, ortopedska i druga pomagala, uvjetima i postupku za ostvarivanje tih prava (hrvatski jezik)	404
166. Odluka o zaduženju Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)	411
166. Odluka o zaduženju Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)	411
167. Odluka o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju (bosanski jezik)	412
167. Odluka o imenovanju Neovisnog odbora za izbor i reviziju (hrvatski jezik)	412
168. Odluka o imenovanju Kantonalne izborne komisije (bosanski jezik)	412

168. Odluka o imenovanju Kantonalnog izbornog povjerenstva (hrvatski jezik)	413
169. Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP RTV Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)	413
169. Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP RTV Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)	414
170. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora JP RTV Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)	414
170. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora JP RTV Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)	414
171. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za promjenu statusa srednje škole Behram-begova medresa u Tuzli u javnu ustanovu (bosanski jezik)	415
171. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za promjenu statusa srednje škole Behram-begova medresa u Tuzli u javnu ustanovu (hrvatski jezik)	415

PREDSJEDNIK KANTONA

172. Odluka o razriješenju ministra trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)	415
172. Odluka o razriješenju ministra trgovine, turizma i prometa u Vladi Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)	415

VLADA KANTONA

173. Odluka o izmjenama Odluke o općim kriterijima i postupku korištenja sredstava sa budžetske pozicije materijalno zbrinjavanje radnika (bosanski jezik)	416
173. Odluka o izmjenama Odluke o općim kriterijima i postupku korištenja sredstava sa proračunske pozicije materijalno zbrinjavanje djelatnika (hrvatski jezik)	417
174. Odluka o uspostavljanju Registra korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)	417
174. Odluka o uspostavljanju Registra korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)	418
175. Rješenje o postavljenju pomoćnika sekretara Vlade (bosanski jezik)	418

175. Rješenje o postavljenju pomoćnika tajnika Vlade (hrvatski jezik)	418	191. Nastavni plan i program za stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar (bosanski jezik)	440
176. Rješenje o postavljenju pomoćnika sekretara Vlade (bosanski jezik)	418	191. Nastavni plan i program za stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar (hrvatski jezik)	441
176. Rješenje o postavljenju pomoćnika tajnika Vlade (hrvatski jezik)	418	KANTONALNI SUD U TUZLI	
177. Program kapitalnih izdataka za korisnike Budžetskih sredstava za 2002. godinu (bosanski jezik)	418	192. Lista stečajnih upravnika (bosanski jezik)	442
177. Program kapitalnih izdataka za korisnike Proračunskih sredstava za 2002. godinu (hrvatski jezik)	422	192. Lista stečajnih upravitelja (hrvatski jezik)	443
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA		OGLASNI DIO	
178. Nastavni plan i program za zanimanje majstor-keramičar (bosanski jezik)	425	522. Oglas o osnivanju Dioničkog društva za izvođenje instalacionih radova "TERMOTEHNIKA" Tuzla	1
178. Nastavni plan i program za zanimanje majstor-keramičar (hrvatski jezik)	426	523. Oglas o osnivanju DD "REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA" Tuzla	1
179. Nastavni plan i program za zanimanje majstor-moler (bosanski jezik)	426	524. Oglas o promjenama u DOO "KIŠ-KOMERC" Lukavac-Prokosovići	2
179. Nastavni plan i program za zanimanje majstor-moler (hrvatski jezik)	427	525. Oglas o osnivanju podružnice društva "SUCCESS" Zavidovići	2
180. Nastavni plan i program za zanimanje zidar-poslovođa, tesar-poslovođa i armirač-poslovođa (bosanski jezik)	427	526. Oglas o promjenama u SKM "GLAS" Živinice	2
180. Nastavni plan i program za zanimanje zidar-poslovođa, tesar-poslovođa i armirač-poslovođa (hrvatski jezik)	428	527. Oglas o promjenama u DD "GRAFOPAK" Gračanica	2
181. Nastavni plan i program za stručno zvanje optičarski tehničar (bosanski jezik)	428	528. Oglas o osnivanju DD FCL Tuzla	2
181. Nastavni plan i program za stručno zvanje optičarski tehničar (hrvatski jezik)	429	529. Oglas o osnivanju DOO "OMEGA" Živinice	2
182. Nastavni plan i program za stručno zvanje farmaceutski tehničar (bosanski jezik)	429	530. Oglas o osnivanju podružnice društva DOO "AUTOTEHNIK" Gradačac-Tuzla	3
182. Nastavni plan i program za stručno zvanje farmaceutski tehničar (hrvatski jezik)	430	531. Oglas o osnivanju podružnice društva DOO "BIL-BES" Tuzla-Živinice	3
183. Nastavni plan i program za stručno zvanje zubni tehničar (bosanski jezik)	431	532. Oglas o promjenama u JU Mješovita srednja Elektromašinska škola Lukavac	3
183. Nastavni plan i program za stručno zvanje zubni tehničar (hrvatski jezik)	431	533. Oglas o promjenama u "LKW-33" Zadruga autoprevoznika i taksista	3
184. Nastavni plan i program za stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar (bosanski jezik)	432	534. Oglas o promjenama u DOO DOBOJLIJEK Gračanica	3
184. Nastavni plan i program za stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar (hrvatski jezik)	432	535. Oglas Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla	3
185. Nastavni plan i program za stručno zvanje fizioterapeutske tehničar (bosanski jezik)	433	536. Oglas o promjenama u DOO "PROTEKTIRNICA MALINE" Živinice	3
185. Nastavni plan i program za stručno zvanje fizioterapeutske tehničar (hrvatski jezik)	434	537. Oglas o promjenama u DOO "TMD-DOMMERS LIGHTING" Gradačac	4
186. Nastavni plan i program za stručno zvanje laboratorijski tehničar (bosanski jezik)	434	538. Oglas o promjenama u DOO "EURO-INVESTMENT" Tuzla	4
186. Nastavni plan i program za stručno zvanje laboratorijski tehničar (hrvatski jezik)	435	539. Oglas o promjenama u p.o. "ZARX-TRADE" Gradačac	4
187. Nastavni plan i program za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar (bosanski jezik)	435	540. Oglas o osnivanju DOO "S" D TROPICAL" Gračanica	4
187. Nastavni plan i program za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar (hrvatski jezik)	436	541. Oglas o promjenama u DOO "PUPEX" Gornja Tuzla	5
188. Nastavni plan i program za stručno zvanje pedijatrijska sestra-tehničar (bosanski jezik)	437	542. Oglas o osnivanju DOO "ITECH" Tuzla	5
188. Nastavni plan i program za stručno zvanje pedijatrijska sestra-tehničar (hrvatski jezik)	437	543. Oglas o osnivanju DOO "YILDRIM" Srebrenik	5
189. Nastavni plan i program za stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar (bosanski jezik)	438	544. Oglas o osnivanju predškolske ustanove "ALADIN" Tuzla	5
189. Nastavni plan i program za stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar (hrvatski jezik)	438	545. Oglas o osnivanju DOO "HNR" Jajići, Kalesija	5
190. Nastavni plan i program za stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar (bosanski jezik)	439	546. Oglas o osnivanju DOO "GLO-BUS-GLAS-MEDIC" Tuzla	6
190. Nastavni plan i program za stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar (hrvatski jezik)	440	547. Oglas o osnivanju DOO "GLAMOUR" Tuzla	6
		548. Oglas o osnivanju DOO "DURO" Tuzla	7
		549. Oglas o osnivanju DOO "FEJŽIĆ-PROM" Tuzla	8
		550. Oglas o promjenama u DOO "eFeM-TOURS" Tuzla	9
		551. Oglas o osnivanju DD Vodovod i kanalizacija "SREBRENİK" Srebrenik	9
		552. Oglas o imenovanju stečajnog upravnika u SODASO HOLDING, Dioničko društvo u mješovitoj svojini poliuretanske hemije "POLIHEM" Tuzla	9
		553. Oglas o osnivanju DOO "SLADKOM" Srebrenik	9
		554. Oglas o dopuni djelatnosti u DOO "LARI-TOURS" Tuzla	9
		555. Oglas o dopuni djelatnosti u DOO "SMARAGD" Tuzla	10
		556. Oglas o osnivanju DOO "LIV" Živinice	10
		557. Oglas o osnivanju DOO "NADIM" Živinice	10
		558. Oglas o otvaranju i okončanju postupka likvidacije nad pravnim subjektom DOO "EHO-MOBIL" Sibovac-Gradačac	11

559. Oglas o otvaranju i okončanju postupka likvidacije nad pravnim subjektom DOO ZIKA-IB" Donja Orahovica		561. Oglas o otvaranju i okončanju postupka likvidacije nad pravnim subjektom PP "SOMEX" Tuzla	11
	11	562. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika	11
560. Oglas o otvaranju i okončanju postupka likvidacije nad pravnim subjektom DOO "HULE-TRANS" Vražići		563. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika	11
	11	564. Oglas o proglašenju umrlim	12
		565. Oglas o proglašenju umrlim	12